پیتہِ نورِ سُری
ارض و سماء
(سفرِ حج)
عبدالاحد حاجنی
ناشر: حلقہ ادب سوناواری، حاجن

ییٚتہٕ نُورٕ سٔری ارض و سماء

عبدالاحد حاجنی

ناشِر: حلقئہ ادب حاجن سوناواری

کتابہِ ہُنٛد ناو : ییٚتہِ نُورٕ ئسری ارض وسماء

مُصنّف : عبدالاحد حاجنؔی

چھپن وٕری : ۲۰۱۲ عیسوی

ضخامت : ۲۹۱ صفحہ

کمپیوٹر کمپوزنگ : جمیل انصاری تہٕ ایسٹ کمپیوٹرس حاجن

سرورق : جمیل انصاری

مول : ژٕ ہتھ روپیہ (Rs.200/=)

لائبریری ایڈیشن : ڈاے ہتھ روپیہ (Rs.250/=)

چھاپ خانہٕ : تاج پرنٹرس، دہلی

ناشر : حلقہ ادب حاجن سوناواری

کتاب میلنگ نیب

☆: حلقہ ادب سوناواری، حاجن

☆: صدرٕ دفتر ادبی مرکز کمراز، سوپور

☆: کتاب گھر، مولانا آزاد روڈ، سرینگر

☆: عبدالاحد حاجنؔی

ٹھکہٕ پتہٕ: ایکسچینج کالونی حاجن 9697441696

اِنتساب

تمن ڈُبکہِ بڈبن

ہشدِ ناوِ

یمو حضرتِ ابراہیم علیہِ سلامن

ہشدِ س آلوَس

لبیک چُھ کوّ رمُت

فہرست

گوڈٕ کتھ

سو گٔر کاٗژاہ شادمانی ہٕنز اُس ییٚلہِ بہٕ تُمی، تَمہِ بےٚ جوٗرٕ نعمتہٕ تہٕ عظیم سعادتہٕ باپَتھ گورنس تہٕ ژورنس، ییٚمیُک آرزو پٔرتھ کانٛسہِ عقیدت مٔنٛد مُسلمانس آسان چُھ۔ پٔژھے آیم نہٕ!! رُم رُم تہٕ انگ انگ آم وٕلِستھ، پُرنم چشمہٕ آیم مُشرَنہٕ تہٕ ووٚنٛد آم بارٕ بٔکہٕ۔ وُٹھ تلاٗنی آم تم نغمہٕ زیوٚ پٹھ ییمن منٛز ربُ الجلیلہٕ سٕندِ بجرٕچ تہٕ عظمتُچ موٚدرتہٕ میٹھٕ گنگراے چھےٚ۔ یَتھ اندر جدِ پاک حضرت ابراہیم علیہِ السلامن ہٕندِ تَمہِ آلوٗک تصوٗر رچھاٗوِتھ چُھ تہٕ یَتھ ڈٔبکہٕ بڈٕو تہٕ خوش نصیبَو "لبیک" چُھ کوٚرمُت۔ ییٚمہِ کہِ قبوٗلیتُک دوہ تہٕ ڈور میٛانہِ خاطرٕ برابر ہیوٚتُن یُن۔ چیٚر بو تلہٕ نیرٕنسے سٕتی لوٚگُم سُہ اضطراب زیادَے تُنٛدِ شن لاگنہِ ییٚمی بہٕ بالہٕ پانٕے تِمہٕ تِمہٕ خاب وُچھنوٚنَس ییمن ووٚں انشاءاللہ تِہٕنٛدِ فصلہٕ تہٕ کرمہٕ رُت تعبیر نیرُنک وق لوٚگ واتنہِ۔ بہٕ اوٗسُس پٔرتھ وقتہٕ خالقِ کائیناتس یہِ نعمت عطا کرنُک اِلتجا کران۔ یُہَے آش لولہِ للہٕ وان اوٗسُس اَتھ عظیم فریضس متعلق پران تہٕ تہٕ بُزرگن نِشہِ امیُک بجرتہٕ عظمت کن داٗرِتھ بوزان تہٕ پتہٕ پانس اندر رٕشرٕ وپراوان تہٕ شرٕ وپراٗوِتھ اوٗسُم تَتھ اضطراب چہٕ منقلہِ زیادَے جوش ژھٹناوان تہٕ صرف اکے فِکر اُسم ذِکر کرناوان زِ "ربُ

یوٚ دوٚ ے اتھ سفرس دوران تمہٕ کینٛہہ حال تہٕ رنٛگ مخصوٗص جایہٕ پاکن تہٕ رٕتین موٗقعن پیٹھ دزٕ پیٹھی آم تہٕ یہٕ کینٛژھا تمہٕ وِزِ محسوٗس کوٚرُم، یِچ باوتھ کرنک نہٕ چھُم حوصلہٕ تہٕ نہٕ ہٕتر، نہٕ چھُم سوتوٗژھ یتھ سہٕ حال تَمی آیہٕ دٲپرٕاوٕہا، ییمہٕ آیہٕ مےٚ تمہٕ وِزِ ژیوٚن۔ تتہٕ رٕوٗدُس منٛگان یتھی موقعہٕ کرتم بار بار نصیبس، یہٕ گوٚ ژھُم نہٕ اُخری چکر یور آسُن۔ دُعاہن روٗدتر نیران شُکر ربّ کائیناتس کُن ۲۰۰۶ء یس اندر گورنس دُبارٕ۔ تورٕ واپس یتھے تُل مےٚ یتھ کامہٕ دَس تہٕ چھُس یہٕ پننی حقیر ڈٲلی پرن والین بٕروٚنٛہہ کُن ترٛاوان۔

پننِس مُحب تہٕ رفیق جناب محمد احسن احسؔن صابُن چھُس مرہوٗنِ منت یہندِ دستِ شفقتہٕ تہٕ محنتہٕ ستی یہٕ میوٚن ارمان بامل آو۔ حلقۂ ادب حاجن سوناواری ہنٛد بن معزز زعماہن کیاہ ممبرن ہُنٛد شُکریہ کرُن چھُ لٲزمی ییموٚ یہٕ سفرنامہٕ کتابی صوٗرتس اندر پرن والین تام واتناونس اندر مےٚ پرٛتھ رنٛگہٕ اتھواس دیُت۔

عبدالاحد حاجنؔی

حاجن

۲۹ر فروری ۲۰۱۲ء

باب العمرہ

شُکرانہٕ کرٕنہٕ تہٕ اد کیا ......!! وأنسن ہُند طمع اونم بامل۔ اگرمس
والس آویزان روٗزِتھ صرف تہٕ صرف شُکرانکی کلمات پران روزٕ توتہٕ وسہٕ نہٕ
اکھ سِر سأے تہٕ تتھ عنایتس نکھہٕ یُس تمہٕ لاابالن نصیبس گرنم ۔ ووٗنہٕ اوسُم
وٗلسنس آمُت تہٕ سینہٕ پھٹنس زِیہٕ وق کرواتہٕ ......پوٗز تُمس گُن لچھہِ بُدی شُکر
تیمی یہٕ عظمتہٕ تہٕ حُرمتہٕ وول دوہ باگہٕ اوٗنم ۔ دِلس ژھوٗلم شرشُکرانہٕ کرٕنہٕ تہٕ اد
کیا!! دوہ اوس باگہٕ بوٗرُت تہٕ وق اوس دِگر، سہٕ وق یُس لتس ٹوٗٹھ چھُ ڈکہٕ
ترٛووُم پتھرتہٕ وٗنمس ووں تھأوی زبم سیزمنٛی سفر بنأوی زبم سہل تہٕ آسان۔
رنگہٕ رنگہٕ گری زبم عنایت تہٕ قدمہٕ قدمہٕ گری زبم حفاظت تہٕ وِزِوِز گری زبم
رفاقت۔ بہٕ نیرتھ دِژم نہٕ پوٗت نظرتہٕ۔ دِمہٕ ہاتہٕ کمہٕ مارٕمتہٕ شوقہٕ سان
دزاس صرُک تہٕ توکلک زادِراہ تُلُم ستی۔ موچھہِ وچم تہٕ أندری ہیٛوٗم تمن
گونن سام ہینٛی یمہٕ کہٕ مارٕمتہٕ أندرِم شوق ووٗلستھ آم تہٕ تمی گورنس۔ سوٗرے
ترٛووُم پتھ گُن ......تتھ گُن پوٗت نظر دِنی چھنہٕ ووں جان کتھا ......گوڈ کمہٕ
خأطرٕ روزٕ اتھ لورتہٕ کمہٕ راہہٕ برسِ لول ......زنتہٕ اوس سوٗرے خاب تتہٕ
پتھٕ ازتام اوسُم ارسرن تہٕ ووتل بجن ہُند زال حاطہٕ گرِتھ۔ از زنتہٕ گوس موٕ
ہند رِہُشیار قدم تُلُم تہٕ روٗدُس پوٗت نظر دِنہٕ بغأر پکان۔ قدمس قدمس پتھ

باسیام پان چھونان تہٕ ژھران یہٕ لۆگس دٔرنہٕ۔ دٔران ...... دٔران ......
پۆز تتھ نزدیک واتِھ بےٚ قرأری گرِ کھوتہٕ گرِ بڑان تہٕ منس بےٚ سوکھ
کران ...... بژونٹھ کُن تمہِ تصوٗرتہٕ نقشہٕ یوان یم یادچھم پاوان تہٕ سہٕ حال
وۄتلاوان یِیتہٕ صرف کنہٕ وامہِ گوٚھان ...... ''مومنو معراج اُسی نو مُبارک''
...... ژیٛنہٕ ونہٕ لگان تہٕ کنن گوٚھان زِ ''یہٕ سعادت چھُوا کھ بےٚ جوٗرِ نعمت۔
اکھ پوشہٕ وُن تہٕ پایہٕ بوڈ لذتھ یہٕ لذتھ شرٕ پراوٕ مس زٕمس منز ادٕ دُچھکھ
امیٛک بہارسہٕ بہاریُس ذہنس پھلراوی تہٕ فکرن وُزناوی، نظرن ژلہٕ نےٚ
ٹھرِ واش کڈن تہٕ تمہٕ سرحد نیرِ نےٚ بدِ یِیتہِ تمن رازن واقف گوٚھکھ ......
زندہٕ روزن ہیچھناوی، یِیتہِ کیاہ تتہِ تھاوی پنہٕ نٔن کرمن تہٕ نظرن تل'' ...... اُتھی
حالس منز پرِ گوٚھتھ گیم تام کنن آواز! ''اِحرام گنڈِ نک سٕزٕ گرِو'' ۔ مےٚ باسیاو
زنتہٕ میانِس وجوٗدس اُج تمہِ آیہِ دِنن یتھہٕ پاٹھی گرد یُزی پلوٚس چھےٚ لگان۔
پان اوٚسُم چھلِتھ تہٕ چھوٚرتھ گوڈے تھوومُت ۔ صرف اوٚسُم انتظار۔ تتھ گرِ
اوٚسُس پیاران ...... ڈاے گز گنڈِم تہٕ ڈاے وٕلم ، یمو پانٛژو گزو علاوٕ روٗزِم
نہٕ پنہٕ داوتہِ پانس ستی، احساس وۄتلیام کنہٕ وامہٕ آسم گوٚھان، ''سکھر، کرسکھر
کتھ چھی وقت ہو دِ ہُربن تہٕ طمعِ دُنیہس پتہٕ روٗزِتھ ضایہ کوٚرمُت۔ کیاسو چھ
گری، کتھ لگی تہٕ یتھ پتھ نبصف صدی راوٕ رتھ ...... تژاو پتھ کُن نظر'' ......
پۆز مےٚ کتھ اُس پۆت نظر دِنی۔ گُنی لرن گیم ...... بروٚنٹھ کُن آم سہٕ دوہ
یُیلہِ میون اُخری سفرامی آیہٕ اللہ واتہٕ تہٕ ڈاین گزن تل تژ اُوتھ ژلن سأری۔

سأری ہے وجہٕ دِس گیم کنیٚ دِنن تہٕ سورے پٔتم ستم آم بروٚنہہ کُن ۔ گمہٕ ئری گوس تہٕ گٔنڈی مس گلو ...... ندامتہٕ سان وۄنمس ، ''بس چھُکھ ژٕ ے تہٕ ژٕ ے آسکھ بیٚتہِ کیاہ وٚتتہٕ ووٚنی تھاوٕی زبم سورخ روے ۔ بہٕ دژاسے چأنس حُکمس تعمیل کرنہِ یہِ سفر بناوٕی زبم سہل تہٕ آسان تہٕ امہِ رٕکس رحمتس تہٕ عنایتس گٔری زبم وومیدوار ......'' ۔ پرٛتھ اکھ تلبیہہ ہُنٛد وِرٛد فضہس مُشکاوان ......

جہازٕ دژاو سفر گو شروع ......

پرٛتھ اکس زبانٕی پیٚٹھ ۔

لَبیکَ اَللّٰھُمَ لَبیکَ ...... لَبیکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبیکَ اِنَ الحَمدَ وَالنِعمةَ لَکَ وَلمُلکَ لَا شَرِیکَ لَکَ

یہِ وِرٛد لوٚگ رۄحس تہٕ بےٚ سوکھ منس ''قرار'' گلی میٹھہِ دِنہِ ۔ سہٕ ''قرار'' یتھ منٛز اضطرابچ مُدرتہٕ میٹھتیہہ ژھتہٕ اُس ماران ، اضطراب چھُ بےٚ قرأری ہنٛدی سأری سرحد ژٹان ...... صرف تہٕ صرف پھوٚرو پھان تہٕ چشمہٕ مُدے گٔنڈتھ ربّہٕ سنٛد بن رنگن تہٕ کاینات کمِن انگن ویٚنہٕ رٹلان ۔ سفر چھ جأری ۔ ہیرٕ بون تہٕ بونہٕ ہیٚور ، پتہٕ برٛونہہ تہٕ دٕچھنہِ کھوٚورِ صرف تہٕ صرف اکے آش ، اکے طمع ، اکُے آلو کنِن گوھان بیٚیہ نہٕ کُنہِ کینٛہہ تظر سران ۔ گرِ کھوتہٕ گرِ اضطرابچ دگ سفرس موٚدراوان تہٕ منٛزلس کُن پکناوان ۔ صرف تِمس لاأبالہ سنٛدی نغمہ وٕتھن پیٚٹھ ژھالہ ماران ۔ وونٕی وو لسنس یوان پرٛتھ اکھ تلبیہہ ہُنٛد وِرٛد ''رب کایناتہٕ اُسی چھ حاضر'' ۔ وول تتھ گرِ پیٚاران ییلہِ تِمی سنٛدِ گرُک دیدار نصیبس

آسہٕ ۔ دوہ گاش ژھو کیاو راٲژ ہیتی پٔنٕنی پروہراوٕنی تہٕ اعلان گو یَلملم۔ ’’مکہ شریفس جنوبہٕ طرفہٕ تقریباً ۷۰ کلومیٹر دوٗر اکھ پہاڑی سانہٕ خاطرٕ میقات۔ یتھ جایہٕ وٕنی کٔنبس السّعادیہ تہٕ چھ ونان‘‘...... اُتھی آلوس ستی تیزیا وتلبیہٕ ہُنٛد پُرسوز ورٕد...... ربہٕ سٕندی ٹاٹھی آے وجدس منٛز پرٛتھ انٛد......

لَبیك اَلـلّٰھُمَ لَبیك ...... لبیك لَا شَریكَ لَكَ لبیك اِنَ الحمدَ والنعمة ولملك لا شریك لَكَ۔

اُتھی جوشس تہٕ جنونس منٛز لٔج میاٲنس یادٕ ترٕکس سوٗ درس گرٕکھ...... ربہٕ سٕنٛد ٹوٗٹھ شہر یتھ مکہ علاوٕ بکہ بلدامین تہٕ اُم القریٰ چھ آمُت ونہٕ۔ کل کایناتس منٛز حرمتہٕ تہٕ عظمتہٕ وول شہر۔ تیمی پایہٕ بٔڈی تہٕ عظیم شہرن خاتم النّبیین، امام الانبیا، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم صاٗبس زاین دیُت۔ یتہٕ ربٕ کایناتہ سُنٛد ٹوٗٹھ گرٕ۔ یتہٕ بیت المعمورٕ پتھہٕ پرٛتھ وِزِ اکھ ہتھ تہٕ وُہ رٔحمو نازل چھے سپدان روزان۔ یتہٕ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم صاٗبس نبوت عطا سپز، یتھ شہرس متعلق پانہٕ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان ’’کوتاہ عظمتہٕ تہٕ حرمتہٕ وول، کوتاہ محبوب تہٕ ٹوٗٹھ چھُکھ۔ اگر نہٕ مےٚ پٔنٕنہٕ قومکی لُکھ یتہٕ کڈہن بہ روزٕ ہانہٕ یتہٕ بغار گٔنہٕ تہٕ۔‘‘ (ماخوذ از ترمذی شریف) حضرت عبداللہ بن عدیؓ چھِ فرماوان ’’مےٚ وٕچھ پانہٕ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حزورہ جایہٕ اِستادٕ سپدِتھ مکہ شریفس متعلق فرماوان ’’خداصاٗبن قسم ژٕ یعنی مکہ چھُکھ خداٗیی زمینہٕ ہنٛد بو سارِوے کھوتہٕ بہتر ہن حصہٕ۔‘‘ (ترمذی، ابن ماجہ) یمہٕ خیال وٕ تلأنی تہٕ ربہٕ سٕنٛدِ

شہرچ حُرمت تہٕ عظمت بڑ وٕنہٕ کُن یوٚ اُنی ہیتِن مےٚ وُسہٕ وأسی پھٹنی ۔ تکیازِ
ووں اوس وق نزدیک اتھ رحمتہٕ کِس شہرس منز دأخل سپدنک ۔ جدہ ہوأیی
اڈس پیٹھ ہیوٚت جہازن وسُن تہٕ اضطراب لوٚگ بڑنہ......سأری ونان......
کرتہٕ کأنی واتو ربّہٕ سِندِس شہرس منز ......وق گوٚژلان تہٕ پلو ہیوٚتُن نزدیک
واتُن ...... راتھ اُستھ تہٕ اوس دوہ باسان ، پرٚتھ طرفہٕ نوٗرٕ ے نوٗر ژھٹہٕ
ماران ۔ وونٕدس لٕج شہلتھ تہٕ نظرن تراوتھ پینہٕ ۔

نظرن دڑاو واش ہیوٚتہٕ پلو ووت پایہٕ بڈس تہٕ حُرمتہٕ وألس ربِ
کائناتہٕ سِندِس شہرس منز ، خوٚشی ستی گوم سأری سے پانس گُمہٕ سرٚان ، لوسہٕ
مڑن چشمن آم گاش تہٕ کاژ گوٚمُت وجود آو وو لسنس تہٕ وُٹھن پیٹھ صرف
تلبیہ ہُند گرٚز ۔ بےٚ فرصت آم زبأنی پیٹھ "میانہٕ تخلیق کارٕ میوٚن وبقار ہرٕ
راٗوی زِپنہٕ شہرٕ کیٚن بسکیٖن ہنٛزن نظرن منز تہٕ تِہنٛدِ عظمتچ تہٕ بجرٕچ قدر کرنک
توفیق گرٚی زبم عطا ۔ اتہٕ چِھ تمام رحمتن ، عنایتن تہٕ نعمتن گرٚی زبم وومیدوار ۔"
یپأری نظر یوان تیأری نوٗرٕ ے نوٗر گژ لیہٕ ماران یمو وتو پکان ماے تہٕ محبت
چھنٛڈی کران قدم قدم پکان تہٕ منزِل بدِ نیران ۔ ہن ہن تہٕ انگ انگ تلبیہ
پران ۔ تلبیہ ہُند گرٚز منہٕ سوٚ درس گژھ کھالتھ ژھٹہٕ مارٕ ناوان ۔ پرٚتھ انٛدٕ
کُنیٚ آلو ۔ "اُسی چھِ حاضر ...... اے ربہٕ اُسی چھِ حاضر ...... توہہٕ چھنہٕ کانٛہہ
شریک ۔ سورٕ ے چھُ چونے دِیُت تہٕ سأری سے کائناتس پیٹھ چھُکھ قدرت
تھاون وول ۔ گاڈِ ہُند رفتار ہیوٚتُن کم گوھن تہٕ پھوٚرلوٚگ وُپھنہٕ ...... مکہ

شرٖیفکۍ درودیوار، آسمان تہٕ زمین اکھا اکھ ذرٕ تہٕ اکھا اکھ نفس تلبیہ پران۔ عجیب سماء!! پزٕتھ کائنٲتہٕ ورِد زبان……

اَللّٰھُم اِنَّ ھٰذَا حَرَمُكَ وَحَرَمُ رَسُولِكَ فَحَرِمْ لَحْمِيْ وَدَمِيْ وَعَظْمِيْ عَلَى النَّارِ ـ اَللّٰھُمَّ آمِنِّی مِن عَذَابِكَ يَومَ تَبعَثُ عِبَادَكَ وَاجعَلنِی مِن اَولِیَائِكَ ـ وَاَھلِ طَاعَتِكَ وَتُب عَلَیَّ ـ اِنَّكَ انتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمَ ط

سون پڑاو ووت تہٕ زادِ راہ تہٕ ووہور گٔن۔ پزٕ منہٕ تہٕ شوٗ دِلہٕ ترٲوی بدنس آبہٕ جگ کینہہ تہٕ شوٗژِ شانہٕ دزٲے ننہٕ وٲری۔ چشمہٕ گیہٕ ترتہٕ أندرِم خوٗدی پیٚیہٕ پتھر۔ عظمتہٕ وٲلِس شہرس منز أستھ تہٕ پتہٕ حرمتہٕ وٲلِس گرس کُن نیرٕ ن۔ اکھ اکھ انگ اکھا اکھ شیہہ تمِس لاأبالس کُن شکرانہٕ پران تہٕ تلبیہہ وُٹھن پٕٹھ ژھالہٕ ماران۔ دِلُک حال زِ تمہِ آیہٕ دٲیراوان بیٚیتہٕ روٗح چھُ وجدس یِوان اکھا اکھ قدم اکھا اکھ حال باوان تہٕ اکھا اکھ لفظ اکھا اکھ انقلاب وُزٕناوان۔ سأری ہیے وجودس سہٕ طلوطم ووتھان تیچھ باوتھ کرٕنی بترٕ نبر چھےٚ……قدم قدم ووتھان تہٕ نظرٕ نمتھ عظمتہٕ والہِ شہرٕ چہٕ میوٗ کیمیا زأنتھ ژہ دِوان۔ دِلہٕ جانہٕ کلہٕ نمرِ تھ تہٕ خوٗدی پھٕٹرِ تھ دوان……سأری ہیے وجودس گمہٕ سرٕ ان گوھان تہٕ اضطراب چھُ وُتارٕ تُلان……أندری أسم تم نقشہِ تہٕ تصوٗر رووتلان یم یہٕ گوڑٕ پیٹھے ووندس منز للہٕ وان اوسُس تہٕ یہنے خیألی تصوٗرن لولہٕ متہٕ لاے کران کران اوسُس وزِ وزِ تس لا یزالس منگان۔ ''مے کرتہٕ یہٕ پایہ بڈٕ سعادت نصیبس۔ وُنی کنبس سہٕ طمع بامل یِوان تہٕ تتھ لولس جہار لگان……کوتاہ چھس

وِسان۔ کاُژاہ شادمانی چھم تہٕ کاُژاہ تزلیش اَہم! کیٚتھہ ہکہٕ نہٕ تمہِ حالچ
باوتھ کٔرِتھ...... مقدس تہٕ موحترم جایہِ پانٕچ عظمت تہٕ بجر چھم ذہنہٕ کِنہِ پۆت
وٕنن گاُشراوان زنہٕ۔ تام لۆگم باس۔ حدودِ حرمِ پاک۔'' ساُری سےٚ پانس
وُزِھم تھر، وُسہٕ وأسی لگم پھٹنہِ۔ ژیٚنہٕ ون اَنجم احکم الحاکمین تہٕ شہنشاہِ کائناتہٕ سٕنٛدِ
دربارُک صحنِ پاک۔ یکدم لجہ نظرِ کیاہتام ژھارنہٕ، بے قراری تہٕ اضطراری
حالس منٛز ہنا کلہٕ تھۆد تُلتھ آم باب السلام نظرِ، شُکر انٛکی کلمات آم زبانی پیٚٹھ
تِکیاز زِ سون پڑاو اوس شعیب عامر محلس منٛز تہٕ تۆے گاُرِ ربِ کعبن باب
السلام اَنٛدٕ ے...... امہِ دروازٕچ اہمیت تہٕ بجر اوسُم گوڈے کِنہِ گومُت عجز و
انکساری تہٕ ندامتہٕ رٕکس دامنس اَہم گوڈے تھٕھ چیر تھاوِمژ۔ سہٕ حال آم
درٕنیٚٹھی یتھ منٛز تم رنگ بزٕ وٕنٛتھ گٔن آم یمن منٛز امہِ پایہِ بڈٕ تہٕ تھدِ شانہٕ چہِ جایہِ
پاکٕکی خیال پنہاں اَسی۔ یم تیلہِ خاب اَسی تہٕ از حقیقتُکی رنگ پزٕ اوتھ۔ اَچھن
ڈیشمانہٕ...... کتھ روزِ ہیم قرار...... وۆنٛد آم وولِستھ بے قراری تُلنم اَنٛدری
طلوطُم پۆھے چھم نہٕ ہِوان۔ پنٕنہٕ نِس حالس سٕنِتھ چھس اَنٛدری سونچہٕ سۆدرس
زول دِوان تہٕ پنٕنی نابکاری تہٕ گنہگاری چھم نظرن تل یِوان۔ کتہٕ مےٚ ہیٚو
نابکار، عاب دار تہٕ شرمسار تہٕ کتہٕ یہٕ عظمتہٕ تہٕ حُرمتہٕ وول جایہِ پاک۔ یادٕ
وۆترِس اَنجم زیر تہٕ پیوم یاد............

''بیت اللہ ربِ کائناتہٕ سُنٛد شانہٕ بۆڈ گرِ...... حرمِ پاکس منٛز باگ دلِ جگرٕکی
پاُٹھی، دنیہک گوڈنیک عبادت خانہٕ یُس ربِ کائناتہٕ سٕنٛدِ حکمہٕ حضرت آدمؑ

ہِنْدِ پنہٕ بڑوٚنہٕ فرشتن اتھہٕ بناونہٕ آو۔ لٕرونہٕ پتہٕ کوٚر حضرت آدم علیہ السّلا مو تعمیر ...... تمہِ پتہٕ حضرت ابراھیم علیہ السّلا موتہٕ پتہٕ قریشو پتہٕ عبداللہ بن زبیرن تہٕ پتہٕ عبدالملکن۔ پتہٕ روٗزاتھ وقتہٕ وقتہٕ شیٚرِ پاٚرسپدان۔ یہِ چھُ کُلِ عالمکین مسلمانن ہُند قبلہٕ آسنس ہتی ہتی شانہٕ بوٚڈتہٕ پایہٕ بوٚڈ مقام تہٕ۔"

یہِ ذہنس منز یوٚانی آم امہِ کہِ بجرُک تہٕ عظمتُک نقشہِ دِلس کھنہٕ تہٕ حُرمتکی تصوٗرن کڈُنم ٹینڈ بو پتھ آیستانس تام گٔنی ژھٹھ ...... کرٛژِ ے یوت روٗدُم۔ دِلہٕ جانہٕ لوٚگس استغفار پرنہِ۔ ندامتہٕ ہکس سمندرس منز باسیام پان گاسہٕ کھسہٕ ہندی پاٚٹھی پر ...... "اِنَكَ اَنتَ تَوَابُ الرَّحِيم" اضطراب روٗد تیزان تہٕ تام پیۓ میاٚنی قدم تتھ پایہٕ بڈس تہٕ عظمتہٕ واٚلس حرمِ پاکس منز۔ اٚچھن لوٚگ گاش زن ژھو کنہِ تہٕ دِلہٕ ڈبراے اٚنج وولنہِ۔ کنہٕ وام گیم ......

"مہٕ بامبروول کتہِ روٗ ڈھوٚر یادوٗ ربر۔ ہنا کر دِل تہٕ منگُس دِلُک قرار۔"

اٚتھی ہتی لگی قدم ہیرِ پاوبن وسنہٕ ...... اکھ ...... زٕ ...... ترٛے ...... مے اٚنج زن زیرِ اٚچھ تجم تھوٚد گٔنی نوٗرِ وٗزِ مل آیم درٛ ہتی بیٛنٹھی ...... پان زن ژھریوٚم ...... مے ترٛاٚو گٔنی نظرتہٕ وُٹھن پتھ آم بے فرصت۔ "اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اِلاالله والله اکبر ...... رب کعبہ سپزی منٛی تھاٚوی زبم ...... پژتھ رنگہٕ گٔری زبم عنایتن، حفاظتن تہٕ پنہٕ نین نوٚاٚزِشن امیدوار۔ یہِ بہ پیٛتہٕ منگے تتھ گٔری زبم قبولیتُک شرف عطا ......" گُناہگار اٚچھن چھم نہٕ پڑھے یوان کیا کعبہ شریف

چھا پڑے میانین اُچھن بڑ ونٹھہٕ کنہٕ ......اتھہٕ تُلتھ مۆنگم ربِ کعبس ، زِ یمہٕ
حُرمتہٕ تہٕ عظمتہٕ والہِ گرٕچ شان تہٕ شوکت، بجرتہٕ عظمتھ ہُر راوتہٕ کرُس پرٛتھ وِزِ
بُرٛزرتہٕ برکت۔ یمہٕ حج ، عمرہ کہ شوقہٕ چائٕنس یتھ پاک تہٕ مبارک گرس منٛز
یِن تہٕ لول برن پرٛ منہٕ تہٕ شو دِلہٕ تِہنٛدی درجہِ کراسہِ گناہگارن سان بلندتہٕ
کرٕ پنہٕ نِین رحمتن ، عنایتن تہٕ برکتن امیدوار۔" زِنہٕ ییٚتھ چھم تم نغمہٕ یوان
یِمن منٛز ربِ کعبہ سُنٛد بجرتہٕ کعبہ شریفچ عظمتھ ٹاکارٕ چھے باسان......
بہٕ رۆُدُس کھوورِانٛد پکان تہٕ نظرٕ آسہٕ حجر اسودس ژھاران۔ ژھاران
ژھاران ووٚتُس مقامس ییٚتھ حجر اسودٕ سبزرس وأتتھ ہناہٕ چھُن گُن پھۆٚک
گُرتھ دِیُتم دماہ تہٕ ربِ کعبہٕ سُنٛد شکرانہٕ بجاأنتھ لۆگس پانس سام ہینٛہٕ......کیا
مےٚ ہوِس گناہگارس تہٕ نابکارس ربِ کائناتہٕ ہشز یہٕ سعادت نصیبس آسِیٕ۔
اتھ رحمتس وومیدوار گوٗھن چھنہٕ گفہٕ کتھا۔ پرٛتھ طرفہٕ رحمتچ بارِش تہٕ نوٗرٕ ے
نوٗرٕ ژھٹہٕ مارٕ وِنس لولہٕ والین ہنٛدِس سمندرس بُگہٕ کرناوان......ذکر واذکارتہٕ
استغفارن ہُنٛد گرٛز...... بیت المعمور ییٚتھہٕ دوہ راتھ رحمتن ہُنٛد نزول۔ أکِس
ژِھس تہٕ ژھین گوٚھان......دل چھم برٛ مان تہٕ انگ انگ بیقرار گوٚھان
کرتہٕ کائلی کرٕ طوافِ عمرہ شروع...... ووٚلسنس آس......نیت چھم حجِ تمتع
ییمیک گوڈنیک رکن عمرہ چھُ۔ وُٹھن ییٚتھ آم یکدم......
"اَللّٰھُمَ اِنّی اُرِیدُ طَوافَ بَیتِكَ الحَرامِ فَیَسِّرہُ لی وَتَقَبَّلہُ مِنّی
سَبعَۃَ اَشواط لِلّٰہِ تَعالٰی عَزَّوَجَلَّ"

اے ربِ کائناتہٕ یہِ چھُس چانہِ خوشنودی خاطرٕ چانِس حکمس تعمیل
کران تہٕ نیت چھُس کران طواف عمرُک۔ یِم ستھ چکر چانِس حرمتہٕ وأرِس
گرس أندی أندی کرنک یہِ طمع اَنتم جمع۔ یہِ بناوی زِمیانہِ باپتھ سہل تہٕ آسان تہٕ
قبولیتُک شرف کٔری زبم عطا۔" تام گٔرم حجرٕ اسودس کُن نظرتہٕ زبانٔ پٹھ
آم...... "ژٕ بے چھکھ...... میانہِ پالن ہارٕ سلام ...... اسہِ تھاو سلامتی سان
زندٕ تہٕ سلامتی ہٕندِس گرس منز کرداخل ...... ژٕ بے چھکھ سوُرُے تہٕ ژیٔے
اتھہِ چھُ سوُرُے......" أتھی التجاہس ستیٚ زن پیٚیم أچھن رٔچ شہلتھ تہٕ
وونٔدس آم موٗدُرتہٕ میوٗٹھ قرار...... ذہنس آم تیٚتھ سکون یتھ منز وجودُک اکھ
اکھ اَنگ لوٗگ تم رنگ ژینہِ ییٚتہِ صرف ترٛپش تہٕ بوچھہِ چھےٚ تمہٕ اَند اَز
وُتلان باسان ییٚتہِ اتی قرارتہٕ اتی اضطرأری کفیت چھےٚ زُوان۔ اتی بوچھہِ
ہٕنٛظرٕ وونٔدس کل گنٛزراوان، تہٕ اتی چشمہٕ سہٕ گاہ پٛراوان تہٕ بےٚ سوکھ من تمن
پوشہِ وِننِ تہٕ لوٗبہٕ وِننِ نعموٗن لطف تُلتھ بوچھہِ ہُمراوان، زنتہٕ قرنن ہُنٛد فاقہٕ
پھرِ وجود بغیر کُنہٕ تھوتھہِ نفس بران تہٕ لذتھ پٛنِس ستیٚ وُٹھ میٚٹھراوان تہٕ
زبان شُکرانکی کلمات پران۔ پتہٕ بٔرؤنہہ، دٔچھنٕی کھووُری عاشقن ہُنٛد گژلہ مارٕ
وُن بےٚ سوکھ سمندر ربہٕ ہٕندِس عظمتہٕ تہٕ حُرمتہٕ وأرِس گرس پوٚنٛپرٕنی گتھ
کران۔ کُنُے گژز، مےٚ زول تہٕ تار حجرِ اسودس نِش واتنس ...... گوڈنیچ وِز
أسم زندگی منز، بٔیہ اَندٕ آنٛتھہٕ روٗس لولہٕ والین ہُنٛد بیقرارتہٕ پُرجوش سمندر۔
تہٕ مطافس یُس نشانہٕ حجرِ اسودس سیٚد سیوٗد چھُ تتہٕ نس ہناپانس دٔچھن کُن لر

گُرِتھ تہٕ دوٚنوٚے اتھ کنن تام تُلِتھ آم بےٚ فرصت زبانٕی پٔرٛتھ، "بسم اللہ
اللہ اکبر لا الٰہ وللہ الحمد......' استلام کرنس ستی کوٚرُم طوافِ کعبہ
شروع۔ گوڈنیک شوط! (گژھ) طواف العمرہ آسنہٕ کِنی اوٚنم احرامہٕ پٔٹ
ڈٔچھنہِ پھیکہِ تٔلی تہٕ ترٛاوِم کھوورِس پھیکس پٔٹھ (اضطباع کوٚرُم) تہٕ ژھوٚٹی
ژھوٚٹی تہٕ تیز تیز قدم ترٛاوِتھ (رمل کران) لٔگس مے عظمتہٕ وٲلی شنٛدِس حُرمتہٕ
وٲلس گرس پوٚنپرنی گژھ حسبِ ارشاد کرٕنی، کرٕنا! تسلی کِتھہٕ تیم۔ اکھِ انٛدٕ تمی شنٛدِ
حکمچ تعمیل تہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ اَندرِمہِ لوٚلچ وٕکھنےٚ تہٕ اظہار۔ یِتھ چھمنہٕ یوان
اتھ رحمتس گوس امیدوار۔ کُل کائناتس منٛز اکھ پایہٕ بوٚڈ عظمتہٕ تہٕ حُرمتہٕ وول گرٕ
ییٚتہٕ طواف کرنچ نعمت لولہٕ وٲلس عطا چھےٚ سپزٕمٕژ۔ باقٕی چھنہٕ یِتھ کانٛہہ
جاے روے زمینس پٔٹھ ییٚتہِ طواف کرنک حکم چھُ یا ییٚتہِ طواف ہیکو کٔرِتھ۔
ییٚتہٕ چھےٚ رحمت جٲری، اکھ ژٕیہہ یا اکھ ساتھ چھنہٕ خٲلی۔ باگہِ بٔرتس گرس چھُ
باگہِ بوٚرُت مقام۔ ییٚتہِ ہر وِزِ تہٕ پٔرتھ گرِ رحمون ہُنٛد ورشُن چھُ نٲزل
سپدان۔ بیت المعمور پٔٹھہٕ نٲزل سپدٕ وِنہِ تھکہٕ رٔوس عنایتہٕ، نوٚاُزِشہٕ تہٕ رحمو
......تہٕ کوسہٕ کمی آسہٕ۔ وونٛ یُس ییٚتہٕ آسہٕ یا یور واتہٕ تہٕ یِتہٕ طواف کرِتس ہیوٚ
خوش نصیب کُس ہیکہِ اُستھ۔ یم خیال یوان چھس وولسنس یوان وِسان تہٕ
روبِ کائناتس آلو دِوان، "اے رب کعبہ میانٕی حاضری دِن تھاوِتہٕ قبول۔
رحمتن تہٕ ییٚتہٕ چِن عنایتن کرتم امیدوار۔ یکدم آم ذہنس منٛز...... "تمی شنٛدِس
ٹاٹھِس نبی ﷺ صابُن فرمان" اکھ طواف...... اکھ قدم ژٕلان تہٕ دوٚیم ترٛاونہٕ

بڑوٚنٹھے داہ بدی نامہ اعمالہٕ منٛزٕ ؤسِتھ داہ نیکی اتھ کھسان تہٕ داہ درجہِ بلند کران ......'' قدم رٕ دکۍ ووتھان تہٕ بہان ...... اکھ قدم تُلان تہ اکھ عالم سران سران گژھ کران ...... مطافس منٛزٕ پکان باسان کعبہٕ دٕ ؤرِ گرایہ ماروِنہِ سمندرٕ منٛزٕ نوٚ رژھٹان یِیتہِ صرف وِردزبان ......

''اللهم ایمانا بك وتصدیقاً بِکِتابِكَ ووفاءً بعهدك وَاِتباعاً لسنة نبیك محمدا صلّی الله علیه وسلم ۔''

مقام ملتزمس نِش واتنس ہیتی دژاوٕ زن نظرن واش۔ ٹھری گے نابودلولہِ سوٚ درس منٛزٕ گوس پرٕ شوقہٕ تہٕ لولہٕ آمتی ربہٕ ہندی مہمان وجدس آمتی۔ پرٕتھ انٛدٕ گرٕزتہٕ ذکرواذکارن منٛزٕ محوگژھ کران۔ اکھ اکھ قدم تُلتھ تمن عنایتن ، رحمتن ہلم داٗرِتھ پکان۔ مے چھنہٕ خبرٕ ےمے گُس طاقت چھُ مٹہِ مٹہِ دِتھ پکناوان۔ یوٚ دوَے یہِ میٛون گوڈنکہِ پھرِ طواف کعبتہ اللہٰ ہس کرُن اوس اماپوٚز واریاہ اوسُم اتھ متعلق بوزمُت تہِ تہٕ واریاہ اوسُم پرٕتھ رُمس رُمس شرٕ پتِھ زن گومُت۔ یورِ ینہٕ برٕوٚنہے اٗسِم زن تم نقشہِ دِلس کھنہٕ آمتی یمو رنگہٕ رنگہٕ رٕژ رہبری کرٕہم تہٕ زن واٗتس اٗسِم گاٗموٚ یمن رحمون امیدوار گوھان۔ میٛانٛی ہم سفرتہِ اٗسی اتھ حالس وُچھِتھ حاٗران گوھان ۔ اٗتھی منٛزٕ پیٛیم نظر تتھ سونہاٗری فرٕیم کرٕتھ جایہِ پاکس کُن تہٕ باس لوٚگُم یہٕ گوٚھ مقام ابراہیم آسُن۔ اتھہٕ تلِم تہٕ رب کاینا تس کُن لوٚگُس منگنہ ......

اللهم اَن هٰذا البیت بیتُك والحرم حرمُك وَالامنِ امنُك

وھذا مقام العائذبک مِن النارِ فاجرُنی مِن النارِ۔"

قدم گے وۄتھان تہٕ ووں لوٗگس کوشش کرنہِ بیت اللہ شریفس نزدیک واتنہٕ خاطرٕ۔ شکر رب کعبہٕ سُنٛزٕ بارگاہ کُن یِی دل یژھان تہٕ تی وُچھم اتہِ باحل یوان۔ پانٕسے سِتۍ اوُسس ونان آیہ گوٚھ رُکنِ عراقی آسُن پٔتۍ کٕنۍ گیم کنہٕ وام "ہاں رکن عراقی"...... مے گیہِ ژھوپہ اوٚ تام آسم نظرٕ نِمتھ مطافس ژٕ ہ دِتھ وُٹھن میٹھر اوان تہٕ ووٚندس وۄلسنس انان مے تِچ نظر رہناتھوٚد۔ کعبہ شریفس کُن بڑ وٚنہہ کنہٕ آم میزاب رحمت نظرِ زِبوٚ پپٹھ آم"یِیہِ نارب کائنات برجوش تہٕ کرِنا بارانِ رحمت نازل دِیوٚ میانٛس ییتھ نابکار تہٕ گناہگار وجودس ییہِ ہے اکھ قطرٕ۔ شرنیر ہیم۔" تکیاٚ میزاب رحمتچ عظمتھ تہٕ حُرمت اٚسم بڑوٚنٛٹھے کنن گاٚمو۔ تھلہِ تھلہ، روٗدُس کیٛشون ژِہبن اتھ وُچھان پوٚ زرمبہٕ وُن تہٕ ژھٹہٕ مارٕ وُن شوقہٕ والبین ہند سمندر کتھہٕ دِیہِ ہیم اتہٕ نس قرارٕ روزنہٕ۔ میانہِ نظرٕ لجہِ ووٚل یون یون وسنہٕ۔ کعبۃ اللہ ہس ویٛوٗرتلان ٹلان تہٕ یونہٕ ہیٛوٚ رکران کران۔ یکدم آم وُٹھن پپٹھ "حطیم"!! بہٕ اوُسس وارٕ وارٕ وانگ چاران چاران کعبہ شریفس نزدیک واتنچ کوشش کران۔ حطیمس کُن میون پلو اوس نزدیک واتان۔ پوٚزوٗنہِ اٚسی وار یاہ شوط توے زوٗنم غنیمتھ دوٗرِ ی نظراہ کرِنی۔ اتھ جاے پاکس چھُ پٔنُن اکھ بجر تہٕ جداگانہٕ مقام یہ زن پوٗزمت تہٕ تہٕ پوٚرمُت تہٕ اوُسم۔ یادٕ ٔترس لٔج زیرٕ تہٕ ابچ عظمتھ آیم بڑوٚنٛٹھ کُن۔ ووٚندٕ آم وۄلسنس نرِ آلو بم اتھ دیوارس دوٗری تہٕ روٗدُس پکان۔ ژبلہٕ چارتہٕ اضطراب

چھُ اکھ اَکس ستی رلہٕ گوٚھتھ اکھ بدلےٚ عالم بارسس انان ۔ رُکنہٕ شام آم ونہٕ تہٕ بے قرار اوسُس رُکنہٕ یمانیس نِش واتنس تہٕ اوسُس وانگ چاران تہٕ کعبۃ اللہ ہس نزدیک واتنچ کوشش اَس جاری ۔ قدم رُوٚد پکان تہٕ ربس تہٕ اوسُس التجا کران ......۔

''ژٕ چھکھ سون پالن ہار ۔ ساری تعریف تہٕ ثنا شوٗبہٕ نےٚ ژےٚ ، پروردگارا بہٕ چھُس مغفرتُک تہٕ سلامتی ہُنٛد طلبگار ۔ دین و دنیا تہٕ اُخرت کرتم رُت ۔ جنتُک طلبگار چھُس تہٕ نارِ جہنمہٕ نشہٕ رٕچھتم ۔ اے قادرِ مطلقہٕ میانین حالن پیٹھ کرتہٕ رحم ۔''

یہ دعا منگانٕی ووتُس رکنہ یمانی لیس نزدیک ۔ یُہ دوے اوتام اوسُس نزدیک ووتمت پوٗز نرِ آلوتھ دژ اس بڑ وٚنہہ گُن ۔ عاشقن ہُنٛد سمندر اوس ژھٹہٕ ماران ۔ بہٕ اوسُس یمو ملروستی پلوس گُن رژھ رژھ واتان ۔ أندری اوسُس وِسان تہٕ پنہٕ نین جامن منز اوسُس نہ یژان ۔ وِردِ زبان اوسُم ......

''رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنیا حَسَنَۃً وَّ فِی الْاٰ خِرَۃِ حَسَنَۃً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارَ ط''

شُکر خدایس گُن گوڈنیُک چکر گو مکمل تہٕ بہٕ ووتُس حجرِ اسودس نزدیک ۔ تکیاژٕ یوٚت یوٚت گژھ اوسُس دِوان تیٚوت تیٚوت اوسُس بیت اللہ شریفس بِلکُل نزدیک واتان ۔ وُنہٕ تہٕ زونُم نہ تار حجرِ اسودس بوسہٕ دِنس صرف اوسُس ونہٕ کڈان تہ وتہٕ ژھاران اتھ جایہٕ واتنہٕ باپتھ ۔ حسبِ حکم تہٕ قاعدٕ

مُطأبق کوٚرُم استلام تہٕ بڑٕ ہتہِ پوٚرُم، "بِسمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اکبر وَلِلّٰہِ الحَمدُ"

تہٕ دوٚیم چکر کوٚرُم ربِ کاینات سُند ناوہ ہیتھ شروع بلکُل حجرِ اسودس ہٕتی ہٕتی

واُتتھ روٗدُس پکان تہٕ ربِ کعبہٕ ہٕندِ عنایہ تہٕ ہٕتی آسہٕ میانہِ نرِ آساُنی سان کعبۃ

اللہ کین دیوارن پھش دِتھ تہٕ وُن ہبکان۔ ژبلہ چارس منز اُستھ تہٕ اوُسُس

قرار گرِتھ ہبکان تہٕ منتخب دعا کتابہِ پٹھہٕ آرامہِ سان پران۔ میانہِ نرِ واژ

مقامِ مُلتزمس نش تہٕ اورٕ یور گرِتھ ووٚتس اتھ ہٕتی تہٕ سینہٕ اتھ ہٕتی گکھرِتھ

روٗدُس رب کعبس منگان، "کرتم پنہٕ نین رحمتن امیدوار، تھاوِتم پنہٕ نِس

امانس منز دیٖن ودنیا کرتم رُت، مال وجانہٕ آل واولادٕ کرتم حفاظت، رنگہٕ

رنگہٕ کرتم عنایتن امیدوار۔" وون اوُسُس تیٚوت کعبۃ اللہ ہس نزدیک زِ

ژُچھنہِ پھکہِ انڈٕ اوسُم مقامِ ابراہیم جالہِ اتھہٕ پھِر وِتھ بوٚ رمس لول، تسلی آم نہٕ

کینٛہہ تہٕ یادٕ ژِترِس لوٚگم وڈٕتُش تہٕ آم ذہنس منز امہِ متبرک کنہِ ہُند بجر تہٕ

عظمتھ۔ اُتھی ہٕتی پیوٚم یاد!!......

"یہٕ چھِے جنتہٕ منز آموٚ کنہِ یتھ پٹھ حضرت ابراہیمؑ پاے مبارک تھاُوِتھ خانہ

کعبہٕ تعمیر کوٚر۔ اتھ پایہٕ بجہ کنہ پٹھ چھِ تہنٛد ین پاے مبارکن ہٕنٛدی نشانہٕ ژِنی

تہٕ ٹاکارٕ۔" نظر اگرمس لولا بوٚ رمس شُکرانہٕ پوٚرمس تس لایزالس کُن ییمی بانہٕ

زوٚنم یورٕ ینٛگ...... تہٕ روٗدُس منگان ربِ کعبس بلا کنہِ روک ٹوک یِی زبانٕ

پٹھ یِوان تھی وُڈھن ہُند ژُل تژ اوسہٕ مُیچھِر تہٕ لذتھ بخشان ییمہِ ہٕتی وجوٗدُک

اکھا کھا انگ چھُ ووٚلسنس یِوان تہٕ رُمن رُمن سو عظمتھ، بجر تھزرتہٕ حُرمتھ شرٕ پتھ

نۆوُ ے زُوزبتہٕ پھوان تہٕ نوُو ے رنگ بخشان۔ سہٕ رنگ یتھ منٛز تم رازگۆ پتھ

اُسِتھ تہٕ پھٲٹِتھ چھ نیران۔ ربِ کعبہٕ چھُ دِلن ہنٛز زبان زٲنِتھ۔ سہٕ چھُ پزٕتھ

گُنہِ داُدِس تہٕ دادس وأتتھ۔ تس چھےٚ خبرٕ ے اسہِ گُناہگارن ہنٛز۔ بہٕ گوٚس

عجیب حالس منٛز پزٕ تہٕ ہیوٚتم پانس پتھ زن اختیارٕ ے راوُن، وُسہٕ واُسی لگِم

پھٹنہِ بےٚ فرصت آم زیوِ پیٹھ "بس چھکھ ژٕ ے یُس رہبری تہٕ اتھہٕ روٗٹ

کربم" أتھی ستی آیم زن أچھ مُورنہٕ نظرٕ گٔرم بلکُل اوُسم حطیمہٕ کِس دیوارس

ستی کھوُ ر پھیٛوک۔ قدم قدم ودتھان تہٕ حطیمچ عظمت یادٕ ؤترِس وُترٕ بیٛٹھِل

ٹُلان۔ امیٛک بجرتہٕ وقار، حُرمت تہٕ قدرومنزلت مجبور کران حطیمہٕ أنٛدرٕ رٕ

پکنس "پۆز حطیمہٕ أنٛدرٕ رٕ پکنہٕ ستی چھُ طواف فاسخ سپدان تہٕ حکم چھُ حطیمہٕ تہٕ

کعبس درمیان مہٕ گٔرِو طواف۔ اگر ووٚں گُنہِ وِزِ دورانِ طواف غلطی کِنہٕ

لپأرٕ دژاو تیٚلہِ چھُ نِوسرٕ طواف شروع کرُن۔" شوقہٕ رۄُدُس قدم قدم ٹُلان

تہٕ کعبۃ اللہ ہس لولہٕ گتھ دِوان تہٕ رکنِ شامی کُن پکان۔ اضطباع تہٕ رمل چھُ

جأری...... ژھوٚڈُ تہٕ تیز قدم تراوان تہٕ اکھ حال نظرٕ سران تہٕ رکنِ یمانی یٚک

بجر زنتہٕ آلو دِوان۔ اضطراب ہُران کرتہٕ کاٗلی واتہٕ اتھ جایہِ پاکس نِش، وُچھ

دُبراے ئُج تیزنہِ ہن ہن گیہِ گُمہٕ سُری تہٕ أنٛگس أنٛگس وۄ ژھ تھار...... تھار

لوٚلچ تہٕ مایہٕ ہنٛز، امیدواٗری رحمتچ تہٕ مغفرتچ، خلاصی از نارِ جہنم کہِ عذابچ۔

قدم ودتھان تہٕ پلہٕ سرٕ کرنس ستی ستی عظمتہٕ وأرلس گرس ویٚو رٹلہٕ ناوان۔

ترٛپش چھےٚ رژِھ کھوتہٕ رژِھ تیزان۔ تام آم رکنِ یمأنی بژ وٚتھہ کُن لولہٕ

کوٚرمس نالہٕ موٚت اتھہٕ ڈاُلتھ موٚتھُم چشمن درٕ درٕ منٛزٕ ووتس حجرِ اسودس بلکُل نزدیک تہٕ ربہٕ کایناتہٕ ہنٛدِ فضلہٕ ستی کوٚرمس میوٚٹھ تمہِ وِزِ زنتہٕ خبر گُس تھوٚد تہٕ باگہِ بوٚرُت خزانہٕ لوٚبُم ییمیٚک بار ووتھٕ چھُمنہٕ ژاُلتھ ہبکان "تھاوکتہِ، تھاوکتہِ" حال سپدُم طاُری۔

حجرِ اسودس استلام کران تہٕ "بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد" پٕرتھ گوتز ییم چکر شروٗع اضطباع تہٕ رمل چھُ جاُری اکھا اکھ قدم اکھا اکھ خزانہٕ، رحمتو نوُ زِ شو عنایتو تہٕ حفاظتو ستی مالامال۔ گزاریہٕ مارٕ ونس رحمتہٕ کس سمندرس منٛز ساسہٕ بدٕ لولہٕ واُلی تہٕ ربہٕ سنٛدی مہمان غوطہٕ دِوان۔ ذکرو اذکارو ستی ساُرِے اُندی پکس نافہٕ ژھٹہٕ ناوان پرٕتھ کانٛسہٕ ہنٛدِس جبینس پیٹھ خوشی تہٕ مسرتکی آثار نمایاں۔ اکھ چکر مکمل گٕژھتھ دوٚیم کُل بیقراُری سان گنان۔ باب الکعبس نزدیک واتاُنی آم یکدم وُٹھن پیٹھ......

"اے ربِ کایناتہٕ...... پناہ چھُس منگان شک شِرکہٕ نشہِ، بُتھی پھیُر گوٚھنہٕ نشہِ، پچھ تہٕ ناکارٕ کامو نشہٕ۔ پنہٕ نِس سایس تل تھاوُم۔ ہر رنگہٕ کرُم اتھہٕ روٚٹ تہٕ رٕژرانٛم باگہِ۔" باب الکعبہٕ اُچھن دِژ ییٚٹھی مانہٕ۔ کھوورِ طرفہٕ مقام ابراہیم، دٕچھنہِ طرفہٕ تہٕ بڑونٛہہ کنہِ حطیمس تہٕ میزاب رحمتس نظرٕ ژھٔہان تہٕ لول بران۔ ییتہِ ییم رحمتہٕ واُلی، عظمتہٕ واُلی رب سنٛدی مقدس مقام آسن تتہِ کمہٕ چیزٕچ چھے کمی روزان ییتہٕ رحمتن، نوُ زِشن تہٕ عنایتن ہُنٛد ورشُن آسہِ، ییتہٕ درود پوار، زمین آسمان تہٕ وِسان آسن، ییتہٕ بیت المعمور پیٹھہٕ روب

کعبہ ڈالہِ آسہ سوزان لولہٕ والنٛبن تہٕ شوقہٕ والنٛبن ، ییٚتہٕ رب العزت آلو آسہِ
دوان ، میانہِ مہمانہٕ تہٕ میانہِ ٹاٹھہِ گرِتھ تتہٕ کیا چھُ ژھانڈُن ۔ تتہٕ آسن نا تمام
ربّہٕ سٕنٛزٕ نعموٗ تہٕ عنایٔو سول بہ سول ۔ پوٗز منگن وول گوٚژھ آسُن ۔ لولہٕ تہٕ شوقہ
وول گوٚژھ آسُن ۔ سینہٕ موٗرِتھ سو دِلہٕ منگن وٲلِس کرِ رنگہٕ رنگہٕ رحمتن
ووٚمیدوار ۔ "پروردگار اسہِ تہٕ تھاوتہٕ پنٕنین ٹاٹھین منٛز شامِل ۔ اسہِ تہٕ کرتہٕ
ییٚتہٕ چَن تمام رحموٗن امیدوار ۔ سانہِ خاطرٕ تراوتہٕ مغفرتکی درواز وٕتھی" اَتھی
جوشس تہٕ مسرتہٕ کِس عالمس منٛز ووتُس رُکنِ یمانی لِس نزدیک لولاہٕ رمس
تہٕ بوسالوٚ ژروُم تِلکیاٚزِ بلکل کعبہ شریفہٕ کِنٛن دیوارن ستی رٕ زِتھ اوسُس
پکان ۔ یام غائبی طاقتو زن حجرِ اسودس بُتھہِ لوے ہس ۔ تِلکیاٚزِ لولہٕ والنٛبن ہُند
سمندر اوس گرٚزان تہٕ پُر جوش ذکرن ، مغفرتن تہٕ رحمتن ہٕندی ملر اُسی اکھ
اَکِس ڈکھہِ رٕ زِتھ رہبری تہٕ راہنمأیی کران ۔ شکرانہٕ پوٗرم ربہٕ کعبس یُن
یم سہل تہٕ آسان بنوٗوم بوسہٕ دِیُن ۔ حجرِ اسودس بوسہٕ دِتھ...... بسم اللہ اللہ اکبر
وللہ الحمد...... پرِتھ گوٚوژٕ رِم چکر شروع اضطباع تہٕ رمل سپدیاو ۔ ووں اُسی
آرامہٕ تہٕ اطمنانہٕ سان قدم ووتھان تہٕ آسہٕ نظرٕ نِمتھ مطافس ژٕہ دِوان ۔ اتی
بابِ کعبہ (مقام ملتزم) تہٕ اتی ڈٕچھنی مقام ابراہیم تہٕ اتی میزاب رحمت تہٕ اتی
حطیم نظرن شہلتھ تہٕ دِلس تراوت بخشان ...... رنگہٕ رنگہٕ رحمتچ امیدواری تہٕ
مغفرتچ آش زُوان تہٕ حفاظتچ تہٕ عنایتچ ووٚمیدِ لولہٕ للہٕ وان منگان خلاصی از
نار جہنم ۔ قدم قدم ووتھان تہٕ ووٚنڈس ژھانٛوٚہہ ناوان ، وجوٗد چھوٚنان تہٕ تظرٕ

بدلے حال سران۔ ژھیتہٕ ؤ ترِس ڈُبڈُر لگان۔ پتِھن پوٚت کال بروٚنہہ کُن یِتھ
عجز وانکسأری ہٕندِس سوٚ درس منٛز غرق نوان گرِتھ۔ ندامت تمہِ آیہ ووتلان
ییتہِ چشموٚ کنٛی خوٗنِ باران گُنیٔ بگہ گرِتھ وتہٕ ژھاران تہٕ زبانیٚ پیٹھ صرف......
"رب کعبہٕ یوسہٕ سعادت نصیبس گرِتھم یہ کتہٕ انٔے سوزبان شکرانہٕ کرٕ۔ یا اللہ
تبارک تعالیٰ حجِ مبرور گری زیم عطا۔ قبولیت تھأوی زیم، محنت کھألی زیم رتھہِ۔
امہِ کہ برکتہٕ گری زیم گوٗہن عفو۔ اے ربِ کائیناتہٕ مےٚ تھاوثابت قدم پزٕرس
تہٕ رٕژرس پیٹھ۔ یمِ تہِ نعمتوٗ عطا کرِتھم تمن کرُم برکت تہٕ تسلی تہٕ تشفی دِم۔" یہِ
منٛگان منٛگأنی آور کنِ یمأنی تہٕ پتہٕ حجرِ اسود...... بِسمِ اللہِ اللہ اکبر واللہ الحمد
پرٕتھ تہٕ استلام حسب قاعدِ گرِتھ گوپانٛژوم چکر شروع...... لولہٕ والبن ہٕندِس جمِ
غفیرس منٛز نتہٕ تانٛی زن رحمتہٕ کِس سوٚ درس منٛز اتی غوطہٕ لگان تہٕ اتی
ووتلان۔ اتھِ ووتلنس تہٕ یوڈنس سہٕ لذتھ لگان ییتہِ روٗح تازٕ تہٕ ووندس
تراوتھ چھِے پیوان تہٕ ذہن سکوٗن پراوان۔ بیت اللہ ہس پچھےٚ گژھ جأری، رحمتچ
امیدوأری تہٕ مغفرتچ آش مٹہِ مٹہِ دِوان۔ وُٹھن پیٹھ صرف یِوان......
"پروردگارِ عالمینہٕ ییمہِ دوہہٕ چانہِ عرشِ عظیمہٕ کہٕ شیہلہِ بغأر کنہِ تہٕ شہُل
آسی نہ تمہِ دوہہٕ رٔٹی زیم پنہٕ نِس عرشہِ کِس سایس تل۔ ییمہِ دوہہٕ چانہ
ذاتِ پاکہٕ سوا کھنٛی باقے روزِنہٕ...... مےٚ چأوی زِ پنہٕ نِس ٹاٹھس نبی برحق
ﷺ سِندِ حوضِ کوثرٕچ میٹھ تہٕ مُدُر شربت یہِ چیتھ گوھم نہ ترٕیشے لگنی...... تسلی
تہٕ تشفی گری زیم عطا۔"

دعا منگان تہٕ عاجزی کران کعبۃ اللہ ہس گتھ دِوان دِوان ووتُس حجرِ اسودس نِش تہٕ استلام کُرِتھ کوٗرُم شییم شوط شروع تہٕ حسبِ قاعدٕ تہٕ ضابطہٕ روٗدُس پکان ...... تسلی روٗدِ یوان ، تہٕ تشفی ہِنٛدِس نعمتس روٗدُس وومیدوار گوٛھان ۔ عظمتہٕ وا لِس خدایس سُنٛد گرِ چھم گرِ کھوتہٕ گرِ پانس کُن کل گنٛژ راوان ۔ دِل چھُم بڑ مان تہٕ ووٚنٛدٕ چھُم وو تلان تہٕ بوڈان پوٚز زبٲنۍ پٮ۪ٹھ صرف ......"ربِ کائناتہٕ ژٕ چھُکھ بخشنہار ، ژٕ ے چھی عفوتہٕ درگزر کرُن پسند ، سانۍ خطاتہٕ کرِتہٕ معاف ۔" دعا منگان منگان ووتُس حجرِ اسودس نزدیک تہٕ استلام کُرِتھ کوٗرُم ستم تہٕ طوافُک اُخری چکر حسبِ قاعدٕ تہٕ حکمہٕ مطابق شروع ......

وِردِ زبان اوسُم "میانہِ تخلیق کارٕ کرتم پننہِ رحمتہِ ہنٛدِ پانسہ تہٕ کعبہٕ کہ عظمتہٕ تہٕ حُرمتہٕ کہِ وسیلہٕ ایمانِ کامل ، پزٕ یژھ تہٕ پژھ ،وُسعتِ روٗزی تہٕ کھوژوٗن دِل ، سوزبان یوسہٕ ذکرِ الٰہی روزِ کران ، عطا ۔ رزقِ حلال تہٕ رِژِ کمایہٕ ہُنٛد کار یتھ منٛز برکت ، عزت تہٕ آبروآسہِ کرتم نصیبس ۔ مرنہٕ برونٛہہ توبہٕ کرنٕک توفیق دِتم ۔ سقراۃ الموت کرزیم سہل تہٕ آسان ۔ مرنہٕ پتہٕ گٔری زیم مغفرتس امیدوار ۔ ربِ کائناتہٕ پننہِ نِس سایس تل تھاٚوی زیم تہٕ تتہٕ تکی زیم پننہِ نعمن ٹاٹھین ستی ۔" منگان ، عجزوانکساری کران تہٕ خوٗدی پھُٹرِاوِتھ تہٕ ندامتک دامن چیرٕ رٔٹتھ ۔ شکر ، الحمد للہ ستم تہٕ اُخری چکر طوافُک گو مکمل ...... تمی سٕتی ہنٛدِ یژھنہٕ ستی سپد عمرہ ہُک یہِ حصہٕ مکمل ۔ حجرِ اسودس استلام کُرِتھ کڈِم کینٛہہ قدم تہٕ مقامِ ملتزمس (یُس حجرِ اسودس تہٕ بابِ الکعبس درمیان چھُ) روٗزِتھ تلِم

اتھ ژتہٕ موٗنگم پنہٕ نِس ربِ کاینا تس ...... "اے ربِ کعبہ سانہِ گردنہ کرتکھ آزاد، سانین مالین، ماجن تہٕ اسلافن، سانین انگن تہٕ اَشناون ہنٛز گردنہٕ تھاوتہٕ نارِ جہنمہ کہِ عذابہٕ نِشہِ مُچھہِ۔ اے پالن ہار شانہٕ بڈٕ ، اے فضل کرن والہِ، پنہٕ نین بندن پیٹھ احسان کرن والہِ بچاوتہٕ دنیا کیو اَخرتہٕ چہ رُسوائی نِشہِ۔ اے کعبہ کہِ مالِکہٕ بہٕ چھُس چون گناہگار بندٕ...... چانِس حُرمتہٕ واَلِس گرِ کس برداسس تل کلہٕ ترٛاَوِتھ چھُسے نالہٕ زاَری تہٕ آہ وزاَری کران۔ کرتم پنہٕ نِس رحمتس امیدوار۔ بہٕ چھُسے با امید آمُت۔ ازکرٛی زبم نہٕ نا امید۔ یوسہٕ ذکر، شکروثناتہٕ رگریہ وزاَری کعبہٕ کِس برداسس تل کران چھُس تتھ تھاوی زبم قبولیت۔ میوٗن دِل کرتہٕ نوٗرِ معرفتہٕ ستی مالامال۔ بہٕ چھُسے طلبگار۔ بہٕ چھُسے امیدوار۔ بہٕ چھُسے آش ہیتھ آمُت چانِس دربارس منٛز میانٛی قبر کرتہٕ میانہِ خاطرٕ منور تہٕ روشن۔ گوہنین کرتم مغفرت تہٕ میانین حالن پیٹھ کرتہٕ رحم ......" مقامِ مُلتزمس ستی روٗزتھ اوسس عجز وانکساری ہندِس ڈرِیاوس منٛز پرٕ گوِھتھ خبر کیا کیا یپہِ منگان۔ بہٕ تصوٗراوسُم امہِ وِزِ بلکل بروٚنٛٹھ کنہٕ زِ حدیثِ مبارک چھُ۔ "اگر کانٛہہ صاحب حاجت، کانٛہہ دکہٕ زد، کانٛہہ پھٔر پیومُت، کانٛہہ مصیبت زدٕ اتھ جایہ پاکس نالہٕ متہٕ رٔٹتھ پزٕ دِلہٕ تہٕ شودِ منہٕ دعا منگہِ اللہ تبارک وتعالیٰ چھُ تتھ شرف قبولیت اتی عطا کران۔ ......"

شکر الحمد للہ رب العالمین طواف مکمل کٔرِتھ وژاس مقام ابراہیمس پیٹھ کُن تہٕ موقہٕ غنیمتھ زاَنِتھ کوٚرم نماز طواف ادا۔ شکرانہٕ پوٚرمس۔ پرہس نا

سپزٕ منٛز تھاوٕنم نا! کتہٕ انہٕ سوٗ زبان، کتہٕ انہٕ سہٕ دِل تہٕ کرٕ شُکرانہٕ ربِ کعبہٕ سُند، یِمی یور گورنس تہٕ کوٗرنس۔ یتھ رحمتس ووٗمیدوار یِمیٚک تمناہر کانٛسہٕ بندس چھُ، یِمن جایہٕ پاکن پٹھ سیر گٕژھتھ دژاس تتھ رحمتہٕ کس دریاوس کُن یِیتہٕ ربِ جلیلہٕ سنٛز سوٗ نعمتھ یتھ پنٛنی اکھ عظمتھ تہٕ تھوٚد مقام چھُ......ربِ کایناتہٕ سندِ فصلہٕ ستی اوس مطافہ دامنس مشرقی طرفہٕ بیر زمزمس نش وسنس زٕ ہیرٕ اکھ مستوراتن ہندِ خاطرٕ تہٕ بیاکھ مردن ہنٛد خاطرٕ تہٕ برابر اوس اتھ رحمتہٕ کس ناگہٕ رادس نش واتان[1]۔

یون وٕستھ کعبتہ اللہٰ ہس کُن بُتھ کرِتھ دأرم دوٚژھ تہٕ پوٚرم......

"اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسئلُكَ عِلمًا نَافِعًا وَّرِزقًا وَاسِعًا وَّشِفَآءً مِّن كُلِّ دَاءٍ"

یہٕ گوس دوٚژھو دوٚژھو تہٕ پتہٕ گلاسو رِگلاس چوان تہٕ پانس ملان تہٕ چھکان پٔتھے اُسم نہٕ پوان۔ نہٕ اوسم یہٕ وہم وگمانس منٛز......کیٛامے ہوس ناکارس تہٕ آسیا زانہہ یہٕ رحمتہٕ کہٕ، عنایت کہٕ تہٕ عظمت کہٕ ناگرادک زم زم نصیبس......تہٕ رٕو دُس منٛگان" دِم فہمک علم، رزقس وُسعت، عمرِ برکت تہٕ عملہٕ، عقلہٕ تہٕ عزتس کرُم ہربرتہٕ یُمی رحمتکہٕ زمزمہ کہٕ برکتہٕ کرُم دادبن دواتہٕ

---

[1] یِیلہٕ یہٕ گناہگار دُبارٕ ۲۰۰۶ ءِیس منٛز گورنس یہٕ اوس بند آمت کرنہٕ تہٕ مطافس ستی اوس رلاونہٕ آمت تہٕ یہٕ رحمتک زمزم اوس حرم پاکس أندرِمہٕ طرفہٕ نلکوٚ ذریعہ لولہٕ والین تام واتان۔)

مرضن شفا۔"

سونچان چھس پروردگارِ کریما...... زم زم یُس رویِ زمینس پیٹھ بہترین تہٕ عظمتہٕ واجی رحمت چھےٚ مےٚ ہیوٚ گناہگار کوٚرتھن اتھ رحمتس امیدوار۔ بہٕ کتہِ انئے سو زبان تہٕ شُکرانہٕ کرِتھ کرِ اَمچ حق ادائیی ...... بہٕ رۄدُس چوان، اکھ اکھ دام اکھ عالمٕ سرناوان ۔ چیتھ آم أچھن گاش، کوٚٹھین ہوش، وۄنٛدس قرار تہٕ ذہنس سہٕ سکون یتھ منز سوہٕ کفیت تہٕ سہٕ مِچھر اوس ونہٕ نچ کتھے چھنہٕ ۔سہٕ حال آم باگہِ ییٚچ باوتھ میانہٕ بتِر نبر چھےٚ ۔ سورے چھم أچھن ڈیشمانہٕ ۔اتی نظر حرمِ پاکس گن اتی کعبۃ اللہ، اتی مقام ابراہیم تہٕ اتی مقام مُلتزم تہٕ اتی حطیم تہٕ میزابِ رحمت...... یاد آم...... زم زم یتھ طیبہ، سیدہ، سالمہ، کافیہ، موتسہ تہِ چھِ ونان ۔ حدیثِ مبارک چھُ، "روے زمینس پیٹھ بہترین آب چھُ زمزم یتھ منز کھینہٕ واجنین نعمون ہندی پأٹھی غذأیت تہٕ دادبن دواتہٕ مرضن شفاتہٕ چھُ ۔" (ماخوذ از رواہ الطبرانی، ابنِ عباسؓ) اتھ رحمتہٕ رِکس زمزمس چھِ ترےٚ بجریم نہٕ گنہٕ روے زمینہٕ رِکس آبس چھِ، (۱) ترٛیش ژٹان، (۲) غذہٕ چ کأم دِوان، (۳) موتہٕ بغأر تمام بیماربن شفا بخشان ۔جدید تحقیق تہِ چھُ اتھ عظمتہٕ وأرِس رحمتس مکمل غذا مانان تہٕ تمام غذأیی اجزا یم زندٕ روزنہٕ خاطرٕ ضروٗری چھِ اتھ منز موجوٗد ۔ کأتی ہن پننہٕ نین ٹاٹھین چھن کم عنایتہٕ امہٕ کہِ برکتہٕ نصیبس کرِمہٕ ۔ زمزم غذا تہٕ دواتہٕ پڑتھ کأنہہ تمنا پوٗرٕ سپدنک وأسِدِ تہِ پوٗز خلوٗص تہٕ

اعتقاد آسن چھُ شرط۔

ربِ کائناتہٕ سندِس اتھ رحمتس امیدوار گڈھتھ گوس سیر۔ شکرانہ

روٗدُس کران تس لایزالس ٔکن ییمی یہِ سعادت باگہِ اَنم ۔ مے ہیوٗت پاوِ پاوِ

ہیرِ مطافس ٔکن کھسُن اکھا کھ پوٗ واوسُم اکھا کھ شیچھ باوان تہٕ ژینہٕ ون دِوان،

''وون چھی صفا و مروہس درمیان سعی کرنٕک رُت تہٕ باگہِ وول وق۔ قدرٕ کر

وقتس، ژہنہن تہٕ گربن تھاو پوٗرٕ حساب۔'' مطافس منٛز وأتتھ پوٗ ٔکس کینٛہہ قدم

تہٕ حجرِ اسودس حسب قائدٕ تہٕ حسب حکم کوٗرُم استلام تکیازِ یہِ چھُم روبہٕ سندِس

محبوب تہٕ ٹاٹھس نبی ﷺ سُند دوٗپ۔ نرِ تُجم زنتہٕ لجم حجرِ اسودس تہٕ اتھن کوٗرُم

میٛوٹھ، تازگی آیم تہٕ نظرن ژُلم گنٛڈ، قدم ترٛووُم باب الصفا ٔکن ۔ نیران

نیران اوٗسُم وِرد زبان۔ ''سعی کرنٕکہِ نیتہٕ دژاس باب الصفا ٔکن ربِ کعبہٕ سُند

ناو ہیتھ تہٕ تمی سندِس ٹاٹھِس نبی صاۓبس ﷺ دروٗد وسلام سوزان ...... منٛگان

رب العزتہٕ کرتہٕ میانین سہون، خطہن عفو، تہٕ پنہٕ نِس فضل و کرمس کرتم

امیدوار ......'' یِ ونان ووٗتُس صفا پہاڑی ہندِس تھزرس پیٹھ ...... کعبس

ٔکن بُتھ کٔرتھ تلِم اتھہٕ تہٕ ووٗنمس ...... ربِ کعبہٕ شکر تہٕ ثنا چانہٕ بارگاہِ ٔکن۔

ژٕ ے چھکھ عظیم تہٕ عظمتہٕ وول، تو ہہٕ سوا چھنہٕ بیٛیہ کانٛہہ، توٗ ہی چھو ساریٛن ہے

پیٹھ قادر۔ ٹاٹھِس نبی ﷺ من پیٹھ درودٕ سوزان موٗنگمس ''کُل

عالمہٕ کین مسلمانن کرپنہٕ نی یاٗری تہٕ تھاوُکھ پنہٕ نِس امانس منٛز''۔ تہٕ کوٗرمس

التجا...... ''صفا مروہچ سعی چھس چانہِ خوشنودی خاطرٕ کران، میانہِ باپتھ بناوِکی زِ

یہ سہل تہٕ آسان، شرف قبولیت گرِی زبم عطا" تہٕ پڑ رُم:

"اَللّٰھُمَّ اِنِی اُرِیدُ السَّعیَ بَینَ الصَّفا وَ المَروَةَ سَبعَةَاَشواط لِوَجھِکَ الکَرِیمِ فَیَسِّرہُ لِی وَتَقَبَّلہُ مِنِّی۔"

روٗدُس ربِ کعبس دِلہٕ کنو پروٗستی منگان "زٔژر، عزت، اقبال، آبرو، مغفرت تہٕ رحمتن تہٕ عنایتن ہُند خاراتھ۔" تلبیہہ ہُند وِرد زبأنی پیٹھ جأری مروہ کُن پکان پکان ...... زیوٗ پیٹھ تکبیرات تہٕ دعا...... میلین اخضرٕنس نِش وأتی تہٕ قدمن ہُند رفتار لوگ تیز نہٕ احرامہٕ پٔٹ کھوورِس پھیکس پیٹھ ترٛاوِتھ رملہ کھوتہٕ تیز پکان تہٕ دعا منگان......" رَبَّنَا اغفِرلِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلمؤمِنِینَ یَومَ یَقُومُ الحِسَابُ۔"

اے ربِ کائناتہٕ ژٕ چھکھ تھدِ شانک عظمتہٕ وول، ژٕ ے چھکھ زُودِنہٕ وول تہٕ تہٕ مارن وول تہٕ ژٕ نے سوا چھنہٕ کانہہ عبادتس لایق ژٕ چھکھ لاشریک، ژٕ چھکھ سارِسے پیٹھ قودرت تھاون وول۔ ژٕ ے چھکھ سونٛ وتہٕ ہاوُک تہٕ ہدایت کرن وول" یام مروہ پہاڑی پیٹھ ووٗتس تہٕ وِرد زبان چھم۔ "ژٕ ے چھکھ تہٕ ژٕ ے آسکھ سارِنے ہٕ تھوٗد تہٕ بالا۔ ژٕ ے چھکھ راہِ ہدایت ہاون وول۔ اے ربہٕ، چونے فرموٗد چھُ، " یہ ییٚتہٕ نس منگو تتھ چھےٚ قبولیت حأصل"۔ کرتہٕ سأنی یہ آہ وزأری قبوٗل، کرتہٕ پننہٕ رحمتن امیدوار۔" قدم لگی مروہ پیٹھہٕ صفا کُن پکنہٕ۔ زبأنی پیٹھ تکبیرات تہٕ کلمات، پیأری نظر ہوان تیأری عاشقن تہٕ لولہٕ والین ہندی وسہٕ وٕنی دٔریاوٕ شولہٕ ماران، وِسہٕ ناوان تہٕ

دِل پھۆلراوان ۔ أنٛدری چھ لولہٕ وول ووٚلستھ یِوان ، حمد وثنا پران تہٕ تٔمس لایزالہٕ سند بن نغمن ہُند گُنٛے گرٛز ، گُنٛے کرٛ بکہٕ ناد ۔ ربس فریاد کران ، تہٕ پٔنٛنی دأدی باوان ۔ رحمتچہٕ اُمیدوأری ہنٛز آش لولہ للہٕ وان پکان صفا گُن ۔ اخضر میلین نزدیک واتأنی قدم پائے تیزی سان ووتھان ۔ رُم رُم چھ شہلاوان تہٕ انٛگ انٛگ چھُ ذکر کران ۔ صفا پہاڑی پیٹھ وأتتھ کعبس کُن روے گرِتھ پائے زبأنی پیٹھ یِوان ۔ ''اے ربِ کعبہ کرُم مغفرت مألِس ماجہِ تہٕ تمام اصلافن کیاہ کُلِ اُمتانہٕ کین مومنین سان روزِ حسابہٕ وِزِ۔'' یہ رٔدُس منٛگان کُلِ عالمہٕ کین مسلمانن ، انٛگن اُشناون ، یارن دوستن ، ہمسایَن کرٛھ یأری تہٕ رحمتس اُمیدوأری ۔ پرٛتھ کانٛہہ لولہٕ وول کرُن ییٚمہٕ جاے پاکہٕ چہٕ زیارٔژ سیتی فیضیاب تہٕ پرٛتھ کانٛسہِ کریہِ سعادت نصیٖس'' ۔ تام درٛاس صفا پیٹھہٕ مروہ کُن منٛگہٕ منٛگ کران یہ زأنِتھ زِ ربِ کائنات چھُ بوزان تہٕ شرفِ قبولیت بخشان ۔ دِلس چھم یژھ تہٕ پرٛژھ زِ سُہ چھُ رب الکریم ، رب الجلیل ، رب العزت ، سُہ کریم پٔنُن کرم ، تہٕ تھاوِہ پنہٕ نِس سایس تل ۔ رحمتن تہٕ نوأزِشن ہُند باران کرنأزِل ۔

''ربِ اِغفِرُ وَارحَم اَنتَ الآعزل اکرم''

اخضر میلین نِشہِ رفتار تیز تھأوِتھ ووتُس صفا تالہِ پیٹھ تہٕ کعبس روبرو تِلم اتھہ تہٕ رٔدُس خبر کیا کیا منٛگان یہ زأنِتھ......

''از مے یأری بنِم یہ آش ہبتھ آس چون درباریا اللہ''

تتھے پاٹھی ووت حسبِ دستوٗر ستم چکر اند مروہ پہاڑی پیٹھ کوٗرُم
کعبس کُن بُتھ تہٕ شکروثنا کوٗرُم ربِ کعبہٕ سٕندس دربارس کُن ۔ پڑھے
چھمنہٕ یِوان ۔ مروہ کوہ دامنس تل روٗزِتھ آم سورُے حال اُچھن تل ۔ انگ
انگ لگیٚ شکرانکی کلمات پرنہٕ تہٕ اُتھی ستی آم خیال ۔ کیٚا ربِ کاینات زونامے
بانہٕ تہٕ واتنووُنس یتھ جایہٕ پاکس پیٹھ اتہٕ گتھ کرنووُنس صفاومروٕہس بیٚیہٕ حضرت
حاجرہؓ پننہٕ نِس ڈکبہٕ بڈس تہٕ عظمتہٕ واٮ۪لس اُچھ گاش حضرت اسماعیلؑ صابنہٕ
باپتھ ترٕیش ژھانڈان ژھانڈان صفاومروٕہس ستھ چکر کرِی تہٕ اُخری چکرس
منز آیہ قادرِ مطلقہٕ سٕنز قودرت برجوش تہٕ رحمتُک ناگراد (زم زم) گو
نمودار ۔ اُتھی خیالس منز پرِ گرٕھتھ تہٕ امیک بجر تہٕ عظمتھ دٲیراوان
دٲیراوان اُجم سارِے پانس دِنن تہٕ زن گوس مرِ ہند رِہو شیار ۔ الحمدللہ عمرہ گو
مکمل ۔ ووں چھُ صرف حلق کرُن باقے ۔ پانس ہیٚوم سام ، ہن ہن اُسم گمہٕ
ٲسرِ تہٕ زنتہٕ خزانہٕ ہا اُسم لبی متہٕ ۔ ذہنس اوس گتہٕ گیٚوٚ روٗ تھمُت ۔ یم رنگ تہٕ
رِپ صفاومروہ کران دژیٚتھی آم تموتکھم اُندری طلوطم ۔ یہٕ دوے اکھ چکر
۳۷۵ ۔ ۳۸۰ رگز تہٕ کُل سعی چھے تقریباً ۲۶۵۰ رگز ۔ یوٚزمے باسیاوپٹن پان
زن گژ ایہٕ مارِ ونس رحمتہٕ رکس سوٚ درس منز غوطہٕ ماران تہٕ وجوٗدس اُوسم رنٛدہٕ
دِوان ۔ اتھ رحمتہٕ رکس دٕریاوس اتی عاشقن ہُند سالاب تہٕ تیز واو جونٹ ملر
ٹلان ۔ بیٚیہٕ پھوٚ رچھُ ژلان تہٕ اُچھن قرارتہ ووندس سہ وسکون باگہٕ یِوان ییچ
باوتھ کرٕنی میانہٕ یتر نبر چھے ۔ امہٕ پتہٕ ووتُس حرم پاکس منز تہٕ زٕ رکعاژ نماز

پُرتھ دژاس نبر گُن، شُکرانہٕ کران تس ذاتِ پاکس گُن ییٚمی مے یہ سعادت عطا کُرتھ رنگہٕ رنگہٕ رحمتن امیدوار کوٚرُس۔ ڈیکہٕ تژوٚم پتھرتہٕ لوٚگُس پانس محاسبہٕ کرنہٕ، مےٚ کیا کوٚر عمر؟ تہٕ تمی لااُبالن کیا کوٚرم عطا !!

ووٚں چھم بے قرأری کرتہٕ کالی کرِ حلق، ژھانڈان ژھانڈان تہٕ وُنی دِوان ووٚتُس ناوِ دِوان نش تہٕ بیوٚٹھُس أکِس ووستس بژ وٚنٹھہٕ کنہِ کھوٚرِس گُن اِشارٕ کُرتھ ہوومس کلس گُن تہٕ تام تُلِ أمی کھوٚر تہٕ لوٚگ مےٚ مَس کاسنہٕ۔ پژھ گُرِو سہٕ حال گوم تمہِ وِزِیلہِ اکھ کھش گومکمل ...... زنتہٕ میانو شانو پیٹھہٕ کھأرواد بوروٚ وتھ۔ تام رُوٚدُم کھا اکھا اکھ کھش لوٚژراوان۔ مےٚ باسیاوزِن دِژہم دِنن تہٕ سوٗرے وجوٗ دییُس سعی کران کران رحمت کہِ دٔرِی یاوِ غوطہٕ لگی لگی چھلنہٕ اوس آمُت تہٕ کینہہ اگر باقےٚ اوس تہٕ پھوا کی دِنہٕ پتھر۔ اکھا اکھ کھوٚری کھش وسان تہٕ مےٚ باسان پان زن چھونان تہٕ ژھران۔ کتہِ انہٕ سو زبان تہٕ پتہٕ روزٕ موے والس آویزان تہٕ کرِ حمد و ثنا وأنسہٕ وادن۔ پوٚز توتہٕ اکھ سرسایے تمہِ عنایتچ نکھہٕ یتھہٕ امیدوار کوٚرنس۔ أتھی حالس منٛز وسہٕ تہٕ اکھ سرسایے تمہِ عنایتچ نکھہٕ یتھہٕ امیدوار کوٚرنس۔ أتھی حالس منٛز گوس پرگنہِ چھمنہٕ انٛد شانٛد اتھہِ یوان۔ تمی سنٛزِ بارگاہہ ہنٛدی جلوٕ چھم پتہٕ تہٕ بژ وٚنہہ ہیرِ تہٕ بون نظر سران زِ چھم گلہِ گوٚھان تہٕ ڈٕتھ چھم نثان، سأری سے پانس چھم ہسرابے، کتہِ یہ تہٕ کتہِ میٚون وجوٗ دمی ہنٛدِس گرس گتھ گُرتھ زمزمہٕ رِکس رحمتس امیدوار گوٚھان، کتہِ جنتہٕ چہ ڈالہِ حجرِ اسودس بوسہٕ، کتہِ مقامِ ابراہیم، کتہِ حطیم، میزابِ رحمت تہٕ کتہِ باب الکعبہ۔ أچھن دِژم مُرن۔ یہِ

ماچھُ خاب !! نہ ! نہ۔ تسلی ہیُوٚ آم ۔ زِ یہٕ چھےٚ اکھ حقیقت سو تہٕ ٹاکارٕ ، بہٕ گورنس تہٕ واتنووُنس یتھ جاے پاکس پیٹھ ۔ ووں گرٕ نم حج مبرور قسمتس ۔ بہٕ اوُسس اُتھی سوٚنچس منٛز پرٕ تہٕ یپأرٕ دِژنم نأوِدن زیر ، حاجی خلاص ے مےٚ آیہٕ نہٕ پٔژھے ۔ کلس پھشادِتھ دِژم احرام ژادرٕ دِنن تہٕ وہ ستس پلنا وبم پانٛژھ رِیالہٕ تہٕ دراس ڈیرس کُن ، پان باسیام لوٚت ہار ہیُوٚ ، چھوٚ نیامُت تہٕ شرٛ وکیامُت ۔

دٔچھنِس کھوورٕ لولہٕ والین تہٕ رب کعبہٕ سِنٛد بن مہمانن ہُنٛد آنٛتھہٕ روٚس سمندر گژایہٕ ماران ۔ ربہٕ سِنٛدِس عظمتہٕ وأرِلس گرس تہٕ حُرمتہٕ وأرِلس حرمِ پاکس تژ اُوم شوٚ دشہلِتھ نظراتہٕ باسیام تمن نعمون ہُنٛد میچھر تہٕ بجرُ مس رُمس منٛز ن شرٛ پان یمن نعمون تمہٕ سِنٛدِ فضلہٕ تہٕ عنایتہٕ ستی امیدوار گوس ۔ کُنہِ چھم نہٕ کانٛہہ وژھریادٕ گنیار باسان ، سورُے عیان تہٕ ٹاکارٕ ۔ یپأرٕ نظر واش کڈان تپأرٕ رنگہٕ رنگہٕ رحمُوتہٕ ربہٕ سُنٛد فضل وکرم شأمِلِ حال باسان ۔ وارٕ وارٕ قدم تُلِتھ ہیُوٚتُم حرمِ پاکہٕ منٛزٕ نیرُن ، یپأرٕ نظر پلان تپأرٕ کُنےٚ گژ ...... "لبیک

اَللّٰھُم لبیکَ لبیکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لبیکَ ۔ اِنَّ الحَمد وَالنِعمَۃَ لَکَ وَالمُلک لَا شَرِیکَ لَکَ ۔"

آسمان زمین درو دیوار تہٕ سوُرے اوٚنٛد پوٚک گژزان تہٕ عاشقن ہنٛدٕ آنٛتھہٕ رٔسی ڈٕریاو ژھٹہٕ ماران تہٕ وِسان ۔ شادمأنی ستی سرشار ۔ لولہٕ کژبکہٕ دِوان ، پرٛتھ انٛدٕ مژرُک عالم ، وژِھہ واُنجہٕ تہٕ پزٕ لولہٕ پنٛنِس تخلیق کارس تہٕ خاُلق کاینأتس آلو دِوان تہٕ پنٛنی حال باوان ۔ لولہٕ والین ہُنٛد گژزُن سمندر

گژایہِ ماران تہٕ رحمتس اُمیدوار گوھان۔ زنتہٕ ساریٕ کاینات ژٕ ستھ آموٕ۔
شُکرانہٕ لوٗگس کرنہِ تہٕ مناجات پرنہِ، ڈٕچھنہٕ تہٕ کھوورِ پتہٕ تہٕ بڑونہہ صرف
لولہٕ وألی ''یموتتھ آلوٗس لبیک کوٗرمُت چھُ۔'' سفید ژھٹہٕ مارٕ وُن وسہٕ وُن
سمندر۔ کُنہِ نہ ژِھدٕ ے۔ یمہٕ نے مدٕ ماُتی تہٕ لوٗبہٕ وٕنبن آلون ہٕندِس گرزس
منز ووٗتُس شعیب عامر محلس منز تہٕ مکانہٕ نمبر ژھاران ژھاران ووٗتُس کمرس
منز۔ وٕلی ہٕتی ڈاے تہٕ گنڈی ہٕتی ڈاے گزتز اُوِم پتھر۔ ووٗں گوٗس احرامہٕ چو
پائبندِ یوٗ نشہِ آزاد، سٕز انا دیانا کوٗ رُم تہٕ لأ ُگم معموٗلکی پلو۔ ڈکھادِتُم۔ تِکیازِ زٕ
دوہ تہٕ زٕ راُژ گیہِ وٗدی تہٕ اضطرابس منز یہِ زاُنتھ زِ کرتہٕ کأنٛلی کروزیارت کعبہ
تہٕ حجُک گوڈنیک رُکن یعنی عمرہ ادا۔ تِکیازِ اُسی اُسی فأیدٕ تُلن والو منز، نیت اُسم
حج تمتع۔ یٚمہِ سببہٕ احرامہٕ چوٗ بندِ شونِشہِ یلہٕ گِوھتھ بلدالامینک وون عارضی
بسکین دربٕنیاس۔ یہِ اوس ۳۰ جنوری ۲۰۰۳ صُبحٕچہِ ساڈٕ اُٹھ بجے یٚلہِ عمرہ مکمل
گُرِتھ ووٗں شوٗ دشُہل پأُٹھی ڈیرس پیٹھ چھس۔ تِکیازِ ۲۹ جنوری ۲۰۰۳ سرینگر
ایرپوٹ پیٹھ داہ بجِ روانگی پتہٕ واُتی جدہ ہندوستاُنی ٹایمہٕ مُطابق ۳۰۔۵ بجے
شام ...... مغرب تہٕ عشا نماز پٕرِ جدہ یٚیتہِ ۳۰۔۱۱ بجے راتھ دژاے تہٕ ۲ بجے
راتھ واُتی خانہ کعبہ۔ یوٗ دوے تھکاوٹ اُس پوٗز خوٗشی ہٕتی اوسنہٕ باسأنی
کینٛہہ۔ صرف اوسُس اُتھی سوٗنچس منز پرٕ ...... یہٕ کیا ...... تہٕ یہ کوٗت
واتنوٗوس تمی لایزالن ......۔ ☆☆☆

باب الزیارۃ......أکِم حِصہٕ

بہٕ کتہٕ انہٕ سوزبان تہٕ دأیراوٕ تٔمی سُند بجرتہٕ عظمتھ ییٚمی پنہٕ نِس شہرس تہٕ
پنہٕ نس گرس منٛز واتنوٗس تہٕ رنگہٕ رنگہٕ رحمٔون تہٕ عنایتن کوٚرنس امیدوار۔ أتھی
حالس منٛز پرٕ گٔژھتھ دژاس بِلڈنگہِ نمبر پہن سام ہیٚنہٕ تہٕ اورٕ یور نظرادِتھ کوٚر
ہوٹلہٕ پیٹھہٕ ان کنا۔ رژھ کھنڈ قرار کٔرِتھ لٔجم بیقرأری تہٕ دژاس حرمِ پاکس
کُن۔ مقأمی وقتہٕ حسابہٕ آسہٕ صبحہٕ چہِ ساڑٕ کاہ بجیمٕژ تہٕ روبہٕ سٔنٛدِس عظمتہٕ وألِس
شہرس روٗدُس وینٛ ژتلان تہٕ رنگہٕ رنگہٕ رحمٔون حقدار گژھنچ آش لولہِ للہٕ وان
پکان۔ بیقرأری أسٕم رژھہ پتہٕ رژِھہ گنان۔ سوٚنچہِ سوٚ درس کتہِ تیٖم ووٚنت!!
یٔت یٔت سنان تیٔت تیٔت چھُم وُبوٚ دُرزن لگان تہٕ یادٕ ؤترِس وُترٕ بیٛٹھ
ووتھان۔ سوٗرے پوٚ رٔمت تہٕ بوٗ زٔمت یتھ منٛز ربّہٕ سٔنٛدِ ٹاٹھِہ شہرُک بجر، تھزر
، عظمت تہٕ حُرمت چھےٚ آوذہنہٕ کینہٕ اُنہٕ خانن منٛز ووتلتھ۔ اندازٕ کران کران
روٗدُس حرمِ شریف کُن پکان تہٕ ؤنی دِوان۔ یام شعیبہٕ عامر چڑایہِ وُسن
ہیٚوٗتُم تہٕ قدم تژاونس آوٹھہر اوزن۔ بوڈُس کُن پیٚیم نظر "مکتب" مولودالنبی
صلی اللہ علیہ وسلم ۔ سہٕ جایہِ پاک ییٚتہِ نس فخرِ موجودات، سرورِ کاینات، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم تھنہٕ چھِ پیٚمتی۔ روٗدُس اتھ جایہِ پاکس تھلہِ وُچھان۔ جِم غفیر آسنہٕ
سببہٕ آم نہٕ تسلی امہِ وِزِ کینٛہہ۔ اتھ ڈیکرِ پیٹھ ٹھہر ووٗم قدم تہٕ تژأوٕم کعبۃ اللہ

هس کُن نظرا۔ حرمِ شریفہٕ کِس وچھس منٛز شوٗبہٕ وُن تہٕ لوٗبہٕ وُن حُرمتہٕ تہٕ
عظمتہٕ ووٚل ربِ کایناتہٕ سُند گرٕ۔ وونٛدس منٛز آم خیال تہٕ بےٚ فرصت آم زیوٚ
پیٹھ ......

''یتھ ربہٕ سنٛدس ٹاٹھس شہرس منٛز ییٚتہٕ حرم پاک، ییٚتہٕ خدا پرستی
ہنٛدی عظیم الشان نشانی۔ امی شہرُک اکھ اکھ چپہٕ نبیٔ برحق ﷺ ہنٛدِ حیاتِ
طیبہٕ ہٕنٛز نغمہ گیوان۔ ییٚتِکی درو دیوار تہٕ اکھ اکھ کوچہٕ تہٕ پڑاو ٹاٹھس نبیٔ یس لول
بران تہٕ درۄد سوزان۔ سوٗرے حال چھُ بۄز ونہٕ کُن یوان۔ تُتہٕ تہٕ ٹاکارٕ باوتھ
اکھ اکھ زرٕ کران تہٕ تمہٕ تارٟخی واقعات اُچھن ڈیشمانہٕ گیر بچہٕ کران باسان۔
پرانہٕ یادٕ تازٕ سپدان تہٕ نوٚوے ولولہ زاین لبان ۔ ییٚتہٕ غارِ حرا ییٚتہٕ گوڈنکہٕ پھِرِ
کلامِ الٰہی نازِل سپدٕ مُت چھُ۔ اتی باب السلام تہٕ اتی باب النبیؐ یس
مُدٕے گنڈان تہٕ اتی حرمِ پاکہٕ کین مینارن ہُند نوٗرانی جلوٕ دِل بۄز مراوان۔
اتی ہنا تھوٚد پہن کھۄسِتھ کعبس کُن نظرٕ نمرٕ اوِتھ رۄدُس پننہِ عجز و انکساری
باوان، اتی چھم بۄز ونہٕ کُن جبلِ ابو قبیس یوان۔ یتھ متعلق وننہٕ چھُ یوان زِ
دنیا کیو تمام پہاڑو منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ہن یہ پہاڑ گوڈٕ وانہٕ وجوٗدس اونمُت۔
اکھ روایت چھےٚ زِ نبی برحقؐ موہوو اُتھی پہاڑس پیٹھ معجزٕ بیانی ہُند جلوٕ تہٕ شق
القمرُک معجزٕ آو بارسس۔ (بیا کھ روایت چھےٚ بخاری شریفچ زِ منیٚ ہس منٛز چھُ
شق القمر معجزٕ سپدٕ مُت۔) اُتھی جبلِ ابو قبیس یتھ پیٹھ کھۄسِتھ رحمۃ للعالمینؐ
قریشِ مکہ ہن تمہِ دپنچ دعوت دِژ یمی جہانٕچ لیچ گنی کڈ تہٕ سوٗرے عالم دراو گٹہ

زلہِ منزٕ تہٕ نوٗرٕ سٕری کٕرتھ گاشرٲوِن کُل کاینات۔ تہٕ أتھی پہاڑس ستی رلہٕ وِنین پہاڑن منز باگ ژھین (گھاٹی) ییٚتہِ ہجرت فرماونہٕ برٛونٛہہ سیدالکونین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمینؐ پننہِ نکھہٕ ڈکھ بنو ہاشم ہتھ ترٛٲبن ؤری ین کفارو پنہٕ نِس نرگس منز تھٲوِتھ رنگہٕ رنگہٕ معاشی تہٕ معاشرتی طورپرٕ ژھینٛژ کٕری۔

جہالتہِ کِس زمانس منز چھُ اتھ پہاڑس امین ناو اوسمت تکیاز طوٗفانِ نوٗح وقتہٕ اوس حجرِ اسود أتھی پیٹھ امانتن تھاونہٕ آمُت۔ ووں ییٚلہِ ابو قبیس ناوی أکی شخصن اتھ پیٹھ مکانہٕ بنووتہٕ پیوٗس جبلِ ابوقبیس ناو۔ تہٕ از چھُ أتھی باگہِ برٛٲتس کوٗہس پیٹھ سرکٲری لوٗبہٕ وُن تہٕ شوٗبہٕ وُن محل۔ یہِ پہاڑ چھُ بیت اللہ شریفس برونٛہہ کنہِ یتھ پیٹھ کوہِ صفا کِنی ہیوٗرٕ ہکو کھٔسِتھ تہٕ حرمِ پاکس جنوب مشرقہٕ طرفہٕ نبر گژھِتھ۔ اتھ پہاڑس نظر اتہٕ اوِتھ آم ذہنس منز، "ییٚلہِ نبی برحقن صلی اللہ علیہ وسلم ہندی پایہِ مبارک اتھ پیٹھ پیوان آسہٕ ہن یہِ کوہ کوتاہ آسہٕ ہے وِسان تہٕ جلوٕ ژھٹان تمہٕ وِزِ۔ ووں ییٚتہِ نبیؐ برحقوٕ رٕ یہِ وادن قرار کوٗرتھیٚک زرٕ زرٕ تہٕ ہن ہن چھِ پایہِ بڈٕ تہٕ عظمتہٕ واجنہِ۔" أتھی حالس منز پرٕ گوٗڈتھ ییٚلہِ مےٚ ربہٕ سنٛدِ شہرُک بجر، عظمتھ انکس انکس خبر لوٗگ ہینہِ۔ وُنہِ آس نہٕ کنہِ!، عمرہ مکمل کٕرتھ دراس حرمِ پاکس گژھن، مولودالنبیؐ آم گوڈٕ وانہِ بُتھہِ، ییٚتہِ نِس ٹھہراوکرنس ستی کوٗڈ کیاہ کیاہ مِیانو نظرو واش تہٕ یادٕ ؤترس زیرٕ لگٲنی کمن مقاماتِ مقدسن ہُند بجر تہٕ تھزرٕ کی تصور آم برونٛہہ گژھن۔ وُنہِ چھس ڈیرٕ پیٹھہِ شعیب عامر محلہٕ نیرٲنی تہٕ یِم رنگ!! ووں ییٚلہِ دوہ دوہ تہٕ گر

گرٕ گوٚھہ پتہٕ کیٚا حال آسہِ میٚون۔

بہٕ روٗدُس اورٕ یور، پتہٕ بروٚنہہ تہٕ ہیرِ یون وُچھان تہٕ پٲنٕ پان زاٗنیاب کران۔ رحموٗن تہٕ عنایژن ہندٕ بن آگرن ونہِ کڈان تہٕ پانس سو ترٛیش ہُمراوان یوسہٕ ترٛپش مےٚ وِزِوِزِ آوتان اُس۔ یَیلہِ یَیلہٕ بہٕ کُنہِ جایہِ پرٕ ہایمن جایہِ پاکن متعلق یا بوزٕ ہا کانٛسہ حاجٕ صاٗبس نِش یا کانٛسہِ بُزرگس نِش یمن جایہِ پاکن ہنٛز عظمتھ تہٕ بجر۔ یمہٕ داٗریراوان داٗیراوان اُس مےٚ انگس انگس منٛز یِمہٕنٛز قدر و منزلت شرٛ پان تہٕ لول تہٕ شوق اوسُم کل کڈان۔ تِکیازِ امی لولہِ تہٕ شوقہٕ اُس مےٚ حج کرنہٕ بڑوٚنٛٹھے اکھ کُفیت پٲدٕ گامٕژ یمہٕ کُفیٚو بہٕ واریاہ کینٛہہ گرِپٕنی وُچھنوٚوس۔ اتھہٕ تِکُم تھوٚد تہٕ ربِ کعبہٕ سُنٛد شُکرانہٕ کوٚرُم تہٕ دژاس وارٕ وارٕ قدم ترٛاوان تہٕ چرٛایہِ وسان وسان ژاس بابُ السلامہٕ کِنٛی حرمِ پاکس اندر۔ ہناسکوٗنہٕ تہٕ صبرٕ سان اورٕ یور سام ہیتھ ووٚتُس حجرِ اسودس سیٚدٕ سیٚوٗد۔ استلام کٔرِتھ روٗدُس طواف کران تہٕ حسبِ قاعدٕ تہٕ حسبِ ضابطہٕ پۄنٛژرٕنی گتھ خدایہِ سٕنٛدِس گرس کران۔ رنگہٕ رنگہٕ رحمتن تہٕ عنایتن امیدوار گوٚھنٛچ آش ہیتھ اوٚسُس منٛگان، دعا کران، بوسہٕ تہٕ استلام کران تہٕ شوط پۄرٕ کران۔ یہٕ اوس گوڈنیک دوہ کعبہ شریفس منٛز۔ دوہس طواف تہٕ نفل پران تہٕ ذکر و اذکارس ستی محو روٗزِتھ اُسی ووٚن احرامہٕ چہ پابنٛدِ یو نِشہِ آزاد۔ ربہٕ سٕنٛدِس گرس ویٚوٗر ٹلان تہٕ ہلم داٗرِتھ رحموٗن تہٕ عنایتن ہنٛز آش ہیتھ رژھہ رژھہ پھیران تہٕ وژھہ واٗنجہِ منٛگہٕ منٛگ کران۔ وقتس پیٹھ نمازِ ظہر، عصر،

مغرب تہٕ عشائٕ پٔرِتھ پانس رٕکوتس لا اُبالس سیری تہٕ شرفِ قبولیت منگان۔
وق اوس ساڑ نو بجے نماز عشاء ادا کٔرِتھ دڑا اے ڈیرس کُن تہٕ انہٕ کنہٕ کٔرتھ
ترووٕ ہنا آرام۔

بٕڈس پٔتھ بیہانٔی آے دوٕہکی سارٕی نقشہٕ بٔرٕ وٕنہہ کُن تہٕ اضطراب ہیوٚتُن
بڑُن کرتہٕ کاٗلی واتو بیٚیہٕ کعبس منز۔ رأژہنز ترٕ بجیہٕ آسہٕ مے ہیوٚ کعبہ
شریفس کن وتھ۔ پٔرِتھ اندٕ وُچھم نوٗرٕ سٕری سماں ووٚنٕدٕ اوُسم پھولان تہٕ ذہنس
اوُسم سکوٗن یوان ۔ پٔرِتھ طرفہ لولہٕ تہٕ شوقہٕ والین ہُندٕ دٔریاو پُر جوش۔ طواف
کٔرِتھ پٔو رٕ پتہٕ تہجد، نفل تہٕ ذکر واذکار تہٕ ستی نمازِ فجر۔ فارغ سپدِتھ دڑاس
ڈیرس کُن تہٕ کینہہ کال آرام کرنہٕ پتہٕ ترٕ اوم بیٚیہٕ کعبس منز حاضری۔ طواف
کٔرِتھ رٕوٗدُس تمن جایہٕ یاکن اکھا اکس پتہٕ ونہٕ کڑان تہٕ شرفِ زیارت لبان
۔ییٚتہٕ دعاہن شرفِ قبولیچ مُہر چھے حاصل ۔ یُہ دوے ربِ کاینات سٕندٕ
شہرک اکھا کھ چیہٕ چھُ مُقدس تہٕ موحترم، یُہ زحرمِ پاکس تہٕ کعبہ شریفس اندر
چھِ کینہوٗن مقامن زیادٕ دے فضیلت ییٚتہٕ پٔزٕ دِلہٕ تہٕ شودِ منہٕ ندامتک دامانہٕ رٔٹِتھ
دعا منگنس چھُ قبولیتُک بلند درجہٕ حاصل۔ یمن جاین ہنز عظمتھ تہٕ بجر پانس
منز شرٗ ؤپرأوِتھ چھِ تم دعا تہٕ التجا زبانٔی پٔٹھ یوان یمن منز کُلِ عالمہٕ کین
مسلمانن تہٕ پنہٕ نین حقن ، ہمساین ،انگن ، اُشناون ہٕندِ خاطرٕ رٔژر تہٕ
پاپرجأیی چھے ٹاکارٕ آسان۔ یُہ دوے ربہٕ سُندیہٕ شہر ییٚتہٕ ہتہٕ وادانبیاہو، لچھہٕ
بدو صحابیو تہٕ اولیاء کراموتہٕ آنتھہٕ رسوڈ بکہٕ بڈو حاضر سپدِتھ طوافچ سعادت

چھےٚ حاصل کرٕتھ تہٕ یتھ شہرس سرورِ کونین صلی اللہ علیہٕ وسلم ہُند تولُد سپدنک شرف آسہِ حاصل۔ یِیتہِ ربہٕ سُند حرمتہٕ تہٕ عظمتہٕ وول گرٕ۔ یِیتہِ پٕرتھ وقتہٕ بیت المعمورٕ پیٹھٕ رحمون ہُند باران چھُ نازِل سپدان۔ یِیتہِ رحمتن ہُند باران تتہٕ یم ڈٔکہٕ بٔڑی ہلم دٲرِتھ آسن تمن ہُند حال کیٛا گوٚھ آسُن !!ربِ کائنات کرِن پٕرتھ کانٛسہِ مسلمانس اتھ رحمتس امیدوار۔ یُس ربہٕ سٕندِس گرس آسہِ طواف کران، تس شیٛٹھ رحمُو، یُس تمی سٕنزِ بارگاہہٕ کُن کلہٕ نمراٲوِتھ سربسجود آسہِ تس ژٕجی رحمُو، یُس پایہٕ بٔڈس تہٕ حُرمتہٕ وٲلِس گرس لولہٕ تہٕ مایہٕ سان تھلہِ تھلہٕ وُچھان روزِ تس سٕندِ باپتھ چھےٚ وُہ رحمُو۔ ووں کوتاہ ڈٔکہٕ بوٚڈ تہٕ ازلِ مقبوٗل چھُ سُہ یُس رب العالمین یہِ سعادت نصیٖبس کرِ۔ اُتھی ربہٕ سٕندِس ٹاٹھِس شہرس منٛز یِیتہِ نبی اٰخرالزمان احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صٲبس نبوتچ رٕژ، پایہٕ بٔڈ تہٕ عظمتہٕ واجیٚ ڈٲلی عطا سپٕز۔ تہٕ اُتھی شہرس منٛز گذٲری تموٚ مُبارک زندگی ہٕنٛدی ترُٛونزاہ وُری تہٕ اُتھی شہرس متعلق چھِ پانہٕ فخرِ موجوٗدات فتحِ مکہ کہِ دوہہٕ فرماوان، ”ربِ کائناتن چھُ یہِ شہر عظمتہٕ تہٕ حُرمتہٕ وول تمی وِزِ پیٹھے بنومُت ییٚلہِ تموٚ زمین تہٕ آسمان پٲدٕ کری۔ ییٚمہِ کِنی یہِ ارضِ پاک روزِ ربہٕ سٕندِ عطا کرِمتہٕ عظمتہٕ کِنی قیامتس تام شانہٕ بوٚڈ تہٕ پایہٕ بوٚڈ تہٕ حُرمتہٕ وول شہر روزِ۔“ (بخاری و مسلم رواہ عبداللہ بن عباس) امی روایتہٕ حسابہٕ چھُ امہِ پایہٕ بٔڈِ شہرک بجر تہٕ حُرمت ٹاکارٕ پاٹھی اکھ حقیقت تہٕ امیک اکھا اکھ ذرٕ چھُ سُہ، بجر تھاوان یِیتہِ یہِ بند رُت پیٛوٚھ سہ پیٛیہِ انشاءاللہ بامِل۔ بوٚز کیٛژھون جایہٕ پاکن ہٕنٛز نشاندہی چھےٚ آمٕژ

کرنہٕ یِیٚتہٕ یہٕ کینٛژھاسو دِلہٕ لولہٕ وول منگہِ ربِ کایناتہٕ ہٕنزِ بارگاہہِ منز چھُ تتھ

انشاالله قبولیٚتُک شرف حاصل۔

"یہٕ عظمتھ تہٕ حُرمت دأیراوان دأیراوان وۄتھُم أندری طلوطم۔

وجہٕ دُک اکھ اکھ انگ لوٚگ نٔٹنہٕ تہٕ پانس تھاروۄ تھِتھ گوس عأرقس منز پرُوسہٕ

وأسی أسِم پھٹان۔ یہٕ زأنتھ زِ تھس پایہٕ بڑس تہٕ متبرک شہرس منز کتھہٕ ہیکہٕ

دوہ تمہِ آیہٕ ہیٚرِتھ، پیٚنچ ہن ہن عظیم تہٕ شانہٕ بڈٕ آسہٕ۔ کوتاہ احتیاط چھُم کرُن۔

اگر ہنا کھورڈلہِ یا وۄندس ژوٗر پھرِ کُنہ لایق روزِ نہٕ۔ قدمس قدمس تہٕ شہس

شہس چھُ حبس تھاوُن۔ یِیٚتہٕ اگر کُنہ گرٕ أنگل گوٚوہ کھٕنڈ ہارتہٕ لوٗنہٕ انسان۔"

یہٕ حال سٔرِتھ لوٚگ اکھ اکھ شہہ تمِ ہٕندِ بجرچ تہٕ عظمتچ ذکر کرنہٕ تہٕ مناجات

پرنہٕ۔ بےٚ آرامی تہٕ اضطرابک سوٗ دُر لوٚگ ژھٹہٕ مارنہٕ تہٕ کل لُج تمہِ آیہٕ

گنٛنہِ یِیٚتہٕ ظون خبر کوٚت ووت۔ أندرِمہِ منقلہٕ ہیٚوت گرٕزُن تہٕ پانس پیٚٹھ

ہیٚوتُم اختیارٕ رےاوُن۔ مےٚ آو یکدم زبأنی پیٚٹھ۔ "میانہِ ربہٕ بس چھکھ

ژٕےتہٕ ژٕے آسکھ، ژٕے چھُکھ میوٗن وتہٕ ہاوُک، ژٕے چھکھ یاورتہٕ

یأری کرن وول، ژٕے چھُکھ فضل کرن وول۔" أتھی ستی لُجم زیرِ ہش تہٕ

حبسہٕ ستھ گرم طواف کرنچ نیت۔ یہٕ زأنتھ زِ تمن جایہٕ پاکن یِیٚتہٕ دعا ہن

قبولیٚتچ موہر چھےٚ حاصل۔ استلام کٔرِتھ گوس طواف کرنس منز مشغول تہٕ قدمس

قدمس پیٚٹھ رحمتن تہٕ نوأزِشن ووُمیدوار سپدنچ آش لولہِ للہِ وِتھ پکان۔ اکھ

اکھ شہہ تمِ ہٕندِس یادس منز کھسان تہٕ تہٕ وسان تہٕ۔ شہن ہٕنز یہٕ کھال وال

تِمن جایہِ پاکن ژنش واتائی اضطرأری کیفیت جوشہِ انان یَیتہِ منگنس شرف قبولیت حاصل چھُ ۔ مقامِ ملتزمس (باب الکعبہ) نزدیک وأتتھ آم أنگس أنگس قرار تہٕ رُمس رُمس پییم شہلتھ زن ۔ زنتہٕ تہِ سورے گوم حاصل تیچ دگ أندری اللہٕ وان اوسُس ۔ تشنہِ وُٹھن پیٹھ آم......

"اے ربِ کعبہِ کرتم پننہٕ رحمتن ، فضلن تہٕ نوأزشن ہندِ دٔریاوٕ سیر ۔ میانس وجودس کاس تہٕ غفلتچ کھۓ ۔ شفقتچ تہٕ ہدایتچ برات کرم عطا" تہٕ أتھی ستی تژ ووم مقامِ ملتزمس پان تژ ودِتہٕ زارزار لوگس التجا کرنہِ ۔ ہن ہن آس گلان یام باب الکعبہ نالہِ متہٕ رؤٹم ۔ یہِ زأنتھ زِ یتھ جایہِ پاکس ژنش چھُ دعاہس شرفِ قبولت حاصل ...... دٔچھنہِ نظر تژ أوتھ آم مقام ابراہیم نظرِ ۔ حضرت ابراہیم علیہ صلوٰۃ وسلامن ہند بن پایہِ مبارکن ہندی نشانہٕ وُچھتھے ژٔولم زن شر ۔ أتھی کنہِ پیٹھ رؤزتھ چھُ تموٚ یہِ ربہٕ سُند حرمتہٕ وول گرٕ تعمیر کوٚرمُت ۔ تہٕ رؤدُس أتھی جایہِ روبس منگہِ منگ کران ۔ طواف اوس جأری ...... قدم ووتھان تہٕ قدم تژ اوان تژ اوان چھم سہ تصوٗر أندری گرٕلیہِ ماران ۔ یُس تصوٗر تمی ہندی ٹاٹھی نبیؐ برحق صلی اللہ علیہ وسلم موی یہِ فرمأوِتھ دیتُمت چھُ زِ دٕ ہ أرِکس أرِکس قدمس کم ینامہِ چھِ ربِ کعبن تھأوی متی طواف کرن وأ لیس" ۔ ہیوٚر کُن نظر گری تھے آم میزاب رحمت نظرِ ۔ اتھہِ تلم تہٕ کوٚرم ییہِ التجا ربس ۔ یمہِ وِزِ حطیمس ہنری ہنری اوسُس پکان تمہِ وِزِ باسیام رکنِ یمأنی تہٕ حجرِ اسودس درمیان وأتتھ اوسُس گلِتھ زن گومُت تہٕ صرف اوسُس مناجات

پران، دعا منگان تہٕ التجا کران۔ ''مُستجار''، یُس رکنِ یمانی تہٕ کعبہٕ کِس بٔند دروازس منز باگ باب الکعبہ دروازس پتہٕ مہِ (غربی) اندٕ چھُ اتھن وأتتھ روٗدُس کعبہٕ کِس دیوارس گلی آلوان تہٕ منگان یہٕ بُتھِ آم تہٕ تہٕ۔ طواف مکمل کٔرتھ ووتُس گوڈٕ مقام ابراہیمس پتہٕ مہِ اندٕ تہٕ اُچھو کنہٕ گوم خوٗنِ باران جأری تہٕ وُٹھن پیٹھ آم:

''ربِ کعبہٕ میأنی سأری حال چھی موین، توہہِ چھُ دِلن ہُنٛد حال نظرن تل...... کرتم حاجت روا، حلِ کُلِ مُشکلات، گونہن عفوٗ تہٕ عأبن پردٕ۔ ژٕ ے چھُکھ رچھتیج نظر کرن وول ژٕ ے چھُکھ حفاظت کرن وول۔ سأنی سینہٕ مُوٗرِتھ کرتہٕ سأنی دِل منوٗر ریٛننہٕ نوٗرٕ ستی۔ اسہِ تھاوتہٕ یِیتہٕ کیاوتتہٕ سوٗرخ رو۔''

نمازِ طواف پٔرتھ ووتُس حطیمس اندر تہٕ ذکرواذکار تہٕ نفل پٔرتھ لوٗگُس زار زار کرٕ بکہٕ دِنہٕ تہٕ پننی حال ربِ کعبس سینہٕ مُوٗرِتھ باوٕنہٕ۔ یہٕ زأنتھ زِ بہٕ چھُس کعبس اندر ربس منگان۔ تِکیازِ یتھ جایہ پاکس تہٕ چھےٚ شرفِ قبوٗلیتِ دعا حأصل تہٕ یِتہٕ چھُ کعبہ شریفُک حصہٕ مانٕنہٕ یِوان۔ ''یُس کینٛہہ وأنی مشکلاتو کنہٕ تمہِ وِزِ کعبہٕ نبر آمُت چھُ تھاوِنہٕ''۔ اتھ متعلق چھُ وننہٕ یِوان زِ۔ ''رسول موحتر من (صلی اللہ علیہ وسلم) نبوت عطا سپدنہٕ برٛونٛہہ کینٛہہ کال کوٗر قریش قبیلن کعبہٕ تعمیر کرنُک سنز، سارِوے کوٗر اتفاق اتھ کتھہِ پیٹھ زِ صرف حلال کمایہٕ ستی ییٛن امکی اخراجات پوٗرٕ کرنہٕ۔ یوٗ زسرمایہ اوس کم ییٛمہٕ کِنہٕ شمالہٕ طرفہٕ اصل قدیم بیت اللہ شریفہٕ منزٕ تقریباً شے گز شرعی جاے آیہٕ تراونہٕ یتھ حطیم چھِ ونان۔

تہٕ پتہٕ گواتھ کُم کاسہ اضافہٕ تہٕ اتھ چھےٚ حطیم تہٕ، حجرتہٕ تہٕ خطیرہ تہٕ ونان (ماخوذ
از معلم الحجاج عکسی صفہٕ ۷۰) یُس اتہٕ نس نفل پرِتھ چھُ برابر سےٚ درجہٕ حاصل
یُس کعبہ شریفس اٮ۪ندرٕ رکنہٕ پرنس چھُ"۔ تہٕ اٮ۪خرس وُٹس بیٚرٕ زمزمس نش تہٕ
رٕوٗدُس امہٕ رحمتہٕ ستی نفس بران...... دوژھودوژھوچوان تہٕ منگان، "کرم
نفہک علم عطا، مشکلن حل، دادبن دواتہٕ مرضن شفا۔" شُکر الحمدللہ تمن جایہٕ
پاکن تام واتنک شرف گوم حاصل یمہٕ حرمِ پاکس اندر تہٕ کعبۃ اللہ ہس آس
پاس چھےٚ۔ ییتہٕ منگنس قبولیت عطا چھےٚ ربن گرٕمژ۔ یہٕ سعادت حاصل
گژھتھ آم ہنا قرار ہیٚو تہٕ رٕوٗدُس پانس محاسبہٕ کران تہٕ سوٚنچہٕ سوٚدرس وٕنی
دِوان۔ اکہٕ اٮ۪ندٕ یوان تہٕ بییٚس اندس گژھان۔ فکرِ ہنٛز رزِ اٮ۪س ذکرِ ہنٛز ٹیکر
تمہٕ آیہٕ مٹھاران تہٕ سیٚز راوان ییتہٕ ظونٛک ناگہٕ رادبگہٕ اوس ہوان کرُن۔
وُزِنی اٮ۪س رُمن رُمن پھیران تہٕ لوٚلچ دگ اٮ۪س انگس انگس شوقہٕ ووِلستھ
انان۔ وجوٗد اوس رنگہٕ رنگہٕ رحمتن ہنٛدِس شولہٕ مارِونس سمندرس منٛز رنگنہٕ
یوان۔ لایزالہٕ ستٕزن رحمون تہٕ عنایژن ہنٛز سعادت حاصل گوٚھنچ
امیدواٗری اٮ۪سِ گرکھوتہٕ گرِ ہُران تہٕ آے تہٕ پاے لبان۔ تمہٕ رلیہٕ آسم
ظونہٕ رکس ناگرادس منٛز غوطہٕ دِوان ییتہٕ آشن تہٕ وومیدن سہٕ زُوزبتہٕ چھُ
ہوان ییتہٕ صرف تہٕ وٕچھ قدرومنزلت چھےٚ ووتلتھ یوان۔ گربن تہٕ
ژِہنن حساب تھاوُن تہٕ شوقہٕ تہٕ لولہٕ ربہٕ سندِ شہرٕچ تہٕ گرٕچ قدرومنزلت رُمس
رُمس منٛز شرٛ پراوُنی تہٕ پتہٕ، شرٛدُپر اٮ۪تھ رنگہٕ رنگہٕ آیتن تھاوِمژن رحمون وٕنٛر

ٹُلُن ۔ سہٕ مچھرٕ تہٕ لذتھ حأصل کرُن یتھ منٛز ابدی سکوٗن آسہِ ۔ ییٚتہٕ کیٛاہ تہٕ
سورخ رٔوٗیی ہُند بہار تہٕ جہار چھاوُن آسہِ ۔ یُتھ پلہِ تیٚوٗت طواف، نفل،
ذکرو اذکارن ہُند وِرُد تہٕ ربہٕ سُند کلام پٔرتھ وجوٗدس رنٛگ دیُن ۔ رنٛگ دِتھ مدٕ
والُن ۔ ہنہِ ہنہِ گألتھ موم بناوُن تہٕ پتہٕ تتھ قالبس منٛز ترٛاوُن ییٚتہٕ سہٕ آکار
پرٛاوِیُس مُشکنٛز دار ژھٹہِ تہٕ اوٚنٛد پوٚک وولساوِ ۔ تکیاہ زِ یوسہٕ سعادت تٔمۍ سٕنٛز
مہربأنی نصیبس باگہِ آیہِ تہٕ پتہٕ یتھ جایہِ پاکس پٮ۪ٹھ واتُن ۔ یُس گوڈٕ خاب
اوس پوٚز زاز ٹاکارٕ حقیقت ۔ یمہٕ تہٕ رٔنٛگو روبن پنہٕ نین ٹاٹھس ییٚتہٕ آیتن چھےٚ تھاوِ
منٛز ، تم چھنہٕ ییٚہٕ کُنہٕ جایہِ روےٚ زمینس پٮ۪ٹھ ۔ حرمِ پاکٕچ اکھ نماز اَکس
لچھس نمازن ہُند اجر ۔ اکھ نفل اکھ لچھ نفلُک معاوضہٕ ۔ اکھ طواف ییٚتہٕ قدم
ٹُلنس تہٕ نیکی تہٕ ترٛاونس تہٕ نیکی تہٕ اکھ اکھ بدی نامہ اعمالہٕ منٛزٕ وٕسِتھ پیوان ۔
کعبس تھلہِ تھلہِ وُچھنس تہٕ رحمتے رحمت باگہِ یِوان ۔ کُس اکھ لولہٕ وول تہٕ
شوقہٕ وول ییٚژھہ اکھ ژُھہ ییٚتہٕ ضایہٕ کرُن ۔ ییٚتہٕ وِزِ وِزِ رحمتٕچ ترٛیش زم زم
چوٚن، مِلُن مثھُن تہٕ پانس چھکُن آیتن آسہِ ۔ یہ نہٕ ییٚہٕ کُنہٕ شایہٕ چھُ روےٚ
زمینس پٮ۪ٹھ ۔ حرمِ پاکٕکۍ درو دیوار، شوٗبہٕ وٕنۍ تہٕ لوٗبہٕ وٕنۍ مینار تہٕ کعبکۍ جلوٕ نوٗر
ژھٹان ۔ ییٚتہٕ بیت المعموٗرٕ پٮ۪ٹھٕ ہیٚتھے رحمت نازل چھٕ سپدان ۔ رنٛگہٕ رنٛگہٕ رٕحمتکۍ
ڈٕریاو گرٛزِیہ ماران ۔ ییٚتہٕ لولہٕ والین ہنٛدِس آتشہٕ رٕسِتس سمندرس عنایتکۍ تہٕ
شفایتکۍ ملر آسن وودھان ۔ ییٚتہٕ حفاظتکۍ تہٕ معرفتکۍ شولہٕ وٕنۍ شفق قسمتہٕ والین سرشار
آسن کران ییٚتہٕ غُلام بندس ربہٕ سُند مہمان آسنُک شرف حأصل آسہِ ۔ لیس

یتہٕ رب میانہٕ ٹاٹھہٕ مہمانہٕ ؤنتھ آلو دِیہٕ، ''ون کیا گوھی؟'' وَن کیٛژ چھے وبوٗھے؟ یہٕ کرَے پۆرٕ۔'' پتہٕ تہٕ روزیا بندٕ غاٗفل تہٕ راوراوِیہٕ موٗلل تہٕ رُت موقہٕ۔یہٕ بجریہٕ حُرمت،یہٕ عظمت دأیراوان دأیراوان گوس بےٚ حال،ظوون بال یوأنی چھُس پانس نظرا کران تہٕ پانسے ستی ونان:

''یہٕ ربہٕ سٕنز باگہٕ برٕژ نعمت تہٕ سعادت آیہٕ مےٚ ہیوِس گناہگارس،ناہٕ کارس، عاٗب دارس تہٕ شرمسارس باگہٕ۔کنی ڈِنن اُنجم پانس تہٕ سأرے خوٚدی پیٛیم پتھر۔ پننہٕ غلاٗمی ہُند تصوٗر آم بڑ وٗنہہ گُن تہٕ یکدم وۆتلیٚیہٕ سجدہ شکر کرنٕچ راے۔کلہٕ ترووم پتھر ندامتہٕ کِس سۆدرس اُج گُنی گرٕکھ۔انگ انگ چھُ معبوٗدِ برحق سٕندِس عظمتس پٔزِ دِلہٕ اِقرار کران۔اکھ ماأرٕ مۆنڈ لوٗبہٕ وُن تہٕ شوٗبہٕ وُن نقش وۆتلیاوو وۆنڈٕ کِمن پرن پتھ ییٚتہٕ صرف چھُم باس لگان زِ ''ج چھُ عبودیتُک سارِوے کھوتہ بۆڈ اظہار تہٕ آکار۔عبادتس یِمۆ دوَے زٕ پہلوٗ چھِ وننہٕ یوان یعنے ماألی یتھ منٛز مال وجایداد ہکو خرچاوِتھ مثالے زکوٰۃ صدقہٕ تہٕ بدنی یتھ منٛز مشقت آسہٕ مِثالے نماز، روزٕ ...... ربِ کایناتن چھےٚ یِم دوشوَے برٕگو جِس منٛز تھاوِمٕژ۔

یہٕ اوس ۲؍فروری ۲۰۰۳ء وُنہٕ اُس کیٛنہہ دوہ ایامِ حجن ییٛمہٕ کِنٛز موقہٕ غنیمت زأنِتھ دراس حرمِ پاک کُن وق اوس ترٛےٚ بجے راتھ۔ڈیٛرٕ اوس شعیب عامرِ محلس منٛز ییٚتہٕ پتھٕ کیٛنہہ منٹ اُسی حرمِ پاک تام واتنس لگان۔ ربِ کعبس کُن حمدوثنا کران تہٕ منگہٕ منگ کران وۆتُس کعبہ شریفس اندر تہٕ

یکدم ہیُوٚتُم طواف کرُن ۔ مےٚ اوس معموٗل بنومُت طوافہٕ کنِن سَتن چکرن ۔ یمہِ پوٚتہٕ کرِ ہا مطافس منٛز ستھ دُعاتہٕ اوراد فتیحہ اکھ گردان مُکمل کرنک ...... زٕ طواف گرِتھ رؤدُس نفل پران تہٕ ربہٕ سٕنز ذکر کران ۔ یام تہجدٕچ بانگ گیہٕ، تہجد پرِتھ لوگُم بییہٕ طواف کرُن توت تام یوٚت تام صبح صادق ووت ۔ یہٕ وق اوس توبہٕ تقصیرُک دعا حمدہ تہٕ مناجات پرنک ۔ پرِتھ اکھ اوس نوٗرے نوٗر ژھٹہٕ ماران ۔ در و دیوار نورٕ مشعلو ستی ذرس ذرس نانپہٕ ناوان ۔ عجیب سماں ، ووٗنہِ وو لسنس یوان تہٕ دماغ چکران ۔ پرِتھ اکھ رحمتہٕ تہٕ عنایتہٕ ستی لولہٕ واللہٗن ہلم بران ۔ یہٕ نوٗرُک تہٕ رحمتُک وق چھ شوقہٕ واللہٗن کل کڈان ، پرژرس تہٕ مغفرتس امیدوار گوہنٛچ ژینہٕ ون دِوان ۔ تام ووت نمازِ فجر ۔ نماز پرِتھ دژاس ڈیرس گُن یہٕ زاُنتھ زِ ہنا آرام گرِتھ نیرٕ واپس ۔ چایہٕ پیالا چوٚم تہٕ آم ہوش ہیُوٚ ۔ خیال آم! بہٕ کیاز زِ آس یوربلاوٕنہٕ ۔ بہٕ اوس ساتھ لایق ۔ عجیب تُھمس منٛز پرِ گوٚہتھ ووٗتُھس دژاس شعیب عامر محلہٕ منٛزی کعبہ شریفہٕ کہِ مشرقہٕ طرفہٕ کوچو کنی ۔ نیران نیران لجہِ میانہِ نظرٕ درس تمن کوچن تہٕ سڑکن ، یہٕ زاُنتھ زِ یہِ چھُ ربہٕ سُنٛد توٗتھ شہر پیٚنٛچ زمین ، سڑکہٕ کوچہِ ، گُلی گٕنٛڈ تہٕ در و دیوار چھِ نوٗر ژھٹان تہٕ نافہٕ باُگراوان ۔ یمو وتو پیاری فخرِ موجوٗدات ، شفیع المذنبینؐ پکیٖمتی چھِ ، تمے وتہٕ تمے کوچہِ ، گُلی گٕنٛڈ در و دیوار نوٗر ژھٹان ۔ ربہٕ سُنٛد بن مہمانن گُلی آلہٕ وان ، آے تہٕ پاے کانچھان ، لول تہٕ مامے باُگران ۔ متھ چھم گوهان اشہِ وانہٕ کرِ ہا نمن وتن چھر کا وتہٕ اُچھر والو ستی ڈوٗبکھ ۔ پکان پکان اوٚسُس پرِتھ اکھ

سام ہوان تہٕ وۄنۍ رٹنہٕ أسم کل گنان ۔ واتان واتان ووتُس مکہ مکرمہ کس
تأریخی قبرستانس نش یتھ ''جنت المعلیٰ'' چھِ ونان أچھ آیم مۄرنہٕ تہٕ یاد آم
یہ مزارِ پاک چھُ جنت البقیع (یُس مدینہ پاکس منز چھُ) پتہٕ دۄیم عالمک
افضل تہٕ پایہٕ بوٚڈ مزارِ شریف ۔ گمہٕ ئری گوم بدن تمہٕ عظیم ہستی تہندی
کارنامہٕ بجرتہٕ عظمتھ آیم بڑونٹھ کُن یم اتہٕ ڈاف ترٲوِتھ چھےٚ یکدم آم زبانۍ
پیٹھ:

''السّلامُ عَلیکُم دار قومِ مُومِنِینَ وَاِنَا اِنشا اَللہ بِکُم لَلاحِقُون۔
وَنسالُ اللہ لَنَا وَلَکُم العَافِیۃ''

اتھ حُرمتہٕ وٲلس تہٕ دۄیمس عظیم مرتبہٕ وٲلس مزارِ شریفس اندر چھِ شےٚ
ساس جلیل القدر صحابہ کرام ڈاف ترٲوِتھ یمن منز آنحضورﷺ من ہندی
چچِہ بابہٕ ابوطالبؓ تہٕ تہنز ازواجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ ہن علاوٕ کھیٚ یا
تابعین ، محدثین ، مفسرین تہٕ اولیا اللہ ہن ہنز آرام گاہ ۔ کینہہ کال جنت
المعلیٰ ہس منز گذٲرِتھ دراس واپس ۔ وتہٕ پکان آیہ منزٕ مسجد الرایہ ، یہ چھےٚ
أکس تأریخی مقام ، ذی طویٰ کرٚیرس نش ۔ اتھ کرٚیرس پیٹھ چھُ نبیؐ برحقو
فتح مکہ دوہہٕ غُسل کوٚرمت تہٕ پنٕنۍ لشکر ترتیب دِتھ مکہ شریفس منز دٲخل
سپدہٕ یمتۍ نبیؐ برحقن ہُند سبز جنڈٕ آوٲتھی جایہ کھالنہٕ ۔ بڑونہہ کُن پکان پکان آیہ
مسجد جن نظرِ یوسہٕ شعیبِ عامر محلس تہٕ سُلیمانیہ محلس درمیان سڑکہ پیٹھے
چھےٚ ۔ سورخ ٹٲلن ہنز تعمیر کرنہٕ آموٕ یہ مسجد پاک یتہٕ پیغمبر آخرزمان ، احمد مجتبیٰ ،

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موطائیف پتھ واپس یوان نماز پرتہ یہنٛد لحنِ مبارکہٕ قُران
پاک بوٗزتھ گَے جن حاضرتہ سپدی مشرف باسلام ۔ تیٖچ ذکر قرآنِ کریمس
منٛز سوٗرہ جنس منٛز ٹاکارٕ چھےٚ ۔ یمو مسجد پاکو پتھ نیرتھ دِژم اور یور نظراتہ
واریاہن اندن گوٚھتھ ووت وق نمازِ ظہرُک تہ اتی پتھ دژاس بیکہِ وتہ حرمِ
پاک کُن ۔ وتہ وتہ لگہ سمندر گژ لیہ ماران تہ لاران ، دوان تہ دوران حرمس
کُن ۔ پرٛتھ اندٕ تلبیہِ ہُند دِلس سنہٕ وُن گرٛز ۔ لولہٕ واٗلی کرٛ یکہِ دِوان مستانہٕ
وار کعبس کُن لاران ۔ زبانن پتھ تمے آلو ،" آغا اٗسی چھِ حاضر ، ساٗنی
حاضری تھاوتہ قبول ۔ کرتہ فضل تہ احسان ، پننہٕ نس رحم وکرمس تل تھاوتہ ۔"
اٗڈی وِسان ، اٗڈی اٗچھو کنٛی خوٗنِ باران ہاران ، اٗڈی اٗندری کنٛیاہتام
دُیراوان اٗڈی نظرِ یون کُن گرِتھ عجز وانکساری ہنٛدِس عالمس منٛز یرٕ زن
وسان ، اٗڈی نداکٕ متکی مناجات گاٗنگراوان پکان ۔ ہر کانٛسہ رنگہ رنگہٕ رنگن منٛز
غرق ۔ بیٚون بیٚون طرفاتن ہنٛدی لولہٕ واٗلی ،نٛی نیران ۔ اکھا کہِ گاچہِ بیاکھ بیکہِ
رنگہ تہ بیاکھ بدلے حالہٕ باسان ۔ یوٗز سورے یک طرف ترٛ اٗوتھ پرٛتھ
کانٛسہِ کنٛی آلو "لبیک اللھم لبیک ۔ جُداگانہٕ رنگ ، جداگانہٕ کفیت تہ بیٚون
لذتھ تہ سرور ۔ لگہِ سمندرٕ منٛزی نیران نیران ووتُس صحنس منٛز ۔ باب السلام
گیٹ اوس امہِ وِزِ بنٛد تہ باب النبیؐ درواز کنٛی ژاس حرمہِ پاکس منٛز ۔ واتان
واتان ووتس مطافس اندر تہ بیر زمہ ہیرِ کنہٕ ژُمرووم پنُن پان تہ روٗدُس
کعبس تھلہِ تھلہِ وُچھان ۔ اتی نظر باب الکعبس ویٚوٗرٕ ژلان تہ اتی مقامِ

ابراہیمس لول بران، اتی میزابِ رحمتس نظر ژٕ ہ دوان تہٕ اتی حطیمس شوقہٕ تہٕ ذوقہٕ مارے بران۔ تام گیہِ اذان۔ بہٕ رۆدُس سنت پٔرِتھ نفل پران تہٕ اورادو اذکارُک وِرُد کران۔ تسلی ہیوٚ آم! تام گیہِ نماز قائیم۔ نماز پٔرِتھ کوٚرُم طواف تہٕ رائے گنٔے یم حرمِ پاکس ہیرِ دوٚیمس پوٚ ہرس پیٹھ طواف کرٕنچ۔ وتھ ہیوٚوم ہیوٚر کھسنٕچ تہٕ وِتہٕ ونہِ کڈان کڈان ووٚتُس دوٚیمس پوٚ ہرس پیٹھ۔ یہِ اُس مےٚ گوڈٕنچ وِز ہیوٚر کھسنٕچ۔ ہیوٚرو اُتِتھ روٗدُس زن! عجیب سماں چھُم اُچھن برٛ ونٛتھہٕ کنہِ گیرِ بچہِ کران۔ اکھ جُدا اگانہٕ کفیت تہٕ لذتھ اکھ عجیب مسرت، رُمس رُمس سہٕ لذتھ محسوس گژھان یتھ منٛز پٔرتھ اند نوٗرٕ ئری ماحول، نوٚوُے عالما نظرٕ سران، سہٕ میچھر تہٕ تراوتھ باسان یوسہٕ رُوحس وو لسنس چھےٚ انان۔ مطافس کُن تژٕ اُوم نظر زنگہٕ گیم رٕہتھ تہٕ نظرٕ روٹہٕ!! ژھٹہٕ ماروٗن سفید پنہٕ پوٚشرِ بن ہُنٛد سمندر ریٚتہِ صرف ملر ووتھان، یونہٕ ہیوٚر تہٕ ہیرِ یون گرٛایہِ ماران تہٕ نوٗر ژھٹان۔ پیٹھہٕ رب رحمتن ہُنٛد باران تژٕ اوان تہٕ یونہٕ لولہٕ وٲلی لوٚنچہِ دٲرِتھ۔ مقامِ مُلتزمس سیٚد سیٚو دروٗ زِتھ گوس یہِ نوٗرٕ ئری سماں وُچھان، پان گوم مُشتھے یمنٕے واوِ گرٛاین تہٕ سوٚ درٕ ملرن روٗدُس ویٚوٗر ٹُلنس منٛز مشغوٗل۔ ییمہِ آیہِ وونٛدس منٛز رائے گنان تمہِ آیہِ نظرٕ بدٕلے عالم سران۔ بہٕ گوس حٲران! بہٕ اوٗسُس حرمِ پاکس دوٚیمس پوٚ ہرس پیٹھ کھوٚتمُت طواف کرٕنکہِ نیتہٕ۔ پوٚ زیون کُن نظر تژٕ اوِنی باسیام سہٕ شوبہٕ وُن تہٕ لوٚبہٕ وُن نوٗرٕ مشعلن ہُنٛد آنٛتھہٕ روٗس ژھٹہٕ مارٕ وُن تیز رفتار رحمتک دٕ رِیاو کعبس اُنٛدی اُنٛدی گتھ کران...... بہٕ اوٗسُس پانٕسے

ستی خبر کیا کیا سوچان ...... "ڈیکہٕ بڈٕبن تہٕ باگہِ وانن ہُنٛد گژلیہ مارٕ وُن

سمندر، یمو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہِنٛدِس آلوس لبیک چھُ کورمُت۔ تمہٕ

ازلہِ مقبوٗل تہٕ خوش قسمت یِم ربِ کاینا تن پننہِ حُرمت تہٕ عظمت والہِ گرٕچ

زیارت کرنہٕ خاطرٕ قبول چھِ کٔرِ مٕتی۔ رب العزتہٕ سُنٛد بیش بہا تہٕ موللہِ کھوتہٕ

موٗلُل ینامہٕ یتھ نہٕ کہنیٖ جورتہٕ نہٕ کانٛہہ ثانی چھُ، تیٖچ ترٕیش پرتھ کانٛسہِ مسلمانس

وٕنسن چھےٚ نہٕ ناوان۔ تمنا کران۔ کرواتہٕ سہٕ وِزیٖلہِ یہٕ روبہٕ ہِنٛز بڈٕ بارٕ

عنایت تہٕ سعادت نصیبس آسہِم۔ چھوچھہِ کیتژ کران تہٕ خیالن منٛز پرگوِ ستھ

خاب وونان تہٕ تعبیر ژھانڈان" مے گیہِ گنٛی دِنن پانس۔ یکدم آم وٕٹھن پیٹھ

شُکر۔ الحمدُلله رب العالمین۔ شُکر چانہِ بارگاہہِ کُن، مے نابکارس تہٕ

گُناہگارس کٔرِتھ رٔژ نظر تہٕ یتھ سعادتس کوٗر تھس امیدوار۔ شُکرانکی کلمات

پران دژ اس۔ پانس چھم باسان عجیب حال، انگ انگ تہٕ رُم رُم وِسان تہٕ

ربس کُن شکرانہٕ پران۔ اَچھ آیم موٗرنہٕ تہٕ زٔنگن ژٔجم تھار۔ خوش وخضوع

دژ اس طواف چ نیت کٔرِتھ تہٕ کوٗرُم طواف شروٗع۔ اتہِ باسیام پنن اکھ جدا گانہٕ

لُطف تہٕ تسلی ہیٚو لوٗگ پنہِ، نہٕ اتہٕ ژبلہِ چارتہٕ نہٕ پتہٕ لار، ہُلی کہِ تابہٕ تہٕ لولہٕ

سان قدم ووتھان تہٕ آرامہٕ سان ذرس ذرس وٕنوٗر ژلنس آے یوان۔

استلام کران تہٕ شوقہٕ والبن ستی آلو دِوان۔ پرٕتھ چکرس پنٕن پنٕن دعا پران،

ڈاین چکرن منٛز دعا علاوٕ اورادِ فتحیہ آرامہٕ سان گردان یِوان کرنہٕ...... اَکس

طوافس منٛز دعا تہٕ باقی لوٗاُ زِمات پوٗرٕ کٔرِتھ اورادِ شریفس ترٕےٚ گردانہٕ ہبکان

ٲرِتھ۔ اَمہِ کھوتہٕ خوش بختی کتھ ونو۔ برابر چھُ دۄن گانٹہٕ أکِس طوافس لگان۔ تیٚوٚت چھُ یوٚہرُک باڑو۔ طواف مکمل سپدِتھ وۄتھُس بوٚن مُطافس اندر تہٕ مقامِ ابراہیمس ئستی یوٚ رُم نمازِ طواف تہٕ شُکرانہٕ گرِتھ ووٚتُس بیرِ زمزمس نِش تہٕ رۄدُس یہِ رحمتُک تہٕ شفاعتک زم زم چوان، بدنس چھکان تہٕ ملان۔ دم ہیوٚ دیُتُم تہٕ رۄدُس کعبس تھلہِ وُچھان تہٕ ربس پنٕنی أندرِم دأدِ باوان۔ تام گیہِ عصر وقتچ اذان تہٕ رۄدُس نمازِ ہنٛدِس انتظارس۔ صف بندی گیہِ تہٕ پٔر نماز۔ اَمہِ پتہٕ گنٕیم راے بیٚیہِ طواف کرٕنچ تکیٚازِ مطاف ہے منٛز پٔرم نماز تہٕ گرِم طوافچ نیت۔ تِمَو سُند ناو ہیٚتھ کوٚرُم طواف شروٗع صرف وُہن مِنٹن منٛز گو طواف پوٗرٕ۔ شُکرانہٕ ادا گرِتھ دژاس ڈیرِس کُن۔ پرٛتھ طرفہٕ عاشقن ہُنٛد دٔرِیاو برجوش، تتھ سمندرس ئستی ژٕلتھ کعبس منٛز حأضری دِوان۔ تِکیٚازِ ووٚن أسی زٕ ے ترٛے دوہ ایامِ حج شروع گژھنس۔ در و دیوار، آسمان و زمین تہٕ ذرٕ ذرات پران، ”لبیك اللھُم لبیك ـ لبیك لاشریكَ لَكَ ان الحمد ولنعمة لك والملك لا شریك لك ـ“ وتن، کوچن، سڑکن تہٕ پٕدی وتن، بسن تہٕ موٹرن اندر لولہٕ وألی کرٕ کہٕ دِوان۔ ”أسی چھِ حأضر، أسی چھِ حأضر“ شوقہٕ والین تہٕ لولہ والین ہُنٛد جنٛونک عالم وجدس انان۔ اتہِ چھ عقل حأران تہٕ ذہن ہأرِتھ تہٕ ظون لااُبالہٕ ہنٛد بن کرشمن تہٕ جلون داد دِوان۔ پرٛتھ رنٛگس منٛز أنٛی قوٗدرتھ دژ یٔنٛٹھی یوان۔ عقل ونان مُشکلی سان ہیٚکبن لگہٕ لچھا مُطافس منٛز وأتِتھ تہٕ طواف گرِتھ، یوٚ زنظرن منٛز لچھہِ وادلولہٕ وألی آرامہٕ سان طواف

کران ۔ نہٕ دکہٕ، نہٕ ژلبہٕ چار، نہٕ کانْہہ کرٕتچھر بُتھہِ یِوان ۔ کاٗنسہِ نہٕ بیر زمس
زمس پیٹھ پژارُن پیوان ۔ نہٕ کانْہہ کمی تہٕ نہٕ کانْہہ مشکلی یِوان ۔ ظون چھُ
یکدم اقرار کرناوان ۔ یم چھےٚ تمہِ سنٛدی رنگ، تمہِ سنٛز عنایژ تہٕ برکژ ربن پننیٚن نعمن
مہمانن آیتن تھاوِمژ ۔ ژینہٕ ون دِوان، ذوقہٕ تہٕ شوقہٕ تلو ہرتر، ربن تھاوُ پرٛتھ
کانْہہ نعمت پننہٕ نِس شہرس منٛز پننیٚن مہمانن آیتن ۔ پۆز کھیٚوٚن گوٚو تگُن ۔
لُطف تُلُن چھنہٕ گفہٕ کتھا!...... لذتہٕ سیٛتی تمہِ آیہِ أندرۄن میٹھر اوٗن ییٚمہِ سیٛتی
ووٚنہٕ پھولہِ تہٕ ذہن لبہِ وُسجار ۔ نظرن ژلن ٹھٲری تہٕ یکسان گوٚو سٲری ہیے ۔
یہِ حال وجوٗدس منٛز شرٛو پراونس گوٚو بانہٕ آسُن، بُترتہٕ فہم آسُن، شوق تہٕ لول
آسُن یۆت لولہٕ وول سینہٕ مُژرِتھ سو دِلہٕ تہٕ پزٕ منہٕ ربِ کاینٲتس منگہٕ منگ کرِ،
تیٚوت تیٚوت چھُ رَب پننیٚن خزانن ٹھان تُلِتھ برکرم یِوان تہٕ بندس آلو
دِوان ۔ پرٛتھ کانْہہ رحمت، عنایت، شفقت، حفاظت تہٕ مُروت ٹاٹھِس لولہٕ
واٲلِس آیتن تھاوان ۔ ووٚں یَس ڈیکہٕ بڈِس لولہٕ مژرِتتھ شایہٕ پزٕی پاٹھی
واتناوِ، تتہِ کتہِ روزِ تیلہِ کانْہہ دوٗر بر، وژھر یا بێنبر تتہِ روزِنہٕ پتہٕ کانْہہ کمی ۔ یہِ
زن میاٝنِس فہمس پلہِ پیوٚیمن دوہن ۔ مےٚ باسیاو لولہٕ چھُ شوقہٕ والین
رہبری کٔرِتھ تمہِ آیہِ کل کڈان ییتہِ ظون پرواز کٔرِتھ کمہٕ کمہٕ رنگٕ وُچھِتھ گُپتھ
رازن زاٚنیاب چھ سپدان ۔ حسبِ دستوٗر روٗدُس حرمِ پاکس منٛز جادٕ وقت
گذارنچ کوشش کران ۔ اتی طواف، اتی نوافل، اتی نماز تہٕ ذکرواذکار ۔
شُکُر ۔ الحمدُ للہ مےٚ آو سکوٗن تہٕ قرار ۔ بے قرٲری تہٕ اضطرٲری ہُند کفیت لٔج

وارِ وارِ کاژِپنہٕ۔ وقت غنیمت زأنِتھ اوس ربہٕ سٕندِس شہرس منٛزی وتن پھیران زنتہٕ کتھ تام ؤنی دِوان۔ پوٚز لتس لایزالہٕ سُند کرم رؤدُم پٔرتھ وِزِتہٕ پٔرتھ گرِ شأمِلِ حال۔ زنتہٕ وأنسہٕ آسم یتھ پایہٕ بڈِس شہرس منٛز گذارمٕژ۔ ہر وِزِ رؤدُم کُس تام غأبی طاقت رفاقت کران تہٕ وتہٕ ہاوُک بنان۔ یہ اوس میانہٕ سوٚنچہٕ نبر۔ تِکیازِ یہ کیٛنٛژھا سوٚرُم یاسران ژھٔس تتہٕ چھےٚ عقل لاجواب۔

نمازِ عشا ادا کرنہٕ پتہٕ ڈیرس پیٹھ واتأنی کوٚر ضُحک پرٛوگرام پنہٕ نٮ۪ن ہم سفرن سٕتی یِمہٕ آیہٕ طے زِ فجر نمازِ نشہٕ فارغ سپدِتھ نیرو تیأری منیٰ، مزُدلِفہ تہٕ عرفات کُن۔ تِکیازِ رُنہٕ اُسی ایامِ حج شروٗع سپدنس کیٛنٛژہ دوہ باقے۔ یہ زأنِتھ، ازتہٕ وُچھہٕ ہویمن جایہٕ پاکن منٛز ہنت تہٕ پتہٕ حجہٕ کِہ دوہہٕ تہٕ۔ یپہٕ کرِ ہوٚچن پان أندی پکی وتن زأنیاب یتھ حجہٕ کٮ۪ن دوہن بکاریہٕ اگر اورِ یور کُنہٕ ژھٔنبہٕ گوہو۔ یہے فکر ہیتھ ترٛ وو ڈاف سوکتِہ ہٕندِ صرف رنگہٕ رنگہٕ تصور ذہنس منٛز ووتلان، گاہے منیٰ تہٕ مسجد خیفک بجر، گاہے مزدلِفہ ییٛتہٕ مشعر الحرام۔ گاہے میدان عرفات ییٛتہٕ مسجد نمرہ تہٕ جبلِ رحمت ذہنس منٛز یوان۔ خأرلرِ پھِرِنی دِوان دِوان گُرمِ پنٛنی ہمسفر ہوٚشیار تہٕ رأژ پہرنے وأتی حرم پاکس منٛز۔ اتی طواف اتی نفل یوتانی تہجدچ اذان گیہ۔ تہجدِ پٔرتھ کڈِم دِلن کل، حرمِ پاکہٕ کِس پیٹھمِس پوہرس پیٹھ طواف کرنچ۔ پوٚز کیٛنٛژو ہمسفر وکوٚرنہٕ اتفاق میانہٕ کتھِہ سٕتی تہٕ رؤدی مطافس منٛز طواف کرنٕس سٕتی محو۔ بلکل کعبۃ اللہ کٮ۪ن دیوارن سٕتی رؤزِتھ یِمہٕ کٔرِ صرف داہ منٹ اُسی طوافس لگان۔ الحمدللہ

۱

رب العالمین ۔طواف کران کران آو تسلی ہیوٚ تہٕ طوافِ نمازٕ پٔتہٕ بلکُل مقامِ
ابراہیمس ستی وارِ وارِ تہٕ تام ووت فجر نمازِ ہُند وق ۔ تژ اوان آسمانس کُن نظر
نۆرِ ے نۆر نظرٕ سران کُنہِ نہٕ کعبہ شریفہٕ سبزٕ رٕ آسمانس پیٹھ کانٛہہ تارُک نظرِ
یِوان صرف رحمتُک باران نۆرٕ سٕری گٔرِتھ سآری سے مُشکاوان تہٕ نافہٕ
ژھٹناوان باسان۔ پروردگارٕ اسہ تہِ گٔری زِ یمن رحمتن تہٕ عنایتن وومیدوار۔
تام ٲئِ نماز۔فارِغ سپد سے تہٕ دژاے باب السّلامہٕ انٛدٕ ہیوٚر کُن وٲتِتھ رٕٹی
گاڈی داہ رِیالہٕ فی کس لفظ گٔرِتھ دراے بطرف مِنیٰ، مزدِلفہ تہٕ عرفات کُن ۔
شُکُر رب العزتس کُن ڈژایورٲوس پاکِستانی تہٕ بول چال اوس قابلِ فہم ۔ یام
گاڈِ ہیوٚت نیرُن بطرفِ مِنیٰ ۔ مےٚ آو زن سورُے خیالی نقشہِ اَچھن
ڈیشمان، (تِلکیازِ مےٚ اُس حجِ سعادت حاصل کرنٕچ بالہٕ پانہٕ پیٹھے زبردس
ترٛپ) ییمہِ رکنی بہٕ رٕوٗدُس پران، بوزان، حاجی صابن نش گژھان، تِمن
ستی سوال وجواب کران ۔عالمن تہٕ فاضلن ہنٛدی تاثرات تہٕ تاریخی اہمیتکی
واقعہٕ بوزان ۔ییم مےٚ دِلس زن نقشہِ اُسی کھنہٕ نہٕ آمتی تہٕ تِمس لایزالس کُن
لچھہِ لچھہِ پھِر شُکُر ییمی بہٕ پننہٕ نِس شہرس منزٕ واتناونہٕ بروٗنٛہہ پۆرٕ خیالن تہٕ خابن
منٛزٕ کٔہی یا پھِرٕ زآنیاب گٔرِتھ مےٚ پیٹھ احسان کوٚر۔ ییمہٕ کتھہٕ بوزمٕژ، پرمٕژ آسہٕ
تِمو اوس میوٚن حالہٕ بدلوومُت یہِ زن مےٚ اوٚت وٲتِتھ فکرِ توٚر۔ بہٕ روٗدُس
ڈژایورس سوال کران تہٕ کُنہِ تِمی ہنٛدِ بن جوابن پھُٹ کڈان ...... کیٛنٛہہ ہمسفر
اُسی مےٚ پرٛژھان توہہِ گُوٚ پھِرِ رَبن یہِ سعادت نصیبس گٔرِمژ ۔ میٲنی زِو

أُس کلان، تِکیاز ِ مے نِش اوس نہٕ امیک کانہہ تیُتھ جواباً یُتھ بہٕ یِم مطمین
ہکہٕ ہکھ کٔرِتھ۔ أتھی غلہٕ غوشس منز دِژ ڈزا یورن کرٛ بکھ۔ ''حاجی!! جبلِ
نوٗر'' أمی ہٕندِس ونہٕ نِسے ستی ترٛاوِ مے کھوورِ انٛدٕ نظر۔ آجبلِ نوٗر مے أج یادِ
ترِس کھلن تہٕ گاڑی رُکاونک کوٗرس اشارٕ دامنس تل وأتِتھ ترٛأوِم ہیوٚرتالہٕ
تام نظراتہٕ شادگوٚ ھتھ آم خیال...... زِ یلہٕ سأنس نبی صأبنٛ پایہٕ مبارک اتھ
کوٚہس پیٹھ پوان آسہٕ ہن یہٕ کوتاہ آسہٕ ہے تمہٕ وِزِ وسان۔ پٔرتھ انٛدٕ آسہٕ ہن
زن گُل تہٕ گُلزار پھوٚلِتھ یِوان تمہٕ نافہٕ ژھٹان تہٕ أندی پکس مُشکاوان۔ پنہٕ
نِنہ ہم سفرن لوٗگُس امہٕ پایہٕ بڈٕ تہٕ ڈیکہٕ بڈِکوہچ عظمتھ ووکھناونہٕ۔ فخرِ
موجودات، سرورِ کاینات صلی اللہ علیہ وسلم أسی نبوت رٹنہٕ برٛونہہ ییتھی جبلِ نوٗرس پیٹھ
کھسان تہٕ اتی أکس غارس منز تشریف تھأوِتھ پننس ربہٕ سنٛز عبادت کران
تہٕ اتی آے یہنٛدِس خدمتس منز جبریلِ امین گوڈنیچ روہٕ سنٛز ڈالی وحی ہیتھ
''اِقرأ باسمِ ربکَ الذی خلق......'' یہے غار چھُ غارِ حرا!!۔ پٔرھے أسہ نہٕ
یِوان زِ یتھ بالس نبی برحق ہٕندی پایہٕ ناز ئین أسن پیمتی امیک اکھا کھزرٕ چھُ
عظیم تہٕ پایہٕ بوٚڈ۔ دیان چھس اوٚش وانہٕ لوٗگرِتھ ڈوٗہس أچھر والو ستی۔ یتھ
جایہٕ سون ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اوس کران پتہٕ کلامِ پاک نازِل سپد نک ابتدا
تہٕ أتی سپد مُت۔ شُکرانہٕ پران تہٕ تمس لا یزالہٕ ہٕندی نغمہٕ گنگراوان رؤدی
اسہ منز کینٛہہ ہیوٚر کھسان۔ یوٚ دوٚے ماموٗلی پٔدی وتھ کھسنس چھےٚ پوٗز
شوقہٕ وأدی چھِ اکھا أکی ہٕندے مدتہٕ ہلہٕ مردی ستی ہیوٚر رواتان تہٕ اکھرٛہ تہٕ

چھنہٕ ژینان۔ کھسان کھسان ربہٕ سُند شُکرانہٕ تہٕ ٹاٹھس نبیؐ لیس درۄد سوزان
سوزان وجدس یوان۔ گُنہٕ دم دِتھ ربہٕ سٕند شہرُک نظارٕ کران غارس نِش
وٲتتھ بڈٕ طریقہٕ سان اندرٲ ژِتھ نفل پران تہٕ نیران۔ پۄز وسنس لوٗگنہٕ تیوٗت
وقتا کینہہ۔ الہٕ پلہٕ آسن یمے فٹہٕ ساس جوراتھز ر۔یون وٲتتھ گرس بیہٕ نظراتہٕ
دژاے منیٰ کُن۔ تقریباً آسہٕ ہن صُبحچہٕ نو بجے ییلہٕ اُسی منیٰ چہٕ وادی منٛز وٲتی
یوسہٕ مکہ شریفہٕ پیٹھہٕ شٔے کلومیٹر دوٗر چھے۔ خوشونی تہٕ لوٗبہٕ ونی وادی خداین
پانہٕ باگہِ وان تہٕ عظمت واجنی جاے تھُر ہو۔ ییتہٕ حاجی صاب دورانِ حج
ژورن دوہن قیام چھِ کران۔ امہِ وِزِ اُسی کھلہٕ ڈُلہ تہٕ تنہٕ مرگہِ ہنا گُنہٕ گُنہِ بال
تہٕ لوٕکٹ لوٕکٹ تیتنا ٹلی نظرِ گوہان۔ قوربان گاہ جایہِ ہیوٗر کُن کھستھ اوس
مزدلفہ تہٕ عرفات نوٗن یوان بوزنہٕ۔ یام مسجد حنیفس نشہٕ وٲتی تہٕ پۄز راتہٕ تحتہٕ
المسجد۔ مسجد پاک وُچھتھ گوٚو دل شاد تکیازِ یہٕ مسجد چھے تتھ جایہِ پاکس پیٹھ
تعمیر آمٕژ کرنہٕ ییتہِ نبی برحقؐ صابن اُخری حجہِ کِس موقس پیٹھ خمہٕ دِتھ پانژ
وقت نماز ادا چھے کرِمٕژ۔ اتھ آس پاس چھِ ستتھ انبیا کرام دفن۔ امہِ پتہٕ
دراے جمرا اولیٰ، جمرا وُسطیٰ تہٕ پتہٕ جمرا اُخریٰ کُن یمہٕ ستوٗنن ہنٛز شکلہِ منٛز
چھِ تہٕ یونہٕ کنہٕ بوٚڈ حوض ہش جاے چھے۔ (مگر دوہمس حجس منٛز وُچھ مے
اکھ زٕ ہتھ فٹہٕ دیوار ییتہِ آسانی سان حاجی صابٕ جمرات ہبکان چھِ کرِتھ۔) پوٚرٕ
پاٹھی تھوو اولیٰ، وُسطیٰ تہٕ اُخری جمراو وِچھتھ تاکہٕ یگاہ حجہٕ کینن دوہن گوہہٕ نہٕ
مشکل ژھانڈُن۔ امہِ پتہٕ دژاے مزدلفہ کُن تہٕ ڈژا ایوراوس جایہِ جایہِ سمجاوان

تہٕ رنگہٕ رنگہٕ زاٚنیاب کران ۔ منیٰ تہٕ عرفاتس درمیان چھُ اکھ ماٛدان مزدلفہ ناٛوی یُتھ وقوفِ عرفات کٔرِتھ شام خوفتن پرٕن تہٕ صبحس فجرس تام راتھ گُذارٕنی چھےٚ حاجس ۔ حد بندی ہٕتی ژھ بڈی بڈی بوڈ لگِتھ ۔ ''ابتدا منیٰ'' ۔ ''انتہا منیٰ'' ''ابتدا مزدلفہ'' مزدلفس ہٕتی رلہٕ ڈن اکھ ماٛدان یتھ وادی محسر چھِ ونان ۔ اتُت واٚتِھ چھ حاجی صاٛبن ژلہِ نیرُن ۔ تِکیازِ اتی چھُ ابرہہ سِندِس (ہٲسی ہتھ) لشکرس پیٹھ عذابِ الٰہی ناٛزل سپد مُت تیٚمیُک ذِکر سورہ فیلس منز چھےٚ ۔ یتہ دوران حج وقوف کرُن یا ٹھہرُن چھنہٕ درست ۔ ڈزا یورن ہوواشارٕ جبلِ قزح کُن یتہِ نسن مسجد مشعر الحرام چھُ یتہِ نبی کریم ﷺ حجۃ الوداع کِس موقس پیٹھ پوٚرٕ راتس عبادتس تہٕ ذکر اذکارن ہٕتی معمورٕ دِیٚ ۔ تہٕ اُتھی جایہ پیٹھ آیہ پتہٕ مسجد شریف تعمیر کرنہٕ ۔ ساڈٕ داہ ہٕیو اوس وقت ییلہِ اسہِ ڈزا یورتمہِ باگہِ برٕتہِ تہٕ عظمتہٕ والہِ ماٛدانہٕ کھولو کھولو کھوسرٕ کوٚنی واو پکناوان اوس ۔ تہٕ اشارو ہٕتی جاین ہٕنز زانکاٛری دِوان اوس ۔ مےٚ ووٚنمس ! گوڈٕ واتناو جبلِ رحمتس پیٹھ پتہٕ وُچھو ۔ عرفات چھُ منیٰ پیٹھہٕ تقریباً ترٛٚواہ کلومیٹر دوٗر اکھ کھلہٕ ڈُلہٕ ماٛدان یتہِ گُلی کُٹ تہٕ سبزار دِل چھِ بڑٕ مراوان ۔ اتھ جایہ چھےٚ خداین پننی اکھ جداگانہٕ عظمتھ عطا کٔرمٕژ یتہِ حاجی ۹ رذی الحج عظیم فرض تہٕ رکن یعنی وقوف عرفات انجام چھِ دوان ۔ ییمہِ بغاٛر حج مکمل چھنہٕ مانہٕ یوان ۔ مسجد نمرہ عرفاتہٕ کِس حدوٗدن اکِہ طرفہٕ یتھ اکھ حصہٕ وقوف کِس حدوٗدو نبر چھُ ، یتہِ ۹ رذی الحجہ دوہہٕ پیشن تہٕ دِگر نماز یکوٹہٕ چھِ پرنہٕ یوان تہٕ حجُک خطبہٕ چھُ

امامِ خطیب أتھی جایہ پاکس پیٹھ دِوان ۔ نمازِ زٕ رکعأژ تحیۃ المسجد پٔرتھ
دژاے تہٕ ہیٚوٚ پٔرٕ پأٹھی حدودن تہٕ حد بٔندِ ین سام تا کہِ پگاہ یِیہِ بکار ۔ کینٛہہ
کالا انتہِ نس تھکھ دِتھ دژاے جبلِ رحمتس گُن ۔ واتأنی آم بدلے حال أچھن
تل ...... " زنتہٕ جنتہِ کس دروازس تل وأتتھ شہہ ووٚنٛدٕ چھُس ہوان تہٕ أندرٕ
چھِ مُشکِ ادفر گُلن تہٕ گُلزارن ہنٛز نبر پھٔٹتھ نیران ۔ زنتہٕ تتھ خزانس نزدیک
ووٚتُس یِیمیک وأتُسن انتظار اوسُم ۔ ڈژایور ووٚتھ حاجی جبلِ رحمت! مےٚ کوٚر
کلہٕ ستی آنکار دامنس تل کعبس گُن بُتھ کٔرتھ پوٚرُم شکرانک نفل ۔ تہٕ دِلہٕ
مٔنٛزی چھُس سونچان یتھ جایہ پاکس رٔنش روٗزِتھ آسہِ فخرِ کائنات، احمد مجتبیٰ، محمد
مصطفیٰ ﷺ صأبن حجۃ الوداعس پیٹھ خُطبہٕ دیُتمُت ۔ خطبہ حجۃ الوداع امت
مسلمہ خاطرٕ اکھ عظیم ڈالی ۔ اکھ عظیم پیغام، اکھ عظیم سبق، اکھ پوشہِ وُن تہٕ
لوٗبہٕ وُن ضأبطہ ۔ " وننہٕ چھُ یِوان یتھ جبلِ رحمتس پیٹھ چھُ حضرت آدم علیہ
السلامس توبہٕ قبوٗل گومُت تہٕ یتھ جایہِ پاکس رٔنش تہٕ چھُ دعاہن شرف
قبوٗلیتُک مہر حاصِل " ۔ کینٛہہ سأتھی ہتھ کھٔتی جبلِ رحمت تالہِ پیٹھ تہٕ سأرِسے
عرفاتس نظر تُرأوِتھ پیوم یاد "روزِ محشر" ۔ یِیلہِ یتھ مأدانس اندر سأری جمع
آسن تہٕ النفسی النفسی آسہِ ۔ بحیثیت مُلزم ربہ کائناتہٕ سٕندس عدالتس منٛز ۔
سأرِسے پانس وُزِھم تھرٕ تھرتہٕ گمہٕ ئری گوس ۔ پتھر گوس ہتھ، کلس اتھہ دِتھ تہٕ
ندامتُک دامن رٔٹتھ گوم أچھو کنی ڈٔریاو جأری ۔ کینٛہہ کالا روٗزِتھ پوٚر نفلا تہٕ سو
دِلہٕ کٔرس منگہٕ منگاہ ۔ وق اوس قریباً باہ بجے تہٕ ڈژایورن ووٚن ظہر نماز چھے

تیار۔ أسی دژاے بامبرِ ہۆت خانہ کعبہٕ کُن نمازِ وقتہٕ وأتی حرمِ پاک نمازِ پیشن پٔرِتھ دژاے ڈیرس کُن تہٕ انہٕ کن گٔرتھ کۆر کینٛژوس کالس آرام تہٕ پتہٕ دژاے بێیہِ حرمِ پاک۔ تاپھ اوس تۆمبہِ ہوان دجہٕ أدرأ وِتھ تھاو۔ ظونہٕ ہٕلس پێٹھ تہٕ کۆر طواف تمہ پتہٕ کۆر حرمِ پاکس منٛز نفل اداتہٕ تژ وہنالرِ تہٕ أچھ آیہٕ وٹنہٕ ہشہِ۔ موقہ زونم غنیمت تہٕ دژاس بێیہِ طواف کرنہِ۔ لولہٕ واللین ہنٛدس گژایہِ مارٕ وِنس سۆ درس منٛز گوس پرٕ غوطہٕ روزٕ لگان گراو وتلان تہٕ گرابو ڈان۔ اتھ وو تلنس تہٕ بوڈنس وُچھم پننی شان۔ غنوٗدگی گیہِ ختم تہٕ تازگی پھیرٕم رُمس رُمس اتی استلام اتی مقام ابراہیمس اتھہٕ ڈالان اتی مقام ملتزمس پان آلہٕ وان تہٕ حطیمس ہٕنزی دیوارس ستی پھیوٗک لأ گتھ وێوٗ رٹلان تہٕ اتی میزابِ رحمتس عارٕ برژو چشمو لول بران۔ طواف چھ جأری دعا تہٕ اورادِ فتحیہ ییک وِرد زبأنی پێٹھ۔ تام گو طواف مکمل۔ طوافِ نماز پٔرِتھ وو تھُس بێر زمزمس نِش یڈ برِتھ گوس رحمتس وومیدوار۔ پانس چھوٗکُم تہٕ زرس زرس مۆلُم زمزم۔ نألی پلو تام گے سٔرٕ۔ ہنا کۆرٕم ٹھہراو تِکیاز لتہِ أس ٹھنٛڈی یمہِ ستہٕ تراوتھ پێیم رُمس رُمس۔ قرار ہێوٗ آم تہٕ رووُمت لۆبُم زن۔ وول رۆ دحسبِ قأعدٕ تہٕ دوہ دِشکی پأٹھی صبحس تہجد وِزِ حرمِ پاکس منٛز اژُن تہٕ فجر پٔرِتھ نیرُن۔ کینٛژ کالہٕ پتہٕ بێیہِ واپسی حرمِ پاکس منٛز خوفتن تام یہِ رۆد برابر ۹ رفروری ۲۰۰۳ ہس یعنی ۷ ر ذی الحجس تام۔

صرف درایمس ۶ رفروری ۲۰۰۳ءتہٕ گٔرِم ہمسفر تیار تہٕ فجر پٔری تھے

دڑاے حرمِ پاکہٕ منٛز تہٕ نیٛر کنہٕ کھٔتی گاڑِ تہٕ وأتی مسجد عایشہ یتھ تنعیم تہ چھِ
ونان احرام أسی ستی تہ کوٗر سٕز انادیانا گوٗنڈ احرام تہٕ عمرچ نیت کٔرتھ دڑاے
خانہ کعبہ کُن گاڑِ منٛز ے۔ وتہٕ وتہٕ وُچھ واریاہ مقامات مقدسہ۔ حرمِ پاکس منٛز
وأتی أٹھ بجے صبح تہ طواف عمرہ تہٕ صفا مروہ (سعی) مکمل کرنس لوٗگ گأنٹہٕ
ڈوڈا۔ داہ بجے صبح أسی ربہٕ سٕندِ فضلہٕ ستی عمرہ کٔرتھ فارغ۔ احرام کھوٗل ڈیرٕ
پیٹھہٕ تہٕ غسل کٔرتھ کوٗر آرام تِکیاز ووٚں أس حجچ تیأری۔ تنہٕ منہٕ لگی أتھی ستی۔
فلسفہ حج پران، بوزان تہ أندرُوٗن چھلان، چھوکان تہٕ اتھ ربہٕ سٕندِس
سعادتس قأبل پان بناوان یمیُک تمنا عمرِ عمران چھُ پٕرتھ کأنسہِ بندس
آسان۔ پوٗز کانہہ چھُ گوٗھان یہٕ شرٕ أندری ہتھ یمہِ عالمہٕ تہٕ کأنسہِ
واتناوان مقامس مگر کانہہ تہٕ نبتہٕ سوٗت موہنٛزی سٕندی پأٹھی روزان، کأنسہِ پننہِ
فضلہٕ تہٕ عنایتہٕ ستی مالامال کٔرتھ پٕرتھ کانٛہہ شوق بامل انان۔ شام سُپد تہ نمازِ
مغرب ادا کٔرتھ کوٗر طواف، تام ووت نمازِ عشاء نماز پٔرتھ دراے ڈیرس
کُن۔ وتہٕ وتہٕ رٕوٗدی دأیراوان رکنِ حج تہٕ باقی لوأزمات۔ صمس ووٗتھی
پننہِ وقتہٕ تہٕ وأتی کعبس منٛز حسبِ معموٗل تہجد تہٕ فجر پٔرتھ رٕوٗدی انتظارس۔ از
اوس ستم ذی الحج، دوہس رٕوٗدی عبادتن تہٕ ذکرٕ ستی پگہچ تیأری کران تہٕ
ہدایتن تہٕ حکمن تعمیل کرنٕکی گون بدٕ کڈان۔

☆☆☆

بابُ اِج

یتھ پایہِ بڈِس تہٕ عظمتہٕ وأِلس سائتس پژاران أسی تتھ ہیٚوتُن دوہ تہٕ ڈٕو رنز دیک وأتُن ۔ ازاوس ۷رذی اِج ۱۴۲۳ھ مطأبق ۹ فروری ۲۰۰۳ء ربہٕ ہِندی مہمان أسی ۸رذی اِجس استقبالس پژاران ۔ پرٛتھ طرفہٕ ووسہٕ دژ وسہ تہٕ شادمأنی ہِند ماحول ۔ درودیوار حرٕمکی وِسان، ربہٕ سُنْد ٹوٹھ شہراوس نافہٕ ژھٹان ۔ پرٛتھ طرفہٕ نوٗرٕ ئری ماحول لولہٕ والین گلی آلہٕ وان تہٕ ژینہٕ ون دِوان پکھ ۔ سُتہٕ مہِ ذی اِنج راتھ پایہٕ بڈٕ تہٕ باگہِ برٕژ یتھ منز بے قرأری تہٕ اضطراب صرف کل کرتہٕ کأٹلی پھولہِ گاش ۔ سون کاروان نیرِ ہے بطرفِ منیٰ ۔ راتس وُدی روٗ زِتھ ربس منگان رأژ ہُند اکھ اکھ ژیٚہہ أند رِم دگ موٚ دراوان ۔ دگ لوٚچ ، اضطرابچ تہٕ مژرٕچ، آش موللہِ کھوتہٕ موللہِ انعامچ، ربہٕ ہِند لاثأنی سعادچ تہٕ جوٚرٕ روٗس عنایچ لولہِ للہٕ وان للہٕ وان اضطرابہٕ رِکس سوٚ درِس قرارانہٕ نچ کوٗشش کران ۔ یوٚز اضطراب تہٕ ولولہٕ رژِھہ کھوتہٕ رژِھہ زُوان تہٕ تتھ منقلہِ وُہناُوِتھ بژ بہہ ژھٹہٕ ناوان ۔ ذہنکی پرواجہِ واوکران تہٕ تتھ آشہِ تہٕ ودمیزِ وُپھ ناُوِتھ بےٚ قرأری زایُن دِوان ''زِج چھُ اسلامہٕ کبوٚ پانژو رُکنو منزٕ سہُ باگہِ بوٚ رُت تہٕ عظیم رُکُن یتھ منز ربن سُہ اکھ عظمتھ تہٕ حُرمت چھےٚ تھأوِمو یوسہٕ نہٕ بیٚیہٕ کُنہِ رُکنس منز چھےٚ ۔ یہٕ سعادت

چھےٚ تِمن عنایتن عبادتن تہٕ رحمتن ہُند میٚول۔ یتھ منٛز جسمأنی، مأ لی تہٕ قلبی عبادٕژ
رلہٕ چھےٚ تہٕ یہے اُڈرن چھےٚ بنٛدس ترٛپاوان تہٕ چھوٚ چھہٕ کتھرٕ کرناوان۔" امہٕ
سعادتچ کس اُکس بنٛدس چھُنہٕ تمنا۔ پٔژتھ کانٛہہ ربہٕ سُنٛد ٹوٹھ یہٕ آش تھأوِتھ
ربس منگان یہٕ سعادت کرتم نصیبس۔ ووں یس یوٚ ژھُن تس کأژاہ ترٛپ تہٕ
ترٛلیش آسہٕ۔ سُتہٕ تمہٕ وِزٕ یٚلہٕ کیٛژون گربن ہُند وقفہٕ آسہٕ۔ یٚتہٕ وأنسن ہُند
انتظارتہٕ کشمکش پتہٕ ؤری واد، موکلتھ دوہن ہنٛز گرٛنٛد تہٕ پتوگأنٹن تہٕ ژِہن ہنٛز
تأر۔ اندازٕ کرِو کُس انقلاب آسہِ تمہٕ وِزٕ یٚلہٕ رأژ پہرٕچ دیٛری روزٕ تہٕ
بس۔!! زانہٕ سہٕ یُس ربِ کایناتن امہٕ حُرمتہٕ والہٕ فریضہٕ خأطرٕ قبول کوٚرتہٕ
گوٚرُن یور۔ اُتھی داتھرِس پھیٚر دِوان تہٕ دأ یراوان ووت تہجّدُک وق تہٕ
دراس حرمِ پاک کُن دوان تہٕ دوران۔ شعیب عامر چرٛالیہٕ وسأنی ترٛاوِم حرمِ
پاکس کُن نظر یٚتہٕ نوٗرٕ مشالہٕ وُچھم ژھٹہٕ ماران تہٕ حُرمتہٕ وأ لِس گرس، مأرٕ
منٛزرس تہٕ بجرس آے تہٕ پاے بخشان۔ حرمکۍ مینار شیٚچھ باوان تہٕ زنتہٕ ونان
"سہٕ وق ووتے ییمیُک وأنسن انتظار اوسے!! یوسہٕ آش کوچھہِ للہٕ وِتھ
ساسہٕ یوٚ دمپلہٕ سفر کوٚڈُتھ۔ یتھ عظمتہٕ واجنہٕ رحمٕو وومیدوار گوھنہٕ خأطرٕ، پکھ،
پکھتہٕ دارہلم تہٕ گوھ مالامال۔"

حرمِ پاکس اندرأژِتھ آم زن برٛم پٔژتھ اندٕ نوٗرأنی عالم۔ لولہٕ والین
ہُند بے قرار سمندر گرٛزٕ لیہٕ ماران تہٕ زن بٔگہٕ کران ملرٕ وو تھان تہٕ اکھا کھ ملرٕ ژینہٕ
ون دِوان تہٕ چِچ قدرو منزلت باوان بجرتہٕ عظمت دأ یراوان۔ پٔژتھ انٛدٕ گنٕے

آلو...... ”لبیكَ اللّٰھُمَ لبیكَ ساۄرِ ے خۆ دی وِستھ پیٚوان۔ پننہِ غلامی ہُنٛد تصوٗر اَنٛدری طلوطم ژلان، آلو ربہٕ سُنٛد، تہٕ اَسی حاضر، تَمی سٕنٛزِ بارگاہِ تل۔ امہِ کھوتہٕ خوش قسمتی کتھ ونو۔ تہجد پیٚو رتہٕ فجرُک اوس انتظار۔ سحر پھۆل تہٕ پڑتھ طرفہٕ لبیہِ واوِ رینگہٕ شیٚچھ باونہِ۔ ”صبح صادق سپُد“۔ رحمتٕک سمندر لۆگ رژھہِ پتہٕ رژِھہ گرزنہِ، گرٛزن وُزِنو واحساس تہٕ فجر نمازٕ ئِج۔ سمندر گوزنتہٕ رٕہتھ، ٹھٕہر او لگنس ستی گیہ فجر نمازِ ادا۔ پتہٕ متہٕ پرٛ ژھی تو گس رمبہٕ وُن تہٕ لۆبہٕ وُن منظر آو بارسس، دوان تہٕ دوران وٲتی ڈیرس پٮ۪ٹھ، یہِ اوس ۸/ذج لٕج صُبحِچہٕ شےٚ بجے پرٛتھ انٛدِ نۆرِ وُزملہٕ گاہ ژھٹان آفتابن ہیٚوٚت پٔنُن نۆر باگرُن۔ سو وِزواٴ ژیوسہٕ رحمتو، نواٴزِ شوتہٕ عنایتوٕ ستی جُرِتھ تہٕ بُرتھ چھےٚ۔ پرٛتھ کانٛہہ لولہٕ وول شو دِمنہٕ تہٕ پزِ ذہنہٕ تیاٴری منٛز مصروٗف ۔ ربہٕ سٕنٛدِ فضلہٕ اَسہِ نیت حجِ تمتع ہِچ یمہٕ کنی احرام اوسُم عُمرہ وِزی کھولُمت۔ ووٚں ووت وَق نۆرُک، رحمتٕک۔ شوژِ شانہِ گۆنٛڈُم احرام، ڈاے وٲلم تہٕ ڈاے گٔنٛڈِم، کلہٕ پیٚٹھی احرامہٕ پٔٹ ترٛاٴوِتھ پرِم زِ رکعاژ نمازِ نیت، سلام پھِرنس ستی تٕجم احرامہٕ پٔٹ کلہٕ پٮ۪ٹھہٕ، تہٕ گٔنٛڈِم ربس کُن گلی، ”اے خالق کائناتہٕ چانہِ رضا باپتھ چھس حج کرنٕک اِرادِ کران...... یہِ بناٴوی زِمیانہِ باپتھ سہل تہٕ آسان تہٕ حج مبروٗر گٔری زبم عطا۔ ”اَللّٰھُمَ اِنی اُرِیدُالحَجَ فیَسِرہُ لی وَتَقَبَلہُ مِنی“ تہٕ یکدم گو تلبیہہ ہُنٛد وِرُد شروٗع:

لَبیك اَللّٰھُمَ لَبیك لبیك لَا شَریكَ لَكَ لَبیك اِنَاالحَمدَ وَالنِعمۃَ لَكَ

وَلمُلكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔

حُکم چھُ تژ ییہِ پھِرِ پرُن تہٕ اتھ ستی کوٗر ریراد منی اکُن نیر نُک۔ معلمہٕ ہٕندی خادِم لگی گاڈبن کُن پکناونہِ، عاشقن ہنٛد سٲلاب تہٕ پرتھ انٛدٕ تلبیہہٕ ہٕک گرٛز۔ شوٗ دتہٕ سفید نوٗر ہٕری سمندر حرمِ پاکہٕ پیٹھہٕ منیٰ کُن روان دوان۔ پرتھ انٛدٕ فرزندان توحیدتس لایزالس لول بران تہٕ لولہٕ کرٛبکہٕ دِوان۔

''ٲسی چھِ حاضر۔ اے خدایہٕ کایناتہٕ بہٕ چھُس حاضر''۔ بسن منٛز ہٕرتھ سوارِ، آنٛتھہٕ ہٕسی پیدٕلی پکان، کرٛبکہٕ دوان تہٕ روبہٕ ہٕندی نغمہٕ گیوان۔ یپاری نظر پِلان تپاری شوقہٕ والین ہُنٛد گرٛز تہٕ شولہٕ مارٕ وُن وسہٕ وُن سمندر حرمِ پاکہٕ پیٹھہٕ منیٰ کُن دوان۔ تِمے ڈبکہٕ بڈٕی تہٕ باگہِ وان، قسمت وٲلی ییمو حضرت ابراہیم علیہ اصلوٰۃ والسلام ہٕندِس آلوس لبیک چھُ کوٗر مُت۔ تِمے خوش نصیب تہٕ ازلہٕ مقبوٗل یمن خداین عنایت تہٕ رفاقت لانہٕ ٲئی۔ یمن ربِ کایناتن ''میانہِ مہمانہٕ'' کرِتھ آلو دیُت تہٕ کرنوٗ وُن پننہِ حُرمتہٕ والہٕ گرِچ زیارت تہٕ حجہٕ باپتھ کرِن قبول۔ ازیتھ لولہٕ والین ہٕندِس ژھٹہٕ مارٕ وِنس سمندرس منٛز تِمے ازلہٕ بڈٕی ییمہ ہروزِتہٕ ہرگرِ فضلن تہٕ رحمتن منٛز شٲمل چھِ گوھان۔ یہٕ کینٛہہ شوٗ دِمنہٕ تہٕ پزٕ رایہٕ منگہِ تتھ اجابتھ بنان۔ ''ووٚں اگر کانٛہہ دوران سفر مرٛ دییمہٕ عالمہٕ گوٚھہ، تس روزِ تا قیامت حجہٕ کہِ نعمتُک ثواب واتان تہٕ روزِ پرتھ وٕری یہٕ ثوابس تہٕ رحمتس شٲمل سپدان۔'' امہٕ کھوتہٕ کوسہٕ نعمت چھِنے در دنیا۔ ییم خیالات چھِ یتھ عظیم سفرس میٹھر اوان تہٕ بندس وٕ لسنس انان۔ ٲتھی ہوشربا

حالس منز دژایہِ سأنی گاڑی مِنی گن تہٕ صرف أڈِس گائٹس منز وأتی مِنی۔ أز ییک مِنی تہٕ اوترُک مِنی۔فرقِ فرق۔ازشولہٕ وُن تہٕ لۄبہٕ وُن خمن ہُنٛد شہر،عالیشان خمہٕ۔ییتہِ پڑتھ کانہہ آرام تہٕ اسأیشہِ ہُنٛد سامانہٕ میسر۔رنگہٕ رنگہٕ رحمتہٕ کِس شہرس پأراوگرِتھ پڑتھ انٛدٕ خمے خمہٕ سفید، زگ تہٕ ناپدی نظرِ گژھان۔ییتہِ ووٚل سون قیام برابر پانژن دوہن روزِ۔خمس اندر أژِتھ تژووکم کاسہٕ ستی تلمُت سامانہٕ۔نمبر گن دژاے،اورٕ یور دِژ نظراتہٕ باسیام پنن خمہٕ مسجد خیفہٕ نِشہِ کہے دۄر۔ہم سفرن ووٚنُم مسجدِ خیفس گن وُچھو کپأری چھےٚ وتھ۔امہِ وِزِ آونہٕ پۄرٕ آغ باغے تہٕ خمہٕ راونہٕ کِہ اندیشہِ پۄ رنمازِظہر جماتھ خمہٕ ہسے منز۔نمازِ عصرس تام رۄدی خمہٕ ہسے منز ذکرواذ کارٕ نے ستی آورِی،پتہٕ دژاے نبر گن۔لین نمبر تھووُم ژبتبس تہٕ دژاس بروٚنٛہہ گن برٛونٛہہ گن یوٚتام جمراتس نکھہٕ ووٚتُس تہٕ کھوورِ طرفہٕ أس مسجد خیف۔پنٛنی زٕ ہمسفر أسم ستی۔نمازِ مغربس أس وُنہِ سُل تہٕ لۄگُس یمن امہ مسجد پاٹھٕ کنٛہ عظمتھ وننہٕ۔یمو یام اہمیت تہٕ بجربۄ زیم گے بےٚ قرار تہٕ رۄدی مےٚ برژ وٚنٛہہ برژ وٚنٛہہ پکان یوٚتام مسجد پاکس اندر ژاے تہٕ برژ وٚنٛھی مِس صفس منز ژٹ جاے۔تِکیاز،وُنہِ أسنہٕ سُل آسنہٕ کِنی برٕ بارَے۔بہٕ لۄگُس اورادِ فتحیہ پرٕنہِ تہٕ تام وأژ نماز۔نمازِ خاطرٕ أیج صف بنٛدی تہٕ نمازِ مغرب اداگرِتھ دژاے پنہٕ نِس خمس گن۔پڑتھ طرفہٕ لگہٕ عرساتھا أڈی اور تہٕ أڈی یور پکان۔لین نمبر ونہِ کڈِتھ رۄدی خمس گن پکان پڑتھ انٛدٕ ذِکرن ہُنٛد مۄدُرتہٕ مۄٹھ سوز۔شامہٕ رٕنہِ ملربو ملربو لولہٕ والین مس پلہٕ

ناوان تہٕ شیہلہِ شاۂمکی شفق رُمس رُمس تراوتھ بخشان ۔ زوٗن تہٕ تارک اُچھ ناٹہٕ کران تہٕ دعوت دِوان ہٕرس وقوفس منز روز نُک ۔ پرٛتھ طرفہٕ لولہِ والین ہُند سالاب ۔ اَسی رٕوٗدی پکان تہٕ اکہِ وتہِ نیران تہٕ بیٚیس وتہِ کُن دِوان ہٕمک نِشانے روو ۔ ہناأ رٕکس ڈٕکبرِ پیٹھ واُتتھ پیٚیہ تتھ زاٹھس پولس پیٹھ نظر یتھ 8/2 لیکھِتھ اوس تہٕ یکدم روٹ پہٕے سبز رتہٕ بڈٕ مُشکلی سان واُتی پنہٕ نِس خٕمس منز ۔ ہنا دیٚت دم تہٕ دم سٕنباٗلتھ لگی پانہٕ واُنی وقوف مِنیٚ ہس متعلق کتھہٕ کرنہِ ۔ برابر تیٚتس کالس یوٗ تام ہٕخمو منزٕ نماز عشاہچ اذان گیہ تہٕ لاُج تیاٗری کرٕنی نمازِ ہنز ۔ پرٛتھ کُنہِ ہٕخمس منز اَیہٕ جماتھ نماز ۔ نماز پرٛتھ دڑاے ہنا نبر کُن تہٕ معلمہِ ہنٛدِ کنٹینہٕ پیٹھہٕ کوٗر کم زیادٕ کھسن چینہاتہٕ پیٹھہٕ چھو چایہ کیا ۔ وارِیاہ جماتھ سمیہٕ تہٕ کوٗر صحیح نبر کُن کرٕ ہو چکراتہٕ سارِوے تھاُوی وتہِ وتہِ پنٕ پنٕہِ آیہٕ نِشانہٕ ، اَسی رٕوٗدی پکان تہٕ چرٛایہِ کھسان بُتھہِ آوٕ چھنہٕ انٛدٕ قوربان گاہ تہٕ کھوورِ انٛدٕ مسجد خیف ، یِیٚلہٕ تالہِ پیٹھ واُتی تہٕ تراٗوی ژٕو پاسے نظرا ۔ سہٕ خوشوٗن تہٕ لوٗیہٕ وُن نظارٕ ۔ لولہِ والین ہُند ژھٹہٕ مارٕ وُن سمندر پرٛتھ انٛدٕ گرٛایہِ ماران ۔ بالہٕ تھنگیٚنِ ہٕخمن تہٕ کوچن منز پرٛاوتراُوِتھ رب کاینا تس کُن دست بدعا ۔ پرٛتھ انٛدٕ نوٗرٕ ہٕری فضا زرس زرس مُشکاوان تہٕ ہن ہن گاشراوان ۔ بجلی گاشن اتھ رحمتہٕ رٕکس ماحولس سٕہ ماٗری منزٕ بخشُمت ییمہٕ کٕنی یہ باگہِ وان تہٕ نوٗرٕ بوٗ رُت سمندر بر جوش ۔ یتھ عاشقن چھو کن مہلامہٕ تہٕ دوکھن دواچھُ کران باسان بالہٕ تھنگیو پیٹھی لولہِ واٗلی سفید رنگہٕ ڈاے گنٛڈتھ تہٕ ڈاے وُلتھ سہٕ منظر ہاوان ییٚچ

منظر کشی لفظن منز ہیکہٕ نہٕ سپدِ تھ۔ ساریٖ رحمتس وومیدوار گوہنچ آش لولہ للہٕ وان۔ نۆرٕ ئیری آسمان زۆن تہٕ تارکھ تہٕ منیٚ پکو گلوٗ گڈ تہ ذرزرات ربہٕ ہشد بن مہمانن واوجہٕ واو کرِتھ استقبال کران۔ وزِھہ وانجہٕ سورے آیتن تھاوِتھ وقوف کرناوان۔ اتھ رحمتہٕ کس ماحولس سہ لذتھ تہ لطافت یُس وجوٗدِ چ ہن ہن میٹھر اوتھ دِلہٕ دُبرایہٕ سہ رفتار بخشان۔ یتھ منز تازگی تہٕ فرحت چھ ژینان۔ شہُل تہٕ مدٕ موٗت واو تمہٕ شیچھہٕ باوان۔ تم رنگ وُچھناوان یمن ہُند تمنا وانسن چھُ نیٚ ناوان رۆ دمت ۔اتھ رمبہٕ وِنس تہ عظمتہٕ والس ساتس وومیدوار گوھن وول کیا آسہٕ محسوس کران۔ سہ زانہٕ سے لیس یہ رُت ساتھ باگہٕ ییہٕ۔ اتھی حالس منز پرِ گوٗھتھ پھیری واپس خمس کُن تہٕ ہنا آرام کرِتھ کوٗر تہجد اداتہٕ فجرس رۆ دی انتظار کران۔ لۆبہٕ وِنس تہٕ شۆبہٕ وِنس خمن ہندِس شہرس منز وُنی کنبس پرٕتھ انِدٕ تلبیہہٕ ہک وِرُد، ذکرن ہُند مُدرتہ میٚوٹھ دِلس سنہٕ دُن سوز وجودس عجیب حرارت بخشان۔ نمازِ فجر پرٕتھ اُس ووں بے قراری عرفات کُن نیرنچ۔

لارِ لارِ چھو چایہٕ پیالاتہٕ ہیو عرفات کُن نیرنچ سکھر کرٕنی۔ جبل شبیرس اُسی ساری مُدٕے گنڈِتھ۔ آفتابچہ نۆرٕ برٕ ژ پرٕ ولچہ جبلِ شبیرس موکھ پرٕنی راونہٕ۔ سورے گاہنو وآفتابہٕ زٕ ژوتہٕ لولہٕ تہٕ شوقہٕ ہیٚوت ووں عرفات کُن قدم ترٕاوُن۔ گاڈِ آسہٕ خمن نبرٕ کنہٕ پرٕاران۔ یۆ دوے راتھ کیٚت تہٕ مُعلمو حاجی گاڈ بن برٕتھ عرفات روانہ کرِی۔ امابۆ زاسہٕ مون نہٕ ہرگز راتھ کیٚت

نیرُن تکیٲزٕ یہٕ چھُ سنت نبی ﷺ ہس خلاف۔ توٚے وڑاے اُسی آفتاب چھپیہٕ۔ ازاوس ۹/ذی الحج ۱۴۲۳ھ بمطابق ۱۱فروری ۲۰۰۳ء تہٕ وڑاے برابر صُبحچہٕ اُٹھہِ بجہٕ۔ نسیمِ صبا اوس سارٮ۪ے مُشکاوان۔ پژتھ طرفہٕ اُسی ربہٕ سٕندی مہمان وسان تہٕ تمی سُند شُکرانہٕ بجاانان۔ تلبیہٕ ہُند گرز اوس سارٮ۪ے وادی وجدس اَنتھ بدٕلے فضاہٕ پاہِ کران۔ سأنی گاڈی درایہٕ صنب کُنی پارِ لوٕکٕٹی موٕکٕٹی پہاڑِ یم مسجد خیفس ہتی رلان چھِ۔ تلبیہٕ گرزتہٕ ذکرٕ اذکارن ہُند وِرداوس سارٮ۪ے اسناوان تہٕ وولسنس انان،۔ وأنجہٕ ہٕندی پر اُسی شیہلان، ذہنس سوتراوتھ بخشان یتھ منٛز رنگہٕ رنگہٕ سپری تہٕ تسلی چھُ باسان۔ وجوٗد اکھا اکھا انگ تروتازٕ گژھتھ دُعاہن تہٕ ذکرن منٛز محو۔ گاڈی چھے عرفات کُن دوان۔ رُمس رُمس چھُم عرفاتک بجرتہٕ عظمتھ گوڈے شرٕ پتھ زن گومت۔ یہٕ اوسُس بے قرأری سان اور یوروچھان تام گیم کنن آواز، ؤچھن کُن دِژم نظر مسجد نمرہ تہٕ کھوورٕ کُنی جبلِ رحمت نظرِ یوان۔ اتھہٕ تلِم تھوٚد تہٕ رب الکریمس کوٚرم التجا:

"اَللّٰھُمَ اِلَیکَ تَوَجھتُ وَعَلَیكَ تَوَکلتُ وَوَجْھِكَ اَرَدتُ ۔ اَللّٰھُم اغفرلی وَتُب عَلَیَ وَاَعطِنی سُؤلی اَلخَیرُحَیثُ تَوَجھتُ سُبحَانَ اللّٰہِ وَالحَمْدُلِلّٰہِ لَا الاالله وَاللّٰہُ اَکبر۔"

"پروردگارِ عالمینہٕ یہٕ چھُس محض چانہٕ رضاتہٕ خوشنوٗدی خاطرٕ چانٮ۪س دربارس منٛز عرضی تراوان۔ ژٕ ے چھُکھ میٲنی دادرس کرتم مغفرت۔ کرتم دِلُک مُراد

پوٚر۔ پزٕتھ رنگہٕ کرتم خیر و برکتس وومیدوار۔" پزٕتھ طرفہٕ تلبیہہٕ ہُند گُنٕے گرٕز۔
وقت اوس قریباً ساڑٕ نو بجے صبح۔ ییلہٕ سأنی گاڑی میدانِ عرفاتس منٛز تتھ جایہٕ
ٹھہر ییہٕ ییٚتہٕ نسن اسہٕ خمہٕ اوس گاڑِ منٛز وسأنی ژایم زنگن تھارتہٕ سأرٕ سے
وجوٗدس ووٗتھم وُترِ بٹیل۔ ذہنس منٛز ووتلیہ تم نقشہٕ ییمن منٛز ییمہ جایہٕ پاکی
بجرتہٕ حُرمت ٹاکارٕ درٕژھی چھِ یوان۔ اکھ اکھ ذرٕ ییتیک پایہٕ بوٚڈتہٕ تأرٕیخی
لحاظہٕ پننٕ عظمت تھاوان۔

میدانِ عرفات!!! انٛد وٕنٛدٕ تزٕ اُوم نظرا پگہُک میدانِ محشر! تہٕ ازیُس ییٚتہٕ یتھ
پایہٕ بڈٕس تہٕ عظیم دوہس پیٹھ چھُ پران "لبیکَ اَللّٰھُمَ لبیک ......" سہ کوتاہ
خوش نصیب چھُ ربن تھٕرٕ مُت سہ کوتاہ ازلہٕ مقبوٗل ہیکہٕ اُستھ۔ اُزٕیک شانہٕ
بوٚڈتہٕ پایہٕ بوٚڈ دوہ تمن ڈبکہٕ بڈٕ بن تہٕ لولہٕ والین ہندِ خأطرٕ رحمتُک تہٕ مغفرتُک
باعث ییمو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہنٛدس آلوس لبیک چھُ کوٗرمُت تہٕ
ربِ کایناتن ییمن پننہٕ گرٕچ زیارت عطا کٔر۔ پننٕ مہمان بناوِتھ گٔرِن تتھ رحمتس
وومیدوار ییمہِ عارِ غور پزٕتھ کأنسہٕ تمی ہنٛدِس بندس چھُ آسان ازرب الجلیل
برجوش ییتھ پنہٕ نبن ژأرِ متمن تہٕ گأری متمن خوش نصیبن اورٕ آلو دِوان
......"میانہٕ مہمانہٕ تہٕ میانہٕ ٹاٹھہِ گٔرِتھ ون کیا گوھی؟ ون کیٛہہ چھےٚ کمی؟ ون
کُس آرزو چھےٚ؟" یہ منگہٕ تتھ چھےٚ انشاء اللہ قبوٗلیتُک مُہر حأصل۔ پگاہ!! ییلہٕ
ییتھ جایہٕ محشرُن مأدان آسہٕ تہٕ بندٕ بحیثیت اکھ مُلزم، پزاران کرِوتھہٕ نامہ
اعمالن ہنٛز فایل، دفتر مسجد نمرہ سارِنے عملن لگہٕ حساب۔ تمہٕ وِزِ اگر کھوتہٕ

کھوڈتہٕ کھنو، رُم والن آویزان روٗزِتھ مغفرت منگو حاصل نہٕ تمہٕ وِزِ کہنہٕ۔ پوٗز اُزیک دوہ پیٚتھی میدانِ محشرس منٛز فیصلن تہٕ کرمن، رحمتن تہٕ مغفرتن ہنٛدِ باگرئنک دوہ۔ پرٛتھ کانٛہہ ہلم دأرِتھ۔ باامید! یہٕ زأنِتھ "ازمےٚ یأری بلِم بہٕ آش ہیتھ آس چون دربارا اے کریم۔" خمس کُن چھم نہٕ قدمےٚ ووتھان سورےٚ حال چھم اُچھن ڈیشمانہٕ گیر بچہٕ کران۔ اُزی کہٕ دوہک بجر تہٕ عظمتھ! "وقوف عرفات"۔ شانہٕ بوٚڈ تہٕ پایہٕ بوٚڈ ساتھ تہٕ یوسہٕ سعادت پروردگارِ رحمانن باگہ اُنم تمیک رُکنِ عظیم۔ ییٚمی کہٕ ہکو وُنتھ زِ امہٕ بغأر چھنہٕ حجٕک فریضہٕ مکمل۔ سأرِسے پانس وُزِہم تھرِ تھر۔ پانس سٟتھ تہٕ ربہٕ سٕنٛزِ عنایٕو سام ہیتھ آم ہوش ہناڈنجہٕ تہٕ ظون پیوم پانس تہٕ یکدم ژاس خمس اندر۔ ژورو طرفو نظر ییلہٕ، لچھہِ بدی خمہٕ، سایہٕ دار کُلی لوٕکٹی کیاہ بڈی موسم تہٕ ہنا خوشگور، اوٚند پوٚک تہٕ سبٕٹھاپُر کشش، پرٛتھ اندِ تلبیہٕ گرٛز۔ کُلی کُٹی، زمین تہٕ آسمان، کوہ بیابان زن صرف پران......

"سُبحَانَ اللّٰه وَالحمدُ لِلّٰہ وَلَا اِلٰہَ اِلاَّاللّٰہ وَاللّٰہُ اکبر"

پنٛژ ستی باج ہیتھ کوٚرتمی سُند ناو ہیتھ شروٗعات تتھ رحمتس تہٕ برکتس وومیدوار گوھنک تیٚچ بشارت گوڈےٚ چھےٚ دِنہٕ آمٕژ۔ نظر تراوم بُتھہِ ہنا چھنہ اندِ مسجد نمرہ، نوٗرِ سادی تہٕ گاہ ژھٹان۔ لولہٕ والین تہٕ شوقہٕ والین دعوت دِوان تہٕ یاد پاوان اُزِ کہٕ دوہک بجر تہٕ عظمت۔ ڈاےٚ وُلتھ تہٕ ڈاے گنٛڈِتھ ربہٕ سٕنٛدی ٹاٹھی دوان تہٕ دوران شوقہٕ تہٕ ذوقہٕ سان۔ عرفاتکی حدوٗ دونہٕ کڈِتھ، کینٛہہ

پڑاوتڑ اوان تہٕ کیٖنہہ بڑٕ وٕنہہ بڑٕ وٕنہہ پکان ۔ سأرے وٕثِھ وأنجہٕ تلبیہہ تہٕ درۄدِ اذکار پران ۔ اوٚنٛد پوٚک وۄ لسنس زن آمُت ۔ رحمتکی ، مغفرتکی تہٕ فضلکی درواز چھہِ از ربِ کایناتن ؤتھی تھأوی متی ۔ بے تسلی پانس تہٕ چھم باسان زکتھ تام وومیدوار گٔژھتھ چھم رُم رُم شہلان تہٕ اَنگ انگ ژھانٛژھنان زن ۔ پژتھ طرفہٕ رۄح پرور فضا دریٖڑٕ تھی یوان ۔ زنتہٕ سأرِ ے کاینات ژٕ ستھ آمِو ۔ حأضر وناظر رب العزتس عجز وانکسأری کران ۔ نِدامتکی دٕ ریاو شولہٕ ماران ۔ یپأری وُچھوتپأری گُنٕے ہُے ۔ اَچھو کِنی خوٗنِ باران ہاران ۔ سأری دست بدعا ، روٗبِ کایناتس منٛگان ، بڑٕ ژھان ، تہٕ کانٛہہ بڑٕ ژھان بڑٕ ژھان شرٕ وکنِن اژان ۔ یۄ دوٗے یہٕ حالت اُس نہٕ سارِنے حأضرن ہنز ۔ یوٗزکیٖنہہ اُسی پنہٕ نِنِ حالن منز غرق باسان ۔ وۄں لیس یمن گربن تہٕ ژِھنِن تہٕ ساتن ہنز عظمتھ رُمس رُمس شرٕ پیمو اُس ۔ تہنٛدِ اَش وانہٕ گٔژھ پٔزی پأٹھی دوزخن نار ژھبتہٕ ۔ کیٛاونہٕ !! کیٛا سۄرتہٕ کیٛا پوپلہٕ ؟ تہٕ زانہٕ سُے تیمی سنز آش تہٕ کرم ہرونٛزِ شأمل حال رٕوٗ زِتھ پکان رٕوٗ دُس ۔ پتھ گٔن تراٗوم نظر تہٕ ہنا کھوٗ ور گٔن پھیرِتھ آم جبلِ رحمت نظرِ ، ژھٹہٕ مارٕ وٗن گاشر مُنار ، شولان ، نورٕ سٔری تھوٗنگ زنتہٕ پتھ کاٹکی حال باوان ۔ تِم حال یتھ منز سوٗرے شرٕ پتھ تہٕ گوٚ پتھ چھُ ۔ تمہٕ رمبہٕ وِنی خاب وۄتلان ۔ یتھ منز زندہٕ روز نکی نُسخہٕ تہٕ مُرِتھ رُت مرتبہٕ باگہٕ ییٚنٛ ٹاکارٕ ثِبنہٕ وَنہٕ چھِنے باسان ۔ حجۃ الوداع ہُک سُہ ملیہٕ نازتہٕ پایہٕ یۄ ڈ تصوٗر یکدم یادٕ دٕ ترِس دۄنی دِوان ۔

''یِلہٕ نبی برحق ﷺ مواتھ عظیم موقعس پیٹھ اُتھی جبلِ رحمتس ستی رۆزِتھ اَکس تُھچس ﺗہٕ ژۆہن ساسن جاں نثار صحابن خطاب فرمووتہٕ آفتاب ڈلنس ستی کوٗرکھ قصویٰ ناوِچ ووٗنٹھی انہٕ نک حکم ۔ یس پیٹھ سوار سپدِتھ تمۆ سہٕ آخری خطبہٕ فرموو ییتھ منز دینِ اسلام تہٕ انسانیتکی ساری اصول چھےٚ بیان کرنہٕ آمتی ۔ اتھ نسخہ کیمیا ہس منز چھ صرف توحید، ہدایت، اخوت ۔غرض اکھ اکھ اچھر یُس سانہٕ خاطرٕ بہترین ضابطہ حیات چھُ ۔ تہٕ فرموٗکھ حاضرینن کُن ۔ ''شاید رۆزِ یُس امانت (دین) مےٚ تِمس اوس سہٕ کوٗرمےٚ حوالہ تہٕ رسالتک حق وولُم شانہٕ مبارکو پیٹھٕ'' حاضروکوٗر اقرار تہٕ یہٕ بوٗزِتھ تُل نبی برحقؐ موشہادژ ہنز انگشت مبارک آسمانس کُن تہٕ حاضرن کُن اشارٕ کرتھ فرموٗکھ ترٛییہِ پھِرِ ''رب العزتہٕ گواہ رۆزِ و! رب العزتہٕ گواہ رۆزِ و! رب العزتہٕ گواہ رۆزِ و!'' اچھرس اچھرس تہٕ آلیس آلیس منز چھُ تہٕ سورے وبوٗھناونہٕ آمت یُس سانہٕ خاطرٕ یوت نہٕ کینژہہ بلکہٕ پتھ کالہٕ، از کالہٕ تہٕ بڑوٗنہہ کالہ خاطرٕ راہِ ہدایت آسنس ستی ستی پرٛتھ مالس تہٕ مرحلس پیٹھ وتہ ہاوٗک چھُ رۆ دمُت تہٕ چھُ تہٕ روزِتہٕ ۔

یمہٕ سارے بجرٕ کرتہٕ عظمتکی تصوٗر ذہنس منز وتلاٗنی چھُ وجوٗد کارنہٕ یوان ۔ نظرن چھ ژلان ٹھٲری، وونِدس منز چھُ اکھ خوف وُزان تہٕ دماغس چھےٚ اکھ عجیب کیفیت آوٹان ۔ انگ انگ چھُ نٹان تہٕ رُم رُم چھُ ندامتہٕ کِس سوٗدرس کوٗم کران تہٕ دام دِتھ مدٕ والان ۔ انگ انگ تہٕ ہَن ہَن چھِ باکہٕ

ژھٹان، تہٕ خدایس منگان ......"یا مالک الملک اتھہٕ رٲٹ کرٕم، حفاظت تہٕ
عنایت تھاوُم شامِلِ حال، رہبری تہٕ رہنمٲیی کری زبم، کانٛسہٕ آویزٕ تھاوی زبم
نہٕ، بیہ چھِ رحمتن تہٕ عنایتن گری زبم امیدوار، بیہ کیاہ تہٕ گنٛزری زبم تہٕ تکو
زبم تہٕ پنہٕ نبن ٹاٹھن ستی - یتہٕ مےٚ کنہٕ غفلت گٔوژھہ یا کانٛہہ اغیار وتہٕ ڈالہٕ،
راچھ کری زبم - یمن گربن تہٕ ساتن دی زبم رحمتک، مغفرتک، ہدایتک تہٕ
عنایتک بہار تہٕ جہار - اچھو کنی کیا لوگ وسنہٕ مےٚ چھنہٕ خبر - وونہٕ کیا لوگ
سرنہٕ! پۆز انگ لوگ بز ژھنہٕ تہٕ اکھ اکھ شہہ لوگ تمی سندِ بجرکی تہٕ
عظمتکی نغمہٕ گوہنہٕ - وٕتھن پیٹھ ......"

"اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا نَسْئَلُكَ مِنْهُ نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ ط
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا السْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَ اَنْتَ
الْمُسْتَعَانُ وَعَلَیْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ۔"

سورے وۄنۍ دعا رقہٕ سری، تانس تانس تھرتھریہٕ زانتھ ربہ سندس دربارس
منز واتنھ گو ژھ نہٕ ہیوٚ ریوٚن گوٚھن پتہ لونہٕ انسان کھنٛڈ ہارتہٕ، اَزِ کہ دوہہٕ
چھُ اللہ تبارک وتعالیٰ یتھ پایہ بڈِس تہٕ عظمتہٕ والِس مادانس رحمتہٕ کیوٚ دریاوو
ستی ژھٹھ کڈان، پڑتھ انہٕ رحمتے رحمت، پۆز تمی سندِ خاطرٕ یُس سودلہٕ تہٕ جگرٕ
چوتار وستی منگہٕ منگ تگہٕ کرنی، ربِ کائنات چھُ ژھانڈان بہانہٕ رحمتہٕ کس
دریاوس میدانِ عرفاتس کن گول پھرنس - توے چھم یہ دگ اندری وونٛدس
کوٚران تہٕ رٕمس رٕمس تیلان - منگن گو ژھم تگن، عجز وزانکساری، آہ و

زٲری، بڑٕ ژھنس تہٕ مدٕ وسنس گوٚژھم شرفِ قبوٗلیت عطا کرُن ......

"اَسُتغفِرُاللّٰہَ الَّذِیُ لَا اِلٰہَ اِلَا ھُوَالحَیِ القَیُوُمَ وَاَ تُوُبُ اِلَیِہِ۔"

یوٚزآش چھم یہِ کیٚنژھایہٕ منگو انشاء اللہ تتھ چھےٚ قبولیت ...... یہےٚ آش لولہِ للہٕ وان چھم راے گنان۔ یتھی دوہ، یتھی ساتھ گوٚھی بار بار نصیبس آئنی۔ خبر رِکتھہٕ آورب جلیلس مےٚ گُناہ گارس، نابکارس تہٕ عاٲب دارس پتھ عار تہٕ کوٚرنس یتھ رحمتس ووٚمیدوٲر۔ کرورٕ بدی، لچھہِ بدی تہٕ ساسہٕ بدی مسلمان آسن تمہ تہِ ییمن یہ ارمان اَندری آسہِ روٗ دمُت تہٕ آسن ییمہِ دنیا گاٲمتی۔ وون کوتاہ پزٕ اسہِ تمُس لایزالہِ سُند شکرانہٕ کرُن ییمی یہ چھ نعمت عطا کٔر۔ پروردگارِ کریم کرِن پزتھ کانٛسہِ مسلمانس یہ سعادت نصیبس۔ ووں کاژاہ قدر چھےٚ اَکس اَکس ژِہس تہٕ اَکس اَکس بڑٕ ندِس کرٕنی۔ کھسہٕ وُن تہٕ وسہٕ وُن شہہ صرف ذکرِ الٰہی تہٕ شکرانکی کلمات پران۔ سنان سنان گوس تہٕ وقوفِ عرفاتک بجرتہٕ عظمتھ اوسُس اَندری وبوٚھناوان۔ مےٚ ووٚتھ جیرتہٕ دژاس رٕحمہٕ نبر۔ اللہ تعالیٰ سُند فضل اوسُم شاٲمل حال توٚے نیران نیرانٔی پیٛہ مےٚ اَڈجُرہب کھنڈ دوٗ رنظراَکس جمانژُکن۔ ییم وُچھِم تمہِ آیہ بڑٕ ژھان تہٕ عجز وانکساری ہندِس سمندرس منز تمہِ آیہ پرٕ گُوھتھ ربِ کاینانس منگہٕ منگ کران۔ زنتہٕ سورُے اوس لرزان۔ یہ وُچھتھ آیہ مےٚ اَچھ موٗرنہٕ پزتھ طرفہٕ باسیام وژھر کُنہٕ نہٕ دُکنیارتہٕ نہٕ دوٗ رہر باسان۔ وقوفک بجر گوم سرٕ! کمہٕ لولہٕ روہٕ سندی مہمان پنٛنِس تخلیق کارس منگہٕ منگ کران، یہوٗت بہ تمن

نزدیک واتان تیٔوت تیٔوت چھم وُنجہِ دگ ووتھان تہٕ انگس انگس ہسراے لگان۔ یہٕ لارنٛوس یمن ڈیکہٕ بڈبن تہٕ قدردانن گن۔ محفلہِ منز گوس شامِل ییتہِ مے اکھ رژھ تہٕ رٛودنہٕ پانس تام نوٛن ڈیکہٕ تاف سوٗرے وجود آم وولِستھ۔ اتھ تِلتھ تہٕ اُکی ہے زنگہِ پیٹھ ووڈنی روٗزتھ رودُس خالقِ کاینانس منگان:

''پروردگارِ عالمینہٕ کرتہٕ کُلِ عالمہٕ کین مسلمانن پننہٕ حفاظت، اسہٕ کرتہٕ ظُلمہٕ تہٕ جبرٕ کھو پنجوتلہٕ آزاد، میانین اسلافن، اہل وعیالس، انگن اُشناون، ھمسایَن، یارن دوستن کرتہٕ پننی یاری، کرُکھ مغفرت، رحمتس تہٕ حفاظتس کرُکھ وومیدوار، کرُکھ جج سعادت عطا۔''

ھنا آیم کہالت ہش تہٕ بیوٗٹھس پتھر، اُتھی ستی گو آلو۔ معلمہٕ ہشدِ طرفہٕ ووت دوٗپہرُک کھین، میتہِ روٗٹ اکھ لنچ پیک تہٕ فارِغ گوٗھتھ بنووٗم تازٕ وضوٗ تہٕ خشو وخضوع کوٗرُم تلبیہ تہٕ درود اذکار شروٗع، استغفار رُودُس کران، پرتھ اندٕ اُس رحمتے رحمت دزٛنیتھی یوان، اذان گیہ۔ صفہٕ بندی لٔج تہٕ کوٗر نمازِ ظہر ادا۔ تہٕ کینژٕ کالہ پتے نمازِ عصر۔ فارِغ گوٗھتھ رودُس روی قبلہٕ وقوفس ستی تیٔوت محو زِ نہ چھم پے یہ کیا چھس منگان تہٕ کیا چھس پران۔ رحمتہٕ ہِکس سمندرس منز رودُس وجوٗد غوطہٕ ناوان تہٕ چھو کناوان۔ ذِکرن ہُنْد وِرداوس منہٕ سوٗ درس گزکھانان تہٕ ظون اوس تمن عنایتن تہٕ رحمتن داٗ یراوان یمن ہنز ژینہٕ ون رب کاینانتن تہٕ ٹاٹھی رحمۃ للعالمین ﷺ سٕتھ عظیم دوہس

متعلق چھے دژمو۔ آش چھے رژرچ انشا اللہ توے کنی چھ سورے أندرون تہ پیرؤن وِسان تہ ربِ کاینات لوٹنٹ دأرتھ مغفرتُک خأراتھ منگان۔ وقوفہ کِس نؤر سأوی منظرس وئۄ رٹلان رؤدُم نہ پانس تام۔ اکِہ اندٕ نُن ڈبکہ تاپھ گُمہ ئری کران تہ وجۄدس کأرِتھ چھانہِ کڈان۔ دؤیمہِ طرفہ اوس محفلہ منز شوقہ تہ لولہ والین ہُند ذکرِ اذکارن تہ دعاہن ہُند سہ گرز ییمہِ کہ بژڑھ وِنہِ سوزٕ ستۍ مے پانس تہِ پے أس زِبہ کیا چھس کران؟ بہ کیا چھس منگان تہ کِتھ پأٹھی چھس عجز وانکسأری ہندس ڈرِیاوس منز گاہے ووتلان تہ گاہے یوڈان۔ صرف باسے یم احرامہِ پٹ أدرآب ہش۔ خدالیس منگان منگان اوسس منزی منہِ سۄ درس ڈُنگ دِتھ کیا ہتام ژھاران۔ ژھاران تہ گاران لۄگ یادٕ ووترِس وُتش ہئۆ تہ آم سہ حدیث مبارک یاد تیچ رواتِ حضرت جابر بن عبداللہؓ چھِ یتھ پأٹھی کران۔:

رسولِ رحمتﷺ موچھ فرموومُت ''یُس مسلمان عرفہ کہِ دوہہ زوالہ پتہ عرفاتہ کِس مأدانس منز قبلہ روروزِتھ اکہِ اکہِ ہتہ پھِرِ یہ وظیفہ پرِ۔

لا اِلہَ اِلَا اللہُ وَحدَہٗ لاشریكَ له لہُ المُلكُ وَلَہُ الحمدُ وَھُوَ علی کُل شیٔ قَدیر، ۱۰۰ / بار

(۲) قُل ھُواللہُ احد، ۱۰۰/ بار

(۳) درۄدِ ابراھیم اکہِ ہتہ پھِرِ پرِ۔ اللہ تعالیٰ وِنہِ فرشتن کُن میانو فرشتو!! یُس بنٛدٕ یہ وظیفہ چھُ پران أمِس کیا معاوضہ شۆبہِ۔ ییم میأنی ذکر، تسبیح و

تہلیل، تکبیر و تعظیم، تعریف تہٕ ثنا پر تہٕ میانِس رسول مقبول ﷺ من پٹھ درود سوزِ" اے میانو فرشتو گواہ روٗزِو اٗمِس بخش مےٚ تہٕ اٗمی سُند شفاعت کوٚرُم قبول۔ یہٕ دوے یہ تمام عرفاتس خاطرٕ شفاعت قبول کرِ تو تہٕ کرہن قبول"۔ (بحوالہ دُرِ منثور)

یہٕ گوس یکدم تھوٚدوٚ وتھتھ تہٕ اٗکی ہے زنگہٕ پٹھ قبلہٕ روٗرِ زتھ لوٚگس پُرنم چشمو یہٕ ذکر کران۔ تہٕ برابر اکہِ اکہِ ہتہٕ پھرٕ پٗرتھ آم ہنا قرار ہیوٗ تہٕ باکہٕ ژھٹان تہٕ نادلایان باسیام پان زن ژھریامُت تہٕ بوس ژھانٛپہ نیامُت ہیوٗ۔ اٗچھ کرِہم بند تہٕ روٗدُس پنہٕ نِس حالس منز وقوفِ عرفاتک بجرتہٕ عظمتھ دٲیراوان تہٕ رُمس رُمس منز شرٕ پراونچ کوشش کران۔

یام اٗچھ مُعٕراوہم تام لگم وانٹہٕ بڈکی۔ تِکیازِ افتابہٕ اوس وارٕ وارٕ وسان یون یون تہٕ دوہ اوس درِ لوٚگمُت۔ کُنی ودن باکھ ژٕجم نیرٕ تھ تہٕ اٗشس لٔج کُنی دار۔ وُٹھن پٹھ آم:

"میانہِ پالن ہارٕ...... پنہٕ تہٕ آسیا میانہِ نصیبہٕ یتھ باگہِ یوٚرُت تہٕ عظمتہٕ وول دوہ، یتھ گرِتہٕ ژٕہی یمن نہٕ کُنہٕ جورٕ ے چھُ کرتم پنٛنہٕ عنایتہٕ بار بار عطا......" اٗچھو کنی گوخوٚنہِ باران جٲری تہٕ دِلہٕ جانہٕ اوسُس تس لایزالس منگہٕ منگ کران۔ دوہ لوٚگ درِ سٲری ربہٕ سُندی مہمان اسمانس مُدٕ ے گنٛڈتھ بُتھِ ووشلان تہٕ ڈُتھ پھیشان باسان۔ یٔت یٔت گرٕ گرٕ گوھان تیٔوت تیٔوت سٲرکی ہے اٗندی پکھس وجد طٲری سپدان زنتہٕ کنہٕ والمہٕ گوھان

''میانہٕ ٹاٹھیا کیا گوھی؟'' بۄزٕ اُتھی تہٕ وُنی تٔمبلاوان! وچھُ ڈُک انگ انگ ذکر
کران تہٕ استغفار پران ۔ توبہٕ کران تہٕ وُنجہٕ ہٕندی پرٹاٹھس نبی ؐ یس درودٕ
سوزان ، سورُے ماُدانِ عرفات نافہٕ ژھٹان ۔ سو مُشکنی دار ذہنس سکون تہٕ
وونڈس قرار بخشان ، یۄہ پاُٹھی باس لگان زِ رو بن گری رحمتس تہٕ مغفرتس
وومیدوار۔ نظر یون کُن تہٕ روے قبلہٕ رؤ زِ تھ زار پارس منز محو۔ نظرٕ تُجم تھوٗد تہٕ
افتابہٕ وُچھم نکھ والنس تیار...... اضطراب گوہُران تہٕ بے قرأری تٔکنم اَندرٕ
طلوطم ، صرف ورِدِ زبان پاک ذاتٕ ہنز ذکر، دِل بۄزٕ ژھان تہٕ چشمہٕ خوٗنِ
باران ہاران تہٕ زبأنی پٹھ :'' اے ربِ کائناتہٕ حجِ مبرور گری زبم عطاتہٕ گوہُن
گری زبم عفوتہٕ عأبن پرد۔ دِیِنہٕ دنیا خأطر رژر کانچھان تہٕ پنہٕ نٕبن اسلافن
رِکو مغفرت منگان ۔ یارن دوستن، انگن اُشناون باپتھ رُت وندان ۔ اکھ
عجیب سماں تہٕ عجیبٕ کیفیت چھِ ووتلان یتہٕ ربن سارِنے خزانن زن ٹھان
تٕلمت ۔ تہٕ اکھا کھ ژیُہہ رحمتگ تہٕ مغفرتُک خأراتھ بأ گراوان ۔ سہ لۄیہٕ وُن
تہٕ رنبہٕ وُن منظر بارسس یِوان یتہِ باس چھُ لگان زنتہٕ گُس تام ٹوٹھ اسہِ نِش
جُدا گوھان۔ کوسہٕ تام مدٕ ماُژ گراسہِ نِش دؤران تہٕ یورٕ اُسی تھلہِ تھلہِ
وُچھان تہٕ اتھ مؤران باسان زن نہ ووں زِہنی سمکھہِ ۔ رُمس رُمس چھےٚ
جُدأیی ہنز دگ تیلان تہٕ وہہ گوھان وُستھ ۔ یۆز زبنۆ پٹھ صرف یہ
التجا'' پروردگارِ کریمایِیہٕ گری زِیتھ دوہ نصیبس ،یِیہِ گری زِ یتھ رحمتہٕ کِس تہٕ
مغفرتہٕ کِس سرزمینس پٹھ حاضر گوھنک شرف عطا......''

دوہ ہیۆتُن لوسُن تہٕ اضطراب لۆگ بڑنہِ۔ ندامتُک تہٕ انکساری ہُند سۆ دُر لۆگ أندری وأنج کوٗرنہِ۔ دوہ لۄس تہٕ وقوف ووت اند۔ پَتہ طرفہٕ وۄتھ کنے گرٛز...... لبیك اللهم لبیكَ ...... ذکرواذ کارن تہٕ درۄدن ہُند دِلس سنہٕ ڈُن سوزسوٕ کفیت ووتلاوان یتھ مزٕسہٕ میچھرتہٕ لطافت چھےٚ درٛینٹھ یِوان یُس انگس انگس چھُ میٹھراوان تہٕ منس رنزناوان۔ عرفاتُک عظمتہٕ وول ماٲدان ربہٕ سُندبن مہمانن آے تہٕ پاے کانٛچھان، لول بران تہٕ گُلی آلوان۔ شامکی شُفق پیٚن داتھُر وہران۔ خوشوٗن واوشامہٕ شفقن سہٕ طرح دِوان یِیتہٕ خدایہِ کاینات سُند زرزرچھُ شکرانہٕ کران باسان۔ عرفاتٕچ میٹھ مُدٕر تہٕ مُژھج میۆ، گُلی کٔڈ واو گرٛایوٕ ستی گلی آلِوتھ الوداع کران۔ مبارک کران تہٕ شاد روزنٕچ شیٚچھ باوان ربہٕ سندین ٹاٹھین ژہنہٕ وَن دِوان تہٕ یاد پاوان۔ "خوش قسمت أسِو یہِ رُت تہٕ پایہِ بۆڈ دوہ اوٚن نوٗ خداین باگہِ۔ یِیتہٕ ٹاٹھِ ؤنتھ دوٚہس ناداوسُو لایان تہٕ ونان اوسُو...... "منگِیو کیا چھو منگُن، یِیتہٕ چھوٚ قبولیتٕچ ضمانت"۔ پۆز منگُن گژھِ تگُن۔ اتھ دوٚہس گژھِ لول تگُن برُن۔ شوقہٕ تہٕ ذوقہٕ سان، خشوع تہٕ خضورۄ زِتھ أکِس أکِس گرِ تہٕ ژِہس قدٕر کرٕنی۔ دوہ لۄس پۄرپأٹھی تہٕ شامکی شفق لگی نوٗرٕ برٕتس آسمانس حُسنس برٕژر کرنہِ۔ پَتہ طرفہٕ ربِ کاینات سٕندی قبول گری ہتی ڈبکہٕ بڈی بےٚ قرأری تہٕ اضطرابس منٛزاتھ عظمتہٕ وأکِس ماٲدانس الوداع کران تہٕ مزدلفہ کُن نیرنٕچ سکھر کران۔

سون قافلہِ تہٕ دژاوپۆت نظر دِوان۔ نیران نیران اوس ڈُبڈُر لگان۔ پۆز ربہٕ

سُند حکم تہٕ حکمچ تعمیل ، ''وقوف مزدلفہ'' حد بندی انْد واتنس ہتۍ ہتی واتی بسہٕ
نزدیک تہٕ گُھٹی گاڈِ منز ۔ وڑا اے مزدلفہ کُن ، وتہٕ وتہٕ ٹریفک جام آسنہٕ سببہٕ لگۍ
قریباً ڈاے گانٹہٕ مقامس پیٹھ واتنس ۔ یِیلہٕ پیدل صرف اکھ گانٹہٕ کھوتہٕ کم
وقتُک سفراوس ۔ وتہٕ وتہٕ ژِھنٕ تہٕ کھوٚرٕ پیٹہٕ تہٕ بڈ وٚنہہ کُنے گرزٕ ، تلبیہہ ذکرو
اذکارتہٕ دعاہن ہُند ۔ سوٚرے ماحول مشک بار ۔ رحمتکۍ تہٕ نوٗرٕکۍ مُنارٕ گاہ ژھٹان
، فضاپُرنوٗر تہٕ پُر مسرت ۔ پرٚتھ انْدٕ شادمانی ، زرٕ زرٕ وِسان تہٕ ژھالہٕ ماران ۔
پرٚتھ کانٛسہ بُتھ نوٗرٕ ہٕری ۔ پرٚتھ کانٛہہ بشرخوشی تہٕ شادمانی سان شُکرانکۍ کلمات
پران ۔ خدایہٕ سُندی نغمہٕ گیوان ۔ تمۍ سُند بجر تہٕ عظمتھ ووکھناوان ۔ پرٚتھ طرفہٕ
شادمانی ہُند رمبہٕ وُن تہٕ لوٚبہٕ وُن منظر دل مُہتھ نوان ۔ کوہ تہٕ بیابان گُلی ، گٕژ
زن شیٚچھِ باوان تہٕ کنہٕ وامہٕ گوھان ، ''وقوف عرفات چھو راضی تہٕ رضا از
چھوسوراتھ یتھ شب قدرِ کھوتہٕ زیادٕ فضیلت تہٕ حرمت چھےٚ ربن عطا کرمٕژ ۔
سوراتھ یتھ نہٕ جورٕ ے چھُ ۔ اٚزِچہٕ راژ چھُ رب وادیٔ مزدلفس رحمتُک تہٕ
مغفرتُک سہٕ بارن ترٛاوان یِیمہٕ ہتۍ ذرٕ ذرٕ چھُ فیضیاب سپدان ۔ کانٛسہِ چھنہٕ
ناامید کران'' ۔ اٚسی تہٕ اٚسی ہلم دارتھ روٗبس رحمتُک تہٕ مغفرتُک خاراتھ منگان
منگان مزدلفہ کُن دوان تہٕ دوران ۔ قریباً آسہٕ راژ ہنٛزٕ ساڈٕ داہ بجے یِیلہٕ بسہٕ
اٚسی مزدلفہ بنس پیٹھ ترٛاوی ۔ اٚسی روٗدی بروٚنہہ کُن بروٚنہہ کُن پکان تہٕ ٹھہرنہٕ
خاطرٕ جاے ژھاران ۔ کیٚنہہ جایہٕ پکۍ تھےٚ وُچھِ حاج صاٚبن ہنٛزٕ لوکچہٕ لوکچہٕ
چھوکھرٕ یمن منز اٚڈی نماز پران ، اٚڈی ذکرٕ اذکارن ہتۍ مشغول کیٚنہہ کھنبس

چنبس ہتی آہرِ تہٕ کینٛہہ جمراتھ خاطرٕ کنہٕ پھلی ژاران ۔ اورٕ یور نظرا ئرِتھ
وُچھ ہتی غسل خانہٕ تہٕ تہٕ غنیمتھ زون اتی ٹھہراو کرُن ۔ تازٕ وضوٗ بناوِتھ کوٗر یراڈ
نمازِ مغرب تہٕ عشا ترتیب وار پرنک ۔ اُتھی ہتی گے سمان سمان واریاہ ربہٕ
ہنٛدی مہمان تہٕ پرٕ جماتھ نماز حسب دستور تہٕ حسب حکم اُکی ہے اذانہٕ تہٕ تکبیرِ س
پتہٕ نماز مغرب تہٕ تہٕ نمازِ عشاتہٕ ۔ نماز پرٕتھ گے فارغ تہٕ تراوٕ پرٕتھ کاٹسہٕ
حائج صابن سترنجہ فردِ ہن سیکہٕ لِس پتھ تہٕ احرام پٹ ؤج ۔ کوٗر رہنا آرام
کرنک سنٛز پوٗ زکتھ ییہ ہے آرام ییٚلہٕ اتھ باگہٕ بُرٕ ژِ وادی ژووا پاسے نظرا
ترٔاوم تہٕ ووٚنٛدس پیٚیم شیہلتھ تہٕ وٲنجہٕ ہنٛدی پرٕ شیہلیام ۔ بالہٕ ڈبکر بن
ستیٚاس، سفید نوٗرٕ ساوی پھلے زنتہٕ نوٗرٕ مشالہٕ دوٗرِ پکان باسان ۔ دوان تہٕ
دوران ۔ بجلی گاش یمن وتن تہٕ بالہٕ تھکنبن گاشہٕ راوان تہٕ سہٕ حسن تہٕ لوٗبہٕ ڈن
انہار بخشان ۔ سیٚوٗ دچھُ باسان ننہٕ نبہٕ چھے نوٗرٕ چ تہٕ رحمتٕچ بارٕش مزدلفچہٕ پایہٕ بجہٕ
سرزمینہٕ پیٹھ پیوان تہٕ بونہٕ کنہٕ لولہٕ واٚلی لونٛچہٕ دارٕتھ وومیدوارٕ ی ہنز آش
لولہ للہٕ وتھ منگہٕ منگہٕ کران ۔ پکن والین ہند رفتار تہٕ گفتار ساٚرئے وادی
مزدلفہس وجدس انان ۔ پرٕ بتھ طرفہٕ تلبیہ تہٕ اللہ تعالےٰ ہنٛز ذکر وادی سٕہ بجر
بخشان تہٕ حاضرن سٕہ فرحت تہٕ مسرت باگہ انان ییٚتہ سورے عیان چھ
باسان ۔ وادی مزدلفہ سینہٕ دارٕتھ تہٕ وقوف کرن والین لولہ للہٕ وان تہٕ لول
بران ۔ ربہٕ سندبن تاٹھین مہمانن مٹہٕ مٹہٕ دِوان تہٕ تتھ حالس ہر کران ییٚتہٕ
آنتھ رسہٕ لایزالہٕ سنز عنایژ درینٛھ چھے گوٗہان ۔ تمہٕ مارٕی منٛدی تہٕ لوٗبہٕ ونی

تصور چھُ ذہنس منز و وتلان یێتہٕ رژرٕ چ آش، پزرٕ چ یژھ تہٕ پژھ، ہداتچ تہٕ
مغفرتچ برات طلبگارن جولہٕ زن بران ۔ کأژاہ پایہٕ بڈٕ تہٕ متبرک راتھ یێتہٕ تمی
خاب حقیقتک وردن پأرأوتھ برنہہ کنہ ژھالہٕ ماران چھہِ باسان ۔ یمو
ارمانو وأنسن نٔونٔوس تمن ازرٕت ترہوان نیرٕن ۔ پۆرٕ پأٹھی چھُ باس لگان
زنتہٕ وُنی لگہِ یتھ ڈکہٕ بجہِ سرزمینہِ پێٹھ کاینات کس خالقہٕ تہٕ مالکہٕ سُند دربار
تہٕ حاضرن کرن انعاموتہٕ اکرامو ستی مالامال ۔ رحمتک آگر چھُ شولہٕ ماران
تہٕ باسان برجوش یتھ کرٕ اسہِ طلبگارن انشااللہ اتھ وومیدوار ۔ سُہ گاش ہاوِ
یُس یتہِ کیاوٕ تتہٕ بکاریہٕ ۔ اُتھی منز چھہِ آش ہوان زُونی تہٕ ظُون چھُ ہوان
پکھہٕ وہراونہٕ ۔ زوِ چھُ لگان تازٕ آے تہٕ پاے تہٕ وُٹھ چھہِ ہوان تُل
تراوکرٕنی ۔ وَچھ چھُ ہوان پھربُن تہٕ بیہٕ فورصت چھہِ کربہٕ ژلان نیرتھ ۔
برژھوٕنی آوازٕ چھہِ تتھ سوزس شیہہ دِوان تہٕ تتھ سازس تارٕ چاران یتہٕ صرف
عأجزی، انکسأری ندامتھ یێتھ تلبیہہٕ، ذِکر تہٕ دُرُوٗدن ہند ورد، التجاہن تہٕ
مناجاتن ہُند گرز سأرسٕے فیضہس معطر چھُ نوان کرتھ ۔ اوٗشس اُنجم دارتہٕ
وجودس ووژٕہم تھارسہٕ تھاریتھ منز تعظیم تہٕ لول گیتھ چھُ ۔ مَنہٕ سُدرس
وۆتھ طوٗفان زن تہٕ عقلہِ وۆنَم ۔ "یہٕ چھہِ اکھ ٹاکارٕ تہٕ مأنمو حقیقتھ زِیُس
قُسمتہٕ وول مُنٛدلفس منزٕ اُزِچ عظیم راتھ گزارِ وقوفس اندر ۔ تس چھُ اللہ
تبارک تعالےٰ سندِ طرفہٕ رحمتک تہٕ عنایتک سایہ آسان تہٕ پزتھ رنگہٕ چھُس پنہ
نیو کرمو ستی مالامال کران" ۔ یُدوے یہٕ بیہٕ صبر بندٕ یہٕ زانتھ تہٕ اوسُس پۆز

بشری کمزوری کیاہیکہٕ ہاکرتھ یہٕ عظمتھ تہٕ بجریوسہٕ انگس انگس شرپتھ تہٕ
رُمَس رُمَس اندر روان دوان چھِم۔ قادرِ مطلقہٕ سُنز قودرتھ چھِ یتہٕ تس صاحبہٕ
دِلس پیٹھ برجوش ییتھ ڈے گوھان یُس ازچہ راٗژ منز پننِس تخلیق کارس تہٕ
پالن ہارس تھوتھہٕ روس دِلکی داٗد باوِ۔ خلوکھ روزتھ ربس یاد کران تہٕ استغفار
پران روزِ۔ درودِ برزاتِ نبی برحق ﷺ ہُند وِرد کرن وٗلس چھے یہٕ شانہٕ
بڈی راتھ راٗضی تہٕ رضا۔ سُے چھُ تتھ رحمتس تہٕ عنایتس وومیدوار سپدان یُس
رُبہٕ سندِ طرفہٕ اتھ راٗژ اندر ناٗزل چھے سپدان اتھ سرزمینہٕ پیٹھ۔ شبِ بیدار
یام آسمانس کُن نظر چھ تراوان نورے نور چھُ گاہ ژھٹان ژھٹان قسمتہٕ والین
رنزِ ناوان ۔ کوہن، پُدی وَتن تہٕ ڈیکرِ بن ہُند ماٗر منزر چھُ نظرن تراٗوتھ
بخشان۔ سُورے تمی لایزالن پننہٕ دستِ قودرتہٕ ستی تمہٕ آیہٕ شیرِ پاٗری کرتھ تھو
مت ییتہٕ عقل چھے حاٗرانہٕ گوھان۔ پرِ یتھ طرفہٕ پُر جلال تہٕ پُر جمال نظارِ۔
باسیام یُس رُبہٕ سند ٹوٹھ تُنس سکبہٕ صحراوس منز کنین تہٕ کنڈ بن منزاتہٕ لرتراوِتس
چھُ پزِ پاٗٹھی پنن پان جنت الفردوسس منز باسان۔ سُہ سکوٗن سُہ تسکین تہٕ
سُہ لزتھ یچ باوتھ کرٕنی سبٹھاہ مشکل چھِ۔ سُہ باگہٕ برژتہٕ نورِ ساٗوی راتھ
پروردگارِ کریم کرتن بار بار یژھ پُر جلال تہٕ پُر مسرت راٗژی عطا۔ تکیازِ یہٕ
راتھ کیا کیاچھنہٕ سرِ ناوان!! کیاچھنہٕ وچھناوان تہٕ کیاچھنہٕ ژھنہٕ ناوان۔ سُہ
مساوا تنک تہٕ اخوتُک درس دِنہٕ واجینی راتھ ییتہٕ شاہ تہٕ گداہ اکسے حالس منز۔
ییے ڈاے گزِ ڈلتھ تہٕ ڈاے گز گنڈتھ صحراوس منز ۔ ییتہٕ ساٗرے خودی چھِ تھر

ہوان تہٕ ندامتھ سأرسۍ حاطہٕ کرتھ تہٕ تہٕ ہیچھناوان۔یتھ منز حقیقتکی جلوٕ تہٕ پزرکی پرتو وجودس مَدٕ چھِ والان۔خُوشہٕ ون تہٕ لوبہٕ ون فضادِلن رنزٕ ناوان تہٕ ذہنکین پوٚت ونن گاشہٕ راوان۔ پژھ کریوٚیژھ میچھہٕ تہٕ شیٚح رأژھنہ پُر جلال تہٕ پُر جمال ماحول چھُ پزی پأٹھی وجودس رنزٕ دتھ ناشپہٕ ناوان۔تمہٕ تصور چھ وۄتلاوان یتہِ سُورے چھُ نُن تہٕ ٹاکارٕ باسان۔یتہٕ نہٕ کُنہٕ قسمہٕ ژھاے تہٕ دُۄ گنیار چھُ درینٹھ یوان۔سأرے گرٕ ہ گتھ چھُ کاسن وول کاسان۔لولہ وول چُھ چھلنہٕ تہٕ چُھوکنہٕ یوان۔نظرن چھِ ٹھری ژلان تہٕ منہٕ سوُدر چھس بکہٕ کران۔تمہ گوہر چھ وۄتلان یمہٕ ژُکس تل روزتھ تہٕ رٕ ہتھ چھِ گمتی۔سأرسۍ چُھ دۄن لگان تہٕ مندِتھ چُھ ہرس ترٕ نیران۔سُہ تژ لیش رُمس رُمس چھ شہلاوان تہٕ انگس انگس سُہ طرح بخشان یَمہِ منز پزرکی تہٕ حقیقتکی راز چھِ پھٹتھ نیران۔سورُے چھ عیان باسان نہٕ کنہ وژھرنہٕ کنہ دُ گنیار نظرِ گوہان۔ وۄندٕ کڈانِ کاڈتہٕ ظون چُھ ہوان وُپھُن تہٕ عقل چھے مانان آن تہٕ بجر چھ نیران بدٕ تہٕ تمی سُنزی عظمتھ چھِ شرپان رگن رگن اندر۔وچھان وچھان تہٕ داچھان داچھان اوسم دیان تمہِ کاژِ منزیلہٕ گوہان باسان تہٕ وجوداوسُم شرۄ کان زن۔

أتھی رمبہٕ وٕنس تہٕ مشک بارحالس منز پیوم یاد جمراتہٕ خاطر کنہٕ پھلی ژارٕنی تہٕ لوٚکس سبکہٕ زول دِنہٕ تہٕ کنہٕ دلنہٕ ژھانڈنہٕ گوژِ رِ روٗدس بران۔ پوٚت تام تعداد برابر گوتہٕ گنڈِتھ تھأوم احرامہٕ لونچہ منز بند۔راتھ اُس سوران

ترٛے بجے راتھ اوس وقت تازٕ وضو بنوو، پکان پکان باسیام زنتہٕ مۆہج واوٕ رنیگہ کنس تل ونان ۔ ''راتھ چھے ژلان صبح صادق چھی پۆرٕ ری ترٛاونس تیار ۔ گربن تہٕ ژِہن کر قدر یہِ وق چھی غنیمتھ ۔ ینہٕ پتہٕ پشتاوکھ۔'' مےٚ گیہٕ کنٛی دنن ہوش آم ڈنجہٕ ۔ اورٕ یور ترٛاوم نظراہ ، زیوٗٹھ ووش ژولم نیرتھ ، ٹینڈ یوٚ پٹھٕ آیس تانس تام ہیٚوٚنم خبر ۔ اکہِ انٛدٕ اوس خوش یوٚن واوتازگی تہٕ فرحت بخشان تہٕ بییہِ انٛدٕ نورٕ ساوٕ ی سمے دل برمراوان تہٕ حوصلہٕ بخشان ۔ سارٕ سے وادی مُزدلفہس ترٛاوم دل پھُٹتھ نظراہ۔ یرتھ انٛدٕ پُر بہارتہٕ پُر جہار سفید پھُلے یوسہٕ بجلی گاشہٕ ستی زیادٕ نور اُس ژھٹان ۔ لچھہِ بدی ڈیکہٕ بڈی وُچھم محو۔ اڈی کلہٕ ترٛاوتھ ، اڈی ندامتس منز یرٕ منگہٕ منگہٕ کران تہٕ اُڈی درودن تہٕ ذکرن منز مس۔ یہِ حال وچھتھ آم زیوِ پٹھ۔ ''میانہٕ رب العزتہٕ کرتم یژھ عظمتہٕ واجتی راتھ بییہِ تہِ نصیبس''۔ تسلی چھمنہٕ یوٚانی۔ زرس زرس چھ میانہِ نظرٕ سنان تہٕ ژٕ ہہ دِوان تہٕ رٕنگس رنگس چھُ میون وجود شرٕ پراوٕنچ کوشش کران ۔ یوٗ زکوتاہ! نتہٕ گوٗژھ رب تیوٗتھ بٔترتہٕ بانہٕ عطا کرُن ۔ وضو بناوتھ دژاس عارضی بیٹھاکس ٹُن ۔ اکھ اکھ قدم ترٛاوان تہٕ اکھ اکھ حال دریٹھ گوٚھان ۔ کتہِ لیٚہ سہٕ زبان تہٕ شکرانہٕ کرٕتمس لاابالہ سُندیم یہِ راتھ میٚنے ہوِس شرم سارس باگہٕ اٚئ ۔ پکان پکان تہٕ اُتھی حالس منز یرٕ تہٕ ربس التجا کران ۔ ''پروردگار کریماسرخ رٗوٕ یی تھاوی زبم تہٕ باوقارتہٕ بایزتھ پاٚٹھی اٚگی زبم بال تہٕ ہر حالس منٛز گری زبم رہبری تہٕ رفاقت تہٕ دی زبم تار۔ سہٕ تاریُس پیٚتہٕ کیاوٕ ہتہ سارنے سرس

تھاوِم۔'' اَتھ منز وُتس ٹھکانس پٹھ تہٕ وُنم ہم سفرن وقتِ تہجد چھُ تہجد پرٕتھ رؤ۔ دی اجتماعی طور صبحِ صادقس تام منگہٕ منگ تہٕ ذِکرن ستی بلکل محو۔ نمازِ فجرُک اوس انتظار...... وق ووت تہٕ واریاہ آس پاس جمأژ گیہٕ اُکی ہے جایہٕ جمع تہٕ شکر الحمدللہ نمازِ فجر گواداتہٕ تام ہیٚوت سگرو پھولُن۔ صُبحکی واون تژ وو پرتو تہٕ لوٗگ شیٚچھ باونہٕ۔''گریو تیأری منیٰ کُن نیرنچ''۔ آفتاب اوس چھچھ تژ او نس پڑاران۔ ؤنی کین اوس تمن بالہٕ تھکین تہٕ کوہ دامنن ہُند حال بدلے انمانہٕ کیاہتام باوُن یژھان۔ ہن ہن اُسی نوٗر ژھٹان، نافہٕ بأگران تہٕ ربہٕ سُند بن میہمانن گلی آلوان آلوان الوداع کران تہٕ منیٰ کُن نیرنچ ژینہٕ ون دِوان۔ آفتاب اُوس چھچھ تژ اونس سکھران تہٕ کینژن ژہن ہژ اس تأر۔ اسہٕ تہٕ گرِی سکھر منیٰ کُن نیرنچ۔ وادی مزدلفس کوٗر پُرنم چشمو الوداع تہٕ سأرسے وادی تر اُوم کنی نظر تہٕ رُبس کوٗرم التجاء۔'' اے ربہٕ کاینات تہٕ یتھ ڈیکہٕ بجہٕ وادی منز سون وقوف کرن تھأوِ زِ قبول تہٕ تمام رحمتن تہٕ عنایتن گُرزِ وو میدوار، حج مبرور گرِی زِ نصیبس تہٕ بیہٕ تہٕ گُرزِ یہٕ حج سعادت نصیبس''۔ یہٕ دُعا منگان منگان تہٕ پوٚت نظر دوان دوان دراے منیٰ کُن۔ پرٕتھ لبٕند تلبیہ تہٕ ذکرِ الٰہی ہُند دِلس سنہٕ ؤن سوز۔ مُدرِی تہٕ میٹھی ربہٕ سُندِ بجرکی نغمہٕ گنگراوان، پرٕتھ کانہہ ربہٕ سُند میہمان پرسکون تہٕ پُر امید اندازِ تس لایزالس آلو دِوان۔ اُس چھِ حاضر...... پروردگارِ عالمینہٕ ژے چھکھ تہٕ ژے آسکھ۔ ڈاے گنٛڈتھ تہٕ ڈاے ؤلِتھ لولہٕ کرٕ بکہٕ دِوان تہٕ شوقہٕ سان منیٰ

گُن دوان۔ یہ اوس ۱۰/ذی الحج ۱۴۲۳ھ مطابق ۱۲ فروری ۲۰۰۳ عیسوی یک پھولہِ وُن تہ نؤر ژھٹہِ وُن صبح تہ نافہِ ژھٹہِ وُن واواوس وونڈس تراوتھ تہ بدنس فرحت بخشان۔ زرزرِ مزدلفگ اوس خوشوِنس تہ لؤبہ وِنس صمس استقبال کران۔ آفتاب اوس تھدان تہ نؤرِ ساوٗی ماحولس اوس ماٗری مژرس بُرژر کران۔ نہ گرمی تہ نہ گرژیشم۔ پڑتھ طرفہِ نظرِ پلان۔ اتہِ کس حُسنس ویٚور ٹُلنس پنٚزِ اکھ عجیب لطافت تہ پوشہِ وُن لذتھ باسان۔ دِل بڑ مان تہ ذہن کھُلہِ ڈُلہِ واش کڈِتھ منظر کشی کران۔ آفتابہِ زِژ کاروانس آے تہ پاے کانچھان۔ سفید لؤبہ وُن ڈرِیاو گرژان تہ ژھٹہِ ماران منیٰ گُن وسان۔ پانس ستی لچھِ بدبن ڈبکہِ بڈبن پکناوان۔ وسہِ وُن یہ رٹبہِ وُن ڈرِیاو بطن محسر نشہِ دوٗر ژلان۔ یہ زاُنتھ زِیہ چھےٚ سو جاے ییٚتہِ اصحابِ فیلن پیٹھ عذاب الٰہی نازِل چھُ سپدمُت۔ توٗ ے چھُ گرژایہِ مارِ وُن ڈریاوٗلی نیران۔ اورِ یور نظر گرِتھ آم لوٗ کٹی بوڈ نظرِیم اتہِ حکوٗمتن جایہِ جایہِ آویزانِ چھِ تھاوٗی متی۔ یہ ثیبنہِ ون دِنہِ خاطرِ زِ اتہِ ژلہِ حاج موچھِ وُٹتھ ٹکی۔ ژلان ژلان آم یکدم وُٹھن پیٹھ:

"بِسم اللهِ اَللهُ اکبر ...... اَللّٰهُم لا تقتُلنا بِغَضَبگو لا تُهلکنا بعذابك وعافنا ذالك"۔ محسرنہِ حدودِ مزدلفس ستی تہ نہِ منیٰ ہس ستی۔ اتہِ نیرِتھ لگی بیٚیہِ سکوٗنہِ تہ اطمینانہِ سان یژھ تہ پژھ کوچھِ مژ للہِ وان للہِ وان تلبیہ تہ دعا پران پران پکان منزلس گُن۔ صحچہِ ساڑِ اُٹھ آسہِ بجیمِ ییٚلہِ اُسی منیٰ پنہِ نس

ژٔمس منز ژاے۔ بیگ بیتر ترٛ وولاتہٕ تہٕ دژاے رمی کرنہٕ۔ ازاوس صرف جمرہ
عقبیٰ ہس نش واتُن جمراتھ کرنہٕ۔ یہٕ جمرہ چھُ منیٰ کس اَخری انٛدس پیٹھ مکہ
شریف گژھ وُن۔ لۄکن ہُنٛد سہلاب اوس امہٕ وِزِ رمی کرِتھ واپس ژٕمن گُن
یِوان تہٕ اَسی اُس یورِ گوٚژھان تِکیازِ رمی ہُنٛد وق چھُ آفتاب کھسنہٕ پیٹھ
زوالس تام مقرر۔ یتھٕ ووں یتھٕ وٲتی جُمرہ عقبیٰ ہس نزدیک۔ (یُس تمہٕ وِزِ
مانند ستون اوس مگراز چھِ ہتھ فُٹ زیاد دے دیوار۔) جمرات کرُن اوس امہٕ
وِزِ بارِ منز سبٹھا کژیوٚٹھ پوٚز جوٲنی ہُنٛد اوسُم ڈگہ ڈگہٕ توٚے کِنی واتہٕ ناوِم
پنٛنی سارُی ساتھی اتھ ستونس نزدیک تہٕ مژھ زورِ کرناوِم رمی۔ تلبیہ بنٛد کرِتھ
روٹ کنہٕ پھۄل، شہادژھِ ہنزِ اوٚ نگجِہ تہٕ نبٹھس درمیان تہٕ رۄٹ دِ مقررِ تعداد
لایان تہٕ یہٕ دعا رۄٹ دِ پران بسم للہ اللہ اکبر رغما لشیطن ورضیً
للرحمٰن اللھُم اُ حجلہ حجاً مبروراً و ذنباً مغفوراً وسعیاً مشکوراً
برابر ستھ کنہٕ دانہٕ لُایتھ گو یہٕ اکھ رُکن پوٗرٕ تہٕ ووں اُس قربٲنی
کرنک وق۔ بنٛک والو اوس ٹوکنس پیٹھ ساڑھ داہ بجے صبح ٹائم دیتمُت۔
توٚے کوٚر ژھُہر او ساڈن کہن بجن تام یہٕ زٲنتھ زِ قوربٲنی آسہٕ سپزمٕژ۔ پتہٕ
کوٚر لمہٕ پتہٕ حلق۔ پوٚرِ پاٹھی کوٚر کلس کھوٚرتہٕ گے اللہ تعالیٰ سنٛدِ فضلہٕ ستی
ترتیب واریمہٕ لوٲزمات پورِ۔ تکیازِ ترتیب واریمہ لوٲزمات پورِ کرٕنی چھے
واجب۔ فارغ گوژھتھ دیوٚت دماہ تہٕ اتی پیٹھہٕ ترٛوو حرم پاک گُن
قدم۔ تکیازِ اَس اَسی بلکل ٹنلہ نزدیک تہٕ کعبس تام واتُن اوس سہل۔ ٹنلہٕ

منزرودی پکان تہٕ اُڈس گنٹس اندر وُتی اُس بلکل باب السلام گیٹس نش تہٕ
ڈیراوس نزدیکھے تہٕ کوٚرگوڈٕ غُسل تہٕ احرام کھولتھ گے احرامہٕ چیو بند شونثہٕ
مُچھہٕ ۔ نٔوی پلولأ گی دراے طوافِ زیارتہٕ خأظر حرمہٕ پاک کُن ۔ تہٕ کیازِ یہٕ چھُ
ترٛیم اہم رکن حجُک تہٕ فرض تہٕ ۔ یہٕ رکنٕ ادا کرنہٕ ورأے چھُ حج نامکمل
روزان ۔ تکیازِ حجُکی چھے ترٛے اہم رکن یمن نہ کانہہ تہِ مُتبادل چھُ ۔ گوڈنیتھ
احرام گنڈُن ۔ وقوفِ عرفات تہٕ پتہٕ زیارتی طواف ۔ یمو منزٕ اگر خدانخوستہ
کانہہ رُکن اتھِ گژھِ حج چھنہٕ یوان ۔ یُہے خیال چھُ زیہنس اندر طلوطم
وو تلاوان امہِ رُکنٕچ حرمتھ تہٕ عظمتھ نظرِ تل تھأوتھ چھُ توٚت تام حاجی صأبٕ
کنڈ بن پیٹھ روزان یوٚت تام نہٕ یہِ رکن اندواتہٕ ۔ خشوع خضوع حرمٕ پاکس
اندر اُژتھ پھیرِ سأرسٕے وجودس تازگی تہٕ فرحت ۔ کعبہٕ تھس کُن نظر
ترأوأنی زن لوبم سورٕے رووُمت تہٕ کرم زیارتی طوافچ نیتھ ۔ حجرِ اسودس
استلام کرتھ کوٚرم طواف شروع ۔ شوقہٕ تہٕ ذوقہٕ سان رودس دُعا تہٕ تسبیح پران
۔ تلبیہ ہند گرٕزاوسم وجدس انان ۔ گرایہٕ مارٕ دُن لولہٕ واللبن ہند سمندرٕ اوس
ژھٹہٕ ماران تہٕ کعبس أندی أندی گتھ کران ۔ ترٛیم چکراوس اندواتنس تیار تہٕ
ظہر نمازِ ہنزاذان گیہٕ تہٕ رودس بلکل حطیمس کُن پکان ۔ شُکر الحمدُ للہ اُتھی
ہِتی آیم صفس منز جاے باگہٕ تہٕ نماز ادا کٔرتھ کوٚر طواف مکمل ۔ نمازِ طواف
کوٚرم مُقامِ ابراہیمس پتہٕ کنہٕ ادا تہٕ کعبس کُن اتھ تلتھ لوٚگس ربِ کعبس کُن
شُکرانہٕ کرنہِ ۔ پتھ کن کینہہ قدم کڈتھ رودس تمہِ ہیرِ وسان ، یوٚت تام زمہٕ

زمہٕ ناگس نِش ووتس دوژھودوژھوٕ ہیتُم چیٚون تہٕ رودس کعبس کُن بُتھ کُرِتھ
چوان تہٕ بدنس ملان۔ رُم رُم اوسم شیہلان تہٕ انگ انگ اوُسم شادمانی ستی
ڈولسنس یوان۔ اتہِ نسن پڑِمی نماز شکرانہٕ۔ ون اوُسم صفاء مروہ کرن۔ تسلی آم
رحمتہٕ کہِ ناگرٕ دنشہٕ تہٕ وجود گوم تازٕ پان باسیام لوٚت ہارہیوٚ۔ مطافس پیٹھ وأتھ
ژاس حرم پاکہٕ أندٕ ری تہٕ ووتس کوہِ صفاہس پیٹھ تہٕ کوٚرُم ربس التجاء زِ ون چھُم
سعی کرن یہِ بنأوی زِ میانہِ خأطرٕ سہل تہٕ آسان۔ شرفِ قبولیت کرزیم عطاء تہٕ
حجِ مبرٗ ورس گرزیم ووُمیدوأر۔ ربہٕ سُند شکرانہٕ کوٚرم یمہِ زِ عنایتہٕ تہٕ یژھنہٕ ستی
یہِ سعادت آیم باگہِ۔ اتھیٕ ستی گرم نیتھ صفاء مرواچ۔ منگان منگان تہٕ تلبیہ
پران دراس صفاء پیٹھ مروہ کُن۔ میلینِ اخفرس نِش وأتھ تلم تیز تیز قدم تکیازِ
حکُم چھُم پالُن تہٕ رودُس دوان دوان مروہ کُن زکرِ الٰاہی تہٕ دُعا کران پکان۔
مدٕ موت تہٕ لوٚبہٕ ڈون ماحول اوسم وأنج شیہلاوان تہٕ وولنس انان۔ شادمانی
ہُند عالم۔ یتہِ پرِیتھ کانسہِ حاج صأبن ڈیکہٕ پھولہٕ ڈون تہٕ موخہٕ پرنیراوس
عجیب ژینہٕ ونہِ دان۔ پرتھ أکس زبانی پیٹھ تمہٕ نغمہ ژھالہٕ ماران یمن منز
تمی سندِ بجرٕکی تہٕ عظمتکی ساز چھے تمہِ آیہِ وزان یتہِ سورٕے چھُ مشانٕ۔ زبانی
پیٹھ بس چھکھ ژٕے تہٕ ژٕے آسکھ۔ لولہٕ والین ہُند گرز چھُ درودیوارن اسہٕ
ناوان تہٕ ذہنکین پوٚت ونن تمہِ آیہٕ گاشراوان یتہِ نہٕ کانہہِ ژھر بر چھُ باسان
۔ تمہٕ رنگ چھُے درینٹھ گوھان یمن ہندانہارتہٕ آکاروجودس رندٕ تہٕ وندس
کھے چھُ کاسان۔ سأرٕے گراہ گتھ چھِ چھلنہٕ یوان تہٕ سہٕ عانہٕ چھُ بارسس

یوان۔ یتہِ زِرٕ زرٕ عیان تہٕ ٹاکارٕ چھُ باسان۔ سعی کران تہٕ دُعا منگان صفاء وسان تہٕ مروہ کُن کھسان۔ مروہ وسان تہٕ صفا کُن کھسان۔ آٹھن رسی ربہٕ ہند ٹاٹھی پن پننہٕ آیہ تہٕ حسبہٕ قائید اتھ رحمتس وومید وار گوونچ آش ہیتھ دوان تہٕ دوران۔ کنہٕ ژُنہٕ روزان تھکُن تہٕ نہٕ یوان کنہٕ رنگہٕ شوقہٕ وأُلس کہالتھ۔

یوٚ دوٚے اُزیک دوہ یعنی ۱۰ ذی الحج بڑٕ ٹکہٕ ٹِکہٕ ہند دوہ چھُ آسان۔ یتہٕ اُتی راتس بیدأری گژِتھ مزدلفہ پیٹھٕ صُبحأُے نیرُن منیٰ واتُن، جمرات کرِتھ، قوربان کرُن، تہٕ پتہٕ حلق کرِتھ کعبہ واتُن تہٕ زیارتی طواف کرن۔ یوٚز قطن چھُنہٕ اتھ ٹِکہٕ ٹِکہٕ منز کینہہ گوبان یا مُشکل باسان۔ وُں اگر کانسہٕ زیارتی طواف ییہ نہٕ امہٕ دوہ کرنہٕ سہ ہیکہٕ ۱۱-۱۲ ذی الحج کین دوہن اندر دوہ لوسنہٕ برٕونٹھے کنہٕ وزِ تہٕ زیارتی طواف گژِتھ۔ یوٚز بہتر تہٕ افضل چھُ زِ اگر اُزی یعنی ۱۰ ذی الحج ییہ زیارتی طواف کرنہٕ۔ یہ زیرِ نظر تھأوِتھ روٗدس آرامہٕ تہٕ سکونہٕ سان یمہٕ سأری لوأزمات نکھہٕ والان یمہٕ ازکہٕ دوہہٕ لأزم چھے کرنی۔ بہٕ اوٗسس اطمنانہٕ سان سعی کرنس ستی آور۔ پان اوٗسم رحمتہٕ کِس ژلہٕ ونس دریاوس منزٕ باسان۔ زکرن ہُند وِرُد تہٕ حمد وثنا پرٕاں پکان دوان تہٕ دوران۔ خوشی ستی اوٗسم نہٕ فکری تران زِ بہٕ کیاہ ژھس صفاءٕ ستھ مروہ تالہٕ پیٹھ واتان۔ وُں اوس صرف اکھ چکر باقی تہٕ نمازِ عصرٕچ اذان گیہ تہٕ وسوٗنس دریاوس آو یکدم ٹھہراو۔ صفہٕ بندی گیہ تہٕ نماز گراوا۔ سلام پھرنسے ستی لوٗگ رحمتک دریاو جوشہٕ ینہٕ تہٕ تلبیہ تہٕ دُعاہن ہُند گرزوٗتھ ژوٚپأری۔ اُتھی اندر

وۄت سون أخری چکرا ندٕ تہٕ سعی گیہِ مکمل۔ صفاہچ پہاڑی پېٹھ روزِتھ کرم خانہٕ

کعبس کُن عارٕ برٛژو چشمو نظراہ تہٕ وۄدان وۄدان کوٚرمٕ تس لاشریکہٕ سُند شُکرانہٕ

ییمی پہٕ یتھ رحمتس وۄمیدوار کوٚرس۔ دُعا منگتھ تہٕ شُکرانہٕ پرٕتھ بیو ٹھُس پتھرتہٕ

ترأوٕم ساأرسے پېٹھ نظر، کعبٕک بجر حرمتھ تہٕ عظمتھ أس پرٕبتھ لنٛدٕ ناپان تہٕ

أنٛدی پکس شولہٕ ناوان تہٕ نافہٕ ژھٹہٕ ناوان۔ بیت المعورٕ پیٹھٕ وسہٕ ؤنہٕ رحمُوٕ تہٕ

یورٕ وۄمیدوار ہلم دأرتھ گتھ کران، تہٕ تھلہِ تھلہِ وُچھان۔ پرٕیتھ کانٛہہ ربہٕ سُند

میٛہمان خوٚش تہٕ شادمان باسان۔ حجٕک یہٕ ترٛییم تہٕ أخری رُکُن ووت صحیح

سلامت اند۔ پنہٕ نٮ۪ن جامن منٛز چھہٕ نہٕ یژان۔ کتہِ انوسہٕ زبان تمہٕ اوصاف

تہٕ سہٕ حوصلہٕ پتہٕ کرو خدایہِ کایناتہٕ سُند سہٕ حق ادا۔ ساأرسے پانس وۄژھم کُنی

تھاریہٕ سوچان سوچان۔ گمہٕ سرٕی گوس۔ لولٕک تہٕ شوقٕک زیرٕ بم اوٚسم اِندرٕی

گٔنی طلوطم تلان۔ ہنا آم قرار ہیو ییلہِ ذہنس منٛز صفاہ پہاڑی ہُند شانہٕ بجر

وۄتلنہِ لوٚگ۔ چشمن ہِجم رحمتٕچ شیہلتھ پیٚنہٕ تہٕ وۄنٛدٕ لوٚگ تمی سٕندی نغمہٕ گبونہِ۔

وسہٕ وُن تہٕ کھسہٕ وُن شہہ صرف پران، "بس چھکھ ژے تہٕ ژے آسکھ،

سون یورٕین، سون منگُن تہٕ بۄزژھن تھاوِتہٕ قبول تہٕ حجِ مبرور کری توم عطا،"

دماہ دِتُم ...... عجیب تصورات لگی برٛونہہ کُن پنہٕ۔ سہٕ تاأرٟخی واقعہٕ

آم یکدم یادِ ؤترِس کھولُو ٹلان ییلہِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صأبن پیٚتھی کوہ تالہِ

پېٹھ تشریف تھاوِتھ آلو دیٛت۔ سہٕ آلو یتھ منٛز ماچھِ کھوتہٕ میچھر تہٕ رژرُک تہٕ

برٛزرُک پأغام اوس۔ وق تہٕ اوس نورُک تہٕ رحمتٕک۔ سحر وتٕک ینہٕ وول صُبح، سنٛگر

اُس پھولہٕ وُنی تہٕ نور ژھٹہٕ وُنی ۔فضاء اوس معطرتہٕ نافہٕ بأ گراوان ۔ییلہ مکہٕ کین روزن والین اکھ عجیب پُر اثر رمبہٕ وُنی آواز کنن گیہ "یا صباحا!!"
پرٛتھ طرفہٕ وۄتھ ہُوی ۔آواز روزی فضہس منز گرٛزان شورٕ شر اوس پرٛتھ انٛدٕ وُترٕ بیٹھِیل تلان ۔سأری آواز کُن دوان تہٕ آسکھ أندرٕی بدلے رایہٕ تہٕ برأنتی گوٚھان ۔یا صباحا!!! آوازِ ہُند گرٛزاوٕن گرِ کھوتہٕ گرِ تیزان ۔أچھ ٹنڈِ اندر گو لُکہٕ ارساتھاہ جمع ۔سارنے ہُنزٕ نظرٕ آسہٕ پیٹھی کوہِ صفاہس کُن ۔ییتہِ پُر نور عظمتہٕ وول تہٕ شانہٕ بۄڈ یُس کایناتکس خالقس تہٕ مألکہٕ سُند محبوب چھُ اوس گاہ ژھٹان ۔نورٕ وُزملہٕ آسہٕ وُترٕ بٹیل تلان ۔سأری أس مُدٔے گنڈِتھ پراران کرتہٕ کألی ییہِ رحمتک سوٚدُر بر جوش! ییلہِ پایہٕ بوٚڈ پیغمبر ﷺ دہانہٕ مبارکھ مُوٚ راوِ ۔۔اضطرابک سہلاب اوس گر کھوتہٕ گرِ تیزان ۔ پرٛتھ کانہہ دل بیقرار صرف یہٕ بوزنہٕ خأطرٕ ۔یمن ﷺ کیا چھُ وُنن ۔یورٕ رسولِ برحقؐ لوکن وچھان تہٕ ژرژان یہند حرکات وسکنات ۔آواز چھیٚ گرٛزان نوٚرٕ ئرٛی فضہس اندر ۔نداسپد رسول رحمتنؐ ربہٕ سندِ طرفہٕ "دُنو یمن تہِ یہٕ توٚہہِ پیٹھ نأزل سپد"
نداے حق اوس پرٛتھ انٛدٕ وزان تہٕ گرٛزان ...... یام نبی برحق پیغمبر آخر زمان ﷺ صأبو اعلان کوٚر ...... "میأنس پرٛئس پیٹھ چھوا یژھ تہٕ پرٛژھ؟"
پرٛتھ انٛدٕ گو گُنٛے آلو ...... "دبلگل" ۔تیلہِ بوزیو ربہٕ سُند فرمان ۔ "کھوٚژِو خدایس تہٕ تٔمی سٔندس عذابس ۔یقین تھأویو موتھ چھو کھورن تل ۔مٔرتھ چھو تٔمی سٔندس دربارس منز حأظر سپدُن ۔سہٕ چھُ واحد القہار ۔تہندِ قہرٕ نشہٕ ہیکو نہٕ ۔

کاثہہ ڈُنیہک طاقت بچاٗوتھ"۔ سوٗرے اُندپوٗک اوس امہِ وزِلرزان ۔ییلہ دعوتِ حق تہٕ ربہٕ سُند پاٗغام یِہند بن کنن چھُ گوٗھان ۔لات ومنات چھے لرزان ۔سارنے تھرِ تھرِ ووتھان پریتھ انٛدٕ ژھوپہٕ تہٕ بوزن واٗلی دَم پھُٹِ زن ۔پوٗ زلتہٕ تہٕ بےٚ ہدایت اُندری حسدٕ کہِ نارٕ دزان تہٕ نوٗی نوٗی حربہٕ سوچان ۔ پتہٕ کیا کیا پیور رحمتن للعالمین علیہ وسلمؐ وچھن تہٕ کموحالتو منٛزی رودی گزران ۔ کمہِ کٹھ جارتہٕ کرٛ چھر آکھ بُتھہِ ۔پوٗ زدِ نیٚغ الم بُلند تھاٗوتھ رودی پزرٕ چ تہٕ ہداتیچ شیٚچھ گُمراہن تام ولتہٕ ناوان (استفادٕ ۔"ذِکرِ حبیبؐ"ازرشیدنازکی)

یہِ سوٗرے حال آم بزٕ وثہہ کُن تہٕ روٗدس سونچان تہٕ پانس سوال کران ۔"پانا اگر پے لگی کتھ جایہِ پاکس پیٹھ چھکھ انٛدٕ ری وبگلکھ ۔سوٗرے وجودگوٗھی پنہٕ پنہٕ یہِ چھے سہٕ عظمتہٕ وادِتی کوہہٕ ڈیکہٕ یتہِ شفیع المذنبین ،رحمتن للعالمین ،احمد مجتبیٰ ،محمد مُصطفےٰ علیہ وسلمؐ پیغامہِ حق دیُت ۔سہٕ پایہٕ پوٗ ڈتہٕ عظیم ھادی رٕہبرؐ یِہندِ شوقہٕ ربِ کاینا تن تمام کاینا تھ دوہ تہٕ راتھ تہٕ زرزرات پاٗدٕ کوٚر ۔ تتھی جایہِ چھکھ ڈنی کیٚن ژٕ !!زانہہ اوس یا وہمہٕ گمانس منٛز یور واتکھ تہٕ ادٕ وُچھناوی یہِ حرمتہٕ وول گھرٕ"۔سوٗرے پُتم ستم آم اُچھن تل ۔یہِ کینوھا پوٗ رمُت یا بوزمُت اوسُم تتھ رودس داد دِوان تہٕ سام ہوان ۔ساٗنی ٹاٹھی نبی علیہ وسلمؐ صابن کمن مُشکلاتن تہٕ کٹھٕ جارن منٛز چھے دنیٚغ الم تِکتھ پزرٕ ک تہٕ ہدایتک عرشہٕ کس آنغہٕ سُند پیغام گُمراہن تام واتناوتھ دینِ اسلامس سہٕ ابدی بہارتہٕ جہار بخشمت ۔یمہِ کہ صدقہٕ اُسی ہیوٚ نابکارتہٕ گنہگارو نہِ کنبس تمیٚک ہر

ترٕ تکتھ رحمتٕچ ووٚمید وأری ہلم دأرِتھ چھے ۔ ربہٕ کاینآتس کُن لچھہٕ بُدی تہٕ کرورٕ
بُدی شکر یمی سنزِ عنایتہٕ تہٕ نوأزشہٕ پیٹھ رُت ساتھ باگہِ آو۔ میٚے آیہٕ زَن اُچھ
مُورَنہٕ پرتھ لنہٕ زکرن ہُند دلس سنہٕ وُن تہٕ ذہنس فرحت دِوُن سوز جگرچہٕ تارٕ
شیہلاوان رحمتھے رحمتھ تہٕ عناتھے عنا۔یتھ پرٕتھ طرفہٕ نظرٕ سران ۔ پرٕتھ کانٛہہ
لولہٕ وولِ شوقہٕ سان ووندٕ مُورِتھ تُمسندی مُوڑری تہٕ میٹھی نغمہٕ گیونس منٛز مس ۔
سأری وِسان تہٕ شادمأنی ہُندس سودرس منٛز غوطہٕ دوان ۔ میٚے لُج زیر زن تہٕ
گوس صفا تھنگہِ پیٹھہٕ یکدم تھوٚ دوٗتھت تہٕ لوٚگس مطافس کُن پکنہِ ۔ اکھ اکھ
قدم اوسُم اکھ اکھ عالم سرٕ ناوان ۔ اکھ اکھ شہہ اوسُم اکھ اکھ حال باوان ۔ انگ
انگ تہٕ ہن ہن أسم ربِ کعبس التجا کران تہٕ مغفرتک ، حفاظتک تہٕ عنایتک
خأراتھ منگان یام مطافس منٛز ووتس ۔ پوٚنٛژری أسی گتھ کران تہٕ بڑ کریکہٕ دوان ۔
أسی چھ حأضر ۔ لولہٕ والین ہُند لول برُن تہٕ شوقہٕ والین ہُند ویوٚہار اوس ذہنہٕ
کنہن پوٚت ونن گاشہٕ راوان تہٕ نورٕ ئری سپدنگی گرہیچھ ناوان ۔ بہٕ روُدس قدم
قدم کڈان تہٕ بیٚر زم زمس کُن پکان ۔ دہانس نش وأتتھ ہیٚرِ پاوہن وسان
وسان ربہٕ سُند شکرانہٕ کران ۔ لولہٕ والین ہنٛزٕ لأنہٕ رحمتس ووٚمید وار گوھان
کانٛہہ کلس تراوان ، کانٛہہ پانس چھکان ، تہٕ کانٛہہ نلکس دہانہٕ دِتھ چوان تہٕ
پان سیر کران ۔ اکھ اکھ گروٗتھ والان تہٕ اکھ اکھ عالم نظرن تل یتھ گیر بچہٕ کران
باسان شکر الحمدُ للہ سیر گوس چوان چوان تہٕ منگان روُدس " کرُوم فہمک علم
عطا ، دادبن کرُوم دواتہٕ مرضن شفا ۔ کرُوم یتھ رحمتس بار بار ووٚمیدوار " تازگی

تہٕ فرحت آیم ۔ اتی ترووُم کلہٕ پتھر تُمی سٕنٛزِ بارگاہِ منٛز تہٕ شُکرانک نفل پٔرتھ
درٛ اس ہیٚور کھسنہٕ باپتھ ۔ پأوِس پأوِس کھسان تہٕ آسمانس کُن نظر پیٚوأنی زنتہِ
رحمتچ بأرش حرمہِ پاکس موخ پرٕنی راوان تہٕ کعبس بجرس، عظمتس تہٕ حُرمتس
بٔرژرکران ۔ دل چھُم برٛ مان مُطافس منٛز وأتتھ طواف کرنہٕ خأطر مگر منٰی تہِ چھُم
واتُن ۔ باب النبی درواز درٛ اس تہٕ حرمہِ پاکہٕ کہِ صحنہٕ منٛز سوٚ برأوِم پننٕی ہم سفر
تہٕ کم کاسہٕ کھنا چینا کرِتھ کوٚر سٕنٛز منٰی کُن نیرُنک ۔ کیٚنژن ہمسفرن ہٕنٛدس
اسرارس پیٚٹھ کھٔتی گاڈِ تہٕ درأے بطرفِ منٰی ۔ ٹربفُک جام تہٕ پیدلی حاجین ہنٛز
بڑ بارٕ رٕکٕز پھو جایہِ جایہِ رُکُن تہٕ قریبن ڈاے گھنٹہٕ لگی منٰی واتنس ۔ ربِ
ذُلجلالہٕ سٕنٛز مشعیت ۔ منٰی وأتتھ چھُنہٕ اسہِ پنُن خمہٕ اتھی یوان یپأری اوس ژیر
گوُمت بجلی گاشہِ ستی اوس دوہُل باسان ۔ نورٕ سٕری وادی أس گاہ ژھٹان تہٕ
شولہٕ ماران ۔ وادی منٰی أس خدایہِ سٕندبن مہمانن وچھس ستی رٕٹتھ سہ مُوٚ دُر
تہٕ میوٚٹھ مس چاوان تہٕ لولہ للہٕ وان تہٕ وقوف کرٕنک انعامہٕ گُلی میٹھ دوان ۔ ربن
اوس پننہِ دستہِ قودرتہٕ سُتی امہِ کس حُسنس تہٕ مأری منٛز رس ہُر برتہٕ برژرکوٚر مُت
تُمی لا اُبالن گٔر کیٚا ہتام عنایتھ زِأسی رودی نیٚصف رأژ ژیر تام اکہِ انٛدٕ یوان
تہٕ بیکس انٛدس خیمہٕ ژھانڈان ۔ پرٕبتھ انٛدٕ تھزرن تہٕ سٔنٛزٕ ن پکان تہٕ وادی منٰی
ہٕک بجروونٛدس شروپراوان ۔ اتی مسجدِ عقبہ نظرِ یوان تہٕ اتی جبل صفائح نظر
پتھ غار مرسلاتچ عظمتھ بڑونٛٹھ کُن یوان ۔ اتی جبل صنب گاہ ژھٹان باسان
تہٕ زنتہٕ لولہٕ والین آلو دِوان ۔ ”منزل چھُو دوں نزدیک مہٕ بامبرِو ۔“ أخرس

وأتی مسجد خیفہ یوان پہن تہٕ أکس کوچہِ گلِس نشہِ أس خألی جایہِ رٕژھاتہٕ ترو پڑاواتی تہٕ رودٕ وقوفس ستی محو۔ صبح صادق ووت تہٕ اذان گیہٕ کٔرن۔ فجر پھۆل صُبحُک واون ہیوت مہمانن گلی آلہٕ وٕنی۔ سنگرو تروو پراگاش پڑتھ طرفہٕ نورٕنی پھۆتی تہٕ رحمتہٕ ہٕنزی فضا ربہٕ سُند بن ٹاٹھین مہمانن معطر کران تہٕ لول بأگران۔ مے پیٚیہٕ ہیۆر کُن نظر تہٕ Lane نمبر آم نظرِ۔ یکدم آم ہٕمک نقشہٕ بروٚنہہ کُن پٔنُنی سأتھی تِلُم تہٕ صرف تربن منٹن منز وأتی پننس ہٕمس اندر۔ کیٚنٛژوس کالس پیٚٹھی پتھر تہٕ ہنا آرام کٔرتھ ہیوت نیبر کُن نیرُن تٕک سنٛدٕ بنٛدٕ کرُن تہٕ معلمہِ سندس کنٹینس پیٚٹھہٕ چوٚچ چایہِ پیالا تہٕ دِماغ آو ہنا ہوشہٕ۔ کالہٕ کِس سأرِسے منٛز ہس پھیرنس لگی أندری سام ہیٚنہِ تہٕ أتھی ستی پیٚیہٕ مے نیبر کُن بوڈس پیٚٹھ نظر تہٕ کھورو تلہٕ ژٔجم زمین۔ بیلہِ مے وادی محسر Startsوٗچھ تہٕ أتھی ستی سون ہٕمہٕ۔ ربس کُن کوٚرُم شُکر دوٚپمس یہِ ژٕ زانکھ تہِ کُس زانہِ۔ پتو کوٚر مولوٚم تہٕ وننہٕ آو دوٗ یُکھ "یوہس اوس فرزندانِ توحیدن ہُنٛد تعداد قریباً اکھ کرور ییمہ کِنی منہج أخری حد بندی تہِ ہٕموٕ ستی بٕرٕتھ أس پانس ہیٚوم سام تہٕ لوٚ گُس گُلہم سفرس محاسبہٕ کرنہِ پٔتی مِس بروٚنٛہہ مِس لوٚگُس جمع تفریق تہٕ ضرب تقسیم دِنس کُن۔ حساب کٔرٕ کٔری تہِ پیوٚم صرف یُتے پلہِ زِ یہٕ کتہِ انہٕ سُہ زبان تہٕ تُمس مہربان خالقس تہٕ مالکس کُن کرہ شُکر ییمی یہٕ ہیٚو گناہ گار نمن عنایتن رحمتن تہٕ نعمتن لأیق زونُس۔ ہنا دِتُم دم ہیٚو۔ اتہِ باسیام کھسن شہہ شُکرانہٕ کران تہٕ وسہٕ وُن شہہ ثنا خوان۔ تِکیازِ أز یٚک دوہ اوس باقے دوہو

کھوتہٕ ہنا پانس سنہٕ نک تہٕ آرامک ۔ ۓخمہٕ نمبر دژ اس کیٚنٛہہ قدم کڈِتھے لوٗگس
چڑٛلیہِ کھسنہٕ ڈٕچھنیٚ آم قوربان گاہ تہٕ کھوٗرِ جمرات نظرِ۔ ہیٚوٗ رہیٚوٗ رروٗدس
کھسان تہٕ أنٛدیٚ پکھِس نظراہ تراوان ۔ کوہِ صنب اوس زنتہٕ آلودِوان تہٕ اشارٕ
کران مسجد خیفس کُن ۔ یوسہِ اتھ دامنس تل پنٛنہٕ شان وشوکت چھےٚ پائے
باوان ۔ ییٚتہِ کأتی انبیاتہٕ اولیا ڈاف ترأوِتھ چھِ ۔ آفتاب لوٚگ تھدنہِ تہٕ پنٛن
جلال ہاونہِ ۔ اسہِ کوٚر واپس پھیرنک سنٛز وسان وسان تہٕ اوٗسُس اورٕ یور
نظر وٕستی کیاہتام ژھاران تہٕ گاران ۔ ہنا تیز قدم تُلِتھ وأتی خمس منزٕ تہٕ کم
کاسہٕ انہٕ کنہٕ کوٚرتہٕ گٔرسکھر مسجد خیفس کُن نیرٕنچ ۔ تکیاز نماز ظہر اوس تیار۔
زبردست ووسہِ دژ وسہٕ تہٕ ژلہٕ چار اوس ربہٕ سنٛد بن مہمانن ہُنٛد یمہٕ جمرات
کرنہٕ باپتھ دوران أسی ۔ ۓتھ تتھہٕ گٔر کوشش مسجد پاکس اندر اژنٕچ اللہ تعالیٰ
سُنٛد فضل وکرم اوس شأملِ حال تہٕ وأتی بڑ وٕنہہ بڑ وٕنہہ پکان ژوٗرِمس صفس
پھٕٹتھ ۔ قدم ٹھہر وو پڑھے أس نہٕ یوان کیاز أس چھا پزٕ پأٹھی تتھ مسجد پاکس
اندر ییتہِ نبی برحق ﷺ اخری حج کسِ موقعس پیٹھ ۓمہٕ دِتھ تشریف تھأوِتھ
پانٛژن وقتن نماز ادا گٔرتہٕ أتھی جایہ آیہ پتہٕ یہٕ شانہٕ بڈ مسجد شریف تعمیر
کرنہٕ ۔ یہِ مسجدِ پاک چھ جبلِ صنب دامانس تل توٗے گٔنی چھِ اتھ مسجدِ حنیف
ونان ۔ تکیاز خیف چھ کوہِ دامنس ونان ۔ نماز ادا گٔرِ تھ درائے جمرات کر
نہِ ۔ نیٚران نیٚران باسیا فرزندانِ توحیدن ہُنٛد سُہلاب جمرات کُن دوان ۔ یہِ
پرٕ بارے وُچھتھ اوس کھوٚژن یوان ۔ کالک واقع اوس أچھنیٚ تل ییلہِ جمرا

اوٗلیٰ ہس رمی کران کران درٕ جنہٕ واد حاجٕ صاَب از جاں گے۔ پوز ازاوس سِیکورٹی ہُند سخت انتِظام۔ ہنا اوس جمراتھ کرِ ژوٹھ پہن تکیاز ستھونن کنہٕ پھٕلی لاین اوس نہ تیوٗت سہل۔ حاجی صاَب تہٕ اُسی نہٕ تمہٕ لایع عملٕچ پاسداُری کران۔ مُخاُلف سمتہٕ یتھ اُسی وسہٕ وٕنس خشارس بتھہٕ لگان یتہٕ یاتہٕ زخمی تہٕ اُسی مارِ گوھان۔ یام جمرا اوٗلیٰ ہس نزدیک واُتی تہٕ ''بسمہِ اللہ اکبر'' پرتھ لاُے کنہٕ پھٕلی تتھ حسب حُکم تہٕ حسب دوستورتہٕ رٕدی بروٚنہہ کُن بروٚنہہ کُن پکان۔ جمراہ اوٗلیٰ ہس اُندی پٔتی اوس گردِ غبارن لنہٕ گوٹ پھیٖر مُت۔ تکیاز یمہٕ آیہٕ کنہٕ ورشن اوس سپدان تتہٕ اوس نہٕ بوزنے یوان کینْہہ۔ ژٕبلہٕ چارتہٕ دکہٕ دکہٕ ستی اوس انسان پانے پکان بروٚنہہ کُن۔ لرلر دوان دراس انڈ کُن تہٕ کعبس کُن بتھ کرتھ کوٗرم روٚبہٕ کائناتس التجاء۔

''میانہٕ ربہٕ ژٕے چھکھ سارنے تھوٚدتہٕ بوڑ۔ چانہٕ نامِ پاک کہٕ برکتہ تہٕ چانہٕ حُکمٕچ تعمیل خاُطر چھس شیطانس کنہٕ لایان۔ کرتہٕ میون یہٕ حج تہٕ یہٕ عمل قبوٗل تہٕ کرتم مغفرتھ، رچھتم شیطانہٕ سُند بوٚشروتہٕ ژھلونشہٕ''

کنہٕ گوژرِ اُسم گرہٕو چرٕ تھِ چھ۔ یہٕ گوٚہم نہٕ راوٗنی تیلہٕ گوھے واریاہ مُشکِل۔ تکیاز اتہٕ یمی کنہٕ پھٕلی پتھر چھِ آسان پٔیمٕتی تمہٕ چھہٕ ردتمہٕ، ہکوٚنہ دبارٕ رمی خاُطرٕ استعمال کرتھ۔ تام واُتی جمراہ وسطیٰ ہس نشہٕ تہٕ حُکمہٕ مطاُبق لاُے ستھ دانہٕ کنہٕ تہٕ دراے جُمراہ اخریٰ ہس کُن۔ سخ ژٕبلہٕ چارتہٕ شوٗرشرمُنزی دژاس پٔنی ضعیف ساُتھی ہتھ تہٕ واُتی اتھ جایہٕ نش۔

"بسم اللہ اللہ اکبر رَغماً للشیاطین و رضی لِلرحمٰن اللھُم اجعلہُ حجً مبروراً ذنباًمغفوراًو سیعاً مشکوراً" پران پران لایم حسبِ دستور ستھ کنہِ پھَلہِ تہٕ دژاس بڑ وُنہہ کُن پرٕ بارے آسنہٕ سبہٕ اوس پھرٕکھ کھوٚتمُت تہٕ اندٕ کُن نیرِتھ شہلووِدَم۔ ساٗری ساٗتھی سمے اُکی سےٚ جایہِ تہٕ ربِ کائینات سُند کوٚرشکر یہندِ فضلہٕ تہٕ رفاقہٕ ستی اَزِ کیم رُکن سہل تہٕ آسان پاٗٹھی نکھہٕ وُتھی۔

ازآیہ نہٕ کُنہِ قسمہِ مشکلی جمراتھ کران کران۔ تِکیاز رِجہِ بڑ وُنہہ زٕ ژور دوہ اوس اسہِ یہِ سوٗرے اوٗنٛد پٔکھ وُچھِتھ تھووُمت تہٕ سمن بل تام اوس کھرٕ کرِتھ تھووُمت۔

کھوٗری کُنہٕ آیم نظرِ مسجدِ عُقبہ تہٕ بروٗنہہ کُنہٕ کعبہ تُھہ۔ جمرات کرِتھ اُسی ساٗری خوش تِکیاز اَزی کہٕ دوہ یعنی ۱۳ ذلحجہ رُکن آے ٹھیک پاٗٹھی بامل۔ اتھ رمی کرنچہِ عملہِ ہُندس پسہِ منظرس سٕنیاس اکہِ طرفہٕ روٗبہٕ سُند حکم تہٕ بییہٕ طرفہٕ پننس ٹاٹھس تہٕ پایہٕ بڈس جدٕ کاٗمل حضرت ابراہیم علیہ سلامن ہُندس دینس پاٗروی کرنک باٗنٛد باٗنٛد۔ اَندری وُتھم طلوطم تہٕ یمن تریشوٗنی جمراتن نظراَکرِتھ آیم سہٕ روایت یادِ وُترس منز یوسہٕ صحیح ابنِ خزیمہ ہس منز حضرت عبداللہ بنِ عباسؓ چھِ کران تہٕ ونان۔

"فرموو رسولِ مقبول ﷺ مویٔلہِ حضرت ابرہیمؑ مناسک ادا کرنہِ آے تہٕ جمرۃ الاخریٰ جایہِ آس شیطان نظرِ۔ یتہِ حضرت ابراہیمؑ موٗ اُمس ستھ کنہِ پھَلہِ لاٗے توتانی یوتانی یہٕ زمینس اندر سٕنیاو۔ تمہِ پتہٕ آکھ جمرہ عقبیٰ جایہٕ

نظرِ تہٕ لاٗے نس بیٚہٕ ستھ کنہِ پھٲلی یوٚت تانٛی سہٕ زمینس اندر ژاو۔ پتہٕ آس حُمرہ اولیٰ جایہِ نظرِ تہٕ لاٗے نس بیٚہٕ ستھ کنہِ پھٲلی یوٚت تام سہٕ زمین ننمگلوٚ"۔

أتھی حالس پھیُر دِوان اوس وق ہور ووتمت تہٕ عصر نماز آس تیار تہٕ دژاے مسجد خیفس کُن۔ امہِ وِزِ تہٕ اوس لولہٕ والین ہُند گژایہ مارٕ وُن سمندر مونٛین کھسان تہٕ ملر اُسی دوٗرِ نظرِ یوان۔ صرف أس کنہِ پھلین ہنٛز شرٕ ون راے کنن گوٗہان تہٕ گرد غُبار نظرِ یوان۔ أتھی غلہٕ گوشس منٛز چھِ اسی بیکہِ اندٕ بروٗنہہ کُن پکان کھوورِ اندٕ چھُ اتی الاخریٰ تہٕ عقبیٰ تہٕ اتی اولیٰ یوان۔ تام واٗتی مسجد پاکس نِش یُس أندرٕ رِنبرٕ برِتھ اوٚس کُنہِ اندٕ اوسنہٕ پکنس وُزن تِتھٕ تِتھٕ کٔڈ مےٚ جایہِ رژھا تہٕ پوٚر نمازِ دگر۔ دعا مگِتھ دژاے تہٕ أکِس اندس پیٹھ اُسی ہمسفر پژاران تہٕ رٕٹ لین نمبر ۳/ تہٕ روٗدی خمس کُن پکان۔ از چونکہِ جمراتھے یوت اوس کرُن تہٕ باقٕی اند وأس لوٚژ لِتھے۔ خمس منٛز واٗتِتھ کوٚر آرامہٕ گاٗنٹہٕ کھنڈ۔ تام ہیوٚت آفتابن نکھ والُن تہٕ دراے نبر کُن آفتاب لوسنک منظر وُچھنہِ تہٕ میدانِ منیٰ ہس ویٚو رتلنہِ۔ یپاٗری پکان تپاٗری پنٕنی پنٕنی چوکھر ہن پننہِ پننہِ آیہِ کُمن تام کتھن تہٕ مسلن دل دِوان پکان۔ کُنہِ درُوٗدٕ اذکارن منٛز کاںٛہہ مس، کُنہِ کاںٛہہ اتھٕ تھوٚد تھِتھ کاینا تہٕ رِکس خالقس تہٕ مالکس پنٕنی داٗدی باوان۔ کُنہِ کاںٛہہ پلن تہٕ لوکچن ڈیکر بن پیٹھ وادی منیٰ ہک نظارٕ تُلان۔ کُنہِ کاںٛہہ مستی ہِندِس عالمس منٛز لرتژ اُوِتھ تہٕ کاںٛہہ پکہٕ وِنن جماٗژن کُن وُچھِتھ پانٕسے ستی ونان۔ یمہٕ گے انڈونیشی، عراٗقی، فلسطینی، ایراٗنی،

امریکی ، روسی (ازبکستانٔی ، قزاقستانٔی ، طۆرانٔی) فرانسیسی ، جنوبی افریقہٕ ہکی۔
رنگہٕ وألی ہٕند بن رنگن تہٕ نسلن ہٕنزٕ باگہٕ نیہٕ سنان تہٕ پانہٕ ہےٕ ستی خبر کیا کیا
ونان۔ کُنہِ انٛدٕ نہٕ تھکھ گوٚھان پٔرتھ کانہہ دوان تہٕ دوران روبہٕ ہٕندِس حکمس
تعمیل کران تہٕ حضرت ابراہیمؑ ہٕندِس نقشِ قدمس پٔٹھ تہٕ پٔرٛتھِ لول بران۔
نمازِ مغربک وق ووت پن پنہٕ نِس خمس منٛز لگی صفہٕ تہٕ أژ نماز۔ فارغ
گٔژھتھ لوگ پٔرتھ کانٛہہ پن پنٛنہِ آیہٕ روبہٕ ہٕنز یاد کرنہِ۔ درۄدٕ اذکار تکبیر تہلیل
پران۔ کانٛہہ نوافلن تہٕ کانٛہہ وظأیفن ستی محو۔ نماز عشا وزِ ووٚتھ پٔرتھ خمس
منٛز اذانن ہُنٛد گرٛز۔ ربّ کاینٲتہٕ سُنٛد بجرتہٕ کُنہر باوانٕ تہٕ تمی ہٕندِس ٹاٹھِس یاد
گٔرتھ آلو دِوان حی علی الصلوٰۃ ، حی علیٰ الفلاح۔ صفہٕ لگی پن پنٛنہِ جایہِ تہٕ نماز
پُرتھ اوس پٔرتھ طرفہٕ درودٕ اذکار ، منگہِ منگ تہٕ التجاہن ہُنٛد وِرٛد کنٛن گوٚھان۔
فارغ گٔژھتھ کوٚرانہٕ کنہٕ تہٕ ترٛووُ ڈاف۔ پوٚز سو کتہٕ نیٚنٛدٕر۔ پٔرتھ طرفہٕ
فرزندانِ توحیدن ہُنٛد ذکرن ہُنٛد گرٛز تہٕ منگہٕ منگ۔ سأری ہےٕ پانس گوم گُمہٕ
سرٛان۔ تاب آم نہٕ کینٛہہ تہٕ ووٚتھُس۔ وق اوس قریبن اکھ بجے راتھ۔ وارٕ
وارٕ دراس خیمہٕ منٛزٕ مخسر ۆک بنہٕ آسنہٕ سببہٕ دراس مخالف سمتہٕ تہٕ رودُس چرٛاہہِ
کھسان گاڈبن ہُنٛد رش تہٕ لُکہٕ لگے آسنہٕ سببہٕ رودُس ڈٔنٛدی ڈٔنٛدی پکان یوٚت
تام کوہ ڈبکرِ تالہِ بیٹھ ووٚتُس۔ پٔرتھ انٛدٕ رحمتٕچ بأرش تہٕ منیٰ چھ پاک زمین نورٕ
سٔری باسان۔ شُہل واو تہٕ بجلی بلبن ہُنٛد نیہٕ نپہٕ کرٕدُن گاہ باس دوان "زنتہٕ
جنت بے نظیر"۔ یپأری نظر پھِوان تپأری بیوٚن بیوٚن رنگن تہٕ نسلن ہٕنٛدی لولہ

وٲلی۔ کُلِ عالمکی رنگا برنگی گُل ذکرِ ہِنٛدِ ورِدِ ٚستی فضہس مُشکاوان۔ تارکھ تہٕ

زُون عاشقن دِل رٔنزٕناوان۔ کوہ تہٕ بال ژینہٕ ون دِوان تہٕ زنتہٕ باوان،" پننہٕ

گژ انگل کرِ بو کانٛہہ اغیار پتہٕ لِو ونہٕ کھنٛڈ ہارتہٕ......وق چھو غنیمت۔اگرا کھ

شہہ سیٹھ دگ ھو واُنسن ہنٛدی اترٕ گو ھنو معاف۔ ییٚتہ کیاہ وِ تتہٕ رؤ زِ وسرخ

رؤ"۔ دپان چھس زورٕ لایس ناد!!اے کایناتہٕ کہِ شہنشاہا بہٕ ہا چھسے آمت با

وومید چأنی ہا پچھم لادن تہٕ ژٕ ے ہا چھم ییٚتہِ کیاہ وِ تتہٕ...... یا اللہ یغفرذنو بنا

یا غفار الذنوب...... یا اللہ ارحم حالنا...... محافظ دیننا و دنیانا۔

اوٚشس لٔجم دار وجوٗدس روٗم قرار۔ گرِ نیرنہٕ پتہٕ ییتہ دمس تام یہِ کیٛتھ ھا

کوٗرُم یا سوٗرُم تہٕ آم بژوٗنہہ کُن۔ تھوٗ دگوس وٗ تھتھ تہٕ بژٕ ہ ونہٕ چانٛہہ

کوٗرُمس استدعا،" پروردگارِ کریما ژٕ ے سوا کُس چھم، ژٕ ے سِوا کس باوِ یُس

بوزبم۔ ژٕ چھکھ دِلن ہُنٛد حال زانان مے تگی نہٕ منگُن نہٕ چھم سوشوٗب نہٕ چھم سو

شونٛڈ، سورُ ے چھی موین۔"

اُتھی حالس منٛز پٔرِ گوٚتھ دِ ژٕم گرِ کُن نظر تٔرِ ے آسہٕ بجیمٕو۔ تہٕ وژاس

پھٔٹ متو کو ٹھو پتہٕ نٔس خمس کُن۔ تازٕ وضو بنأوِتھ گوس سر بہٕ سجود تٔمی ہٕنٛز بارگاہ

کُن۔ ہنا آم قرار تہٕ ہوش لٔگم ڈنجہ پتہٕ ساری روبہٕ ہٕنٛدی ٹاٹھی اُسی وول

بیدار گامٕتی۔ تام ووت صبح صادق۔ اذانن ہُنٛد گرٛز زنتہ کمہِ تام باگہِ بُرتہٕ

گُمبدِ منٛزٕ سہ سوز زُوان تہٕ تمہٕ نغمہٕ بارسس یوان ییٚتہِ زن صرف تمہٕ مُدرکی تہٕ

مِٹھی آلو چھِ گوھان۔"وق چھو منگو کیاہ گوھو، کمیک چھو شوق تہٕ کُچھ چھو

طلب گأری"۔ سأری مغفرتس، عنایتس تہٕ حفاظتس ہلم دأرِتھ۔ پرٛتھ کانٛہہ زبو، پرٛتھ کانٛہہ وُٹھ، پرٛتھ کانٛہہ دِل، راز دأری سان پننٛہِ پننٛہِ دأدِ باونس اندر مشغوٗل۔ مےٚ آو زبوٗ پیٚٹھ" پروردگارِ عالمینا مےٚ کرتہٕ یہِ سعادت بیٚیہ تہٕ قسمتس۔ یہِ گوٚژھم نہٕ أخری چکر یور آسُن، بار بار یژھتم تہٕ بار بار بُلاوتم پننہٕ نِس ٹأٹھۍ ہشدِ پاسہٕ۔"

تام لگۍ صفہٕ تہٕ نماز فجر گوادا۔ غنیمتھ زوٗنم کینٛژھس کالس آرام کرُن تہٕ لرتژ اوأنی آم سہٕ سرٕ دزنتہٕ جنتچہٕ واو ریٚنگہٕ لجم ہو ہو گٲرِتھ ساونہٕ۔ یہِ اوس ۱۳/ ذی الحج ۱۴۲۳ھ از اوس منیٰ ہس اندر وقوٗفُک أخری دوہ تہٕ آفتابہٕ لوسنہٕ برٛوٛنٛہ اوس کعبس گژھُن نیرُن۔ اگر نہٕ آفتابہٕ لوسنہٕ برٛوٛنٛہہ ہیکہو نیرتھ۔ تیلہِ اوس ۱۴ ذالحج رمی گٲرتھ دوہ لوسہٕ نہٕ بروٛنٛہہ منیٰ منزٕ نیرُن۔ تمہِ کنۍ أس امہِ کتھِ ہنزٕ خوشی زِ انشااللہ پروردگارِ کریمہ سنزِ مہربأنی ستی گوٚو از حج مکمل۔

آرام گٲرِتھ وُٹھس ساڑِ دہہِ بجہِ تہٕ سژ انا دیانا کوٗر۔ ستی سامانہٕ تھووسنٛألتھ تہٕ رٕ دِکۍ وادیٔ منیٰ ہس الوداع کران۔ ہمسفر ہیتھ دژاس مسجد خیفس گژھن۔ یہِ زأنتھ گوڈٕ پرو ظہر نمازتہٕ پتہٕ کرو جمراتھ۔ پننہٕ لین سمزٕ رٕ دِکۍ پکان۔ منیٰ وادی ہنٛدی درو دیوار آسی استقبال کران تہٕ ربہٕ سنٛدِ بن مہمانن گلۍ آلوان۔ اکھ اکھ ذرٕ شادمأنی ہنٛدِس سوٚدرس منزٕ غوطہٕ یوان۔ شوقہٕ والین لول بران۔ یہِ کتہٕ لنہٕ سو زبان تہٕ کرتمہِ حالچ وو کھنۍ یہِ یہِ محسوس اوسُس کران۔ وُنہِ اوس ظہر نمازِ ٹائیم۔ مےٚ ترأوی ژ وواپأری نظر اتہٕ مسجد خیفہِ کہِ جنوبہٕ طرفہٕ آم

جبل صفائح نظرِ ۔لتہٕ اُسی حاجی صاٖبن ہیٚو ر کھسنس رٕج اُنچھو ۔یہ رٕوٚدس اور
کُن مُدٕ ے گنٛڈتھ وُچھان تہٕ تام گوم کنن "حاجی غار مرسلات" اُتھی زیر
لگنس ستی گوس زن مژٕ نیٚند رِ ہوٗ شیار تہٕ یکدم آم ذہنس منز ۔یہ چھُ سہٕ ڈیکہٕ
بوٚڈ پہاڑ یتہِ نبی برحق ﷺ موژ ھلیہ ہٕلس کُن تمہِ وِزِ کیٚنژس کالس آرام چھُ
فرموومُت ییٚلہِ تاپہٕ ژٕنٛڈ اُس ۔لتہِ چھےٚ اکھ گوپھ یتھ منز رسول نازنین ﷺ
من ہندی قدمِ مبارک چھ پیٚمتی تہٕ اتھی غارس منز چھُ سورہ مرسلات نازِل سپد
مُت تہٕ توے چھ اتھ غارِ مرسلات تہِ ناو پیوٚمُت ۔مے رٕوٚدنہٕ تابہٕ تہٕ لاریوٚس
اور کُن ۔دِلس آم سکون ہیوٚ تہٕ سوچان اوسُس اتھ بختہٕ بڈس جبل صفائح ہس
یتھ اکھ غار تہِ چھُ رو بن عطا کوٚرمُت ،یتھ منز آنحضور ﷺ من ہٕندی پاے
نازنین چھِ پیٚمتی ۔تمہِ وِزِ کیا آسہِ ہے یہ کوہ تہٕ غار محسوس کران ۔یتہٕ پاٗٹھی
جبلِ احدس پیٹھ ٹاٹھس نبی ﷺ من ہٕندی پاے مبارک بوٚ انی اتھ لرزٕ ووٚتھ
یا جبل ثبیرس یُس منی ہس اندر چھُ ،حضرت عثمانؓ بن عفان ،ذی النورین چھِ
روایت کران فرماوان زِ "نبی کریم ﷺ اُسی جبل ثبیرس پیٹھ تشریف فرمایٚمن
ستی اُسی تمہِ وِزِ حضرت ابو بکر صدیقؓ ،عمر فاروقؓ تہٕ بہٕ ۔یہ پہاڑ لوٚگ تمہِ آیہٕ
لرزنہٕ زِ امکی کنہٕ پھٕلی تام لگی سنیرن کُن ژلنہِ ۔امہِ وقتہٕ ٹھٕل رسول رحمتن ﷺ
پاے مبارک تہٕ اتھ زیر دِتھ ووٚنہس "اے ثبیر پننہٕ جایہٕ روز ژٕے پیٹھ چھنہٕ نبی
وصدیق بیٚیہِ دو یو شہید ونغار بیٚیہ کانْہہ ۔" اتھ چھِ بخاری ،احمد ترمذی تہٕ ابو حاتم
تہٕ روایت کران ۔بیا کھ روایت چھےٚ اُتھی جبل ثبیرس ستی تعلق تھاوان ۔وننہٕ

چھُ یوان یِیلہِ قریش قومن رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد حوالہٕ کرنک مطالبہٕ کوٗر تمہٕ وِزِ کوٗر جبل شبیرن عرض یارسول اللہؐ مےٚ پٮ۪ٹھ وٕسوحضٕ یون۔ بہٕ حضٕ چھس کھوژان اگر دشمنو توٚہۍ شہید کرِ ہوٚرب جلیل کرِ مےٚ پٮ۪ٹھ عذاب نازِل۔ تہٕ تمہٕ وِزِ کوٗر ریوٕر جبلِ حراہن عرض یارسول اللہؐ توٚہۍ اَنِوحضٕ تشریف مےٚ پٮ۪ٹھ (یِم دوٚنوٕے پہاڑ چھِ اکھاَکس مدِ مقابل مکہ شریفس اندر۔) یِیے واقعہٕ زیرِ نظر تھاوِتھ اوسُس سوچان جبل صفائح کیٛا آسہِ ہے تمہِ وِزِ سوٗکران یِیلہِ رحمۃٌ للعالمینؐ اتھ پٮ۪ٹھ تشریف فرما آسہٕ ہن۔ ازتہِ وُچھ مےٚ اتھ کوٚہس سہ جلال تہٕ حسن یتہِ زانن والی عاشق واریاہ کیٛنہہ چھِ ژینان زن۔ زیارت کرِتھ دژاس مسجدِ خیفس کُن۔ تژ اووبڑ وٕنہہ کُن نظر لتہِ عاشقن ہُنٛد آنٛتھ روٚس ژلہٕ وُن ڈریاو ذکرِ منٛز مس سہ میٚوٹھ تہٕ موٗ دُرسوز اوس ساَری ہے منیٰ وادی گرزِ ناوان۔ تژ اوو پتھ کُن نظر لتہِ لولہٕ والی تلبیہہ پران پراں فضہس معطر کران۔ خمن ہُنٛد لوٕ وُن تہٕ شوٚبہ وُن شہر واوجہِ واوکران، دِل تمیلاَوِتھ وولسنس انان۔ ووںٛد چھُ بارٕ بکہ یِوان تہٕ کژبکہ چھےٚ ژلان نیرِتھ...... اَسی چھِ حاضر...... ژےٚ چھکھ تہٕ ژےٚ آسکھ۔

اکہِ اندٕ اَس یِیمہِ کتھِ ہنٛز شادمانی زِ حجکی تمام لوٚازِمات ہیٚتِن ربہٕ سٕندِ فضلہٕ اندٕ واتٕنۍ تہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ اَسی سوچان خبر چھا یِیہ تہٕ آسہٕ نہٕ یتھی عظمتہٕ تہٕ حُرمتہٕ والی ژٕہۍ تہٕ ساتھ نصیبس۔ ازیتھ باگہِ وان وادی منٛز عربہٕ عجمکی لولہٕ والی ربہٕ سٕندی بُلاوی ہتی مہمان لچھن منٛز۔ اکھاَکس ہتی پھکی رلاوِتھ یکہٕ

وٹھ تمی ہنٛدِس حکمس تعمیل کران۔ تمی ہنٛدِ رضاباپتھ دیولنہِ وارتہٕ وژھ وُنجہِ اکھ رُٹن نکھہِ والان تہٕ دوٗرِچ تیاری کران۔ ازآسمان تہٕ زمین تہٕ نغمہٕ خوان۔ بیوٗن بیوٗن نسلن ذاتن تہٕ رنگن ہنٛدی پھولہِ وِنی گولاب وُچھتھ سوفرحت تہٕ تازگی باگہِ یوان ۔ یتھ منزسہ سکون چھُ یوان، ییتہٕ رُمس رُمس شہلتھ چھے پھوان۔

شُکُر......الحمدللہ اسی واتی ظہر نمازِ برٛونٹھے تتھ پایہِ بجہِ مسجد پاکس اندر یتھ جایہِ سائنی ٹاٹھی نبینٛ پانژھ وقت نماز چھے پرمٕژ۔ نفل روٗدی پران تہٕ ذکر روٗدی کران تہٕ ربس روٗدی منٛگان حفاظت، مغفرت، عنایت تہٕ قبولیت حج۔ وق ووت، اذان گیہ ساسہٕ بدی فرزندان توحید مسجد پاکس اندر تہٕ آنٛتھ رسی ہیری۔ کنی صفہِ بنٛدی کران تہٕ اقتداء کرنس پراران۔ نماز گیہ ادا۔ تہٕ وسہٕ وِنی لولہِ والین ہنٛدی دریاون کوٗر روخ جمراتس کُن۔ اسی تہٕ دژاے کنہِ گوژرِ ہن اتھس کیتھ ہیتھ۔ یام جمر ''اولیٰ'' ہس نش واتی یکدم آوزبانی پیٹھ بسم اللہ اللہ اکبر'' تہٕ لاے ستھ کنہِ پھلی حسب حکم۔ ژبلہٕ چارتہٕ شور شراوس کُن ترِتھ گوھان۔ کنہِ پھلین ہنٛز شروٗنی راے اُس خبر کیا کیا باوان۔ کنہِ ٹھیلس چیر چھِ تھاوِتھ دژاے جمر ''وسطیٰ'' ہس کُن اتہِ رمی کرِتھ واتی جمرا ''عقبہس'' نزدیکھ تہٕ اتہِ تہٕ ستھ دانہٕ کنہِ پھلین ہنٛدی لایتھ گے ترِشوے رُکن حسب حکم تہٕ حسب دستور مکمل۔ برٛونٹھ ہنا پکتھ تلم اتھہِ ژتہٕ کعبہ شریفس کُن بُتھ کرِتھ موٗنگمس۔

"پروردگارِ کریماژ چھکھ پزتھ شیہ پٹھ قادر۔ نیک کامہِ کرنک کرِم توفیق عطا تہٕ ہرو زِ زٕ چھِ زٕ بدی نشہِ۔ شیطانہٕ سند بوشروتہٕ ورونشہِ تھاوِ زٕ محفوظ۔ پنہٕ نبن رحمتن ، عنایتن تہٕ نوازشن گرِ زٕ ووِمیدوار۔ اے ربہٕ ژے چھکھ حفیظ پنہٕ نس حفاظتس منز تھاوِ زٕ۔ دپنہٕ دنیا گرِ زٕ رت، رفاقت تہٕ حفاظت تھاوِ زٕ شامل حال۔"

شکر...... الحمدللہ...... حجکی تمام رکن تہٕ لوازمات واتی سہل تہٕ آسان پاٹھی انڈ۔ تہٕ پزتھ رنگہٕ گر ربٕ کایناتن رہبری تہٕ رفاقت۔ شکرانہٕ روٗدِ کران۔ وجودک انگ انگ اوس لا اُبالہٕ سُند ثناء خوان۔ رُم رُم اوس شادمان تہٕ شہہ شہہ اوس نغمہٕ خوان۔ ہنا دم دِتھ کوٚر ریرادِ نماز عصرس ستی مکہ شریف وسنک۔ کینہہ قدم کڈی تھے واتی جمرا عقبہس نزدیک تہٕ ٹنلہِ منزی نیرنک ارادٕ کرانی پییم نظر دچھنہِ طرفہٕ مسجد عقبیٰ ہس کُن۔ واریاہ حاجی صاب اُسی اتھ مسجد پاکس مُدے گنڈتھ تھلہِ تھلہِ وُچھان تہٕ زنتہٕ خبر کمن غوطن گاہِ ستی۔ زیادٕ تر اُسی ترکی تہٕ انڈونیشیاہکی روزن والی یمہٕ حاجی صاب۔ بہٕ روٗدس یمنے کُن پکان یبلہِ پننہِ ستی باج خانہ کعبہ کُن ہاوان اُسی۔ پوٚز بہٕ کتھ مانہٕ ہاپہُنڈ تکیاز یہٕ جایہ پاک چھُ تم تارِیخی واقعہٕ یاد پاوان ییٚتہٕ یادٕ ترِس کھولو چھُ ووتھان۔ اکھ عجیب انقلابی کیفیت چھے محسوس گوٚدھان۔ یہٕ جاے ییٚتھ سہ بجر چھُ یمہِ مکہ پٹھ مدینہ پاک تام نوٗرِ نوٗر پھالو ویمہ کہٕ برکتہٕ کُل عالم پزرکہِ تہٕ حقیقت کہِ گاشہِ ستی پزبُلنس دِس ووتھ۔ اُتھی شانہٕ بجہٕ جایہ ییٚتہٕ

مدینہ منورِ چ اکھ جماتھ یمہٕند تعداد شئے چھ ونہٕ یوان سمجھ حضرت عباس بن عبدالمطلب ہٮ۪نزِ حاضری منز نبی برحق ﷺ صابن تہٕ گرِکھ بیعت۔ "یہٕ اوس گُہم ورٕی بعتک۔ ایام حج اُسی تہٕ منیٰ ماُدان اوس امہٕ وِزِ نوٗر زٕہٹان۔ خمو اوس اتھ وادی سہٕ رٔنبہٕ وُن تہٕ لوٗبہٕ وُن انہار بخشمت ییتہٕ رحمتے رحمت اُسی دزِ ییٚٹی یوان۔ شیٚہلہ شاملکی پرتو اُسی دفتر وٹان تہٕ رأژ ہُند نوٗرانہٕ اوس زوٗل کرنس کُن لوٗ گمت۔ رسول رحمت ﷺ اُسی حسبِ عادت اکہِ خمہٕ منزٕ نیرِتھ دۆیمس اندر رأژِتھ اللہ تعالیٰ سُند پیغامِ حق حاضرن تام واتناوان۔ ربہٕ ہٮ۪ندِ گُنزِرک تصوٗر، اسلامک بجرتہٕ عظمت، قرآنِ مجید کی آیات وبوٗھناوِتھ اُسی پیغامِ الٰہی فردن فردن تام واتناوان۔ نصف راتھ اُسی تیار ییلہٕ شمع رسالت ﷺ وأتی أکس خمس اندر ییتہٕ کینہہ مدنی حاج صاب ٹھہرِتھ اُسی۔ نوٗوناوے گرِتھ فرموو محسنِ انسانیتن یمن حاج صابن کُن۔ "رب چھ کُن، تس چھنہٕ کانٛہہ شریک، پزرُک تہٕ پاکیزٕگی ہُند بجرتہٕ اجر، گوٗنہن تہٕ بدکارِین ہُند انجام وبوٗھنوٗ ووکھ۔" یمہٕندِ دہانِ مبارکہٕ أندرٕ أس زن کوسم ہران یمہٕ کہِ برکتہٕ مدنی حاجین ہٕندی رُم رُم اُسی شہلتھ تہٕ فرحت محسوس کران۔ قرآن کریمکی کینہہ آیات بوٗزِتھ لٔج زن یمن صاحبن دِلس تھپھ۔ أچھ آیہِ موٗرنہٕ تہٕ لٔگی پانہٕ وأنی اکھ اکس ونہٕ "اگر آسن تہٕ نوٗمے پایہٕ بڈی گوٗھن آسنی تم نبی یمہٕندِ ینک اشارٕ یہوٗدین ہٕنزن الہامی کتابن منز چھ۔ توے چھِ تم تتھ گرِ پیٚاران ییلہٕ تمہٕند ظہور سپدِ۔"

مدنی حاجین ہنٛدی دِل گے آپے آپ تہٕ یکدم کٔرِکھ بیعت تہٕ باضأبطہٕ سپد اکھ معاہد طے۔ یم صأحب أسی خزرج قبیلس ستی تعلق تھاوان تہٕ بیا کھ باأثر قبیلہٕ یُس "اوس" ناوٕ مشہور اوس تہٕ أسی مدینہٕ پاکس اندر روزان۔ یمن دوشوٕنی قبیلن أسی یہوٗدی پانہٕ وأنی کلہٕ پھاٹناوان تہٕ چھلہٕ چھانگر یژھان کرٕنی۔ یام یہٕ جماتھ یمو ایمان اوس اوٗنمت مدینہٕ پاک وأتی تہٕ سمکھی "اوس" قبیلہٕ کین ژھین تہٕ وٕنن ہکھ سوٗرے حال رسول رحمتنٛ ہُند۔ یہٕ بوزأنی گویمن تہِ پوٗرٕ یقین یمہِ کتھِ ہُند زِ نبی آخرالزمان ہکن یِیے شانہٕ بٔڈی أستھ یمن ہُند شرف ملاقات توہہِ چھُ سپد مُت۔ دوٗیمہِ ؤری یہٕ یعنی یٔمہِ بعثت آے دوشوٕنی قبیلن ہنٛدی کینٛہہ صأحب جمس تہٕ أتھی جایہٕ روٗدی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم صأب نس انتظارس۔ یمن منٛز أسی پٔتِمہِ ؤری یہٕ کہِ قافلہٕ منٛز ژور خزرج تہٕ از أسی قبیلہٕ اوسکی ترٛے باأثر صأحب تہٕ شأمل یہنٛد کُل تعداد ستھ اوس۔ یام یمن ڈیکہ بڈٕبن نبی آخرالزمان، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم من ہُند دیدار سپٕن تہٕ یہنٛدِ دہانِ مبارکہٕ پیغامِ حق کنن گو۔ یکدم کٔر یمو تہٕ بیعت۔ اسلام قبول کٔرِتھ کوٗرکھ بصدق دِل تسلیم زِ حضور پُرنو صلی اللہ علیہ وسلم چھِ خدا تعالیٰ سنٛدی رسول تہٕ کُنس ربس پیٹھ اوٗنکھ ایمان۔ خوشی ستی روٗدنہٕ یمن کانٛہہ سار تہٕ دوشوٕنی قبیلن ہنٛدی یم قسمت وألی لگی یک زبان سپدِتھ رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم وننہٕ...... "حضرت تُہنٛدِ شفقتہٕ تہٕ نظرِ کرمہٕ ستی بدلیوو سون تقدیر تہٕ خالقِ کائناتہٕ سنٛدِ فضلہٕ رلیے أسی زِ قبیلہٕ پانہٕ وأنی۔"

واپس مدینہ پاک واتاوُنی تِج یموو ژھۄ الم تہٕ لگی گرس گرس تہٕ فردس فردس تام نبی نازنینن ہُند پیغامِ حق واتناونہٕ۔ پرٛتھ طرفہٕ گوٗ کُنےٚ ترٛم تہٕ روٗد اسلامُک بہارتہٕ جہار کاڈ کڈان۔ وق ووت اوٗت پٔتھ زِ پرٛتھ گرس، پرٛتھ شایہِ چھُ نبی رحمتن ہُند ذکرِ خیر سپدان۔ در و دیوار چھِ گرزان ذکرِ حبیبہٕ سٟتی تہٕ سارٕی چھِ ونان زِ یُزٕی پاٹھی گوٚھ یہِ سُہ رسول ﷺ آسُن یمن متعلق یہوٗدٕ ربۍ ہو پیشین گوٚیی چھےٚ گرٕہمو۔ ترٛوٛہم بعثت آوتزیٛم قافلہٕ حجہ کین دوہن مدینہ شریفہٕ پٔٹھۍ یتھ منز دوشونی قبیلن (خزرج تہٕ اوس) قبیلکۍ ڈبکہٕ بڈی اُسی تہٕ اُتھی جایہِ پاکس پٔتھ سمکھی رحمۃ للعالمینس۔ یام یمو محسنِ انسانیت تہٕ نوٗرِ مجسمن ہندِ دہانہٕ مبارکہ ربہٕ سُند پیغام بوٗز تہٕ تِہنٛدِ سلوکہٕ تہٕ خلوصہ کہِ ناگرادِ فیضیاب سپدٕ اُنی کوٗرُکھ دینِ اسلام قبول کرنُک فاصلہٕ۔ دوٗنوٚنی قبیلن ہندی قسمتہٕ وأُلی گے بے قرار تہٕ لگی رسول رحمتن ﷺ تمہِ آیہ لول تہٕ مائے بأگرنہٕ۔ تمی ہندِ بجر کرتہٕ عظمتکۍ لگی گیت گیونہٕ تہٕ پژ دِلہٕ کوٗرُکھ اقرار۔ ربِ جلیلہٕ سُند بن تمام احکامن ہنز پاسداری ہیٛوٚکھ مٔتہٕ۔ پرٛتھ انٛدٕ اوس شادمانی ہُند سہ پُر نوٗر فضا یُس سارٕی سہے اُندٕی پکھس ناقہٕ اوس ژھتہٕ ناوان۔ سارٕی ڈبکہٕ بڈی اُسی بے قرار زِ کرتہٕ کالی کرِ رسولِ مقبول ﷺ سانہِ دِلُک ارمان پوٗر کرنک اِشارٕ۔ اُتھی سٟتی سپدی حضرت عباس یمن طلبگارن کُن مخاطب:

"توٚہی چھِو رحمۃ للعالمینس مدینہ پاک (تمہِ وِزِ یُک یثرب) تِنچ

دعوت دِنہٕ بروٚنٛہہ تِمن سارِنٕے خدشن تہٕ اندیشن سٟتۍ یِمن ہُند خطرٕ لاحق چھُ پیٚنہٕ (مطلب مکس) اندر چھُ یِمن پٔنٛن قبیلہٕ تہٕ پٔنٛنۍ انگ اُشناویم نٕہ یہِ بار چھِ ہبکان وتھراُوِتھ۔"

یثرب کِیم لولہٕ واٲلۍ خوش نصیب وٕتھۍ یورٕ بییک زبان:

"اُسی حض کروسوٚرے یہنٛد بن پایٕ مبارکن پٮ۪ٹھ قوربان۔ اکھ چھِ اُسی پانہٕ لڑن واٲلۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ اکثر تیس منز بیٚیہِ چھِ یہنٛدِ شفقتہٕ تہٕ عنایتہٕ ووٚں مسلمان۔ از چھُ اسہِ اللہ تبارک وتعالیٰ تہٕ مہربان یُس سون حامد وناصر چھُ۔"

یہِ حال وُچھتھ تہٕ یہنٛزٕ بے قرٲری ہُند جذبہٕ تہٕ یہنٛدی لولن کرنو ورحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آمادٕ یہِ فرماونس پٮ۪ٹھ ...... "میون آسہِ ووٚں مدینہٕ پاک (یثرب) قرارگاہ"۔ وفد سپُد شادمان پٲٹھۍ واپس یثرب روانہٕ تہٕ یِمن سٟتۍ آو رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہُند حکمہٕ مصعب بن عمرس یثرب گژھنٕک تاکید کرنہٕ تاکہِ سہٕ کرِ یِمن قرآن مجید چ زان۔ یام یِم یثرب واتۍ تہٕ لٔگۍ دینٕ اسلامٕچ تعلیم دِنہٕ۔ ووٚں اوس یثربک حالے بدل۔ سوٚرے شہر یتھۍ درٕ دیوار، گلی گۆڈٕ اِد ناتکی بختہٕ بڈٕی بسکین، اُسی رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہنٛدی نغمہٕ گیوان تہٕ درود پران۔ پزٕتھ اندٕ اوس ہے، سہُ ہے یتھ منز ربہٕ سُند گٔنبر تہٕ رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہُند ہجرتہٕ تھزر اوس کنن گژھان۔

اتی چھُ یہِ اندازٕ صحیح ثابت گژھان زِ مدینہ پاکٕکۍ لوٗکھ کیاہ وِتھ مۆہج

تہٕ میٹھ میوٚ کاۂژاہ عظمتہٕ واجتی پھےٚ ییتہٕ رحمتن للعالمینوٚ پٕنن قرار گاہ تہٕ آرام گاہ تہٕ بنوو۔ ٹاٹھس نبی سُند توٹھ شہر آسنک شرف سپدُس حاصل۔ امیک بجر چھُ ییمہٕ کتھہٕ ستی ٹاکارٕ زِ یمو یثرب کو بختہٕ بڈو گوڈٕ انوارِ ایمان اوٗن تمن پیو نہٕ کُنہٕ قسمہٕ کانہہ کڈٕ جاریا کرٕ پکھر وُچھن۔ یتہٕ پاٹھی رحمتن للعالمینؐ تہند بن یارن تہٕ لول باۂ گراون والین مکس اندر وُچھن پیو۔ اتہٕ یعنے مکس اندر اوس پرٕتھ طرفہٕ خدائی پیغامس تہٕ ہدایتہٕ کِس آلوس صرف انکارٕ ے انکار سپدان۔ وِزِ وِزِ فتنہٕ تہٕ فساد، تناز تہٕ بتھی لاگے۔ پرزناۂنتھ تہٕ پرکھاوِتھ تہٕ پزرس انکار سپدان۔ معجزٕ وُچھی وُچھی تہٕ کوٚر کھاتھ جادوگری ناو۔ غرض پرٕتھ انٕدٕ اُس گمراہی تہٕ نافرمانی ساۂری ہے مکس آوٕتھ۔ ییلہٕ زن مدینہ پاکس (یثربس) منٛز رحمتنا للعالمینؐ ہُند تشریف نِنہٕ برٛ وٕنٹھے اسلامک بہارتہٕ جہار گٹہٕ زلین گاشراوان اوس۔ پرٕتھ انٕدٕ ربہٕ سُند پیغامِ حق تہٕ شفیع المزنبینؐ ہُند حسن سلوک، بجر کرتہٕ عظمتکی نغمہٕ ساۂرسے اُندی پکھس وولنس انان۔ سوٗرے یثرب اوس بے قرار، تمام چشمہٕ آسہٕ وتن مدٕ ے گنڈِتھ۔ اُچھر والو ستی وتن ڈولنس پرٛاران۔ زرٕ زرٕ تہٕ ہن ہن صرف تس پیغمبرس وتن وُچھان ییہندِ ظہور سپدنچ پیشین گویی یہوٗدی راہبو گوڈے اُس کرٕمٕژ۔

اُتھی حالس زول دِوان آو سو نچہ سوٚ دُر جوشہٕ تہٕ ذہنہٕ کین یوٚت وتن منٛز وو تلیپے رمبہٕ وِنی تہٕ ماۂری مُنٛدی نقشہٕ۔ یمن اُندری وینٛز رٹلان آیم سو فرحت باگہٕ یتھ منٛز اکھ تیٚتھ لذتھ، سو شہلتھ تہٕ سوتراوتھ باسے یم۔ ییمہٕ ستی رم

رُم وِسنہٕ لگو۔ مسجد عقبیٰ ہس کُن نظر پیوٲنی اٮ۪سم لولکی، پزٕ کی تہٕ ہدایتکی واو جوتُ مغزن ہوشہٕ انان۔ تِکیازِ اٮ۪می ہدایتکی تہٕ ربہٕ ہٕندی باگہٕ بُرتی ناگہٕ رادن گٔری یثر بکۍ ڈ بکہٕ بڈۍ رحمۃ للعالمین ہٕندِ صدقہٕ ایمانہٕ کہٕ نوٗرٕ ستی فیضیاب تیمی یثر بک سوٗرے صورتحال بدلوو۔ توٗ ے چھِ اتھ مسجد بیعت تہٕ ونان۔ جمرہ کبریٰ تہٕ چھُ اتھ نزدیکِ ییمہٕ کنۍ اتھ جمرہ عقبیٰ تہٕ چھِ ونان۔

مےٚ آیہٕ اٚندی پِکھس سام ہیوان اچھ مُوٗرنہٕ ہشہٕ۔ ییٚیہٕ اندٕ اوس خوٗشی ستی وِسان۔ تِکیازِ سو سعادت تہٕ فریضہٕ آم بامل تیچ ترٛپ پرٛتھ کانٛسہٕ ربہٕ ہٕندِس بندس تہٕ امتی محمد رسول اللہ ﷺ س چھےٚ آسان۔ شُکر الحمدللہ وونی اٮ۪سی تمام رکن اٚرِ جانہٕ تہٕ درکوٗتھ سہل پاٹھی اند واٚتی اتۍ۔ پتھ کُن گٔرم نظراتہٕ رودُس وادی منی ہس الوداع کران تہٕ ربس منگان، "پروردگارِ کریمابییہٕ گٔری زبم یہٕ شانہٕ بڈٕ حج سعادت نصیبس۔" جبل صعائع، جبل ثبیر وُچھم پُر جلال اندازٕ زن ربہٕ ہٕندِ بن تاٹھین ثینہٕ وٕنی دِوان ییمہٕ کتھ ہنٛز...... "گرٕ وشکرانہٕ کاینات رکس ماٚلکس تہٕ خاٚلقس کُن ییم یتھ رحمتس وومیدوار گٔری نوٗ۔ وٲنسن ہُنٛد طمع اوٗنوٗ وارٕ کارٕ رتی پاٹھی انجام......" منیٰ ہچہٕ سرزمینہٕ الوداع کران کران وٕڑاے کعبس کُن ٹنلہٕ منٛزی۔ اکھ اکھ قدم ترٛاوان تہٕ اکھ اکھ حال یادٕ دٕتریس چھِنی ٹلان تہٕ وونڈس ترمہٕ نقشہٕ کھنہٕ یوان۔ ییمن اگر راٚچھ تگہٕ کرٕنی وُمرن پوشن۔ تہٕ وزوزٕ ہیکہٕ دم ہبتھ امیک بہارتہٕ جہار چھاٚوِتھ۔ پکان پکان اوٗند پوٚک تہٕ سرٕ ناوان، ثٕرتھ تہٕ تہٕ سونچہ ناوان تہٕ سونچتھ تمن برٕ

گاٹستین خابن حقیقتکی جامہٕ ولہٕ ناوان۔ یمن ہٕندی پرتو تہٕ ژھایہٕ گتی اُسی کران تہٕ اِز وجودس اِنٛز ناوان۔ پۄز......ازشکرتس لایزالس کُن۔ بہٕ کتہٕ لنہٕ سو زبو تہٕ سہٕ دِل تہٕ کرٕتمی سٕنز ثنا خوٲنی۔ از ہلم داٗ رِتھ تس رب الجلیلس قبولیتک خاطرٕ اتھ منگان، سہٕ توفیق تہٕ بانہٕ منگان، سہٕ ہدایت تہٕ تاب منگان، سہٕ دِل تہٕ تمہٕ چشمہٕ منگان، یم وِزِ وِزِ رہبری کرٕنم، پزٕ رچہٕ تہٕ رٕژرٕ چہ وتہٕ ہاونم۔ تمن تصورن تہٕ حالن راٗ چھ راوٕ چھ کرنم، اغیارن تہٕ گمراہن نِشہٕ بچاونم۔ شیطانہٕ ہٕندِ شرٕ تہٕ غاصبہٕ سٕندِ شرٕ نِشہٕ تھاونم محفوظ۔" یِمے رنگ تہٕ نغمہٕ گنگراوان ءگنگراوان چھس ٹنلہِ منزٕ پکان کعبس کُن پنکھن ہٕند بو واوٕ جوٗنٛوٕستی اُسی اورٕ یورٕ ہِوان لاینہٕ۔ پرٕتھ اندٕ لولہٕ واٗلی دوان تہٕ دوران۔ شادمانی ہٕندی واوٕ جوٗنٛٹی شٕیچھ زن ونان تہٕ حوصلہٕ دِوان تہٕ مبارک کران۔ لولہٕ واٗلی ربہٕ سٕندی ٹاٹھی مہمان یم گاٗرِن تہٕ ژاٗرِن تہٕ واتناٗوِن۔ یتھ پایہٕ بڈس تہٕ حُرمتہٕ واٗلس پنہٕ نِس پسندیدٕ شہرس منز۔ پنہٕ نِس گرس کرٕ ناٗوِن پۄشرٕ نی گتھ۔ رنگہٕ رنگہٕ رحمتن تہٕ عنایتن ہُندٕ ورشُن کرٕتھ وُچھناٗوِن تم رنگ تہٕ تمن نعمتن کرِن وومیدوار یم صرف تہٕ صرف یتھ پایہٕ بڈس تہٕ عظمتہٕ واٗلس جایہٕ پاکس چھے باگہٕ آمٕژ۔ دٔچھنہٕ تہٕ کھوورٕ تس لایزالس شوقہٕ واٗلی آلو دِوان تہٕ مناجات پران پران منگان:

قدم رٕ ؤدی ووتھان مکہ شریف کُن اکہِ اندٕ وادی ءمنیٰ ہس الوداع کران کران اٗندری اوم تیل زن تیلان تہٕ جدٲیی ہنٛزٕ دگ اٗندری یہٕ زاٗنتھ للہٕ وان زِ تیمی لایزالن از یور واتناٗوی انشااللہ آیندٕ تہِ دیہٕ نادتہٕ کرٕ ینٛہٕ یتھ

رحمتس ، مغفرتس تہٕ عنایتس ووُمیدوار۔ دوٚیمہِ طرفہٕ روٗزٕ ہندِس گرس منٛز حاضری دِنٕچ کل گرکھوتہٕ گرِ تیزان تہٕ تُنٛدشن لاگان۔ مکہ شریف واتنس اُس تیاری یِیلہ کیٚہ تام ڈُکہٕ بڈٕ مےٚ زیرِ دِژتہٕ اشاروٕ ستیٚ ہووُنم ژھُن گُن "مسجد استراحہ" وننہٕ چھُ یِوان زِ یہ مسجد شریف چھ تتھ جایہِ تعمیر کرنہٕ آمٕژ یتہِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حجہ پتہٕ واپس یِوان ۱۳/ذی الحج نماز ظہر تہٕ عصر پرِتھ کیٚنٛژھس کالس آرام چھُ کوٚرمُت یِیمہِ کنہٕ اتھ **مسجد استراحة** چھُ وننہٕ یِوان۔"

اُتھی ستیٚ واتیٚ اسیٚ حرم پاکہٕ کس صحنس منٛز تہٕ بلکل باب السلامہٕ درواز ژاس اندر۔ شکرانچ نماز پرٕ تہٕ تام ووت عصر نمازِ ہندٕ وق۔ نماز ادا کرِتھ دژاس خوشی تہٕ شادمانی ہندِس حالس منٛز ڈیرس کُن۔ پرِتھ اندِ حج مبارک آلوٗ گوٚہان۔ ووندٕ سہٕ مسرت محسوس کران یُس باوتھے ہیٚکہ نہٕ کرِتھ۔ اُچھ پرُنم، آبہٕ ٹارِ جوے لگنس تیار۔ مےٚ آوزن چکر تمہِ وِزِ یِیلہٕ یہٕ کیٚنٛژھو زانی کار ہمسفر وناہِ متہٕ روٗدُس تہٕ چھِم دِوان ڈُکس میٹھِ تہٕ کتھِ کتھِ پتھ میٚون شُکریہ کران تہٕ تتھ رہبری تہٕ رفاقتس داد دِوان ...... میانو اُچھو منٛز اوس خوٗنِ باران وسان تہٕ بے فرصت کٕژ بکہٕ ژلان نیرِتھ۔ پانس محاسبہٕ کرِتھ تس خدایہِ کائیناتہٕ سُنٛد شکر بجا انان۔ تہٕ پانس سُنٛتھ زِ بہٕ کوتاہ نابہٕ کار، گناہگار تہٕ شرم سار اُسِتھ تہٕ کوٚرنس ربن یتھ پایہٕ بڈِس سعادتس ووُمیدوار۔ پتھر یہانی ووتُم چایہِ پیالا بڑ وٹھ کُن تہٕ یہ چیتھ آم زن ہوش ڈنٛجہِ۔ ساری ساتھی اُسیٚ حجہ کین۔

پانٛژون دوہن ہُند پنُن پنُن حال باوان تہٕ پتہٕ اُسی مے کُن ونان۔ ''کیاحض اُسی چھا صحیح کِنہٕ نہٕ؟'' پۄز بہٕ کیاہکہٕ یمن وٕنتھ، بہٕ اوسُس ندامتہٕ کِس ڈٕریاوس منٛز پیٚتہٕ صرف اوسُم وِردِ زبان رب تھاوِن سون لول قبول تہٕ کٔرِن حج مبرور قسمتس۔

وق اوس مغرب نمازِ ہُند تہٕ بہٕ دٔراس حرمِ پاک کُن تہٕ اوسُس أندری یم حال دأیراوان یمو منٛزی گٔدرِتھ روبہٕ ہنٛز سو بجرتہٕ عظمتھ ٹاکارٕ اُسم باسان ییمیٚک لذتھ تہٕ میچھر وجودس بہارتہٕ جہار چھم بخشان۔ حرمِ پاکس منٛز قدم ترٛاواُنی باسیام بہٕ ژاس رحمتہٕ کِس تہٕ حُرمتہٕ کِس باغس منٛز۔ پرٛتھ انٛدٕ پھلیی پھلٕے گُل نافہٕ ژھٹان تہٕ زرٕ زرٕ مُشکاوان۔ ربہٕ ہنٛدی ٹاٹھی ہلم دأرِتھ رحمتک خأراتھ منٛگان۔ مغفرتک تہٕ اجابتک ناگہٕ راد آلو دِوان تہٕ مبارکھ کران۔ ڈکہٕ بڈی یورٕ اتھِ تُلِتھ منگہٕ منگ کران۔ عجیب ہٕ کفیت طأری سپدِتھ وونٛدٕ وہ لسنس یِوان۔ زرٕ زرٕ وِسان تہٕ شادماُنی ہٕنٛدِس سۆ درس منٛز وجودس غوطہٕ ناوان۔ نۆرٕ ئری أنٛدی پکھس نظرٕ وتۆرتلان تہٕ روبس التجا کران یہٕ سعادت کرتہٕ بار بار نصیبس۔ نمازو آژ، صفہٕ بندی گیہٕ ژلہٕ وِنس سۆ درس آو ہنا قرار تہٕ شاہکی نۆرٕ ئری شفق لگی ڈبکن میٹھی دِنہٕ۔ نماز گیہٕ اداتہٕ سأری لگی پن پننہٕ آیہٕ اورٕ یور کرنہٕ۔ کیٛنہہ لگی تلاوت کرنہٕ۔ کیٛنہہ نفل پرنہٕ، کیٛنہہ طواف کرنہٕ، کیٛنہہ ذکرواذکارن ہٕتی تہٕ کیٛنہہ حرمِ پاکہٕ کِمن ستونن ہٕتی رۄٹِتھ کعبس تھلہٕ تھلہٕ وُچھان۔ کیٛنہہ دٔراے، مے زۄن غنیمتھ وق تہٕ مطافس کُن نیرِتھ کۆرم

طواف شروٗع تِکیا زِوار یاہن دوہن روٗدی حرم پاکہٕ نبر احکاماتِ حج نکھ والان ۔ طوافس پتہٕ روٗدس طواف کران ۔ اتی حطیمس منز نفل پران تہٕ اتی مقام ابراہیمس ستی روٗزِتھ نماز طواف ادا کران ۔ اتی مقام ملتزمس نالہٕ متہٕ رٕٹتھ روبس پننٕ أندرِم دأدی باوان ۔ زمزم ِکس رحمتس پٕرتھ طوافہٕ پتہٕ وومیدوار گوھان ۔ بہٕ اوٗسس کعبہ شریفس بلکل ستی روٗزتھ طواف کران ییتہ داہ متہٕ پیٹھہٕ پندہن منٹن تام وق چھُ لگان ۔ تام ووت نمازِ عشا، صفہٕ بندی گیہٕ تہٕ بہٕ لارِوٗس مطافس کُن تہٕ واتان واتان ووتُس حجرِ اسودس نزدیکھ تہٕ کدٕم پانس ِکو جایہ رٔژہاتہٕ دوٗیمس صفس منز روٗزِتھ گرِ نماز اداتہٕ سلام پھرِتھے کریام ہیلہٕ استلام کرنس پٕز موقہٕ آم نہٕ کینٛہہ ۔ کینٛہہ کالا روٗدُس پان مُچھِ کران تہٕ دژاس حرمِ پاکہٕ منز نبر تہٕ خوشی اُہسم ییمہٕ کتھِ ہنٛز زِ شکر......

الحمد للہ حج تہٕ گو مکمل تہٕ ژاس أ ِکس پاکستأنی ہوٹلس منز ژوٹ کھینٛہ ۔ بڑٕ لطافتہٕ وول کھبن اوس ۔ ووندٕ ے آیام نہٕ لتہٕ نیرنس پٕز زنیرٕن تہٕ اوس تہٕ روٗدُس ڈیرِس کُن پکان پتہٕ بڑٕ ونہہ، دٕچھنہٕ کھوٕری لولہٕ والین ہُند سُہلاب ژلان، پکان تہٕ پن پننین مقامن کُن دوان تہٕ دوران ۔ پٕرتھ اند نوٗرٕ سٕری فضا دِل مُہتھ نوان ۔ تام ووتُس شعیب عامر مجلس منز ییتہٕ سون ٹھکانہ اوس ۔ اندر أژِتھ کٔرم گرِ کُن نظر نو آسہ بجیموٕ تہٕ ساتھی اُسی لرتژ أوِتھ چارپاین پیٹھ تہٕ میٛنہٕ تژ ووپنِس بڈس پیٹھ لرِ ۔ تِکیازِ یُتی مین پاٹون رأژن اُسی أکی ہے زنگہٕ پیٹھ احکامات حج نکھ والان ۔ ☆☆☆

باب الزیارۃ......دۄیم حِصہٕ

یہِ اوس ۱۴/ذی الحج ۱۴۲۳؁ھ بمطابق ۱۶-فروری ۲۰۰۳؁ء یَیلہِ حسب معمول تہجد نمازِ برٛ وٚنہہ حرمِ پاکس اندر واَتی۔ طواف جوراَگری تہٕ تام گیہِ تہجد بانگ تہٕ تہجد پرِتھ کھٚتی حرمِ پاکہٕ کِس تریٚیمس پوٚ ہرس تہٕ رۄ ٛدی ربِ کایناتہٕ سِنٛدِس گرس تھلہِ تھلہِ وُچھان۔ یوٚنہٕ اُس سیدِ سیٚو دمطافس پیٚٹھ نظر پوان۔ فرزندانِ توحیدن ہُنٛد گرزُ وُن سمندر اوس شولہٕ ماران ماران کعبس اَندی اَندی گتھ دوان۔ لوٚ یہِ وُن، رمبہٕ وُن تہٕ مدُر سوز اوس وونٛدس فرحت بخشان۔ نسیم صبا اوس پرتو تراونس تیاریچ ژیٚنہٕ وٚنی واوٕ ریٛنگہٕ آسہٕ دوان۔ اَتھی سِتی گیہِ صبح صادق اذان۔ جل جل وٚتھی یوٚن تہٕ رۄ ٛدی بیٚرٕ زم زم دہانس ہیرِ کنہٕ انتظارس۔ سنت پرِتھ واَتی وارٕ وارٕ جاے کڈان حجر اسودس سیدِ سیٚو دتہٕ کوٚر طواف شروع۔ دویمہِ طوافہٕ کِس ژورمِس شوطس پیٚٹھ گیہِ صفہٕ بنٛدی تہٕ کوٚر نمازِ فجر مقام ملتزمس سیدِ سیٚو دادا۔ تہٕ امہِ پتہٕ کوٚر طواف مکمل نمازِ طواف ادا کرِتھ دراے ڈیرس کُن۔ اَز یِک دوہ اوس سانہٕ خاطرٕ خوشی تہٕ شادمانی ہُنٛد تکیاز اللہ تبارک تعالیٰ سُنٛدِ فضلہٕ اوس فریضہٕ حج مکمل گومُت۔ ساری حاجی صاب اُسی شوٚ دشیہلتھ از آرامہٕ سان بہتھ۔ نمازِ ظہر تہٕ عصر حرمہِ پاکس

أندر پرتھ آے واپس تہٕ رؤدی نمازِ مغربس انتظار کران ۔ چایہٕ پیالہ چوتہ تہٕ
درایے حرمہٕ پاکس کُن نمازِ مغرب ادا کرنہٕ ۔ امہٕ وزِ اوس لولہٕ والین ہُند
سُہلاب کعبس کُن دوان ۔ اندرٕ نیبر اوس سورُے حرم پاک فرزندانِ توحیدو
ستی بُرتھ ۔ عجیب سماءتہٕ پُر رونق ماحول اوس ۔ سارے ربہٕ سُندی مہمان اُسی
شاد باسان ۔ اورٕ یور گرتھ ژاے باب النبیؐ کنہٕ اندر تہٕ کھۄتام کڈ صفہ مروہ اندٕ
جایہٕ رژھاتہٕ پۄر نمازِ مغرب ۔ اتہٕ اُس ٹھنڈی تہٕ نماز پرتھ دراس ۔ تکیازِ حاجی
صاب اُسی صفاہ مرواہ کرنس اندر محو ۔ کینہہ سأتھی درایے تہٕ مےٚ کوژ سونچا پننہٕ
جایہٕ تہٕ موقہٕ غنیمتھ زانتھ وُتس حرمہٕ پاکہٕ کس ہرِمس پۄ ہرس پیٹھ تہٕ لوگُم
طواف کرُن ۔ تکیازِ نمازِ عشاءپتہٕ برابر فجر نمازِ تام یُس لطف اتہٕ طواف کرنس
چھُ یِوان تمیُک اظہار کرُن چھُ سیٹھا مشکل ۔ ییم حال اتہٕ نظرٕ چھےٚ سران امہٕ
وقتہٕ ”تتہٕ چھُ خدایی یوت حافظ“!! آسمانس کُن تراوان نظر سیدِ سیٖؤ دنۄرٕنی
پھۄتی وسان ۔ تژ اوو ڈِچھنی یا کھۄرِ نظرٕ رحمتکی فرشتہٕ زن گلی آلوان آلوان
آلوووان ”لولہٕ والبو وارٕ شیٖو ربِ کعبہٕ سِندِس عظمتس تہٕ کعبہٕ کِس حُرمتس ۔
اُچھ مۄرا وووارٕ اِد گوٚ ہِتو تُمی سِند بن رنگن سِری“ ۔ تژ اوو یون کُن نظرٕ رحمتکی دریاو
چکہٕ چاوسان اُندی اُندی گتھ کران ۔ تمہٕ آیہٕ ملر ووتھان یِیتہٕ کُنہٕ زن وُلہٕ منین
کھسان تہٕ کُنہٕ کعبس گلی آکہٕ وِتھ لول بران ۔ ظونہٕ سۆ درس چھےٚ لگان گژکھ
سورُے وجود چھُ رحمتہٕ کِس دریاوس منز غوطونہٕ یِوان ۔ نظرن چھُ نیران واش
تہٕ مُدٚیہٕ ڈۄچھتھ چھِ تم نقشہٕ ووتلان یِیتہٕ عقلہٕ حاراُنی سوا کِہنی چھنہٕ پلہٕ

پھوان ۔ نۍ خدائی چھےٚ پرٚتھ رنگہٕ جلوٕ گر باسان ۔ یام نظرٕ یون کُن نمان تام چھےٚ کعبس أندۍ أندۍ ہُنُبرِ نۍ گتھ کرن والۍ تم رنگ پرٚاوان باسان ییٚتہٕ کانٛہہ کھوکھشہٕ ، کانٛہہ أتھو پیٹھے تہٕ کانٛہہ ڈبکہٕ گٕکھرِتھ لول بران طواف کران درٛیٹھے گوھان ۔ اتی ملرن ہنٛد مومنن کھسُن تہٕ اتی کُنہٕ بےٚ سوکھ گژھتھ کتھ تام گرِ پرٚاران باسان ۔ ، رنٛبہٕ وُن تہٕ لوبہٕ وُن سماءڈبکہٕ بڈٕن نوٗرٕ ساوۍ کُرِتھ موخ پرٛٔنۍ راوان تہٕ وجودس رنٛدٕ دِتھ أندری گھناوان ۔ سہٕ حال لیس باگہٕ آوسے زانہٕ ...... اِد چھنہٕ کتھے نظر بازن ہنٛز یمن بےٚ حال کُرِتھ تمہٕ رنگ چھُ سرناوان ییٚتہٕ تمن پنُن وجود گاسہٕ خسہٕ ہنٛدۍ پاٗٹھۍ رحمتہٕ رٕکس دریاوس منٛز پرِ چھُ باسان ۔ اتی یوڈان تہٕ اتی ووتلان ۔ اتھ ووتلنس تہٕ یوڈنس منٛز نوٗرٕ آ گرٛک پرتو کُنہٕ أچھن ژھانٛبھ نوان کُرِتھ تہٕ کُنہٕ نظرن واش کڈِتھ تہٕ وُچھناوان ییٚتہٕ لاابالہٕ ہنٛز عظمتھ تہٕ قودرتھ ٹاکارٕ چھےٚ باسان ۔ یُہ دوٚے عقل ٹکہٕ جواب چھےٚ کران یُہ زدِل چھُ گواٗہی تہٕ ذہن یقرار کرناوان قاٗدرِ مطلقہٕ ہنٛدِس تتھ بجرس تہٕ عظمتس تہٕ حُرمتس ۔ یُس شھس شھس ، ژٕہس ژٕہس تہٕ زرس زرس منٛز ناپان چھ ۔ لولہٕ والین ہنٛزن ذکرن تہٕ منگہٕ منگہٕ ہنٛد گرٛز حرمِ پاکہٕ کین درو دیوارن اسناوان ۔ پرٚتھ طرفہٕ پُرنوٗرتہٕ پُرمسرت فضا جگر تارن شہلاوان ۔ تہٕ تمہٕ تارن مضراب لُگِتھ تم جلوٕ درٛیٹھۍ گوھان ۔ یمہٕ ذہنکۍ یوٗت ون چھِ گاٗشراوان ۔ جلوٕ گرٕ سُنٛد بجر وبوھناوان وبوھناوان قسمتہٕ والین ہنٛدۍ ہلم چھُ بران ۔ نظرٕ ہیُو رٕ کُن پلو کرنسے مستی ابر رحمت أچھن

فرحت تہٕ دِلس قرار بخشان ۔ سیٚد سیٚؤ د بیت المعمورٕ پیٹھٕ رحمتٕچ پانٛژواہٕ رلولہٕ والبن چھلان تہٕ چھُ کتھ تتھ عنایتس وومیدوار کران تیٚچ لولہٕ والبن یوٚ چھِ چھِے آسان ۔ ربِ کایناتن چھ تمام خزانن ٹھان تھاوِتھ تلتھ ، یٚیمہِ ساتہٕ منگہٕ منگ تہٕ مغفرت ژھانڈن وٲلی پزِ دِلہٕ آلو چھِ دِوان تہٕ قادرِ مطلق چھُ برجوش یوان تہٕ منگن وٲلی ہِنٛدی آلو بوٗزتھ خوش گوٚھانٕ تہٕ فرشتن کُن ونان "کاٗنٛسہ تہِ اٰتری تہٕ گناہ اُسن اُمِس منگن وٲلس ، مےٚ بخشمس پٔتم سورُے ۔" رحمتک تہٕ مغفرتُک دریاو چھُ گژھ کران تہٕ سٲری سیٚے سٲراب گٔرتھ پوشہٕ وٕنی تہٕ لوٚبہٕ وٕنی گُل پھلراوان ۔ یٚمن ہٕنٛز خوشبوے پٔزتھ انٛدٕ نافہٕ چھِ ژھٹان ۔ یوٚ دوٚے رحمتہٕ کِس آگرس تہٕ ربہٕ ہِنٛدِس حُرمتہٕ وٲلس گرس دوہ تہٕ راتھ ہیٚوٗے چھُ آسان یوٚ زرٕ ژھُنٛد منظر چھُ دِلس بدلےٚ نقشہِ کھنان تہٕ تہِ تہٕ سرٕ ناوان تیٚچ باوتھ کرٕنی میانہٕ بِترٕ نبر چھے ۔ نہٕ ہکو تمہِ حالچ منظر کشی اچھرٕ وردن پاٗرٲوِتھ گٔرِتھ ، یٚیمہِ ہِتی سہٕ مٲری منظر بارسس ییہِ ہے ۔ یُس تم تصور وِتلاوِتھ تتھ حقیقتِ حالس بٕژونہہ کُن ہیکہِ ہے اُنتھ !!! شولہٕ وٕن تہٕ پٕز بزلہٕ وٕن گاہ یُس لوکٹِ کھوتہٕ لوکٹس زرس تہِ ونہ چھُ دِوان کڈِتھ ، ژینہٕ ون دِوان تمی ہِنٛزٕ لاابٲلی ہٕنٛز ۔ نابہٕ کارچشمو وِچھم کیٚمی کرٲل تہٕ خبر کاٗژاہ زاٗژ برابر کعبۃ اللہ ہس اٗنٛدی اٗنٛدی طواف کران نظر یوان ۔ بہٕ اوسُس یکان تہٕ ربس منٛگان ۔ اکھ اکھ چکر پوٗرٕ کران تہٕ برابر ییم زُوزاٗژ تہِ مےٚ ہِتی ہِتی یکان یکان گھ دِوان ۔ حاٗراٗنی ہِنٛدِس اتھ حالس منٛز گوس پرٕ ۔ ترٛاوان آسمانس کُن نظر ابر رحمت برجوش

باسان ، کُنہ نہٕ کانٛہہ تارُک یا زٕون نظرِ گوٚہان ۔صرف تہٕ صرف رحمتٕک
باران ہیرِ پیٹھٕ ناٲزل سپدان یُس یوٚنہٕ نوٗرٕ ٲری سمندرس سٕہ حسن تہٕ ماٗری
منٛز رچھُ بخشان یتھ منٛز شوقہٕ والین تہٕ لولہٕ والین ڈٕے گوٚہان چھُ باسان۔
ہیرِ ییٚلہِ حجرِاسودس یا بابُ الکعبس پیٹھ نظر چھےٚ پیوان یا کعبہٕ کس چھتس۔
کینٛہہ مَتہٕ پڑٕ ژھی توٗ کُس تصور چھُ ذہنس منٛز ووتلان ۔اِدٕ چھنہٕ کتھے ییٚلہِ
میزاب رحمت ، حطیم یا پڑ بزلہٕ وِنس مقام ابراہیمس نظرٕ چھےٚ ویٚوٕرتھٕ ٹٕلن
یژھان ۔رُم رُم چھُ سیر گوٚہان تہٕ انگ انگ چھُ شہلان ۔ باڈٕو طوافٕک
سبطھا زیوٚٹھ اُستھ تہٕ چھنہٕ تسلی یِوان ۔ پٔتھ چکرس دعا تہٕ استغفارٕ علاوٕ پوٚرِ
ستن چکرن منٛز چھےٚ تٔرے گردانہٕ اوراد فتحیس تہٕ ہبکان آرامہٕ سان
گٔرتھ۔شُکُر ربِ کعبس کُن طواف گو برابرٕ کس گاٹٕنٛس اندر مکمل۔ دوان
ووتُس یوٚن مطافس منٛز تہٕ مقام ابراہیمس نِش پوٚرُم نماز طواف تہٕ زم زمٕ ستی
گوس سیر تہٕ دژٕاس حرم پاکہٕ پیٹھٕ ڈیرس کُن ۔سو لطافت تہٕ میچھر چھم انگس
انگس نو زُوزبتہٕ تژٕ اوان۔ پھری پھری چھس پوٚت نظرٕ دِوان تہٕ متھ چھم
گوٚہان واپس پھیرٕ ہاپوٚزراٗژ پہراوس گومُت نہٕ اُسم بوچھِ باسان تہٕ نہٕ
کنہِ قسمہٕ تھکاوٹ ۔ پان اوسُم لوٗت ہارہیوٗ تہٕ وجود تازٕ۔
ڈیرس پیٹھ ووتُس تہٕ ساٗری ہمسفر اُسی مس ننِدرِ ۔باہ آسہٕ تیار بجنس
تہٕ مےٚ تژٕ ووکمرُک درواژٕ بتہٕ اوس شانٛدس پیٹھ ۔سبزی کوٚرُم گیسس پیٹھ
ڈشنیر تہٕ کھئوم بتہٕ تہٕ تژٕ اُوم لر۔ وسٲنی لگِم عجیب خیال یِنہٕ تہٕ اوسُس تمنے

حالن منز گراوو تلان تہٕ گرابوڈان یم حال ہیر طواف کران کران وژنیٖٹھی گٲم۔
اتی چھم شادمانٮ۪ی ہُند سوٗ دُربگہٕ گٔرتھ مٹہٕ مٹہٕ دِوان تہٕ مرحبا کران۔ رٕژ ژینہٕ
ۂنہٕ دِوان۔ راتھ واٗژ ہورتہٕ یہٕ رۄدُس اکہ بالہٕ وسان تہٕ بیٚکس کھسان۔ ہنا
آرام گٔرِتھ ووت وق تہجدُک تہٕ ساری ہمسفر دراٛے حرمِ پاک کُن۔ شعیب
عامر گلی منز نیراٗنی واٗتی مکتبس نِش تہٕ کعبس کُن نظر پیوٲنی باسیام رحمتچ تہٕ
عنایتچ پانژادر برجوش تہٕ پرٛتھ انٛدٕ لولہٕ والین ہُند سٟلاب حرمِ پاک کُن دوان
تہٕ دوران۔ پرٛتھ کانٛسہِ زبانٮ۪ی پیٹھ عجز انکساری ہٕندی کلمات، دعا تہٕ مناجات۔
پرٛتھ کانٛہہ دِل منگان، پرٛتھ کانٛہہ چشم نم تہٕ پرٛتھ کانٛہہ وُٹھ تس کاینا تہٕ رٕکس
خالقس تہٕ مالکس یہٕ زاٛنتھ منگہٕ منگ کران زِ وٗنی کینہس چھِ تمام رحمتکی،
مغفرتکی تہٕ عنایتکی خزانہٕ ٹھان تُلتھ تہٕ مالک چھُ پانہٕ باٛگراوان خاٗراتھ۔
ساری اتھ تُلتھ تہٕ ہلم دارِتھ وومیدوار۔ کرٛبگہٕ لایان، برٛژھان تہٕ اندرِم
داٗدی باوان داد بن دوا، مرضن شفا، مشکلن حل تہٕ حاجت رواٛیی ژھانڈان،
گُنہن عفو تہٕ عابن ستر، رنٛگہٕ رنٛگہٕ رحمتن تہٕ عنایتن ہُند بہار تہٕ جہار منگان۔
ساری پنٕ پنٕہ حالہٕ گرفتار تہٕ اوٗرُزمان وق ووت تہجد نمازٕ ہُند تہٕ پرٛتھ کانٛہہ
لوٚگ نمازِ ستی۔ فارغ گٔژھِتھ لوگم نفل پرُن تہٕ ذکرِ الٰہی ستی رۄدُس آدٕر۔
تام گیہٕ صبح صادقٕچ اذان تہٕ سنت پرٛتھ لوگم طواف کرُن یوٚت تانٮ۪ی وقتہٕ فجر
ووت۔ فجر پرٛتھ کھوٗتُس حرمِ شریفہٕ کس دوٚیمس پوٗہرس پیٹھ تہٕ باب
السلامہٕ انٛدٕ رۄدُسس، حجرِ اسودس، باب العکبس تہٕ مقام ابراہیمس سیٚدٕ سیٚود

کعبہ شریفس مُدٕے گنڈِتھ پننی حال باوان تہٕ رنگہٕ وٲلی ہندبن رنگن وۄہر ٹلان تہٕ لولہٕ والین ہُند پۆشرِنی گتھ کرِنی اَسم ووۄندس شہلتھ تہٕ ذہنس سہٕ پوشہِ دُن تسکین بخشان یتھ منز رحمتچ آش تہٕ مغفرتچ وومید تمہِ آیہ کاڈ اُس کڈان یینہِ ساری گمانہٕ تہٕ وسواس وٕسی چھ پیوان۔ آفتابن ترٛاو چھس تہٕ پرٛتھ طرفہٕ اوس نوٗرٕ بوٗرت کعبہٕ پننی حرمتکی تہٕ بجرٕکی جلوٕ ہاوان۔ جتکس تھِھ گرِتھ ووۄتھس تہٕ روۄدُس اِستادٕ روٕے کعبہٕ تہٕ تلمِ اتھٕ تہٕ ووۄنم رب کعبس مے کرتہٕ یہ سعادت بار بارِ نصیبس۔'' تہٕ ہیۆتم ہیرن وسُن تہٕ درٛاس باب السلامہٕ کنی حرمِ پاکہٕ نبر۔ ربہٕ ہندی ٹاٹھی اَڈی پوان تہٕ اَڈی نیران۔ نہٕ ینس تھکھ تہٕ نہٕ نیرنس۔ مولود النبیؐ (مکتب) نِشہ چرٛایہ کھسان رودُس پۆت نظرٕ دِوان یوٚ تام ڈیرس پیٹھ ووتُس۔ بڈس پیٹھ بیۆٹھس تہٕ لوگس حساب کرنہِ ژہِن تہٕ گربن۔ سونچم وُنہِ چھِ ربِ کعبہٕ ہندِ یرٛشہنہٕ ستی قریباً پنژوہ (۲۵) دوہ ییٚنہِ گنذارنی۔ نمازن ہُند اہتمام، طواف تہٕ باقے عبادژن ہُند فائید تُلن۔ تمہِ علاوٕ نفلی عمرہ تہٕ مقامات مقدسن ہنز زیارت۔ امہِ باپتھ چھُ بہتر تہٕ افضل باضابطہٕ اکھ لائحہ عمل ترتیب دیُن تاکہِ تمام چیزن وارٕ کارٕ اتھ بانہٕ تہٕ کنٛیک روزِنہٕ پتہٕ افسوس۔ تمام پہلوون سام ہتھ نیۆمے پننہِ جایہ فاصلہٕ زِ اکھ ژیٚہہ تہٕ گوٚژھنہٕ ضایہ گژھن تِکیاز کینہہ رحمو تہٕ عنایو یم رو بن پننس ٹاٹھس شہرس عطا چھے کرِمژٕ تمہٕ چھنہٕ کُل کایناتس منز کُنہٕ تہٕ جایہِ۔ سواے یتھ پایہٕ بڈس تہٕ عظمتہٕ وٲلس شہرس منز۔ طواف چھُ کعبس اَندی اَندی کرُن

تہٕ أ کس أ کس قدمس چھےٚ روبن تُلنس تہٕ تڑ اونس حدٕ گوٚھتھ معاوضہٕ تھوومُت۔ اکھ نماز حرم پاکس منز چھ أکس لچھس نمازن برابر، زم زم روے زمینس منز صرف ییتی یوت۔ یُس پزتھ کُنہٕ دأدس دواتہٕ مرضس شفا، پزتھ کُنہٕ مُشکلک حل تہٕ پزتھ کُنہٕ ارمانس بامل انان۔ نفلی عمرہ یتھ پایہٕ بڈس تہٕ حرمتہٕ وألس شہرس منز ییلہٕ ییٚرہ آرامہٕ سان ہیکہٕ کٔرتھ۔ سُہ صرف گاٹن منز تہٕ چھس سٔرتھ سکھرِتھ گرِ نیرُن دوہ واد گژھأرِتھ تہٕ ساسہٕ بڈی کلومیٹر سفر کڈِتھ تہٕ ساسہٕ بڑ دروپیہٕ خرچ کٔرِتھ یہ فریضہٕ ادا کرُن۔ کعبس منز أستھ ہیکہٕ کُنہٕ وِزِ تہٕ اتھ رحمتس وومیدوار گوٚھتھ۔

یم تمام عظمتہٕ تہٕ ربہٕ سنز عنایہٕ نظرِ تل تھأوِتھ نیوٚ مے تمن دوہن ہُنٛد پروگرام ترتیب دِتھ یمن دوہن مکہ شریفس منز روزُن قسمتس آسہٕ۔ رب کائناتس روٗدس منگان پروردگارِ کریمایمہٕ میأنی تمنا کرتہٕ پوٗرٕ تہٕ میانہٕ خاطرٕ بناویم سہل تہٕ آسان ییٚہٕ کرم یمن رحمتن تہٕ عنایتن وومیدوار۔ یمہٕ سٔو چھس کران تمہٕ اتھ بامل۔ پروگرام اوس یتھ پأٹھی ..... طواف ییتی دوہس ہکو کٔرِتھ ییتی کرنی۔ نفل، ذکرِ الٰہی تہٕ درود اذکار، تہجد نمازِ ستی ستی۔ نفلی عمرہ کم کھوتہٕ کم ہفتس منز ترٛییہٕ پھِرِ سُتہٕ نماز فجر پرِتھے۔ زیارتن پتھ حاضری دِنی صبح فجرس ستی ستی نماز ظہرس تام۔ حرم پاکس ہیری مس پوٚ ہرس پتھ طواف بعدِ نمازِ عشا یا تہجدس تہٕ صبح صادقس درمیان۔ یِہے سٔو کران تہٕ پلان بناوان بناوان اوٗسس پانس سام ہوان تہٕ پنہٕ نِس گری متس تہٕ کزأوی متس

محاسبہٕ کران ۔ پتہٕ اوٗسُس تِمس ربِ جلیلہٕ سٕنزن تمن عنایژن تہٕ نوٲزِشن سنان یمہٕ وِزِ وِزِ مےٚ نابہٕ کارس عطا کرِ بن ۔ شُکرانہٕ رٕوٗدُس کران تہٕ خوٚدی مدٕ وٲلِتھ نیٚزمی تہٕ نِدامتس دامن رٕٹِتھ تس لایزالس منگہٕ منگہٕ کران ، عفوتہٕ مغفرت منگان ۔ گرِ گرِ زیٚوِ پیٚٹھ یِوان تہٕ وُٹھ ہِوان پران پھُولنی ۔

عمر راوٕرم در تباہی یا الٰہی عفو کر

وونی کران چھُس عذر خواہی یا الٰہی عفو کر

نَے پشیماں زانہہ بہٕ سپدُس نَے مے زانہہ توبہٕ کوٚرُم

نَے دوٗپم زانہہ یا الٰہی یا الٰہی عفو کر

اَنگ اَنگ تہٕ رُم رُم چھُ لتس ربِ کایناتس سودِلہٕ عفو تہٕ مغفرت منگان یہِ زٲنِتھ زِ "از مےٚ یٲری بنیم بہٕ آش ہیٚتھ آس چون دربار یا اللہ"۔ بہٕ ووٗتُس یہِ حال دوٗن ہراوان دوٗن ہراوان خبر کوٚت دوہ اوس ووتمُت ہورمےٚ تٕرٲوگرِ کُن نظرتہٕ ساڈٕ اُٹھ صبحِ آسہٕ بجیمٕو ۔ بہٕ گوس اِستادِ کعبس کُن گٔنڈِم گلی تہٕ ربِ کعبس کوٚرُم وٕژھ وٲنجِہ التجا ۔

"پروردگارِ کریمایم تہٕ دوہ، ساتھ تہٕ ژٕہی مےٚ یتھ پایہٕ بُڈس تہٕ عظیم شہرس منز نصیبس آسن تم گوٚھم گذرِنی چانِہن یادن تہٕ ذکرن منز بیٚیہ کرتم یمہٕ حُرمتہٕ والِہ شہرٕ چھن تمام رحمتن ، کرمن ، زیارتن تہٕ نعمتن وومیدوار ۔ تِکیٲزِ نظرن منز چھُم سرورِ کونین ، رحمۃ للعالمین تہٕ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد گرِ گرِ فرماوُن زِ "اللہ تبارک وتعالیٰ ہن چھُ یہِ شہر حُرمتہٕ تہٕ یِزتہٕ دول تمہٕ وِزِ بنوومت ییلہٕ تمو

آسمان تہٕ زمین وجودس اون۔ تۆ کٔنی چھُ یہِ زمینہٕ خطہٕ ربہٕ سُند دیُت تیٚچ حُرمت، تھدِ شانٕچ تہٕ پایہٕ بجرٕچ علامت قیامتہٕ کس دوہس تام حُرمتہٕ تہٕ عظمتہٕ کٔنی موحترم روزِ۔ "تہنٛدۍ فرماوُن چھُ "کوتاہ رُت شہر چھُ کوتاہ چھُم ٹوٹھ تہٕ پسند۔ امت روزِ توتانٛی رٔژرس پٔٹھ تہٕ پاپر جایہٕ تام اتھ شہرس یعنی مکہ شریفس تہٕ حرمِ مکس یزتھ تہٕ شودمنہٕ لول برن۔ یام لُکھ امیُک تعظیم کرُن ترٛاوٕن تام گوھن بلاین منٛز گرفتار۔"

یم سارٕی چیز مدِ نظر تھأوِتھ چھُس پانس أندری سام ہوان تہٕ سونچان چھُس بہٕ کیاز بلوونس ربن تہٕ مے کیازٕ یمہٕ یِتہٕ ووں کرُن۔ تمہٕ ربہٕ سنٛز عظمٔو یمہٕ اتھ شہرس عطا چھےٚ کرنہٕ آمٕژ یِتہٕ نبی برحقؐ خاتم النبیین امام الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم تولد سپدی۔ یِتہٕ تس پٮ۪ٹھ گرٕ یتھ پٔٹھ بیت المعمورٕ پٔٹھ رحمتن ہنٛز بأرش نازل چھےٚ سپدان۔ یِتہٕ طرفا تو پٔٹھ کرورٕ بٔڈی عاشق تہٕ لولہٕ وألی حاضری چھِ دِوان یِتہٕ رحمۃ للعالمینس ۳۵ ؤری وأنسہِ منٛزٕ دشمنان اسلامو یہنٛدِس محسن انسانیت، راست بأزی، ایماندأری، امانت دأری تہٕ پزرس داد دِتھ "صادق الامین" خطاب دیُت۔ یِتہٕ حجرہ اسود پننہٕ جایہٕ تھاونس پٔٹھ ووکھ خون ریٚزی نشہٕ نجات دیُت، یِتہٕ جبل نور، جبل سورٕ پننٕی داستان پانے چھِ باوان، یِتہٕ صفا چوٹی تمن سخٚتین، یزٕ ہن ہنٛز باوتھ چھےٚ کران یمہٕ تیٚچ دعوتھ دِوان سأنی ٹاٹھی نبی ین تجہٕ۔ یِتہٕ تمنؐ وحی گیہٕ نازل، یِتہٕ نبوت تہٕ پیغمبری ہُنٛد تھوٚدتہٕ شانہٕ بوٚڈ اعزاز عطا آو کرنہٕ۔ یِتہٕ زم زم ہش وأحدتہٕ منفرد عنایت

ربہٕ سٕنز جأری وسأری چھے۔ یتھ شہرس پیٹھ کیاہ زِ کرِ نہٕ لولہٕ وول جان فدا۔ ییٚتہِ کٔمین کوہن بالن، درو دیوارن تہٕ گلین کٹین کیاہ زِ دِیہ نہٕ خوٗنِ جگرُک سگ۔ ییٚتہِ چِن وتن کونہٕ کرِ اوٚش وانہِ چھر کاوتہٕ اچھر والوٚستی ڈوٚبکھ۔ یتھ پایہٕ بڈس خطہ ارضی لیس کیاہ زِ دِمہٕ نہٕ میٹھی۔ ییٚتیٚک واوسأری ہیٚ کاینا تس چھُ مُشکاوان۔ ییٚتہِ کہِ بجرِچ تہٕ عظمتچ نشانی چھے کُل عالمس گاشراوان۔ ییٚتکی گاشری تہٕ رمبہٕ وٕنی مُنارچھِ اُخوتکُ سبق، بزرُک پرتو، صداقتچ شیچھ تہٕ مغفرتکی پیغام دِوان۔ ییٚتیٚک زرزرلولہٕ والین سٕینس منز للہٕ ناوان۔ رنٛز ناوان تہٕ رنگہٕ رنگہٕ رحمتن تہٕ عنایتن وومیدوار کران۔ اتھ بجرس تہٕ عظمتس داد دِوان چھے تم گرِ تہٕ زِہی غنیمت ییمہٕ ییٚتہِ نصیبس آسن۔ مے باسیا وزنتہٕ میأنس وجودس سہٕ تراوتھ پھیرِ تیکی مے ژینہٕ ون دِژسہ ژینہٕ ون یتھ منز پوشہِ وٗن لذتھ تہٕ روزِ وٗن سہٕ میچھر چھم باسان۔ یُس انشاءاللہ پرٛتھ گرِ رہبری رہنمأیی تہٕ اتھِ روٗٹ کرِ۔ أتھی سوچس منز پرِ گوٚھتھ باسیام کیاہ ہتام چھم پلہٕ پہوان تہٕ ظونہٕ کس یارِ بلس چھم منگ سوٚ دُر میٹھی دِوان تہٕ تمہٕ کلمات زبوٚ پیٹھ ژھالہٕ ماران یمن منز لاابالہٕ سُند بجرتہٕ أندرِم ندامتھ ٹاکارٕ چھم باسان۔ بہٕ وۄتھس تمی سُند ناوہتھ تہٕ دِژاس ڈیرِس گن۔ ڈیرِس پیٹھ واتتھ کوٚرم سرٛ انا، پلو بدلاوِم تہٕ لنہٕ کنہٕ گرتھ ہنا آرام گرتھ دِژاس حرمِ پاک۔ تکیاہ زِ نماز ظہراوس تیار۔ طواف گرتھ گوس فارِغ تہٕ تام گیہ صفہٕ بندی نماز ادا گرِتھ گوس سیٚوٚ دُے جنت المعلیٰ تہٕ فاتح پرٛتھ ٹھہریاس کینٛہوس کالس لتہِ أندری روٗدس وٗنی دِوان تہٕ یادِ دُترِس پھیٚر

دِوان "۔ کمہِ برگزیدٕ ہستی چھےٚ یتھ مزار پاکس منٛز ڈاف ترٛاوِتھ یمو پنٕن زُو
دٕینِ اسلامس سگ دِنہٕ خاطرٕ قوربان چھُ کوٚرمُت، یمو ہستی یور نگہ رنگہٕ سختی،
ایذاتہٕ تکلیف برداش کُرِت سہٕ مقام چھُ پرٛوومُت یمہِ کنٛی یہِ مزارِ پاک
دنیاہس منٛز مزار بقیہ پتہٕ دوٚیم حُرمتہٕ تہٕ عظمتہٕ وول مزار چھُ مانہٕ یوان۔ تاپھ
اوس توٚت تہٕ درجہ حرارت آسہِ ہے ۴۳ ڈگری ہیوٚ رپوٚ زیٹہ چہِ واوم گرٛایہِ
آسہِ ذہنس معطرتہٕ ووٚندس فرحت بخشان ۔ لولہٕ والین ہنٛزٕ اُس ئج لُجمو۔
ساٚری اُسی پُرنم چشموٕ یمن برگزیدٕ ہستی ین سلام عرض کران تہٕ دعاے
مغفرت منٛگان۔ یوان کاٚتی تہٕ نیران کاٚتی ساٚری پن پنٕنہِ آیہِ عقیدتُک خراج
اداکُرِتھ پانس تسلی دِوان۔ پوٚز کینٛہہ ووٚدِنی روٚزِتھ اُندری خبر کمن حالن اند
یوٚر دِنچ کوشش کران باسان۔ امہِ جایہِ پاکہٕ نبر کُن اوس موموٚلی چایہِ وان
تہٕ چایہِ پیالا چیتھ دراس یہٕ یوٚنی نیرٕ وِنی سڑکہِ یوسہٕ حرمِ پاک کُن چھےٚ
گوٚھان تہٕ ووٚتُس ووسہٕ دروسہِ منٛزی حرمِ شریف۔ وُنہٕ اوس کم کاسہٕ وقِ نمازِ
عصرس تہٕ ولتہٕ ڈُنے کوٚرُم طواف کرنُک اِرادٕ۔ عاشقن ہُند ژھٹہٕ مارٕ ڈُن
سمندر اوس گرٛایہِ ماران تہٕ کعبس گتھ کران۔ میٚون وجود تہٕ زن گوٚپراتھ
حالس منٛز تہٕ روٗدُس محو کعبس گتھ کرنس منٛز۔ شکر...... الحمدللہ طواف گو مکمل تہٕ
طوافُک شکرانہٕ پُرِتھ کھوٚتُس حرمِ پاکہٕ کس دوٚیمس پوٚ ہرس پیٹھ تہٕ روٗدُس
عظمتہٕ تہٕ حُرمتہٕ واٚلس خدایہٕ سنٛدِس گرس تھلہِ تھلہِ ڈُچھان تہٕ وینٛوٚ رٹلان۔
تام ووت نمازِ مغربک وقتہٕ نماز اداکُرِتھ دراس باب النبی اند حرمِ پاکہٕ نبر

تہٕ سیٚوٗ ڈٔے ووٚتُس مولودالنبیؐ نِش تہٕ بیٚوٗٹھُس پرِٹس پیٚٹھ تہٕ ترأوِم نظر ژٕووا
پأرِ۔ پتہٕ اۄنٛدٕ رٕحمتٕچ بأرِش تہٕ نوٗرُک پرتو وأنِجہٕ ہِنٛدی پرِ شہلاوان۔ کعبُک نوٗرٕ
ہوٗرُت تہٕ رحمتک دریاو نظرن تراوتھ بخشان۔ ہنہٕ ہنہٕ رٔوٗ دُس اتھ رحمتہٕ کِس
سمندرس دٔوٗ رِوٗ چھان تہٕ امیٚک بجر پانس منٛز شرٛ ؤپراوُنٕچ کوشش کران۔ کیٚنٛہہ
کال اتہِ نس گٔنڈ اُرِتھ ترٛ ووٚم پرتو بیٚیہٕ حرم پاکس کُن تہٕ نمازِ عشاء ادا کٔرِتھ آس
ڈیرس پیٚٹھ۔ سأتھین وۄنُم صحبس کُس کُس چھُ تیار عمرہ کرنہٕ باپتھ۔ سہٕ تھأوِن
احرامہٕ ہن ستی۔ آرام ترٛووتہٕ معمولہٕ مطأبق تہجد بانٛگہٕ بژٕ وۄنہٕ وأتی کعبس
منٛز۔ نفل ذکرواذکارتہٕ کلامِ پاک پٔرِتھ ہوٗ رتہجد تہٕ رٔوٗ دِ طواف کرنس ستی
آوٗرِ۔ صبح صادق سپدِتہٕ انتظار اوس نمازِ فجرُک۔ نمازِ فجر ادا کٔرِتھ دزٛاے،
صبحچہٕ ساڑٕ شےٚ بجے آسہٕ تہٕ گاڈِ منٛز سوار سپدِتھ وأتی ستن بجن اندر اندر تنعیم یعنی
مسجد عایشہ ہس منٛز عمرِچ نیت کٔرِتھ گوٚنڈ احرام تہٕ اُٹھن بجن اندر وأتی کعبہ
شریف تہٕ ساڈن نون بجن تام گورو بہٕ ہنٛدِ فضلہٕ ستی عمرہ مکمل۔ دزٛاے شاد
سپدِتھ ڈیرس کُن۔ سأری اُسی خوش تہٕ شادمأنی ہنٛدِس سوٗ درس منٛز غوطہٕ دِنہٕ
آمتی۔ یہ اوس ۲۲/ فروری ۲۰۰۳ء بمأبق ۲۰/ ذی الحج ۱۴۲۳ھ ووٚن اُسی دوہ
نزدیک یوان روبہٕ ہنٛدِ ٹاٹھِ شہرٕ منٛز نیرنٕکی۔ ہوٗ زیوٗت یوٗت دوہ اُسی
ژھوکان تیٚوٗت تیٚوٗت اوس اضطراب تہٕ لول وسنس انان۔ اکھ ژٕہہ
گوٚ ژھنہٕ راوُن۔ ہوٗ زوق ماچھ کأنسہٕ ہُنٛد غُلام یا یہ ماچھ کأنسہٕ پزٛاران۔ یہ
چھُ ژلان تہٕ یادن ہُنٛد بار گوٚبران۔ سأری اُسی پننہٕ جایہ پانس محاسبہٕ

کرنس منز محو۔ یمن پٔتی مین دوہن منز کیاہ لوٗب تہٕ کیاہ روو۔ خأر بہٕ کتہِ انس سو
زبان تہٕ پرس شُکر یمی بہٕ رنگہٕ رنگہٕ نعمتن تہٕ عنایتن وومیدوار کوٚرنس۔ تکیاز
نفلی عمرہ، طواف تہٕ باقٕے احکامات روٗدُس حسبِ دستور یمن دوہن انجام
دِوان۔ تہِ سپُد تیلی ممکن ییلہِ خدایہٕ کایناتن ہمت، سکت تہٕ صحت عطا کوٚرنم۔
ڈیرس پیٹھ واتِتھ تہٕ لگی دوہن حساب کرنہِ۔ پننہِ جایہِ چھمِ بشاشت
دُنہِ چھِ تقریباستھ دوہ یتھ ربہٕ ہندِس عظمتہٕ تہٕ حُرمتہٕ وألِس شہرس منز۔
احساس لوٗگ وو تلنہِ سارِنی یمن گربن تہٕ ژِہمن گوٗہ قدر ٹینی کرنہٕ۔ لار لارِ
کھوبتہٕ پھوٚلاتہٕ نمازِ ظہرس اوس گاٹٹہٕ ڈوڈ گاُنٹہٕ تہٕ ہنا آرام کٔرِتھ دژاے حرمِ
شریف کُن، تاپھ اوس اصل تہٕ درجہ حرارت آسہِ ہے قریباً ترژہ ڈگری
سلبسیس تام۔ باب السلامہٕ انٛدٕ اندرأ ژِتھ وأتی سیٛو دُے مطافس اندر تہٕ کوٚر
قاعدِ مطابق طواف شروع۔ عأرق تہِ اوس وسان تہٕ طواف تہِ أسی کران،
اژدھام اوس ربہٕ سُند بن ٹاٹھین ہُند۔ ظہر نمازِ ہنز اذان گیہِ تہٕ نماز ادا کٔرِتھ
دژاس حرمِ پاکہٕ نبر تہٕ روٗدُس أکسے أکسے پرٛژھان تمہِ انٛدک نبب یتھ
تتہِ عرف عامس منز "مولود سیدۃ فاطمہؓ" تہٕ چھِ ونان۔ ونہٕ آم ییلہِ صفاء
پیٹھ مروہ کُن چھِ نیران بتھِ یہ سڑکہٕ ستی بازرتہٕ تی چھےٚ یہ جایہِ پاک۔ أکی
کرم فرماہن کٔرنم نرِ تھچھ تہٕ اشارٕ کٔرِتھ ہووُنم منزلس کن۔ یہٕ چھُس نہٕ جامن منز
وبوٗان۔ یہ جایہِ پاک یتھ حرمِ پاکہٕ پتہٕ عظیم تہٕ بوٚڈ آسنک شرف چھُ
حأصل۔ چھُ حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ ہُند قرار گاہ۔ اتھ مکانس کُن نظر پیوأنی

چھےٚ دِلس دُبراے ہنا تیزان تہٕ یادٕ وٚ ترِس چھےٚ گژھ لگان۔ نظرٕ چھےٚ امہِ کٕمن دروٗ دٕ ہواران لول بران یہِ زاٗنتھ زِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم موچھ حضرت خدیجہؓ ستی نکاح کرنہٕ پتہٕ پننہِ عمرِ شریفکی ۲۵ وٕری اُتھی جایہِ گذاری مِتی۔ یوٚہے چھُ سہٕ جایہِ پاک یتہِ ساٗنس ٹاٹھِس نبی لیںٚ غارِ حرامنٛز نبوتچ عظمتھ عطا سپدِتھ جسمہِ اطہرس تھاٗروٚ ژھ تہٕ یتھ جایہِ تشریف انتھ فرموٚو کھ حضرت خدیجس ''ذملونی ذملونی ''یعنی مے ''ترٛاٗ وِوژادٕر پیٹھ''، ''ترٛاٗ وِوژادٕر پیٹھ'' تہٕ تمو دُیتھس تسلی۔ یہَے چھےٚ سو جایہِ پاک یتھ خوتونِ جنت، خیر النساء حضرت فاطمہ زہرہؓ تولد سپدنک بجر چھُ حاصل۔ یتہِ حضرت رُقیہؓ، حضرت زینبؓ، حضرت کلثومؓ تہٕ نرینہ اولاد حضرت قاسمؓ تہٕ عبداللہؓ تہٕ تھنہِ چھِ یمتی۔ اُتھی حُرمتہٕ واٗلِس قرار گاہس منٛز چھُ سہٕ مخصوص کمرٕ تہِ یتہِ ساٗنی غمخوار، شفیع المذنبینؐ روٗبہٕ ہنٛز عبادت اُسی کران تہٕ وحی تہٕ اُس نازل سپدان۔ امہِ قرار گاہچ زیارت کراٗنی چھہٕ ذہنس منٛز تم تارٛیخی واقعہٕ وٚ تلتھ یوان۔ یتیلہِ ساری سےٚ مکس منٛز ٹاٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ہنٛزِ ایمانداری، راست بازی، فہم فراست تہٕ امانتداری ہُنٛد گرٛز دشمنان اسلامن گتہٕ گیوٚ راوس ٹلان۔ اُتھی دوران سوٚز حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ ہن یمن عرضی زِ تم نِن تہنٛد مال ملک شام۔ یمیُک تذکرٕ تمو پننہٕ نِس چچہِ باِبس ابو طالبس نِش کوٚر۔ تمو وٚن ہکھ ''خدیجہ چھےٚ بنو اسدٕ کِس خویلدٕ سنٛز کوٗرتہٕ ورقہ بن نوفلہٕ سنٛز پترینہٕ۔ یوٚ سہٕ پننہٕ غمن نوکرن چاکرن اتھِ تجارت اُس کرناوان۔ تکیازِ تہنٛد خانہٕ دار چھُ

جانہٕ مرگ گومُت۔ تمو آسہِ چانہِ امانتدأری تہٕ ایماندأری ہُنز چرچہِ بوٗزمت۔ توٚے چھُن پأغام سوزمُت۔ یہِ بوزأنی کوٚر تمو حضرت خدیجہؓ ہنز پأغام قبول تہٕ حضور پرُنورؐ دراے ملک شام کُن تہُند مال ہیتھ۔ یمن ستی اوس یہُند اکھ غلام میسرہ تہٕ رشتہٕ دار خزیمہ نأوی۔ یہِ اُس ڈیکہٕ بڈُس تہٕ عظمتہٕ وألس پیغمبر آخرالزمان صلی اللہ علیہ وسلم من یمن وتن پکنگ دوٚیم وِز۔ امہِ برٛونٹھہ اوس یمو ابو طالبس ستی یہِ سفر کوٚرمُت۔ ییٚتہٕ ابو طالب واریاہن گوٚڈِتھ رازن ہری اوس گومُت تہٕ ٹاٹھس نبی سُند بلند درجہِ تہٕ عظمتھ گیہِ تمن تمہِ وِزِ آشکار ییلہِ یہُندی قافلن شامہِ کِس مشہور شہر بصرہس منز پڑاو ترٛوو۔ ییٚتہٕ پنہِ وقتک مشہور رأہب بحیرا سُند کلیسہٕ اوس۔ پڑاو ترٛاوأنی آو بحیرا سُند قاصد یمن دعوت کرنہِ۔ سأری قافلکی ستی وألی سواے محمدؐنس ڈیرِ رأچھرٛ دگے رأہبہٕ سِندِس خانقاہس منز۔ واتہٕ وُنے کوٚر رأہبن یمن سوال۔ "کانٛہہ ماترٛ وٕوٚن اوٚر؟" جواب اوس یورِ" اکھ لڑکہِ ......سُہ اننہٕ خاطرٕ آو نوکر سوزنہٕ۔ تام ژاو محمدؐ تہِ دروازٕ تہٕ اژ وُنے ترٛأو بغور نظر ایہندس شانہٕ بڈس تہٕ نوٗرٕ برٛتس روے مبارکس رأہبن تہٕ گرٕن نوونا وے۔ اتی وونُن ابو طالبس کُن۔ "یہے جوان چھُ پنہٕ والہِ وقتک رحمتن للعالمینؐ یہندِ تولد سید نچ شیچھ انجیل، تورات تہٕ زبوٗرس منز ٹاکارٕ چھےٚ۔ یہِ واتناوُن فی الفور گرٕ واپس۔ پنہٕ یہوٚ دبن اُمس پایہٕ بڈس تہٕ عظیم مرتبہِ کِس گاشہِ تارکہٕ سُند پے لگہِ۔ یہِ چھُ عالم انسانیتک علمبردار تہٕ سارے کایناتہٕ خاطرٕ رحمت۔" رأہبن کوٚر امہِ وِزِ تمنا "کاش یہ

آسہٕ ہاتمہٕ وِزِ حیات ییلہِ یمن نکھہٕ ڈکھمن ہنٛز ضرورت پیٚیہٕ'' ۔ تہٕ اتی زون ابو
طالبن ، '' یہٕ پایہٕ بوٚڈ تہٕ عظمتہٕ وول امانت چھُ مےٚ حوالہٕ '' ۔ تمہِ علاوٕ ژرُژ
ابوطالبن واریاہ کینٛہہ سفرس دوران تہٕ سپدُس یقین یہنٛدِ شانہٕ بوٚڈ آسنک ۔

امہٕ وقتہٕ اُس ٹاٹھس نبیؐ سنٛز عمرِ شریف پانٛژہٕ ترٛہ وُری ییلہِ یمہٕ
خدیجۃ الکبریٰ سنٛدس تجارتی قافلس ستی شام کُن روانہٕ سپدی ۔ وتہٕ وتہٕ
اُسی میسرہ تہٕ خزیم حضور پُر نورؐ صابنین حرکاتن ، سکناتن بغور ژرژان ۔
تِکیاز یمن آے دوران سفر کینٛہہ وِبھتی تہٕ کراماتی واقہٕ دژ ییٚٹھی ۔ یِم صرف نبی
برحقؐ صابہٕ نس ذاتِ اقدسس ستی تعلق اُسی تھاوان ۔ تِوسیکہٕ صحراوٕ تہٕ
تاپہٕ کرٕ لہِ منٛز اوٚبرٕ لگی محمدؐ صابس ژھٕہل تہٕ سایہٕ کران ، گژیشمہٕ ژٕنجہِ بدلہٕ موٚدر
تہٕ میٛوٚٹھ واونافہٕ بأ گراوان ۔ بصرہ وأتتھ نسطورٕ سنٛدِس خانقاہس نزدیک یمن
پایہِ بڈبن ہُنٛد سوختہٕ تہٕ ہوٚکھی متس کلس ستی ڈوٚکھ ترٛاوأنی گُلیٚک پھلِتھ یُن ،
جہار دِیُن تہٕ ٹاٹھس نبی لیس سایہٕ کرُن ۔ ییٚتہِ نسطورٕن میسرس نادسوزن ۔ تہٕ
اُمِس شانہٕ بڈِس متعلق پرٛژھن ۔ نسطورن واپس گلیسس اندر اژن تہٕ
جلدی واپس نیرِتھ پأنی پانس ستی وَنن ، '' یِزی پأٹھی چھُ یہٕ ڈبکہٕ بوٚڈ سے یہنٛد
تذکرٕ سانین مذہبی یاداشتن منٛز درج چھُ ۔ یہٕ پایہٕ بوٚڈ چھُ بجیراہن تہٕ
وُچھمت توٚے چھُن اُہنٛزِ پأغمبری ہُنٛد تذکرٕ کوٚرمُت ۔''

قافلہٕ واپس ییٚتھ کوٚر کھسوٗرے تجارتی مال خدیجہؓ حوالہٕ ۔ یِزنہٕ یُتھ
اوس تیوٗت نفع آمُت ییٚتھ نہٕ زانٛہہ یمو وُچھمت اوس ۔ میسرس تہٕ خزیمس

پرٛژھکھ سفرُک حال، تمو کوٚر من وعن تی بیان یِہ تمو اُ چھوو چھ۔ ''وتہٕ وتہٕ مُشکِنی دار، سفر رنگہٕ رنگہٕ سہل تہٕ مولّل۔ تاپہٕ کرٛایہٕ منز اوٚبرُک سایہٕ کرُن، سوٚحتہٕ تہٕ ہوکھی متس کُلس ہتی ڈوٗکھ تژ اوأنی تمیٚک جہاردیُن، پھلِتھ ییٚن تہٕ لگ لنجہٕ نمرِتھ ٹاٹھس ڈکہٕ بڈس شُہل تہٕ سایہٕ کرُن۔ نسطورُن واقہ بیتر۔''

سأری واقعات تہٕ حالات بوزِتھ خدیجۃ الکبریٰ یِہ ہُند پانسے ہتی سوچُن تہٕ اتھ نتیجس پیٹھ وأتتھ پنٕنہٕ ویسہٕ نفیسس اتھِ محمد ﷺ صأبس نکاح باپتھ التجا سوزُن۔ پتہٕ محمد ﷺ صأبن یِہ التجا قبول کرُن تہٕ اُتھی جایہٕ پاکس قرارگاہ بناوُن۔ تہٕ عمرِ شریفُک، بیشتر حصہٕ اتہٕ گذارُن۔ توے چھے امہٕ جایہٕ پاکہٕ حُرمت تہٕ عظمت زیارت کرأنی لولہٕ وأرِس سورُے یاد پاوان تہٕ سو بشاشت تہٕ طراوتھ بخشان۔ یتھ اکھ عجیب لطف چھُ باسان۔ نمازِ عصرُک وق اوس نزدیک تہٕ پانس تسلی کٔرِتھ دژاس حرمِ پاک کُن نماز ادا کٔرِتھ روٗدُس کعبۃ اللہ ہس وِہوٚرتلان تہٕ گتھ کران۔

وق اوس ژلان گربن تہٕ ژہِن اوُسس حساب کران۔ تِلکیازِ وول اُسی کُوتام دوہ حرمِ پاکس منز گذارِنی۔ییمہٕ کِنی میٚون سورُے توجہ مکہ شریفس تہٕ اتہٕ چین حُرمُو واجہٕ نین زیارتن کُن اوس۔ کُنہٕ اوس کھین تہٕ مِشتھ گوھان۔ زیادٕ وق کعبس منز گذارُن سُتہٕ طوافن، نمازن تہٕ نفلن منز۔ نمازِ مغرب تہٕ عشاء پرٛتھ ووٚتس حرمِ پاکہٕ کِس ہیٚری مس پوٚ ہرس پیٹھ تہٕ روٗدُس رحمتُک تہٕ مغفرتُک خارأتھ ژھارنہٕ۔ ننہٕ کرأوٚ ییمہٕ نظرن شُہلتھ چھِ بخشان،

یوچھ ہتھن یوچھ ہمراوان تہٕ دۄ دسہٕ لدن تژٕپش ژھبنان ۔ زرس زرس نور پژیڈان تہٕ ہنہٕ ہنہٕ رحمتک سایبانہٕ کران ۔ طواف رۄدُس کران تہٕ رحمچ تہٕ عناتچ وومیدوأری لولہِ للہٕ وِتھ أندری وِسان ۔ وق ووت ہورأ ژھئز داہ بجے آسہٕ تہٕ کوژم پرادٕ ڈیرس پیٹھ گوھنک ۔ یۄ دوے ووندٕے اوسُم نہٕ یِوان پۄز مجبوری ۔ ڈیرس پیٹھ واتأنی تژ ووم آرام تہٕ لرِ ؤستھ تہِ اوسُس پننےٚ خیالن تہٕ خابن اندیۄ ردٕنچ کوشش کران ۔

یہٕ اوس ۲۵ رفروری ۲۰۰۳ سنہ بمطابق ۲۳ ذلحج ۱۴۲۳ ہجری یک صبح یٚیلہِ تہٕ احرام ہیتھ حرمِ پاک گُن دژاس ۔ تہجد نماز پرٕتھ اوس صبح صادقس تام واریاہ وق تہٕ لۄگس نفل پرٕتھ طواف کرنہِ ۔ ز طواف گرِتھ گیہِ صبح صادقچ اذان تہٕ سنت پرٕتھ کۄرُم بیٚیہِ طواف شروع نماز فجر پرٕتھ دژاس مسجد عائشہ گُن تہٕ عمرٕچ نیت گرِتھ ووتُس حرمِ پاک تہٕ نون بجن تام گو عمرہ مکمل ۔ شُکرانہٕ کۄرُم تہٕ نماز طواف ادا گرِتھ دژاس ڈیرس گُن ۔ سٕر انا دیا نا کۄرتہٕ پلو بدلاوِتھ چۄم چایہٕ کپاتہٕ پۄت کھوری دژاس حرمِ پاک گُن ۔ یام مولود النبیؐ جایہٕ پاکس نِش ووتُس تہٕ گاڈِ اڈٕ اندٕ آسہٕ کژبکہٕ گوھان ...... زیارہ! زیارہ!! وق غنیمتھ زأنتھ ووتُس یمن گاڈبن نزدیک تہٕ طرفاتن ہِندی حأج صأب أسی گاڈبن منز سوار سپدان تہٕ داہ ریالہٕ فی نفر اُس ریٹ مقرر ۔ لتہٕ سمیٚاے أسی کاٹشری کینھہ تہٕ کھٔتی گاڈِتہٕ دژاے ۔ ڈژایورؤ دوتہِ وتہٕ جاین ہنز نشاندہی کران ۔ مکہ شریفہٕ کہ شمالہٕ اندٕ کۄر سفر شروع ۔ گوڈٕ انوارِ آو جبل نور ۔ دامنس تل

رۆ زِتھ کرمس نظرا برابر غارِ حرا تام ۔ سوُرے آم اچھن تل ۔ اچھ عظمتھ تہٕ تأرٖیخی واقعات پوٚ زھیوٗ ر کھسنس اوس نہٕ ٹایم ۔ لتہٕ ہِر تھ آومنٚی یِیتہٕ **مسجد استراحۃ** ،غار مرسلات، مسجد خیف، مسجد عقبہ، جمرات تہٕ باقٕی جایو علاوٕ وادی محسر وُ چھنک موقعہٕ دبارٕ آو۔ پزتھ جایہٕ قرار گرِتھ واتی پتہٕ مزدلفہ یِیتہٕ مسجد مشعر الحرام جایہٕ دم دِتھ عرفات کُن روانہٕ سپدی ۔ یِیتہٕ مسجد نمرہ، جبلِ رحمتچ زیارت کرِ تہٕ رۆ د بروٗنہہ کُن پکان ۔ جبل رحمت رِکس تھنگس کھستھ ترٛاوژ ووٛاپاسے نظرا ۔ یہ وسیع تہٕ عریض پایہ بوڈ تہٕ عظمتہٕ وول مأدان یُس پگہک میدان محشر آسہِ ۔ سأری ہے وجودس وُژھم ترٛ تہ ربس رۆ دُس التجا کران ۔ ”میأنہِ پالن ہار تہٕ خألق کاینا تہٕ پگاہ تٔلی زبم پنہٕ نٚمن ٹاٹھن تہٕ مُحِبن ستی ۔ سورخ روے تھأوی زبم“ ۔ اُتھی ستی دِیُت ڈزا یورن آلو ۔ حاجی صلوٰۃ! حرم!! وُنہِ اُسی نمازِ ظہرس زِ گأنٹہٕ پیٛٹھی تہٕ سپدی روانہٕ ۔ وتہٕ وتہٕ رۆ دُس اتھ حُرمتہٕ وأرِلس شہرس وُنی دِوان تہٕ پننہٕ مقدورٕ لول بران ۔ یِیتہٕ اکھ اکھ زرٕ تہٕ اکھ اکھ شے موحترم تہٕ مکرم ، اکھ اکھ جاے پایہ بڈٕ تہٕ ڈکہٕ بڈٕ چھے ۔ تہٕ اوسس جگرس کھٔنتھ تھوان تہٕ یادٕ وٕ ترِس منز جمع کران ۔ عجیب کیفیت اُسم وونٛدس ووٚلِستھ انان یہ زانتھ زِ نوٕ مے کینہہ دوہ چھِ ییتھ حُرمتہٕ وأرِلس شہرس منز نصیبس پتہٕ زانہِ رب الجلیل بیٛیہ آسیا زانہہ یورُک آلو ۔ توٕ کٔنی چھس گرِ گرِ تہٕ ژِہس قدر کران تہٕ ربہٕ ہِندِ شہرُک نقشہِ دِلس کھنہٕ نچ کوشش کران ۔ سوچکی سرحد چھِ بکہٕ کران تہٕ منہٕ سوٚ درس گرٛکھ انان ۔ اُتھی حالس منز

پرٕ گڑھتھ گوم کنٕن "حاجی حرم" مےٚ مُوراوٕأچھ تہٕ پان وُچھم حرم پاکہ کِس صحنس نزدیکھ۔ ڈیرِس کُن قدم کڈان کڈان چھُم سورُے بڑ وٚنہہ کنہِ گیہر بچہِ کران باسان۔ یادن ہُنٛد امبار عجیب رنگن منز رنگہٕ ناوان۔ ڈیرِ پیٹھ دژاس لنہٕ کنہٕ گٔرتھ تہٕ وۄتُس حرم پاک بیٚیہٕ۔ باہ بجے اوس وق تہٕ غنیمتھ زونُم مطافس منز طواف کرُن۔ ازٕ اُس ہنالوٗ ژلتھ باسان تِکیازِ حاج صاب اُسی یسلہِ نیران گرٕ کُن۔ تتھ سمندرس اوس ہنا گرزس ٹھہراو ہیوٗ باسان۔ طواف کرأنی گیہِ نمازِ ظہرٕچ اذان تہٕ طواف مکمل گوٚھنس ستی أچ صفہٕ بندی تہٕ بلکل مقام ملتزمس تہٕ حجرہ اسودس منز باگ آیم دۄیمس صفس منز جاے باگہِ۔ ربہٕ سُنٛد شُکرانہٕ رۄدُس کران تہٕ نماز انٛد وأتتھ کوٚرُم بیٚیہٕ طواف تہٕ دژاس حرمِ پاکہٕ نبرٕ تہٕ سیٹھۍ دُرے وۄتُس جنت المعلےٰ تہٕ گوڈنیک پڑاو اوسُم مسجد الرایہ یِتہٕ کینٛہہ ژٕہی گنٛڈاُرِتھ پایہٕ بڈُس تہٕ حرمتہٕ وأرِس قبرستانس (جنت المعلےٰ) زیارتھ گٔرتھ دژاس مسجد جن تہٕ مسجد رجال کُن۔ یِتہٕ کینٛہہ وقت گنٛڈاُرِتھ تِمن تأریخی واقن تہٕ پس منظرن رۄدُس أنٛدری سام ہوان۔ یِمہٕ یِمن جاین ستی تعلق چھِ تھاوان۔ ڈیرِس پیٹھ وۄتُس تہٕ کم کاسہٕ آرام گٔرتھ چوٚم چایہٕ کپ تہٕ وۄتُس بیٚیہٕ حرمِ پاک تہٕ رۄدُس برابر عصر، مغرب تہٕ عشاء نمازِ تام حرمس منز۔ اتھ رحمتہٕ کِس سوٚدرس منز رۄدُس غوطہٕ دِوان تہٕ رنگہٕ رنگہٕ رحمتن تہٕ عنایتن ہُنٛد خاُر اتھ خالق کائناتس ہلم دأرِتھ منگان۔ یام یاداوسُم پوان زِ وۄں چھ ربہٕ سُنٛدِ تاٹھِ شہرٕ منز کینٛژِ دۄہ پتے نیرُن۔ أنٛدری اُسم وانٹہٕ بڈُک لگان تہٕ

وأنج أسم پھٹنس یوان۔ پۆز قأعدس تہٕ ضأبطس نش کیا چلہٕ۔ کعبہٕ شریفک أچھ وۄدۄر گوٚھن، مکۃ المکرمہٕکی تم گاشری مُنار، پاپہٕ بجہٕ زیادٕ ژہ حرمِ پاکچ أندرِم رحمژ تہٕ جایہٕ پاک أچھن تل یوأنی چھم أندری وأراگ ووتھان۔ یتھۍ تتھۍ دژاس ڈیرس کُن رأژہنزٕ داہ آسہٕ بجیہ یہٕ أس ۲۵/۲۶ ر فروری ۲۰۰۳ ءچ راتھ ییلہٕ بہٕ حرمِ پاکہٕ منزٕ نیرِتھ ڈیرس پیٹھ ووتُس۔ مےٚ اوس زن اوم تیل أندٕرۍ تیلان۔ بےٚ آرأمی تہٕ اضطرأری کیفیژ اوسُس تیٚوت آوُٹمت زِمےٚ اُس کأنسہٕ ستی کتھ کرٕنی تہٕ مشکل گژھان۔ وُسہٕ وأسۍ أسم پھٹان سأرۍ ہیے پانس۔ میأنی ہمسفر أسۍ بٹڈن پیٹھ دراز دِتھ۔ کمرس منز اژأنی گے تھوٚ دوۄ تھِتھ تہٕ لگۍ ونہٕ ''أسۍ گرِتھ پریشان رأژ پہرن تام کتہٕ اوسکھ؟'' مےٚ ژٕج اوٚش ددرا ے نیرِتھ۔ اورٕ لگم پزٕ ژھنہ یا گودود چھی گنہٕ!!؟'' میٚون جواب اوس۔ ''دودنہٕ آمتأوۍ دگ چھم رُمس رُمس باسان''۔ گوڈٕ چھے نہٕ گنہٕ سوکھ؟ ووں کیا کھبکھ؟'' کہنٕ نہٕ۔ یہٕ اوس میٚون موخصر جواب۔ یموٚ گرژھو پہٕ تہٕ مےٚ گیہٕ زبان یلہٕ ...... ''توہہِ ما پتاہ اسہٕ کر کعبہٕ منزٕ نیرُن؟ جواب ''یکم مارچس تام اُسۍ ونان۔'' ادٕ تتھ منز کیا چھُ ژےٚ مطلب؟'' مطلب نہٕ کہنٕ البتہٕ یہٕ ژٕنی تودُنیہس منز چھا کعبہٕ بغأر طواف یوان گنہٕ جایہٕ کرنہٕ؟ گنہٕ چھاسہٕ رحمتک آبشار یتھ چوان زمزمک ہیٚو بجرتہٕ عظمتھ چھےٚ؟ گنہٕ جایہٕ چھا کأنہہ سو سرزمین یتھ مکہ شریفک ہیٚو ربن تھز رتہٕ بجر چھُ عطا کوٚرمُت؟ گنہٕ جایہٕ چھا کأنہہ سہٕ بوٚڈ یالوگُٹ پہاڑ یتھ جبل قبیس، جبل

نورس ، تہٕ جبل ثورس ہیُو مقام حاصل چھُ ؟ ییٚتیک زرٕ زرٕ تہٕ چپہٕ چپہٕ چھُ موحترم تہٕ مکرم ۔ ربن گرٕ یہٕ سعادت نصیبس از ۔ کانٛہہ اکھا چھا زانٛتھ دوٚ بارٕ آسیا زانٛہہ یوٗرٕک آلو؟'' ساٲری ساٲتھی وٚتھی ۔ نہ بلکل نہ!! تیلہٕ کیا زِنہٕ اَسی نومن باگہٕ بڑتین دوٚہن قدر کران ! کھٕبنس چنٛبس تہٕ شونگنس چھُ پڑتھ جایہٕ وقت میسر ۔ أنٛدرٕ کی باسیام ساٲری رس رٕکسرٕ گوٚہان ۔ پوٚز اظہار ندارد ۔ پرٕنی ژرلگو سارٕنٕے ییٚلہٕ مے دوٚہچ دلیل وٕنی مکھ ۔ فٲصلہٕ سپُد صبحس تہجدس ستیٚ عمرہ کرٕنک تہٕ پتہٕ نمازِ فجر پڑتھ زیارتن پٮ۪ٹھ گوٚہنک ۔ آرام ترٕووٚ پوٚز باسیام ساٲری چھِوٕ دی روٕزٕ زِتھ زِنہٕ تالو پچہٕ گٕنزران ۔

راتھ ہِنزٕ آسہٕ ڈایہٕ بجیہ تہٕ ۲۶ /فروری ۲۰۰۳ء بمطابق ۲۴ ذوالحج ۱۴۲۳ھ یک صبح اوس پرتو ترٕ اون وول ییٚلہٕ اَسی وڑاے احرام لِفافن اندر تھاٲوِتھ حرمِ پاک کن ۔ تہٕ صحنس نِہرٕ کنہٕ کھٕتی گاڈِ تہٕ وٲتی مسجد عائشہ ۔ نفلا پوٚراتہٕ تہٕ پتہٕ گوٚنڈ احرام عمرٕچ نیت گرِتھ دراے کعبس کُن تہٕ واتانٛی گیہٕ تہجدٕچ اذان ۔ تہجد پوٚرتہٕ کوٚرمطافس منٛز وٕستھ بلکل کعبس ستیٚ ستیٚ طواف ۔ درود یوارن روٕدی پن پنٕنہٕ مقدوٗرٕ لول بران تہٕ حجرہ اسودس استلام کران ۔ مقامِ ابراہیمس اتھ ڈالان تہٕ مقامِ ملتزمس مُدے گنٛڈتھ ربِ کعبس أنٛدرِم دانٛدی باوان ۔ کھوٚور پھیُوک حطیمس ستیٚ گٕھرأوِتھ گتھ کران ۔ فارغ گوٚھتھ پوٚرنمازِ طواف تہٕ شکرانہ روٕدی کران زم زم رٕکس ناگہٕ رادس کُن وسان وسان ۔ دوٚژھو چوان تہٕ پانس انکس ملان ۔ پتہٕ سعی باپتھ صفا

پٹھ مروہ تہٕ مروہ پیٹھ صفا حسبِ ضابطہٕ تہٕ قاعدٕ مطابق چکر دوان ۔ راتھ ہنٛدِ یہ
مدٕ موت تہٕ نوٗرٕ ئری سہ اوس عجیب تراوتھ، لذتھ تہٕ فرحت بخشان ۔ رُم رُم اُسی
شہلان تہٕ انگ انگ اوس خالقِ کاینا تس التجا کران زِ یوٗہ رٕحو کرتہٕ بار بار
نصیبس ۔ سون یورٕ ین تہٕ ییتہٕ چانہِ رضا خاطرٕ عبادت کرٕنی تہٕ منٛگن تھاوتہٕ
قبول ۔ پانٛژِمس چکرس منز اُسی محوتہٕ صبح صادقچ اذان سپز ۔ اُسی روٗدی سعی
کران تہٕ فارغ گٕژھتھ کوٚر ربِ کایناتہٕ سند شُکرانہٕ ۔ سُنت پوٚر تہٕ ووٚ اوس
انتظار فجرُک ۔ نبر کُن دژاے، احرام کھوٗل تہٕ معموٗلی پلوٗ لاگتھ ژاے حرمِ
پاک تہٕ نمازِ فجر ادا کرِتھ لگی مشورٕ کرنہِ ووٚ کوٚت گژھو ۔ یہ گوس سبٹھا خوش تہٕ
وژنمکھ پکِو گوڈٕ گژھو جنت الماویٰ تہٕ امہِ پایہِ بڈٕ مزارٕ پاکچ عظمتھ روٗدس
ساتھین ونان ۔ گوٚن تام منٛٹن منز واتتھ مزارِ پاکس پیٹھ ۔ تمن پایہِ بجن
ہستی ین سلام کرِتھ پوٚر دُعاے مغفرت تہٕ دژاے اتہِ ۔ مےٚ اوسنہٕ ونہِ تسلی
یوان امہِ جایہِ پاکچ زیارت کران کران ۔ یوٚ دوے راتھے اُس مے حاضری
دِژمو پوٚز توتہِ اوسُم لول بار بار اور واتنس کل کڈان ۔ نبری نبری ہاوِ مکھ مسجد
جن، مسجد مسجد رجال تہٕ الرایہ تہٕ یہنٛد بجر وبوھنو مکھ ۔ واپس پھیرِتھ دژاے
تتھ جایہِ پاکس کُن یُس یارِ غار حضرت ابو بکر صدیقؓ سُند قرار گاہ اوس ۔ اُسی
روٗدی پکان مسفلہ محلس کُن تہٕ اور واتاوٗنی ژاے "زقاق صواغین" کوچہِ
اَندری تہٕ برابر واتتھ جایہِ پاکس نزدیکھ تیچ بے قراری تہٕ لول اَندری
طلوطم اوس تُلان ۔ اتھ جایہِ چھِ از مسجد ابو بکرؓ ۔ امِچ زیارتھ کراٚنی ودتلیے

میۍ ئِنس ذہنس منز تم تأریخی واقعات ۔ یم اتھ حضرتِ ابوبکر صدیقؓ ہندِس قرار گاہس ستی واٹھ چھِ تھاوان ۔ تم ژ کنہِ پیٖیم یاد یمن منز اکھ ''متکلم'' تہٕ دوٗیم ''متکا'' ناوِ زانِنہٕ آسہِ یوان ۔ متکلم کنہِ اوس شرف حأصل ژِ تمو چھِ محسن انسانیت ، پیغمبر آخر الزمان ﷺ من سلام گرہو تہٕ دوٗیمہِ کنہِ ستی اُسی سأنی ٹأٹھی نبی ﷺ ڈوٗکھ تژ اوان ۔ یہے جایہِ پاک چھُ یور رحمۃ للعالمین ﷺ نماز ظہر یا نماز عصر ادا گرِتھ پتہٕ نِس رفیق یارِ غارس نِش یوان اُسی ۔ سہٕ دوہ یتھ پتہٕ کنہِ اکھ توأریخ تہٕ بجر چھُ ۔ ییوم یاد ییلہِ نبی صأب ﷺ خلاف معمول شامہٕ ژِھمبر رلہٕ ئِنس ستی یتھ جایہِ پتہٕ نِس یارِ غارس سمکھنہِ آے تہٕ تنہأیی منز یمن ستی کتھ کران فرموٗو کھ ''زِ ندائے رب سپد نأزل تہٕ ہجرتک آو حکم ۔

(یہٕ اوس ۲۷ رصفر سنہ ۱۲ ب بڑ یسوار ییلہِ جبریل امین دربار نبی برحقسؐ اندر حأضر سپدِتھ تمہ کأفرن ہند بو شیطأنی یرادو نِشہِ باخبر گرِی) ابوبکر صدیقؓ اوس گوڈے انتظام تھوومُت گرِتھ تہٕ فرموٗو کھ ٹأٹھس نبی ﷺ مس کُن ۔

''حضرت میون مالہٕ جان توہہٕ پٮ۪ٹھ قوربان ...... مہٕ حٔض گرِ وفکر مٕے حٔض چھے ژ اوٗنٹنہِ تُہندِ خأطرٕ اکھ بیا کھ پانس تہٕ وتہٕ ہاوِ کی ہندِ خأطرٕ تیار تھاوِ مژ'' ۔ ابوبکر صدیقؓ وژن آب دید چشمو نبی برحقس ﷺ ۔ یٮ۪یہٕ حضرت چھُم تھوومُت عبداللہ بن ارقیطس ستی طے گرِتھ یُس مدینس کُن گوٗتھ ؤتھن تمام وکھون تہٕ غأر معروف وتن ہُند مأہر چھُ مانِنہٕ یوان ۔''

پتہٕ تیمی جایہِ پٮ۪ٹھ نبی صأب پتہٕ نِس قرار گاہس کُن کأفرن تہٕ

دشمنان اسلامن باس دِوان گوهان ، زِ بہٕ چھُس گرے رالتس روٗ زِتھ ۔ گرٕ
وأتِتھ گٔرکھ تم تمام امانت حضرت علیؓ صأبس حوالہٕ یمہٕ مکہٕ کیو لوکو یمن نِش
امانتن تھأوی ٲتمِ أسی ۔ بانٛد بانٛد کورنکھ یم حقدارن تام واتناونکی ۔ حالاتن ہنٛز
نزاکت تہٕ ربِ کایناتہٕ سنٛدِ اِذنہٕ ہیوٚتکھ نیرنہٕ خأطرٕ سنٛز کرُن تہٕ حضرت علیؓ
صأبس ووٚنکھ پنہٕ نِس بسترِ مبارکس پیٹھ آرام ترٛاونہٕ باپتھ ۔ ہیرِ کنہِ أسی
دشمنانِ اسلام کرتلہٕ ہتھ تتھ گرٕ پیاران ییلہِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ فجر ادا
کرنہِ نیران أسی ۔ تاکہِ تِہنٛدِس جسمِ اطہرس واتناوِہن گزنٛد ۔ یمن منٛز أسی
ابو جہل ، ابولہب ، عتبہ تہٕ امیہ بن خألق پیش پیش ۔ پتہٕ ٹأٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صأبُن تِتھِس گٹہٕ کارس منٛز رأژہنٛدِ پٲٹِر مہِ پھِرِ نیرُن تہٕ سورہٕ یاسینکی آیات
پران پران یمن بدبختن أچھن سکھ ژٕھنان یتھ جایہ واتانٕ ۔ یار غار
صدیق اکبرؓ برس تل پنہٕ نِس ٹأٹھِس انتظارس پراران ۔ اسماء بنت ابوبکرؓ
کران ٹأٹھِس نبیسؐ تہٕ پنہٕ نِس ہابہٕ صأبسؓ پرنم چشموالوداع ۔ تیٚمی جایہِ پیٹھٕ
چھُ ہجرتک سفر شروع سپدان تہٕ ییٚتھی جایہِ پاکس چھُ ربن سہٕ ڈبکہٕ بجر باگہِ
اوٚنمت ۔ تیٚمی مقامہٕ پیٹھٕ ڈرائے بطرف مدینہ پوٚز وتھ ڈألِتھ مکہٕ کِس
جنوبس کُن ۔ یتھ منٛز ٹأٹھِس نبیؐ سٕنز حکمت تہٕ دوٗر رینی أس ۔ حزورچہٕ جایہِ
وأتِتھ گٔرکھ شہر مکس کُن پوٚت نظر ، چشمانِ مبارک آسہٕ نم تہٕ دہانِ مبارکہٕ منٛز
دراو:

"مکہ الوداع ، ربِ جلیلہٕ سٕنٛد قسم چھُم ژٕ چھکھ مےٚ ربہٕ سٕنٛدِ تمام کایناتہٕ منٛز

ٹوٹھ۔ اگر نہٕ مے اتھکی لوٗکھ مجبور کرٕہن بہٕ نیرٕ ہانہٕ زانہہ چانہٕ شہرٕ منزٕ۔"

سنگر پھولی کاٗفر لگی ژھاٗنڈ دِنہٕ تہٕ بُتھہٕ بُتھہٕ دِوان تہٕ افسوس کران اکھ اَکس راہ کھالان۔ یہٕ سورُے حال یاد پیٛتھ چھُ اَندری وجودس گتہٕ گیوٚر وۄتھان۔ تھلہٕ تھلہٕ اتھ ابوبکر صدیقؓ ہِندِس قرار گاہس وُچھان پوٚز تسلی چھنہٕ یِوان۔ وُنہٕ اوس وق نماز ظہرس تہٕ دزاے امہٕ جایہٕ پاکہٕ پیٛٹھٕ۔ وتہٕ وتہٕ روٗدی تمن واقعاتن تہٕ حالاتن اَندری سام ہیوان یمہٕ واقعات تہٕ حالات ربہٕ ہِندِس ٹاٹھس تہٕ محسنِ انسانیتسِ خاٗلق کاینا تہٕ سُند پیغام گمراہن تام واتہٕ ناوان وُچھنی چھہٕ پیمتی۔

اتہٕ پیٛٹھٕ دزاے سیٛدُے ڈیرس کُن کوچ کھنہٕ خاطرٕ۔ تتہٕ روٗدس بہٕ امہٕ جایہٕ پاکُک بجر ساتھین نِش وبوٗھناوان تیٛچ زیارتھ کرِتھ اَسی آمتی اَس۔ کھنہٕ چیٛمن کرِتھ وُچھ مے پننی ساتھی بے قرار تہٕ لگی اصرار کرنہٕ جبل ثورٕچ زیارتھ کرنہٕ باپتھ۔ وق اوس کم توٗ کٔنی تھوو ۲۷ رفروی ۲۰۰۳ء امہٕ خاطرٕ۔

اَتھی ستی دزاے حرمِ پاک کُن۔ واتاٗنی کوٚر طواف شروع تہٕ نماز پرِتھ آم تہٕ وۄنہٕ دُے کعبہٕ اَندرٕ نیرنس تہٕ روٗدس مطافہٕ کہٕ اُخری بنہٕ پیٛٹھ کعبس اَندی اَندی گتھ کران۔ کعبہٕ منزٕ اَسی وۄں صرف کینہہ دوہ نیرنس۔ یام یہٕ نیرٕن یاد اوسم پیوان تام اُسم وانجہٕ دگ وۄتھان۔ انگ انگ تہٕ رُم رُم اوسم بیقراری ہِندِس آوٕلنس منز آتی وۄتلان تہٕ اتی بوڈان۔ پوٚز وۄقتہٕ کین قانونن تہٕ قاعدن چھُ تابع روزُن ضروری۔ کعبس تہٕ حرمِ پاکس روٗدس زرس زرس پھیران تہٕ

لول بران۔ربِ کعبس التجا کران تہٕ عجز وانکسأری ہنٛدِس سۆ درس منٛز پُٹھن وجود مدٕ وألِتھ صرف تہٕ صرف منگہٕ منگ کرٕان۔ أتھی سوچس منٛز پرِ گوٚھتھ وُتُس مقام ابراہیم سیٛدِ سیٖوٚد تہٕ بیر زم زم گلِس پٮ۪ٹھ (ییٚتہِ نس رحمتہٕ کِس ناگرادس یون وۄنِج ہیر چھِ)۔امہِ ہنادۄر پہن حرمِ پاکہٕ کِس دیوارس ستی ترٛووُم ڈۆکھ۔سورُے اوُسم نژان باسان تہٕ اَنگس انٛگس أسِم وُسوأسی پھٹان۔اتی نسن وۄتھُس تھۆد تہٕ بِلکُل ژٕ فُٹہٕ دۄراوس نلکہٕ تہٕ زم زم گلاسہٕ جورانیم چیٚتھ۔ ہنا آوہوش ہیٚوٚ تہٕ ووٚنٛدس لۆگ قرارِ پنہٕ۔نظرٕ ژٕجم کعبس کُن۔ بژ وٚنٛٹھِ کنہِ اوُسم مقامِ ابراہیم ، ہنا کھووُر کُن حجرِ اسود، ڈٔچھنی کُنی مقام ملتزم تہٕ اتی میزابِ رحمت تہٕ حطیم۔امہِ پتہٕ کوٚسہٕ کمی رۄژٕم۔ أچھو کٔنی گیہِ کُنی اوٚش دار جأری تہٕ ربِ کعبس شکرانہٕ کران کران گیم زبو خوشِک۔زم زم اوُسم ربِ کعبن میسر تھووُمت۔تی اوسُس چوٚان تہٕ خألق کاینٲتس کُن شکر کران۔اتی نظرٕ مقامِ ملتزمس وِیٚو رٹلان تہٕ اتی مقامِ ابراہیمس مُدٕے گنٛڈان اتی حطیمس تھلہِ وُچھِتھ تسلی انہٕ نچ کوشش کران ، مُنزی آسم نظرٕ میزابِ رحمتس ژٕ ہہ دِوان۔تہٕ حجرہَ اسودس نِش تھامہِ گوٚھان۔سنگ اسودٕچ عظمتھ تہٕ بجر اوُسم أنٛدری طلوطُم تُلان۔ أتھی حالس منٛز لۆگ ژبتہٕ ؤترِس کھولُو ووتھنہِ تہٕ رنگہٕ رنگہٕ خیالات لگی ووتلنہِ۔کوٚسہٕ ڈبکہٕ بُڈتہٕ باگہِ بُرٕژ گٔنی۔ پژٕنی ، نوٚرٕ برٕژ تہٕ نپہٕ نپہٕ کرٕوِنی جنتچ ڈألی۔ سانو اعمالو سیاہ گرٕ ہو۔تمہٕ وِزٕ پیٚیم یاد ییٚلہِ یہِ حالاتو کٔنی بطور امانت جبل قبیسس حوالہ آسہِ ہے۔ أمی کوہن کتہِ اوٚن سہٕ دُتر

تہٕ لللہٕ وِن یہِ حُرمتہٕ واجتی امانتہٕ ہن۔ أتھی منٛز آم سہٕ تأریخی واقہٕ زنتہٕ بڑٕ وٕنہہ
کُن تہٕ وجودس تلنم وُترِ بنیٛل۔ ییٚلہِ اکہِ دوہہٕ مکہ شریفہٕ کنِن أنٛدی پکی علاقن
قہرُک باران نأزل سپد۔ پرٛتھ انٛدٕ وٕتھی بےٚ گنٛڈ تہٕ تیز آبہٕ خشارٕ، مکانہٕ آے
وٕستھ خمہٕ گے خشارٕ بڑی۔ لۄکن آے نہٕ زچھن نال اتھِ۔ پرٛتھ انٛدٕ گوطوٗفأنی
سُہلاب کُنی ژھٹھ کڈِتھ۔ کعبہ شریفس انٛدرتہِ ژاوخشاروخشاروآب۔ درو
دیوار آے وٕستھ تہٕ یہِ حجرہٕ اسودتہِ ڈۄل پننہِ جایہِ پٹھٕ۔ پرٛتھ انٛدٕ وُژھ ہۄل
ہالَے۔ طوٗفان یام تھامہِ گو تہٕ ملکی لۄکھ دژاے کعبہٕ نوِسرٕ تعمیر کرنہِ۔ تِکیٛازِ یہِ
اوس پرٛتھ کُنہِ قبیلُک عقیدن ہُنٛد مرکز۔ تو ےآ و گوڑ انوارِ تعمیر کرنہٕ۔ حضور
پُرنو ﷺ تہِ أسی قریش قبیلس ستی ستی اتھ رٕژِ کامہِ منٛز بڑٕ وٕنٹھ بڑٕ وٕنٹھ۔

"تعمیر کعبہ مکمل سپدتھ یوسہٕ حالتھ ملکس منٛز پأدٕ گیہِ۔ پرٛتھ انٛدٕ وۄتھ
جنون اکھ أکی ہِنٛدِس خۄنس ژٕئے زاگہٕ زاگ۔ کعبس انٛدر آسہٕ برہنہٕ تلوارٕ وار
کرنس پیٛاران۔ تِکیٛازِ پرٛتھ کأنٛہہ قبیلہٕ اوس دپان بےٚ نتہٕ بےٚ تھاون حجرہٕ
اسود پننہِ جایہِ۔ خۄنہٕ کولہٕ وسنٛک اندیشہِ لۆگ گرِ کھوتہٕ گرِ تیزنہِ۔ تمام بزرگ
گے پریشان ییٚلہِ، اجہٕلی جوان زنتہٕ پاگل گے۔ پرتھ کأنٛسہِ ہِنٛدِ کلہٕ پیٹھی اوس
موت نژان۔ کأنٛہہ اوس نہٕ کأنٛسہِ ہنٛز کتھ مانان۔ اکھ معتبرتہٕ بزرگ قریش ابو
امیر بن مغیرہ سُنٛد وُنُن۔ "ییٚتہِ مقام ابراہیم، میزاب رحمت حطیم، تہٕ بیر زم زم
ہوی حُرمتہٕ والی مقام آسن تتھ جایہِ خۄن خرابہٕ گوٗھُن چھنہٕ جان کتھا۔ امنہٕ
کِس گرس تہٕ شہرس منٛز پیٛوھ زاگہ زاگ تہٕ بدامنی ہُنٛد ماحول، اتھ اگر نہٕ

رۆٹ گوڈھ وأنسہٕ وادن روزِ خوٗنی جنون جأری۔ ''یمن ہُنٛد مشورٕ۔ یتھ مزٕ حکمتک تہٕ اخوتک درس اوس زِ ''یُس پگاہ صُبحأے گوڈٕ وارِ کعبس منٛز اژِ سہٕ آسہِ سون زُٹھ تہٕ یُس تہٕ مشورٕ سہٕ دِیہ تتھ پٮ۪ٹھ کرن سأری قبیلہٕ عمل'' سارِوٕے کوٚر اتھ مشورس سٟتی اتفاق، خوٗنی جنون ہیوٚتن کم گوٚھن۔ صُبحس أسی سأری قبیلہٕ سبقت نِنہٕ چہِ کوششہِ منٛز محو۔ یام تمِ کعبس کُن دوران أسی اتہِ اوس کرٛبکہٕ نادِ زِ محمد ﷺ قریش قبیلک ڈبکہٕ بوٚڈ محسنِ انسأنیت، پُژ زٕ ژور تہٕ امانت دار چھُ گوڈٕ انوارٕ اوروتمت۔ امہِ وِزِ سارِنٕے ہُنٛد یہنٛدِس زُٹھ مانس اقرار کرُن۔ ربہٕ سنٛدی محبوب تہٕ انسأنی یتکی علمبردار، رحمۃ للعالمین ﷺ کوٚڈ تمہِ وِزِ پنٕن رِدائے مبارک تہٕ ترٛووُکھ زمینس پٮ۪ٹھ وہرأوِتھ۔ حجرہٕ اسود تھووُکھ پنہٕ نوٚ دست مبارکو سٟتی اتھ پٮ۪ٹھ۔ تمام قبیلہٕ کین زُٹھین کوٚر رُکھ آلو تہٕ کرنأوِن پنہٕ رِنس ردائے مبارکس تھپھ تہٕ سنگ اسود واتنوُکھ مقامس پٮ۪ٹھ۔ پننہِ دستِ مبارکہٕ تُلِتھ تہٕ تھووکھ پنہٕ جایہِ لأگتھ۔ سأری گے خوش تہٕ نبیٔ رحمتن ہنٛدِس فہم وفراستس لگی داد دِنہِ ''سبحان اللہ'' کیٛا حال آسہِ ہے تمہِ وِزِ یتھ جایہِ۔ ٹاٹھس نبی یس ﷺ درودٕ سلام سوزان سوزان گوس زن ترٕنس آبس، فرحت تہٕ تازگی پھیرم رُمس رُمس۔ حجرہ اسود پٮ۪ٹھ نظرٕ وٕتھان تہٕ مقام ملتزمک بجر دِوان ژھینہٕ ون۔ میزاب رحمتس تھلہٕ وُچھتھ اچ حُرمت تہٕ عظمتھ بڑ ونہہ کُن یوان۔ حطیمس کن نظرٕ واش کڈٕ ونی کعبک أنٛدرِم نافہٕ ژھٹہٕ دُن تہٕ لوٗبہٕ وُن تہٕ مأرک موٗند منظر تراوتھ تہٕ فرحت بخشان۔ رحمتکی تہٕ

عنایتکی پوش بیت المعمورِ پیٹھ لولہٕ والنین ہٕندی ہلم بران، موکھ پڑنی راوان تہٕ
اَنٛدرِمس گژھہٕ ژٕلس گاشراوان باسان۔ ربس کُن چھس شُکرانہٕ کران ییمہٕ
کھوتہٕ رٕژتہٕ نۄرٕ ساوِی گرکتہٕ پیہ ہیم باگہٕ۔ مےٚ باسیہٕ غنودگی ہش تہٕ دژاس
حرمِ پاکہٕ نمبر تہٕ چایہٕ وانہٕ پیٹھ چایہٕ پیالا چیتھ آم ہوش ہیٚوٚ۔ تازگی پھیٚرم
سارٕی سےٚ وجودس۔ ہنا قرار گرِتھ ژاس واپس حرمِ پاک تہٕ لوٚگس پننہٕ نِس
پانس اَنٛدری سام ہینہٕ تہٕ روبہٕ کعبہٕ ہٕثرن کرمن تہٕ عنایتن شمار کرنہٕ۔ کتھ
پیہ ہم شمار......کاٗتیاہ پھِرِ کرِ شُکرانہٕ کتہٕ انہٕ سوزبان، سو ہمتھ تہٕ سکتھ، سہٕ
بُژرتہٕ سہٕ جذبہٕ، سہٕ لولِ سہٕ دِل، کتہٕ انہٕ سہٕ عمل تہٕ حوصلہٕ یہٕ کرٕ ربہٕ ہٕثرن
عنایتن ہُنٛد شُکرانہٕ......نماز عصر، مغرب تہٕ عشاءٕ پرِتھ دژاس ڈیرِس کُن تہٕ
حسبِ معمول لوٚگس دوہ کس گری مِتس کژاوِی مِتس پھیٚر دِنہٕ۔

یہٕ اوس ۲۷ر فروری ۲۰۰۳ ء ہک پننہٕ وول صبح ییٚلہٕ راتس وٗدی
روٗ زِتھ امیک انتظار اوس یتھ منز بے قراری تہٕ بے آرامی ہُنٛد خاموش
طوٗفان طلوطم اوس تُلان۔ حسب معمول دژاے حرمِ پاک۔ طواف گرِتھ اُسی
پژاران تہجد بانگہٕ۔ اذان سپٕز تہٕ تہجد ادا گرِتھ لگی حرمِ شریفس اندر تمن انگن
اَشناون، یارن دوستن ہنٛدِ بدلہٕ نفل پرنہٕ ییمو استدعا اوس کوٚرمُت۔

کعبس اندر اوس عجیب سماء تہٕ پُر رونق فضا بے قرارن قرار بخشان۔
پیاری نظر پیوان تیاری نۄرٕ کولہٕ گرزان گرزان تمہٕ نغمہٕ گنگراوان ییمن منز
تِمس لایزالہٕ سُنٛد بجر عظمتھ تہٕ حُرمتھ دژ ہیٚتھی چھِ گوھان۔ ساری شوقہٕ والی

ہلم دأرِتھ مغفرتُک خأراتھ منگان، عزت، اقبال تہٕ آبرووٕچ براتھ کانٛچھان۔

اذان گیہِ تہٕ فجرٕ پٔرِتھ رٕوٕ دٕ کینژس کالس کعبۃ اللہ ہس تھلہِ تھلہِ وُچھان۔

ساڑھے شے بجیہِ تہٕ ٹبرے چوٚ چایہِ پیالا تہٕ حسب پروگرام دژاے جبل ثور

کُن ۔یہِ پایہِ بوٚڈ کوہ یُس مکہ شریفہِ کہِ جنوبی مشرق اندٕ حرمہٕ پیٹھٕ قریباً پانٛژھ

کلومیٹر دوٗر چھُ اور چھےٚ مسفلہٕ کنہِ تہٕ اکھ وتھ۔پوٚز پیدل گوٚژھنس منٛز اوس

اندیشہِ وتھ ڈلنک تہٕ توے کھٔتی گاڑ اوٚت تام۔قریباً آسہٕ ساڑھ اُٹھ بجے صبح

ییٚلہِ أسی اتھ مکہ شریفہِ کِس سارِوٕے کھوتہٕ تھٔدِس پہاڑٕ دامنس تل وٲتی۔

ہیرِ پیٹھٕ یوٚن تام تژأوس نظرا تالہِ پیٹھ سہٕ غار یتھ اندر نبی برحق علیہ وسلم ہُنٛد

تژبن دوہن یارِ غار ہتھ تشریف تھاوُنک شرف حأصل چھُ ۔یہِ چھُ سہٕ وق

"ییٚلہِ دشمنان دینو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم من خلاف ژوٚیہِ کٔرِتھ قتل کرنک منصوبہٕ

اوس بنوومُت ۔پرٕتھ اندٕ اوس جاہلن تہٕ خوٗنی کأفرن ہُنٛد پہرٕ۔ ربن دِیت

پننہِ نِس محبوبس مکہٕ منٛز ہجرت کرنک حکم"۔ کوہ دامنس تل وٲتِتھ یام تالہِ کُن

نظر تژأو، کلس آو چکر تہٕ نظرن ووٚژھ گٔنی تھار۔یوٚ دوٕے پلو سبٹھا زنوٗٹھ تہٕ

کرٕیوٗٹھ چھُ پوٚز لولہٕ والین ہنٛز چھو کہٕ آسہٕ یِدی وتہِ کھسان ہیٚور۔اتھ پایہِ

بڈِس تہٕ عظمتہٕ وألِس کوہس رنگ برنگ زأژن تہٕ طرفاتن ہندی شوقہٕ وألی

شوٗب تہٕ لوٗب بخشان۔یوٚنہٕ کنہِ پزارِ وٕنمن ہیٚور کھسنٛچ دعوتھ دِوان تہٕ ہمتھ

بڈاوان۔اسہِ کوٗر ریراد کھسنک تہٕ تژیشہِ بوتلہِ کینٛہہ ہتھ دژاے۔ میل دوٗنا

کوٚڈ تہٕ مکہٕ کِس شہرس کُن تژأو نظرا۔ملک زرٕ زرٕ باسیاو نوٗرٕ سمندرس منٛز

غوطہٕ زن دِوان تہٕ آگرُک گرٛزُن اوس دِل تٕھلاوان۔ کھسان کھسان وتہٕ ہُند کٕڈ جار وجودس خبر ہوان۔ تۄشُل کنہِ خراشہِ تہٕ نِلہٕ وٹھ ہیور کھسنس تھوس انان۔ ہنا قرار گرِتھ رۄدی أکِس ڈیکرِ پیٹھ تہٕ ترأوانہٕ وٕنہٕ نظرا۔اوٗش بکہٕ ہیٚتھن ہنی ییلہِ ییمہِ جبل ثورٕچ تہٕ غارِ ثورٕچ سوتأریخی وِزآیم أچھن تل ییلہِ رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم پنہٕ نِس یارِ غارٕ سٕندِ گرِ نیرِتھ رأژہنٕدِ پٕتہِ مہِ پہرِ یتھ پایہٕ بڈِس کوہس کُن تشریف أسی انان۔ یارِ غار حضرت صدیق اکبرؓ پتہٕ بڑ ونہٕ ییمن گھ کران تہٕ ژوآلہٕ وان بالس کھسان۔ ٹۄٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ امتک غمخوار ٹینڈ بوٗ پیٹھی پکان۔ پائے مبارک زخمی گوٚہان تہٕ خوٗن وسان۔ یار غارنہٕ یہ حال زران تہٕ پنٕنی شانئے مبارک داران تہٕ ٹأٹھس نبی ہُنس شانئے مبارکن پیٹھ للہٕ وان تہٕ غارِ ثورٕ کِس دہانس نِش واتناوان۔ پنُن جامہٕ مبارک کڈان تہٕ تراوان ٹأٹھِس محسن انسأنیتس وتھرُن تہٕ پانہٕ گوٚپھِ اندر أژِتھ اتہٕ صفأیی کران۔ اتھ کینہہ سراخ وچھتھ پنُن تہبند کڈان تتھ ریژہٕ گرِتھ ییمن سراخن بند کران توتہٕ زٕ سراخ ییلہٕ روزان۔ عرض کران پنہٕ نِس رہبرس تہٕ عظیم پیغمبرس "حضرت أنٛو تشریف گوٚپھِ اندر"۔ اندر أژِتھ ترٛوورہٕ سٕندی حبیبن یارِ غارٕ سٕنزِ کوٚچھِ پیٹھ سرِ مبارک تہٕ آکھ آرام۔ یارِ غارن تھأوی پنٕنی زٕ پائے مبارک تمن دون سوراخن بتھِ ییأری زہریلہٕ جانورن ہنٕد اژنک اندیشہِ اوس۔ أتھی منز آو کُس تام موذی جانور تہٕ صدیق اکبرنؓ ہنٕدِس پائے مبارکس دِژن ٹوپھ۔ یہ زہر تہٕ زہریلی دگ

رۄدۍ اَندری للہٕ وان اوٚنزٕ تہٕ اوٚف کران خبر ٹاٹھس نبی یس ﷺ ماگوٚہ آرامس منٛز خلل۔ دگ تیزان تہٕ یہنٛز وچشمانِ مبارکو کنٛی لگان اوٚشس کُنی دارٕ۔ حبیبِ کائیناتہٕ سُندِس جسمِ اطہرس پیٹھ اوٚش قطرٕ پیوٚ اَنی مۄراوِ تموٚ ﷺ چشمانِ مبارک تہٕ پرٛژھکھ صدیق اکبرنؓ ''کیاَ دلیل''؟ پتہٕ کوڈکھ دہانِ مبارکہٕ منٛز لعاب تہٕ تمن سُپد تہٕ ملاَنی افاقہٕ۔ کاَفرن ہُند ژھانڈ وتہٕ برابر غارس تام واَتتھ نامرادواپس گوٚھن۔ ابو بکر صدیقنؓ ہُند فرزند دوہس یمہٕ تہٕ سرگرمی مکس منٛز گوٚہان تہٕ یہٕ تہٕ حال گذران تمیٚک سورٕے احوال غارِ ثورس تام واتناوٕن۔ راتھ کیٚتھ اورِیُن تہٕ راتھ کیٚتھ واپس مکہ گوٚھن۔ اسماء تہٕ عبداللہ کھێن ہیتھ اور واتن۔ تمن پتہٕ ابو بکرنؓ ہُند غلام عامر بن فہیرہ کھیٚوٚل ہیتھ تالہٕ پیٹھ واتُن تہٕ ژھاوجہٕ دوٚد آیتن تھاوٕن۔ کاَفرن ہُند اکہٕ وِزِ بلکُل نزدیک واتُن تہٕ صدیق اکبرنؓ کُنی اوٚش ددرائے نیرِتھ ژلنٕی تہٕ ٹاٹھس نبی یس ﷺ کُن وُنُن ''حضرت دُشمن واَتی بلکُل نزدیک، یہنٛز کتھٕ، نقل وحرکت بلکل اَچھن برٛونٛہہ کنہٕ۔ حضرت یمہٕ ہیکن تہندی پاے نازنین بلکل آسانی سان وُچھتھ''۔ یورٕ رحمتن للعالمین ہُند فرماوٕن، '''غم مہٕ برٛو رب چھُ اسہٕ سٟتی'' تہٕ فرموٗکھ'' لا تحزن ان الله معنا ''اَتھی سٟتی زلری سنٛدزال وونُن تہٕ کوترٕ ہند اتھ پیٹھ ٹھوٚل ترٛاوٕن۔ ترٛبن راَژن یہے اضطراَری تہٕ بےقراَری ہُند سماں۔ (یمہٕ اَس جمعہ، بٹہٕ وار تہٕ آتھوار ہٕندی ترٛینے دوہ) پوٚز رحمتن للعالمین بلکل مطمئن۔ ژوٚرکہ مہٕ راژہنٛدِس اَخری

پھرس ستی ستی عبداللہ بن اریقط سُند تم دونوے وُٹھنہٖ ہتھ ییٚن یہند گوڈے صدیق اکبرؓ انتظام اوس تھوومت۔ عامر بن فہیرہ ابو بکرن ہُند غلام تہٕ تہندُ ے فرزند عبداللہ تہٕ کوٗر اسماء اَمہِ وقتہٕ حاضر آسنی تہٕ ٹاٹھس نبی یس، ابو بکرسؓ تہٕ وتہٕ ہاوکس الوداع کُرن۔ نم چشموتہٕ وُداسی دِلہٕ ربس قافلہٕ چہٕ حفاظتہٕ تہٕ رہبری باپتھ دعا کران۔ وتہٕ وتہٕ روبہٕ سٕز رفاقت، حفاظت تہٕ عنایت سایہٕ کُرتھ۔ بنومدلج قبیلُک رئیس سراقہ سُند ہتھ وُٹھٹ ینامہٕ رٕنگی حاصل کرنہٕ باپتھ رحمۃ للعالمینس پتہٕ لارُن۔ نزدیک واتتھ گُرِ پیٹھٕ وٕستھ پتھ پتہٕ دم ستنباٗلتھ بییہٕ یہٕ حماقت کرٕنی۔ پتہٕ سراقہ محتشم خونخوار اندازس منز بلکل نزدیک بییہٕ واتُن تہٕ صدیق اکبرنؓ ہُند ٹاٹھس نبی یس ﷺ عرض کرُن، ''حضرت ووں چھنہٕ کانہہ دوٗری دشمنس، ووں ہیکہٕ یہٕ حملہٕ کُرتھ۔ رحمۃ للعالمینؐ ہٕنٛز چشمانِ مبارک تھوٚد تُلنہٕ تہٕ ربس منگُن ''پروردگارٕ اُمی سٕندِ شرٕ نِشہٕ تھاو محفوظ،'' زبان مبارکس پیٹھ یہٕ دعاہٕ یوٗنی۔ سراقہ سُند سوارِ گُریڈ تام زمینس منز سٕنتھ گوھان۔ پٕرتھ طرفہٕ گرد وغبارانہٕ گوٚٹ مِلہٕ وان۔ سراقہ وو شِلتھ رٕہتھ گوھان تہٕ یکدم ونان...... ''حضرت بہٕ چھُس سراقہ بن حشم۔ بہٕ چھُس امان منگان۔ مے رٕٹو پنہٕ نِس سایس تل......'' یہند عرض! یتھ قبولیتُک شرف آو بخشنہٕ۔ تہٕ پتہٕ فرموونکھ رحمتکی پیغمبرن ﷺ......''سراقہ چون شانہٕ آسہِ تھوٚد تہٕ ژٕ ے آسکھ یُس کسریٰ بادشاہ ایرانہٕ سُند طمغہٕ باوٕنی لاگہٕ''۔ پتہٕ سراقہ سُند واپس پھیرُن۔ کاٗفرن ہٕندی ژھونڈ دِنہٕ واٚلی تام نامراد واپس

پھرِنی۔

امہِ پتہٕ رحمتہٕ کہِ قافلک قدیمِ کِس صحراوس منز تتھ جایہِ تھکھ دِیُن یِیتہٕ عاتکہ بنت خویلدیس لولہِ سان ''ام معبد'' اُسی ونان۔ یوسہٕ صحراُوِ مسافرن کھیٚاوان چاوان تہٕ رفاقت اُس کران۔ قافلک کھنہٕ رنگی کینہہ منگُن پوز امہِ وِزِنہٕ کہیں موجوٗد آسُن۔ خمس اند کُن اکھ لاغر تہٕ خستہٕ ژھاوٕچ گنٛڈِتھ یوسہٕ تہٕ کھیلس ہتی اُس پکِتھ ہبکان۔ نبی برحقٚ یمن دست مبارک ڈالِتھ دود ہوان تہٕ، ساری سیر گوٚھان پتہٕ دوٗ بارٕ دودٕ بانہٕ برِتھ گرِ کِس مالِکس ابومعبدس رِکوٗھ تھاوان۔ یُس جب رچھنہِ اوس۔ پتہٕ شامن ابومعبد سُند گرٕ یتھ دلیل بوزِن تہٕ اتھِ موٚرن۔ مے کیٚازِ گوٚنہٕ رحمۃ للعالمین ہُند ملاقات۔ تِکیٚازِ یہِ ہیکہِ سے ڈیکہٕ بوٚڈ اُستھ۔ییلہِ تمس پننہِ آشنہِ۔ تہند شکل وشمایل وُن۔ امہِ پتہٕ رود یُہند سفر جاری منزِلس کُن۔ کمہٕ کمہٕ کرِ پھر تہٕ کڈ جار بتھِ یتھ تہٕ اوس یُہند رویہِ مبارک اسہٕ وُن پھولہِ وُن تہٕ جسم نازنین تروتازٕ۔

میانِی ساتھی اُسی یمہٕ واقعہ بوزان تہٕ یام مےٚ یمن کُن نظر ترٲو ساری اُسی وُداُسی تہٕ اَشی ٹارِ اُسکھ۔ غارِ سورس تالہِ تام واتنس لگہِ اکھ گانٹہٕ جادے یپاری اوس نماز ظہر تیار تہٕ غنیمتھ زون حرمِ پاک واتِن تہٕ نماز پرٕنی۔ یوٚن واتانی آیہٕ گاڈی حرم حرم ونان اُسی کھتی گاڈِ تہٕ بہہ بجے پیٹھی واتی کعبس اند۔ نمازٕ اُس تیار۔ نماز ظہر ادا کرتھ درایے یکدم مطافس کُن تہٕ طواف کرنچ نیتھ کرتھ کوٚر صرف ڈہن منٹن منز طواف مکمل۔ نماز طواف ادا

کرِتھ دراے ڈیرِس کُن تہٕ انہٕ کنہٕ کرِتھ کوٚر ڈاین بجن تام آرام۔ پتہٕ کوٚر مشوٗرٕ اگر کانٛسہٕ کینٛہہ تبروک آسہٕ ہیٚن تس پزٕ ہیتھ تھاون۔ تکیازِ وقت چھُ سٹھاہ کم (میٚے اوس اوتام یمن کُنہٕ بازرس یاد دکانس پیٹھ کھسنس ٹھاکھ تھوومت) اسہٕ آسہٕ بوتلہٕ جمع تھاوٕمژٕ تہٕ لوکٹ ڈبہٕ تہٕ اُسی اُنتھ تھاوِمتی۔ یمہٕ تلہٕ لفافس منز تہٕ وٲتی کعبس اندر۔ سیوٚدے گیہٕ رحمتکس ناگہٕ رادس نشہٕ تہٕ ننلکن تل بوریمن منز زم زم۔ گرٕ خاطر ہیتِ داہ لِٹرٕ نی کین تہٕ بوٚر پانے یمن اندر زمہٕ زمہ تہٕ واتہٕ نٲوی ڈیرِس پیٹھ۔ (تکیازِ تو تام اوس پرتھ کانہہ حاجی صاب پانسے ستی زم زم پکہٕ نٲوتھ ہیکان) دُستی واپس یتھ کور نماز عصر اداتہٕ رودی مغربس تام کعبسے اندر۔ اتی طواف کران تہٕ اتی نفل پران تہٕ اتی کعبس کُن مُدے گنڈِتھ ربہٕ کعبس پننی اُندرم حال باوان۔

حرمِ پاکہٕ کِس ترٛیمِس پوٚہرِس پیٹھ وٲتتھ باسیاوسوٗرے نُن تہٕ ٹاکارٕ نظرن تل۔ رحمتکہٕ سایبانہٕ باسان برجوش اُمت تہٕ رحمتچ پاژواد رووٕژدن دِ ےتہٕ درٕ ہہ کاسان تہٕ وجودن ہن ہن چھو کنٲوِتھ اُندرون گاشراوان۔ آسمانس کُن نظر کرِتھ لطیف تہٕ منہٕ مون فضا چشمہٕ شہلاوان تہٕ ووندس فرحت رِگلی میٹھہِ دوان۔ پرتھ انٛدٕ نورسٲوی ماحول ژبنہٕ وَن دوان ”وق چھُو غنیمتھ پتہٕ پھیربو“۔ یکدم کوٚر طواف شروع کینٛہہ متہٕ پرٛژھ تو کیا اوس حال۔ پروردِگارِ کریم کُرتن توٚہہ گرِ تہٕ وِزِ بار بار نصیبس۔ دوٚن گانٹہٕ پتھے لوٗگ طوافس۔ دعاہن ستی ستی اورادِ فتحیک وِرُد رودنورٕ برتس ماحولس جادے بجرس تہٕ عظمتس

برژرکران ۔یام اذانِ عشاسپز اسہِ اوس تمہِ وزِ طواف موکلوومُت تہٕ اُسِ نماز قائیم سپدنس تام انتظارس۔ کینژِ کالہٕ پتے لج جمات تہٕ نماز ادا کرتھ وژاے ڈیرس کُن ۔سأرے سأتھی اُس دوہکہِ کھوتہٕ خوش تہٕ وِسان، اسان تہٕ شأدی مناوان مناوان ڈیرس کُن پکان ۔پکان پکان اُسی عجیب خاب تہٕ خیالات ذہنس منز ووتلان۔ازآسہٕ وَتہٕ باسان اسان درودیوار نورٕ بریہہ ژھٹان۔اکھااکھ زرٕ تہٕ اکھااکھ شے شادمان۔ڈیرس پیٹھ وتأنی چیوقہوٕ پیالاتہٕ لگی دُہک کوٚرمُت تہٕ کروومت بدِ کڈنہٕ ۔سأرے اُس باسان مطمعینٕ بتہٕ کھیتھ کوٚر پگہک پروگرام طے یہٕ زأنتھ زِ وننہٕ چھِ یوان خبر اُکمہِ مارچ ۲۰۰۳ سنہ ما آسہِ مکہ شریف منٛز نیرن۔یمہ کنی پگہک دوہ واریاہ اہم تہٕ مصروف ترین دوہ ہیکہِ اُستھ۔صرف گوفأصلہٕ اگرممکن سپدِ تہجد نمازِ برونٛٹھے کرہو اکھ عمرہ۔اتھ پیٹھ گو اتفاق تہٕ ترووآرام۔ پرتھ کانٛہہ رود پنٛنہ جایہِ راتس یہٕ دپٕ زتہِ کنڈین پیٹھ۔

یہٕ اوس ۲۸ فروری ۲۰۰۳ سنہٕ یک ینہٕ وول صبح۔کینٛہہ ہمسفر اُس تیار تہٕ رأژہنز ژٕ بجے آسہن ۔اُس وأتی مولدالنبی ﷺ نزدیکھ تہٕ رٹی گاڈی تہٕ درائے تنعیم کُن ۔ڈٕہن منٹن اندر اندر وأتی مسجد عایشہ۔جلدی سان گونڈ احرام تہٕ عمراچ نیتھ کرِتھ درائے حرمہِ پاک کُن واپس۔یمے ترٚے بجے ہیٚکہٕ آسہٕ ہن تہٕ کوٚر عمرہک طواف شروع تریم چکراوس تہٕ اذان تہجد گیہٕ ۔اُس رٕدٕ دی طواف کران ۔اُڈس گأنٛٹس اندرگو طواف الحمدللہ مکمل تہٕ تہجد پرتھ

دراے صفا مروہ کُن سعی کرنہٕ ۔ حسب قاعدٕ تہٕ ضابطہٕ کوٚر سعی مکمل تہٕ شکرانہٕ کوٚر ربہٕ کعبس کُن ۔ اتھی ستی گیہٕ صُبح صادق اذان سُنت پٔرتھ اوس کیٛنہہ کال فجر نماز تہٕ ژھی مطافس منز تہٕ کعبہ کین دیوارن ستی ستی رودی طواف کران ۔ تکیا زِ بہٕ بارے اُس معمولہٕ کھوتہٕ کم ۔ تمام مقامن یمن منز حجر اسود، باب الکعبہ، مقام ابراہیم، میزاب رحمت رکنِ یمانی تہٕ باقی جایہٕ پاکن رٕودی کھلہ ڈلہ پاٹھی لول باگراون تہٕ تسلی تہٕ آو ۔ ربس رٕودی التجا کران ۔ "پروردِ گارِ کریما سون یورین تہٕ یتہٕ پننہٕ مقدورٕ لول باگراون، منگن تہٕ برٕژھن تھاوِی زِ قبول ۔ خطھن تہٕ کوتاہین گُرزیو درگزر اَسی چھی گُنہگار، عابدار، شرمسار، نابکار، لاچار، سانین سارنے حالن پیٹھ گری زیو رحم، مغفرتس گری زیو وومیدوار، حج مبرٕور گرزیو نصیبس ۔ "آمین" ۔ تام گیہٕ صفہٕ بندی نماز فجر باپتھ ۔ نماز گیہٕ اداتہٕ اُس دراے یکدم ڈیرس کُن ۔ سرانا دھیانا کوٚر تہٕ بدلاوِی پلو ۔ چایہٕ پیالہ چوتہٕ اَمی دمہٕ واتی حرمہٕ پاکہٕ رٕکس صحنس منز ۔ ہیوٚر کُن کھسِتھ واتی مولد النبی ﷺ نذدیکھے تہٕ رٕٹ ویگن تہٕ وونس تفصیل تمن جایہٕ پاکن ہُند یور زیارتہٕ باپتھ گوھنگ یرادٕ اوس ۔

صبحٕ آسہٕ اُٹھ بجے تہٕ دوہ اوس ۲۸ فروری ۲۰۰۳ءتہٕ دراے جنت المعلٰے کُن وتہٕ آیہ مسجد الرایہ یتہٕ نبرے تحت المسجد پرتھ مزارِ شریفس نشہٕ واتی ۔ دُعاے مغفرت منگتھ دراے تہٕ واتی مسجد جن تہٕ مسجد الرجال ۔ تیمن جاین ہُند بجرتہٕ عظمتھ رُودس پننہٕ نمن ستی باجبن باوان ۔ امہٕ پتہٕ دژاے تنعیم

ٔکن ۔یُوٚ دوٚے یمن جایہِ پاکن ہٕنٛز زیارت مےٚ گوڈٕ ے اُس کُرہو مگر کینٛہہ ستی باج اُسی نہٕ اور گژھتھ ہیکیٕ متی ۔بڈِ پایہِ زُون موقہٕ غنیمتھ ۔تکیازِ زانہِ رب الجلیل ییٚہِ آسیا یتھ پایہِ بجہِ تہٕ باگہِ بُرٛزِ جایہِ واتُن نصیٖبس ۔ساڈٕ اُٹھہ ہشہِ آسہ بجیم وٕ ییلہِ اُسی تنعیم ٔکن اُسی پکان ۔اُندری اوسس سوچان زِ وار یاہ لٹہِ گوس بہٕ مسجد عایشہ عمرچ نیت کُرتھ تہٕ جلدی منز اوسس آسان یمہِ کنٛز پورٕ پاُٹھ اتھیک محل وقوع اوند پٔوک اوسس نہٕ وچھتھ ہیکان ۔تکیازِ سُلی اور واتن تہٕ سُلی اتہِ نیرن اوس میانہِ خاطر وقتک تقاضہ تہِ تہٕ کینٛہہ مجبوری تہِ ۔از اُسی دوہلہِ اور گژھان ۔وتہ وتہِ ڈُچھ خوبصورتھ تہٕ حسین نظارٕ تٔتی آبادی تہٕ کھلہِ جایُن ۔وتہِ منزٕ ے آو محلہِ شُہدا یتھ کھٔوہورِ طرفہٕ اکھ مسجد شریف چھ تہٕ کینٛہہ قدم کُڈ تھِ بالہِ دامنس تل ترٕ ے قبرٕ ۔یمن متعلق وننہٕ چھُ یوان زِ اکھ قبر شریف چھُ تمہِ وقتک محدث اعظم ، متقی ، پرہیز گار تہٕ مجاہد حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب صاُبنٛز ۔یمن متعلق وننہٕ چھ یوان زِ امِس اوس سبٹھا تھود رُتبہ یمہِ کنٛز یہ خلیفہِ بناونہٕ باپتھ حضرت عمرسؓ آخری وقتہٕ تجویز پیش آیہ کرنہٕ ۔یُوٚ زحضرتِ عمرنؓ کُر یہ تجویز ناپسند ۔ییلہِ زن یہ بُزرگ پٔتہٕ وقتہٕماننہ اوس یوان ۔یمے صاُحب چھے آنتھ رسمن حدیثن ہندرٛ اُوی تہٕ ۔بیاکھ قبر چھے یہند سے وفادار غولام سنز وننہٕ یوان ۔ترٛیمہِ قبرِ متعلق چھنہٕ سیکہ پاٹھی کینٛہہ تہِ مولوم ۔لتہِ نیرتھ واُتی مسجد عایشہ یتھ مسجد تنعیم تہٕ تہٕ مسجد عمراہ تہِ چھِ ونان ۔میٚے کور ساتھین ٔکن اشارٕ یمہِ جایہِ ورٛاُ ے چھے ییٚہِ تہٕ کینٛہہ جایہِ یتہِ

پتھٕ عمراہ ہیکو کٔرتھ۔ پوٚز تنعیم تہٕ جعرانہٕ پتھٕ نفلی عمراہ کرُن چھُ افضل۔ مسجد عایشہ ہس چھےٚ پننۍ اکھ جداگانہٕ شان تہٕ اکھ تأریخی عظمتھ حاصل۔ از اُس ہنا فراغت توٚے زوٚنم مناسب زِ از وچھہٕ ہا امیک اندپوٚکھ تہٕ محل وقوع۔ مسجد شریفچ پارک وچھتھ چھُ دل پھولان۔ عالیشان مسجد پاک مأری منز تہٕ لوبہٕ وُنۍ باغہٕ ہن، کھلہٕ ڈُلہٕ زمینہٕ پلاٹس، پتھٕ۔ تعمیر لحاظ تہٕ اکھ۔ مثالے تہٕ نادر نموٗنہ۔ دورِ پتھٕ تمہِ آیہ وتہٕ تہٕ فٹ پاتھ۔ یتہٕ دُچھنۍ تہٕ کھوٗر سبزارے سبزار چھُ دریٚنٹھ گوٚھان۔ پرتھ رنگہٕ انتظام تہٕ سہوٗلو میسر۔ کینہہ کال لتہٕ گذٲرتھ درائے تہٕ وون ڈریورس جعرانہٕ گوٚھنہٕ باپتھ۔ تہٕ تمۍ وون درجواب سہٕ چھُ طائیف گوٚھ وُنہِ وتہٕ یوان۔ تہٕ امۍ کوٚر واپسی ہُند روخ یہٕ وُنتھ زِ تور چھُ بیہ لنہٕ گوٚھن پوان۔ وتہٕ وُونن مسجد ذی طوی وچھوٚے نہٕ توہہٕ تہٕ کوٚرُن اور کُن اشارہٕ تہٕ لوٚگ وننہِ۔ ''ذی طوی'' چھُ تمہِ کرٛیلیٚک ناویُس برابر ژوروطرفو کمرِ کۍ پأٹھۍ گنڈِتھ چھُ۔ یتھ اندر اژنہٕ خاطرٕ اکھ درواز چھُ یپأری اتھ کرٛیلس تام چھُ واتان۔ امیک آب اوس نہٕ چوٚن لایق۔ مسجد ذی طوی تہٕ چھُ اُتھی جایہ۔ یہٕ چھُ سہٕ تأریخی مقام یتہٕ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم صابو بحالت احرام قیام چھُ فرموٗمُت۔ فتح مکہ دوہ چھےٚ تأتھی نبین صلی اللہ علیہ وسلم یتی کامیأبی تہٕ کامرأنی ستۍ شادمان گوٚھت لشکر ترتیب دژمُت۔ کینہہ وقت لتہٕ گذٲرتھ درائے امہِ جایہِ پتھٕ بطرفہِ مسجد جعرانہٕ۔

وتہٕ وتہٕ بیوٚن بیوٚن تہٕ جداگانہ نظارٕ نظرِ یوان۔ عجیب کأفیت چھُ ووتلان......

باسان ربِ جلیلہٕ سُند حرمتہٕ تہٕ عظمتہٕ وول شہر چھ ٹاٹھین مہمانن وٕڑھِ وٕنجہِ استقبال کران۔ عظیم شہرٕک پہاڑ، وتہٕ، کوچہٕ تہٕ درودیوار لولہٕ والین گلیٚ آلوان تہٕ واوجہِ واو کران۔ یوٗ زسائنۍ دل مغموم تہٕ غمگین، جدأیی ہند حسرت أندری کوران تہٕ وٕنجہِ دگ ٹلان۔ تکیاز رخصتی ہند وخ ووت بلکُل نزدیک۔

وول چھ گائٹن ہنز تارٕ وداع کرنس۔ ربہٕ سُند شہر، نبی برحقؐ صأبن ہُند ٹوٹھ شہر، سُہ شہر یُس رنگہٕ رنگہٕ رحمتو، زیارتو، تہٕ عظیم تبرٔکاتن ہُند آگُر چُھ۔ تمہِ رحمتو تہٕ عنایژیمہٕ رویہٕ زمینس پیٹھ بیہٕ کُنہٕ چھےٚ۔ ووتھِ نہٕ وٕراگ، تبلِ نہٕ جدأیی ہنز دگ اِدکیا گوھہِ! یُہے حال دأیراوان دأیراوان کوڑ ڈرایورن اشارٕ!......حأجی مسجد جعرانہ!! صحچہِ ساڑ داہ آسہٕ بجے مژ ییلہٕ سأنۍ گاڑی رُکیہٕ جعرانہٕ جایہٕ۔ یتہٕ اکھ پرأنۍ مسجد شریف چھ۔ یہٕ چھےٚ حدودِ حرم بنس پیٹھ واقع۔ یہٕ چُھ اکھ توأریخی مقام یتھ پتہٕ کنہِ واریاہ دلیلہٕ چھےٚ۔ پوز أس زانوٚیتےٚ یوت زِ یتہٕ پیٹھہٕ تہِ چھ عمرہ یوان کرنہٕ تہٕ اتھ عمراہس چھےٚ عرفِ عام پأٹھی یوڑ عمرہ ونان۔ تہٕ مسجدِ عایشہ پیٹھہٕ عمراہس چھےٚ لوکُٹ عمراہ ونان۔ ییلہٕ زن یہٕ اکھ ٹاکارٕ حقیقت چھےٚ زِ بجرتہٕ اجر چھ دونوٚنۍ جایو پیٹھ ہیےٚ۔ صرف چھ ہنا دور برآسنہٕ سببہٕ لوکُٹ تہٕ بوٚڈ ونہٕ نس تل یوان۔ ”یوٗ زمانہٕ چھ آمُت زِ جعرانہٕ پیٹھہٕ عمراہک احرام گنڈُن چھ مسنون۔ مگر تنعیم پیٹھہٕ گنڈُن چُھ افضل“ (بحوالہٕ معلم الحجاج عکسی)۔

جعرانہٕ جایہٕ چُھ اکھ کریوٗل یتہٕ تریش چنس سکھٕ بر بارےٚ چھ آسان۔

ونہٕ چھُ یوان زِ امہِ کریلیوک آب چھُ شفا بخش خاص کرٕتھ یمن یوٚ کہٕ وچھن یا
مثانس منز کنہِ آسن ۔ توٚ کنی چھنہ لتہِ ترلیش چنس وأری سہل یوان ۔ اتھ
جایہِ روٗدی کینژوس کالس تہٕ تحت المسجد پرتھ دژاے واپس حرمِ پاک گٔن ۔
وتہٕ وتہِ آے واریاہ تمہٕ تأریخی مقام تہٕ پایہٕ بجہٕ زیارژ ۔ یوٚ نماز ظہرک وق
اوس نزدیک ساڑٕ کاہ بجے وأتی ڈیرس پیٹھ تہٕ ہنا آرام گرتھ تہٕ تازٕ وضوبناوتھ
دژاے حرمِ پاک گٔن ۔ ژھنہٕ تہٕ کھوری لولہٕ وأنی دوان تہٕ دوران ۔ أڈی
طواف الوداع کران ، أڈی منگہٕ منگہٕ تہٕ عجز وانکسأری منز محو، کینژہہ طواف
کران کینژہہ ذکرِ الٰہی ستی محو تہٕ کینژہہ سعی کرنس منز مشغول ۔ پرتھ طرفہٕ گٔنے
گرٕز ، کنہٕ حال کانٛہہ اندری گلان زِ ووں چھ کینٛہہ گأنٹہ یتھ حرمتہٕ تہٕ عظمتہٕ
وألس گرس منز بأقی ۔ کتہِ آسن بیہ ییٚتھ لوٚوٚنی رنبہ وٕنی تہٕ پرٗ مسرت ژہہ
نصیبس ۔ طواف کوٚر شروٗع وٗنہِ اوس نمازِ ظہرس اوٚڈ گأنٹہٕ ۔ لولہٕ تہٕ مایہِ سان
روٗدی طواف کران تہٕ رحمتس وومید وار گوٚھنچ آش لولہِ للہٕ وان ۔ خالقِ
کعبس التجا کران ۔ دُعاہن تہٕ زکرن ہندس گرٚزس اوس سُہ لطف یوان
یمہِ ستی وجوٗدک انگ انگ اوس میٹھان ۔ رژرٕ کی تہٕ پزٕ کی سرحدٕ اُسی نظرن
پلوس باڈو بخشان ۔ سوٗرے زنتہٕ یتھ لولہٕ والمین ہٕندس سمندرس منز شرپتھ
گوھان ۔ یمہٕ لولہٕ وأنی حرمتہٕ تہٕ عظمتہٕ وألس تُمسندس گرس یوٚ میرٕنی گتھ چھِ
کران ۔ لول تہٕ مامے بران تہٕ خالقِ کاینات تہٕ سُند رضاء زیرِ نظر تھاوتھ پان آلہٕ
وان ۔ أتھی ستی گیہِ ازان ۔ نماز ظہر ادا گرِتھ دراے ڈیرس گٔن ۔ تہٕ لگی

سأری سامانہٕ بند کرنچ تیأری گٔن۔ تبروک تہٕ بأتھ چیز انٔنہٕ نچ فکر لاحق سپدتھ دژاے پوت کھوری واپس۔ نمازِ عصر، مغرب تہٕ عشا وقس تام رودس کعبس اندری تکیازِ بیہ اسمنہ کانہہ فکر اہ۔ یا طواف، یا نفل یا زم زم چھون اُسم کأمی۔ یام زبِ پیٹھ اوسم یوان ''اے خالقِ کائنات یتھ ڈیکہٕ بجہہٕ تہٕ حرمت واجنہٕ جایہِ واتنأوزِم بیہ تہٕ بیہ'' تکیازِ تسلی اوسم نہٕ یوان۔ ژوپأری رؤدس ویٚورتلان، تمن جاین پیٹھ رودس حاضری دوان یمن جاین دعاہن قبولیتک شرف حأصل چھُ۔ وونڈے چُھمنہٕ یوان حرمہٕ پاکہٕ اندرٕ نبر نیرنس۔ یِیلہٕ زن نمازِ عشاتہِ اوسم اتی پوٚرمت۔ اکھ قدم نیران تہٕ پوٚت نظر دوان تہٕ رٕہتھ زن گوھان۔ یتھٕ ورتھہٕ ووتس ڈیرس پیٹھ۔ سأری حاجی اُسی بلڈینگ ہندس ویٹنگ رومس اندر بڈٕ اضطرابس منز۔ یام بہٕ اندر ژاس سأری وُچھم نوٹس بوڈس وچھان۔ بہٕ تہِ گوس نزدیک پہن نوٹس بوڈس۔ اتہِ وُچھم زِسون قافلہٕ نیرِ ڈویمہِ مارچ ۲۰۰۳ئہ بعد نماز عصر مدینہٕ پاک گٔن۔ مےٚ آیہ زن لورِ گیل۔ پوٚز وِداع خأطرِ اوس ذہن گوڈے تیار۔ تکیازِ یہ اُسی اُس گوڈے زأنتھہٕ۔

یکم مارچ ۲۰۰۳ئہ دراے حسبِ معمول حرمِ پاک گٔن۔ یتہِ طواف کرأنی کرأنی تہجدچ اذان گیہ تہٕ تہجد پرتھ رودی کعبہس اندر۔ شکر الحمدللہ ربہٕ سنز حفاظت تہٕ رہبری روز قدمس قدمس پیٹھ شأملِ حال تہٕ تمن عنایژن گیہ وومیدوارینہٕ سأنس وہمہٕ گمانسہٕ منزاوس۔ نورٕ زول تہٕ رحمتک ورشن سأرسے شادمأنی تہٕ سرخ رویی ہند پیغام دوان باسان۔ اُچھوکنی دریاو جأری، رٕمس

رُمس مدِ ردگ تہٕ انگس انگس تعظیمچ تہٕ عظمتچ تھار۔ ''رب گرِن سہل تہٕ پژتھ
کانہہ مرحل بناوِن آسان پژتھ کانٛسہِ بندس باپتھ یُس یور گورمت چھُن'' نمازِ
فجر پرٕتھ دراس صفاء مروہ أندری تہٕ صفحچ چوٹی پیٹھ رٲو دس سأرسے ویور تلان تہٕ
تس لایزالہٕ سند شکرانہٕ کران یم یور گورنس تہٕ گأرتھ تھوونس روبصحت، ہکبتھ
سکت تہٕ توفیق کۆرنم عطا۔ پرٛتھ کُنہِ مرحلس پیٹھ گرنم رہبری تہٕ رفاقت۔ کۆر
نس تمام عنایتن تہٕ نوازشن وومیدوار۔ عمرہ پیٹھہٕ جس تام یمہٕ تہٕ مرحلہٕ اُسی
تمہٕ بناوِنی میأنہِ خأطر سہل تہٕ آسان ۔ یۆ دوے دل اوسم یژھان تہٕ کُنہِ قسمہٕ
اگر سختی ولتہِ ہیٚنے دیٛو ربس یپہِ ہیٚنے عار تہٕ اجرِ عظیم کرہیم نصیبس۔ یۆ زُسہ گتہ
کڈ جاریا کرتھ ترٕین ''شکرانہ کرنہ تہٕ ادا کیا کرٕ!'' ۔حرمہِ پاکہٕ نیرتھ گوس
بازرکُن کینٛہہ دوأیات تہٕ ضروری جڑی بوٹی ژھانڈنہٕ یہنز فرمائش یئہٕ
کینہو ورفیقو اُسم کرمژ۔ یتھ دوہا تتھ دوہارٲو دس ژھانڈان تہٕ اُخرس آم
بدس تہٕ آسِ ڈیرس پیٹھ واپس۔ اورٕ یور چھکرتھ سامانہٕ کۆرم جمع تہٕ تھووم پیک
گرتھ۔ یتھ صحمس کانہہ مشکلی یی نہٕ۔ بتہٕ پھولا کھیوتہٕ دراس حرمہِ پاک کُن
گوڈ وارِ آم مولد النبی ﷺ ۔ اتھ ہیرِ کُنہِ ڈیکرِ پیٹھ روزتھ ترٲوم کعبہٕ تلہس
کُن شُد شِہلتھ نظراہ۔ جبل قبیسس نظرٕ گراھیو رتہٕ گرابن وسان۔ مسجدِ بلال
تہٕ شاہی محلہِ پیٹھہٕ نظرٕ وتھان تہٕ کعبس ویور تلان تہٕ اتی صفاء مروہ پہاڑی کُن
مدے گنڈان ۔ یہٕ رودس کالہ پیٹھے یمن جایہٕ پاکن الوداع کران تہٕ دم ہبتھ
اُوش ہاران۔ یُہے حال رٲو د برابر نمازِ عشاءہس تام۔ کعبس تھلہِ تھلہ ؤچھتھ

امیُک بجر تہٕ عظمتھ دِلس کھٔنِتھ تھاوان ۔ یِمہٕ نقشہِ تہٕ تاثرٕ جودس شرٔپم تہٕ ذہنس تہٕ ووٚنڈس کھٔنم ''پروردگار کریماہ یہٕ رٕژھراوُنک دِم توفیق تہٕ ہٕتر دِم مین''...... ووٚں اوس تمہِ دوہُک آغاز سپدن وول ییٚلہ، اسہِ رٕبہٕ ہٕنڈِ شہرٕ منٛز نماز عصرس ہٕتہٕ ہٕتی نیرنُک پرٛوگرام اوس۔

دٕویمہِ مارچ ۲۰۰۳ء یُک ینہٕ وول صبح اوس پرتو ترٛاون وول۔ وق اوس ڈلیہ بجے راتھ دوان تہٕ دوران وڑاے حرمِ پاک کُن ۔ واتاًی ہیٚوت رٕبہٕ ہٕنڈِ گرٕک طواف کرُن طوافس پٔتھ طواف رٕوٚدی توت تام کران یوٚت تام تہجدُک وق ووت۔ تہجد پرٕتھ تہٕ رٕوٚدی اُتھی عملہِ منٛز آورٕ ی۔ صبح صادق چھ اذان گیہِ تہٕ طواف نماز پرٕتھ پوٚ رسنت تہٕ دٕوٚنہِ شیٚیہ بجہِ پوٚر نماز فجرٕ۔ یکدم وٲتی زمزم ناگرادس پٔتھ تہٕ رٕوٚدی کھلہِ پٲٹھی رحمتس ووٚمیدوار سپدان، گلاسس پٔتھ گلاسہِ چوان ۔ اَنگس اَنگس زمزم ملان تہٕ پانس چھکان ۔ یڈ بٕرِتھ چوٚیہ زٲنِتھ زِ ازچھ رحمتہٕ کہِ ناگرادِ نشہِ جدا گوٚھن ۔ صحیحہ ستھ بجیہِ تہٕ گرسکھرڈیرس کُن نیرٕنچ ۔ چایہِ پیالا چوٚتہٕ تھووسوٚرے سامانہٕ گُنڈِتھ۔ وٲنج اُہسم ژلان تہٕ کوٚتھین اُہسم گٔنی تھاریٚلہِ ذہنس منٛز اوسم خیال یِوان زِ ازچھ حرمِ پاکہٕ منٛز نیرُن۔ تمہِ عظمتہٕ والہِ شہرٕ منٛزٕ رخصت سپدُن چھنہٕ گف کتھا یتہٕ رٕبہٕ سُند گرٕ خانہٕ کعبہ آسہِ ۔ کعبس اَندی اَندی حرمہِ پاک ۔ یتہٕ حجرِ اسود، مقامِ ملتزم، مُقامِ ابراہیم ۔ حطیم تہٕ میزاب رحمتس ہشہٕ پایہ بجہٕ تہٕ حرمتہٕ واجنہِ نشانی آسن ۔ یِمہٕ نشانی تمن عظمتن تہٕ حُرمتن ہُنٛز ٹاکارٕ باوتھ آسن ۔ یتہٕ خدا

پرستی ہُند جلوٕ زرس زرس منٛز ناشپان آسہٕ۔ یتہٕ نبی برحقٔ ہنٛز حیاتِ طیبہٕ ہٕکی زندٕ
جاوید پرتو نظرٕ چھ سران۔ یتہٕ صفا ہٕکی بالہٕ تھنگہٕ یتہٕ پٹھہٕ ٹاٹھی نبینٛ قریش
قومس حقُچ دعوت دِژ تہٕ ربہٕ سُند پیغام بوزٕناوِن۔ تھنگی چھ تمہٕ حال باوان تمن
مُشکلاتن تہٕ ازار سأنی ہنٛز باوتھ کران۔ یتہٕ نبی برحقٔ مُوتوحیدُک پیغام دِتھ
کعبہٕ بُت پرستی نشہٕ پاک کوٗر، یمہٕ مسجدِ حرامہٕ پٹھہٕ رسولِ رحمتنٛ ہُند معراج
باپتھ تشریف نیُن۔ یتہٕ غارِ حراء ہش پایہٕ بڈ جایہٕ پاک آسہٕ یتہٕ احمدِ مجتبےٰ، محمدِ
مُصطفےٰ فخرِ موجوداتٔ صابن گوڈنچ وحی نازل سپٕز۔ یمہٕ پایہٕ بڑتہٕ حُرمتہٕ والہٕ
شہرچہٕ وتہٕ ہٕکی گٕژ، درودیوار رحمتن للعالمینٔ ہٕندی نغمہٕ گوان۔ تمہٕ سختی تہٕ اذاء
رسأنی ہنٛز دأدی کانگر باوان۔ یتیلہٕ یتہٕ وتن اَسی گنڈی وتھراونہٕ یوان۔ یتہٕ امی
باگہٕ برتہٕ شہرٕ منٛز نیرٕن۔ زانہٕ خدایتہٕ آسیا یورِ ینٛ نصیبس۔ توے چھم
انکس انکس تھار ووتھان تہٕ رم رم چھ ربہٕ کاینا تس التجا کران۔ "میٛے کرتہٕ یہٕ
سعادت بیٛیہٕ عطا"۔ وٕں اَس جلدی حرمہٕ پاک گٕن وسنس تکیاز "طواف
وداع" اوس کرُن۔ یہٕ فریضہٕ چھُ واجب تہٕ تہٕ ٹاٹھس نبیٔ سُند حُکم تہٕ۔
بُلڈنگ منٛز قیام کرن والی ساری حاج گئے جمع تہٕ فاصلہٕ گو ژیکہٕ وٹہٕ
کرو "طوافِ وداع" ادا۔ یہٕ زانتھ ژٕسمتھ طواف کرنہٕ ستی ہیکو تمام جایہٕ
پاکن تام آسأنی سان واتتھ تہٕ تمہٕ احکامات پورٕ کرتھ یمہٕ لازمی چھ پورٕ
کرٕنی۔ ساڑ کاہ آسہٕ بجے موٕیتیلہٕ اَسی حرمہٕ پاک واتی تہٕ تھلہٕ تھلہٕ اَسی ساری
آرِ برٕژواچھو کعبس ڈچھان۔ اَتھی ستی گر "طواف ودعٕ" ہیتھ طواف کوٗر

شُروع بلکُل کعبہٕ کِس دیوارن ستی روزتھ۔ أچھو گٔژ خوٚنہٕ باران ہاران ہاران دُعاہن تہٕ زکرن منز محو۔ اکھ اکھ قدم تُلن تہٕ تراوُن اکھ اکھ قیامتھ باسان۔ تہٕ زبأنؠ پٹھ صرف "ربہٕ کایناتہٕ یہٕ گوژھم نہٕ أخری طواف آسُن" یوٚ دوٚے یہٕ طواف وداع اداچُھس کران پوٚز دل چُھم بٔز مان تہٕ وجود چُھم تہران یہٕ زأنتھ زِ یہٕ چھُ ازیتہٕ أخری طواف۔ ووٚں چُھم روخصت سپدنس صرف کینہہ گأنٹہٕ بأقی۔ أندری چُھم جُدائی ہُند وُہوٗن نارُو جودس کاران تہٕ سُہ حال بناوان یتہٕ پانس پٹھ اعتبار چھم راوُن ہوان۔ اکھ اکھ شوط اکھ اکھ یادتہٕ اکھ طوفان میأنہِ خأطرٕ۔ دُعاہن تہٕ زکرن ستی رودُس ربہٕ کعبہٕ سندس دربارس منز التجاء کران۔ شرفِ قبولیت خأطرٕ اتھ منگان، ہلم دأرتھ عنایتن تہٕ رحمتن ہُند بہار ژھانڈان سُہ بہاریس میأنس وجودس پھولراوِ۔ سُہ جہار بخشہِ یُس ظأہری حالن مُشکاوِ تہٕ بأطنی رنگن چھلتھ تہٕ چھوٚکتھ سُہ آکارتہٕ انہار باگہِ انہِ یتہٕ نہٕ کانہہ ٹھوٚر یادُ گنیار گرانگل کرہم۔ منزٕ "طوافِ وداع" آسنہٕ کنہِ پتھ پتھ دِنچ فکرو تلنہٕ ہوان۔ یپأرٕ وقتچ پابندی أندری طلوطم تُلان۔ کأتھن حالن دمواتھ۔ دل بٔز مان مگر عقل ژہنہٕ ؤنی دوان وق گووق۔ اتھ قدر کرٕنی تہٕ چھے اکھ اہم ضرورتھ۔ پأنِوم چکراوس تیار اندوا تنس ازان ظہرکیہ نمازِ ہُنزٕ فکر۔ ربہٕ کعبہٕ سُند فضل تہٕ کرم اوسُم شأملِ حال یمکہِ برکتہٕ بلکُل مُقام مُلتزمس بروٚنہہ کنہِ نماز پرنک موقہ آم۔ امامِ کعبہٕ بروٚنہہ کنہِ تہٕ بہٕ شرمسار تہٕ طلب گارِ رحمت تہٕ مغفرت دوٚیمس صفس...... بروٚنٹھ کنہِ حجرِ اسود۔ أندری

ژھس تس لایزالہٕ سُند شُکرانہٕ کران۔ نمازِ پرٕ سلام پھرنس ستی آم یکدم حجرِ اسودس بوسہٕ دِنک موقہٕ یدوے محافظانہٕ حرم (پولیسن) پتھ رٔنز کوشش کرے پوٚزٕ یہٕ اوس تٔمی سُند انعام میانہٕ باپتھ یمہٕ کنٔز بہٕ اتھ شرفس وومیدوار سپدُس۔ قریب قریب اوس اکھ بجے ٹائم ییلہِ نمازِ تلہٕ فارغ گے تہٕ رٔدی بأقی زِ شوط اند واتناونس ستی۔ قدمس قدمس عجیب لزتھ تہٕ کأفیتھ باسان۔ زن وُجود میٹھان تہٕ رُم رُم تٔمی سُندی نغمہٕ خان یم یہٕ عنایت باگہٕ أنم۔ طواف وداع ووت ربہٕ کایناتہٕ سُندِ فضلہٕ ستی پایہٕ تکمیلس ...... کعبس گرم آرِ بُرژو چشمو نظراہ تہٕ گُلی گنڈٔم ربہٕ کعبس تہٕ پُرنم چشمو کوٚرمس عرض "اے خالقِ کایناتہٕ یہٕ چون ٹوٚٹھ شہرتہٕ حُرمتہٕ وول گرِ تراونس ژھم نہٕ ووندٕ ے یوان۔ یہٕ پایہٕ بوڈ دربارتہٕ عظمتہٕ وول چون گرتھاوتم رأضی تہٕ رضاءتہٕ ییہٕ واتناوزِ بم یتھ جایہٕ پاکس پتھ۔ یہٕ گوٚ ژُھم نہٕ أخری دیدار آسُن أتھی ستی رودُس روے کعبہٕ تہٕ ہیوتم زم زم چیون۔ چوان رودُس تہٕ وُٹھو پیٹھی اوسُم کیاہ تام تُل تراوہیو باسان تہٕ زبأنی پیٹھ............

"بسمِ اللہِ والحمدُللہ والصلاۃ والسلام علی رسولاللہِ اللھم انی اسالُک علماًنافعاًوَ رزقاًوَ اسماًوَ شفاءً من کُلِ دَاط

زم زم رودُس تھومبو تھومبو بدنہ کنہِ انگن چھکان تہٕ ملان۔ کلہٕ نمرُم تہٕ روٚٹھم رحمتہٕ کس ناگہٕ رادِ کس نلکس تل تہٕ رودُس تراوان۔ سأری نالی پلو ییلہِ ترگے تہٕ تسلی ہیوٚ آم شُکرانک نفل پرٕتھ کھوٚتُس ہیرِ ہیرِ ہیوٚر۔ اکھ اکھ ہیرٕ

پوو اوسُم یاد پاوان پٔتھٕ مِین دوہن ہُند حال۔ أتھۍ حالس منٛز غرق گوھتھ ووتُس مُطافس منٛز تہٕ کعبہٕ تلہٕس کُن بتھ کرتھ تہٕ پتہٕ مقام ملتزمس پان اویزان ترأوِتھ ژٔ جم کُنی کریکھ نیرتھ تہٕ زبأنی پیٹھ آم ''اے ربہِ کعبہٕ نابکار، شرمسار، عأبدار تہٕ گونہگار گورتھن تہٕ والتہٕ نووتھن یتھ حُرمتہٕ تہٕ عظمتہٕ وألس پننہٕ نس گرس اندر تہٕ حج سعادت ٲرتھم نصیبس۔ یہٕ کمہٕ زبأنی کرٕ چانہٕ بارگاہِ کُن شُکر۔ یہٕ کتہٕ لنہٕ سہ زبان تہٕ سہ بُتھ تہٕ سہ دل یہٕ کرٕ ہا حق ادأیی۔ اے ربِ کعبہٕ ژٕ چھکھ دلن ہنٛز زبان تہٕ حال زانان، توہہِ چھ سورے حال میون موین۔ ووں تھأوی زبم یتہِ کیأوِ تتہِ سورخ روے۔ حجِ مبرور گرزِبم نصیبس۔ میأنِین کوتأہین تہٕ خطہن گرزِ درگذر۔ یتہِ اگر کنہٕ وزِ کانٛہہ عمداً، غفلتن، قولن فعلن، ظأہرن بمأطنن، کتھِ رٕنگی باتھِ رٕنگی، ووتھنہٕ یا بیہنہٕ رٕنگی پکنہٕ یا ٹکنہٕ رٕنگی، پرنہٕ یا منگنہٕ رٕنگی خطاء آسیم گومُت تتھ کرزِ درگذر۔ ژٕ چھکھ غفورالرحیم، مغفرتس تہٕ پننس عنایتس تہٕ حفاظتس تل تھأوی زبم۔''

صرف چھم یہِ خبر زِ یہٕ ووتُس مُقام ملتزمس نزدیکھ۔ کعبہٕ کِبن دیوارن ستی ژٔ چھِنٛج بتھ لب تہٕ سینہٕ بلکُل بابُ الکعبہٕ کس داسس ستی تہٕ ژٔ چھن اتھہٕ برابر کعبہٕ کس دروازس زورٕ تھِھِ رٕٹتھ ...... کربکہٕ دوان تہٕ پننس ربس آلو دوان۔۔ ''ژٕ ے چھکھ تہٕ ژٕ ے آسکھ۔ میأنہِ آغہٕ ژٕ ے سواکس ونہٕ پننٛز أندرِمی دأدی بُنن تہٕ گذرن۔ میأنہٕ مألکہٕ، میأنہِ خألقہٕ، اکھ دکہٕ زد پتھر پیومُت تہٕ لوھ گومُت۔ چون غولام چأنس برداسس تل دوان صدا، چانہِ برٕ چ ہا نکل

رُٹتھ تہٕ پنُٛن پان مدٕ واُلتھ۔ رحمتُک، مغفرتُک، رزٕرک تہٕ ہدایتُک خاراتھ منگان۔ چانہِ ڈیڈِ تل کلہٕ ترأوتھ چانہِ بارگاہی کُن دست بدُعا۔ حجِ مبرور گرزِہم نصیبس تمن سہون تہٕ خطہن گرزِہم درگذر یمہٕ یتھ پایہِ بڈس تہٕ حرمتہٕ واُلس گھرس منٛز دانست یا نادانستہٕ سرزد آسہٕ نم گأمتی"۔ لولہٕ والین ہنٛز تشنہٕ گی زیرِ نظر تھاُوتھ ترأوُم بابُ الکعبس تھپھ یلہٕ تہٕ آس ہور لاینہٕ۔ پتہٕ کنہِ اُسم پنٛنی ہمسفر یمو نالہٕ متہٕ روٹہس تہٕ لتہٕ مونچہِ گوھنہٕ نشہ بچوہس۔ امہِ وِزِ باسیام انشاءاللہ رب چھُم، مہربان تہٕ حفاظت تمی ہنٛز چھم شأمل حال۔ دم ستھوُلم تہٕ عارِ برٕژوچشمو وگرِم کعبس ہیرِ بون نظراہ لاریوس حطیمس اندر، نفل زِ رکعأژ پرہم۔ لپأری روٗدس دیوارن گلی آکہٕ وان یوٚ تام رکن یمأنی برٕ ونہہ کُن آم۔ لولا یوٚ رمس تہٕ وِداع کوٚرمس۔ ووٗتس زنجیرِ پیٹھی حجرہٕ اسودس نِش پھشاد تُمس تہٕ أچھن ڈوٗلم، اتی ووٗتس بییہٕ مقامِ ملتزمس نِش۔ پکان روٗدس تہٕ ووٗتس میزابِ رحمتس نِش دعاہن تہٕ ذکرِ ہُند ورُداوس جأری۔ ژلہٕ چارٕ ستی ووٗتس حطیمہٕ کس دیوارس ستی سینہٕ لگھِ وان دزٕاس پتی پتی تہٕ ہنا کھوٚور نیرِ تھ کینٛہہ قدم کڈِتھے ووٗتس مقام ابراہیمس نزدیک۔ پتی پتی کعبس کُن بُتھ کرِتھ حرمِ پاک کُن پکان۔ وأنج اُسم ژلان تہٕ سأری ہے پانس اُلجم بسرا ے یام حرمِ پاکہٕ چہٕ ہیرِ نِش ووٗتس تزٕ بن پاو بن کھسِتھ...... روے کعبہٕ روٗ زِتھ تلم اتھِ تہٕ برٕ ژھان برٕ ژھان موٗنگمس۔

اَلحَمدُ لِلّٰہِ حَمدًا کَثِیرًا طَیِّبًا مُبَارَکًا فِیہِ اَللّٰھُمَّ ارزُقنِی اَعُوذُ بَعدًا، وَ دُ المرۃً

بعد المره الیٰ بیتك الحرام واجعلنی من المقبولن عندك یا
ذو الجلال والاکرام اللّٰھم لا تجعله اخر العھد من بیتك الحرام و ان
جرءہ اخر العھد فحوفنی عنه الجنة یا ارحم الرحمین ط و صلی
اللّٰه علیٰ خیر خلقه محمد واله وصحبه اجمعین ط

کعبۃ اللہ ہس گرم اُخری نظر تہٕ تمن جایہ پاکن یمن منز حطیم، میزابِ
رحمت، مقامِ ملتزم، حجرہٕ اسود تہٕ مقام ابراہیمس کن رؤ دس مدٕ ے گنڈتھ تہٕ
وأنجہ ہنذ بو پرو ستی الوداع کران کران دژ اس باب النبی ﷺ دروازٕ پھتو
متو کو ٹھو رؤ دس ڈیرس کن یکان وتن تہٕ وتہٕ گتن تام پُرنم چشمو ودع
کران۔ مکہٕ کین درن دہ وارن گلی آلوِتھ رخصت کران۔ یام بلڈنگہٕ نش
واتی تام آے ہمسفر بروٹھہ کن تہٕ دوہم سامانہٕ بوٚ رگاڈ بن تہٕ تمہٕ چھہ پراران
نیرنس۔ بہٕ ژاس ڈیرس پیٹھ اتہٕ دژم پورٕ نظر کیٹھہ ماچھ مشتھ گومت۔ بلڈنگ
ہندا کھ ملازم آم تہٕ رُٹنس نالہٕ متہٕ۔ سہٕ اوسٕ ودان تہٕ بہٕ یورٕ۔ تکیا ژ اُمی
اُسی برابر اتھ رٹس یُس کعبس منز گذوراسہٕ سیٹھا خدمت گرمژ۔ مے مشہ نہٕ
زانہہ یہ پاکستانی نوجوان۔ میے ژھن چندس اُتھ یہ نہٕ رٹان بہٕ نہٕ پژان۔
ودان ودان رود میے برابر گاڈِ کھنس تام تتی حاضر۔ ڈلیہٕ بجے دوہ اوس ییلہٕ
سانی گاڈی ڈیرٕ پیٹھ درلیہٕ تہٕ واُ ژ معلم سندس دفترس نشہٕ۔ ییتہٕ کاغذات مکمل
کرنس قریبن دؤن ژون بجن تام لوگ۔ اُسی اُس گاڈِ اُندرٕ کنہٕ انتظارس
، اُندری اُسم تمی تصورات کعبکی ودتلان تہٕ اچھو گنی اوس سیلاب نیرنس وتھ

ژھاران۔ وۄنیٚ درۍ اٲسم لگان تہٕ برونٛہہ کُن اٲسم کعبکۍ اٲندرم نورٕ ساٲوۍ منظر یوان۔ دل اوس نہٕ قطن مانان زِ اٲسۍ چھےٚ کعبہٕ شریف نشہٕ جُدا گوٚھان۔ سیٹھہٕ ستۍ ڈبکہٕ دِتھ اوسم عجیب حال ذہنس گتہٕ گیور تلان۔ پرٛبتھ کانٛہہ اوس گاڈِ منز دربار دٲری ستۍ مست۔ کینٛہہ کرٛ یکہٕ دوان "ژیرِ گو" اٲسۍ کرواتو پتہٕ" پوٚز یہٕ اوٚسُس غوطن منٛز گیر گومت۔ صرف اوٚسُس ربس منٛگان بیٚیہٕ گٲرۍ زبم یہٕ سعادت نصیبس۔ "گاڈۍ اُس سٹارٹےٚ تکیا زِ لتہٕ وچھ مےٚ ہمیشہٕ گاڈِ گانٹہٕ وادن سٹاٹےٚ روزان۔ توٚ کنۍ اُس نہٕ سانہِ خاطرٕ یہٕ کانٛہہ نوٚکتھا کینٛہہ۔ ترٛےٚ بجے تہٕ پنٛژ تاجی منٹ اوس وق۔ ییٚلہِ ڈرایورن گٲرۍ دارِ درواز بند تہٕ لوٚگ لاوڈ اسپیکرس پیٹھ "وَننہٕ وول سپدِ گاڈۍ مدینہٕ پاک کُن روانہٕ" کنٛہہ وٚتھ پوٚتھ ہدایتھ دتھ گیہٕ گاڈۍ روانہ بطرف منزل۔ سُہ منزل یُس ٹاٹھس شفع المذنبین، رحمت اللعالمین، فخر موجودات تہٕ تاجدار انبیا ﷺ من ہنٛد ٹوٚٹھ تہٕ پسندیدٕ شہر آسنس ستۍ ستۍ تہنٛد قرار گاہ تِہ چھُ۔ مےٚ اٚج زن کرنٹ تہٕ موٚندرِ گوس ہشارٕ" اورٕ یورد ژم نظر ساٲری ساٲتھی اُسۍ سیٹن پیٹھ یہٕ ڈیٚلۍ زِ تہٕ ڈاف ترٛاونس تیار۔

بابُ النّبیؐ

۲/مارچ ۲۰۰۳ء دۄپہرٕ پتہٕ ییلہِ سأئنی بس مکتہ المکرّمہ منٛزٕ نیرٕنس
تیار اُس۔ وق اوس دۄ نہ ژور بجے۔ یٖیمہِ وزِ مُعلمہٕ سٕنٛدِ دفترٕ پٮ۪ٹھٕ سفری کاغذ
مکمل گۄژھِتھ اشارٕ لۄگ زِ دۄن چھےٚ پژٕ پأٹھی بطرف منزل نیرٕنس
تیأری۔ تِکیٛازِ گأنٹہٕ وادن تھأوِکھ أسی ہپہٕ ناوان۔ نہ اورُک تہٕ نہ یورُک
بوزُن اِتگان تہٕ صرف صبر...... حاجی صبر...... یام ڈرائیور تہٕ مُعلمہٕ سُند ایجنٹ
بسہِ منٛز گٔھتی تہٕ اکہِ اکہِ گٔرِکھ کارڈ تقسیم تہٕ پۆرٕ چیک کٔرِتھ گٔے گاڈِ ہنٛدی دارِ
درواز بند۔ گأڈی نیر آنی باسیاومےٚ سٕہ مۆدُر تہٕ میۆٹھ سرۆد کٔنِ گۄھان۔
یتھ منٛز رَمبہٕ وُنی تہٕ مأری مُندی تصورات وۄتلِتھ ترٛوھِ گنگراے زایُن چھ
بخشان ییتہِ ادبٕکر تہٕ احترامکی گاشرٕ مُنار نۆر ژھٹان درٛٲٹھی یوان چھِ۔ اتھ
خیألی تہٕ جذبأتی حالس دِیٚت وُتِش تمہِ قوأ لی یوس ڈرائیورن ٹیپ ریکاڑرس
اُج۔ عجیب کأفیت سپز طأری۔ پڑتھ کأنٛسہِ ہُنٛد ڈٕبکہٕ باسیام وۄشلان تہٕ
انگ انگ نٹان زن۔ یکدم بدٕ لے سوٚنچ ڈٕنڈتہٕ ذہن ہیوٚتُن آوُرگۄھُن۔
یوٚ دوَے وُنہِ سٕہ جدأیی ہنٛز دَگ انکس انکس تیلأنی اُس تہٕ کعبک تہٕ حرمہِ

پاکٕک فریب تہٕ دٔرُن اوس واُنج کٔرانٕ۔ پٔز زِ یام کٔنِن گوم دِیار مدینہٕ کُن
چھِ روان دوان۔ مدینہٕ منور!! سُہ عظیم تہٕ ڈبکہٕ بوٚڈ شہر یُس ٹاٹھس نبی صلی
اللہ علیہ وسلمن ہُند پسندیدٕ شہر آسنس ستی ستی خاتم النبین احمد مجتبےٰ، محمد مصطفےٰ
صلعمن ہُند دارالہجرت تہِ چھُ۔ سُہ پایہٕ بوٚڈ شہر یتھ رحمتن للعالمینؐ ہُند قرار
گاہ آسنس ستی ستی آرام گاہ آسنک شرف تہِ چھُ حاصل۔ سون کاروان تہٕ
لول لولہِ للہٕ وان تہٕ مایے بأگران دربارِ رسالت مآب صلعم حاضر سپدنہٕ
خاطرٕ دوان تہٕ دوران۔ روبہٕ سُندِ ٹاٹھِ شہرٕ منٛز چھے نیران۔ پرٛتھ طرفہٕ رُوح
پرور منظر، ژھنہِ کھوٚرِ تہٕ پتھ بڑٕ وٕنہہ رمبہٕ وُن تہٕ مأرِ موٚند سبزار نوٚر ژھٹہٕ
وُن فضاء الوداع کران۔ ملکی بازر تہٕ دردیوار حسین اندازس منٛز زنتہٕ گلی آلہٕ
وان تہٕ مرحبا کران۔ پرٛتھ انٛد حج مُبارک! حج مُبارک آوازٕ کٔنِن گوھان۔ حجرہ
مارکیٹکی شوبہٕ دار تہٕ پأرِتھ تہٕ شیرِتھ دکان پکہٕ وٕنِن اُچھ ناٹہٕ کران تہٕ خبر کیاہ
کیاہ باوان۔ دٔنہٕ پانٛژھ آسہٕ بجیے موٚ ییلہِ ڈرائیورن گاڑِ بریک ہأوِ تہٕ
گاڈی رُکیے۔ پٔز گوڈے اُسی ہدایت آمتٕ دِنہٕ زِ گاڈی رُکأنی گوھنِ کانٛہہ
پننہٕ سیٹہِ پیٹھ ہلُن یوٚ تام نہٕ وسنہٕ خاطرٕ وننہٕ ییہٕ۔ گاڈی رُکیے تہٕ بڑٕ وٕنہہ کنہٕ آو
بڑٕ حسین تہٕ پربزلوٗن بورڈ نظرِ۔

" Zum Zum United Office"

تام کھوٚت اکھ خادِم کیٛنہہ پیٹہِ ہتھ تہٕ کربن گاڈ منٛز ایجنٹس حوالہٕ تہٕ دژاو۔

گتہٕ پیٹہٕ کھوجبکھ تہٕ امہِ منٛز دژلیہِ روٗبہٕ ہشٕز حرمتہٕ تہٕ عظمتہٕ واجینٛز ڈٲلی زم زم بوتلن منٛز پیک گٔرتھ اکھ لِٹر زِیادے وزنی۔ سارِوٕے دٲرِکی اتھ تہٕ رۄٗدی رحمتس وومیداوار گوھان۔ تام دژلیہِ گاڑی تہٕ اَسی رۄٗدی روٗبہٕ شُندِس شہرس وینٛہ رٹلان، لول بٲگران تہٕ وداع کران۔ حُسنٕہٕ حُسن نظرٕ سران۔ وَتہٕ، در ودیوار، کوہ بیابان وِسان تہٕ کھکھرٕ ماران باسان۔ ساڑٕ پانژٕ بجہٕ وٲتی اَسفان (Asfan) جایہِ۔ پُرفضاء مقام الگ تھلگ تہٕ وِلۆ نگ علاقہٕ آبادی نہٕ آسنس برابر۔ گاڑِ منٛز دژاے تہٕ تازٕ وضو بنٲوِتھ ژایہِ مسجد شریفس اندر تہٕ پۆر نماز عصرتہٕ ہوٹلس پیٹھ چوٚ چایہِ کپ۔ ژولپٲری ترٲو نظر، سرسبز تہٕ کھلہٕ ڈُلہٕ مٲدان۔ کُنہِ کُنہِ لوکٹ لوکٹ تھنگی نظرٕ یوان۔ یمہٕ سبٹھاہ پس چھِ باسان، اشارٕ گۆونیرنہٕ باپتھ۔ یکدم کھتی گاڑِ تہٕ پتمبٕ سیٹن پیٹھ بہٲنی گۆودرۄٗدِ سلامن ہُند گرزٕ شروٗع۔ دل چھِ وِسان تہٕ وجدٕس یوان۔ کینٛہہ نعت خوان تہٕ تہٕ نبی صلعم ہنٛدی عاشق تہٕ اَسی گاڑِ اندر رِہنٛد بونعتوتہٕ سلاموبحضور سرورکاینات صلی اللہ علیہ وسلم ٹل سہٕ موٗریتھ منٛز بیقرٲری تہٕ اضطراب اوس ٹاکارٕ۔ اَتھ بابرکت تہٕ پُر رونق محفلہِ ہُرٕ روو حُسن شہرٕ چوشولہٕ وُنیوتہٕ زوٗل دار وَتوتہٕ بیوٗن بیوٗن صلعم پڑاوو۔ تیُتھ آودرۄٗدِ اذکارن ہُند وِرٕد برجوش کانٛہہ اکھ تہٕ رۄٗدنہٕ آرامہٕ سان سیٹہٕ پیٹھ۔ گُلی گُنٛڈِتھ تہٕ وونٛد مُوٗرِتھ سرورکونین صلعم صاٲبس لول بٲگران تہٕ ڈٲلی سوزان۔ سہٕ وولسنٛس انہٕ وٚن پُررونق تہٕ پُروبقار حال۔ (پروردگارٕ کریما

یتھی موقعہ کرِتہٕ ہروزِ نصیبس)۔ بس چھےٚ روان دوان تہٕ پُرسوز ماحولس منٛز چھےٚ ساری مَس ۔ ڈٕچھنی تہٕ کھوٚوری نظرٕ کیاہتام ژرژان۔ وُنی کنبس اوس زیادٕ حسین تہٕ لوٚبہٕ وُن منظر نظرٕ سران ۔ آفتابہٕ اوس لوسنس تیار تہٕ امیُک ووزٕ جار تہٕ سورخ شفقہٕ آسہٕ کلہٕ ہوان کڈٕنی ۔ یپاُرٕ آسہٕ شامہٕ زٕنہٕ پٔنن دفتر وہراونس تیار۔ واوٕ رنگہٕ آسہٕ گٕلی آکہٕ وان تہٕ واُنجہ ہٕنٛدی پرٕ شیہلاوان۔ خوشوٗن ہوا تازٕ گی تہٕ فرحت بخشان۔ ہمت برٛاوان تہٕ تمہِ منٛزٕ لچ ژہنہٕ وَن دِوان ییٚتہٕ ادب تہٕ احترام وجہٕ دس چھ مدٕ والان تہٕ تمہِ آیہٕ کاران تہٕ قالبس برِتھ تمہِ آیہٕ تُھران۔ ییٚتہٕ چشمہٕ بوٚن گُن، دل آب، ذہن تابع داُری تہٕ عجز وانکساُری ہنٛدِس داُریس منٛز روٗزِتھ لول ورتاوِ۔ ییٚتہٕ انگ انگ تھاران تہٕ رُم رُم نٹان چھ زِ کُنہِ گوٚژھم نہٕ بےٚ ادبی ہُنٛد داغ لگُن۔

شامچہٕ شےٚ بجیہٕ تہٕ ساُنی بس واُژ خالس (Khalis)۔ ڈٕچھنی کھوٚوری بالہٕ تھٕنگی منٛزی وَتھ یپاُرٕ سون کاروان اوس دوان تہٕ دوران۔ کُنہِ شہر ہیوٚ علاقہٕ۔ ٹرانسمیشن لاینہٕ تمہِ آیہٕ نصب کٔرِتھ ییٚمہِ ستی علاقہٕ زیادے لوٚبہٕ وُن تہٕ شوٗبہٕ وُن چھ باسان۔ امہِ دلفریب واُدی منٛزٕ نیرِتھ آوٚ ییٚہٕ ہموار تہٕ شوٗبدار علاقہٕ۔ دوٗرِ دوٗرِ پیٚرٕ بزلوٚن بجلی گاش ییٚمن آس پاس تھٕنگن تمہِ آیہٕ گاشہٕ راوان ییٚتہٕ صرف نوٗرٕ ساوٚی فضاء چھ ژھٕٹہٕ ماران باسان۔ گاشری زٕمبہٕ وُنی مُنار نظرن تراوتھ تہٕ وونٛدس شیہلتھ گٕلی میٛٹھی دِوان۔ شامہٕ ژھایو اوس سورٕے

آوٹمت یمہٕ کنہٕ ییتہٕ ییتہٕ کانٛہہ ٹھکانہٕ مکانہٕ، کارخانہٕ یا تھکہٕ جاے اُس سُہ اُس
صرف گاشہٕ زوٗلہٕ ستی نظرِ یوان ۔پُر سکوٗن ماحول سہ وتہٕ گاڈبن ہنٛز بپرٕ
بارے تہٕ سہ کانٛہہ تھوٚتھ ۔دل چھ بڑٕ مان تہٕ ذہن چھ وُڈُن ہوان، بیقراٗری
تہٕ اضطراب چھُ اتھ زیادٕ دٕے وُترٕبنٛیل ٹلان ۔وق اوس ستھ بجے تہٕ پنداہ
منٹ شام، ییلہٕ ساٗنی گاڈٕ وادی ستارٕ کہِ پُر رونق تہٕ پُر فضاء ماحولس منٛز دوان
اُس ۔دوٗرِ آے اکھ جاے نظرِ ۔شولہٕ وُنی تہٕ رَمبہٕ وُنی رنگدار بجلی لمپوٚ ستی تہٕ
حسین تہٕ پُرکشش باسان دِپاں چھ انسان کرتہٕ کاٹلی واتو اتھ جایہٕ تہٕ کینٛژوس
کالس کرٕ ہوٹھراو ۔اللہ تعالیٰ سُنٛد کرم کینٛہہ منٹ گژھی تھے رُکییہٕ ساٗنی بس
اُتھی جایہٕ تہٕ اسہِ آووَنہٕ بوٗن وَسنہ خاطرٕ تہٕ نمازِ مغرب ادا کرنہ خاطرٕ ۔یام
بوٗن وُتھی پرٛتھ کانٛہہ اوس خوش باسان ۔گے وضوخانس کُن تہٕ تازٕ وضو بناوِتھ
ژاے مسجدِ انٛدر تہٕ نمازِ مغرب ادا کرِتھ دژاے نبر ۔نمازِ عشاء تہٕ اوس
تیار، پوٚز کینٛہہ کھینہٕ خاطرٕ گھتی اُکس پاکستاٗنی ہوٹلس پیٹھ ۔بڈٕ صاف شفاف
ہوٹل، دِل اوس خوش گوٚہان ۔آڈر دیُت ژوچہ دالہِ تہٕ ٹنٛڈوٗری خاطرٕ ۔تام
پیٹھ مے نبر کُن نظر یہ گوس سبٹھاہ شادتہٕ یکدم آس ہوٹلہٕ منٛز نیرتھ تہٕ کوٗرُم
پتمِن تمن ستی باجبن استقبال یمہٕ دوٚیمہِ گاڈِ منٛز سوار اُسی کرنہ آمتی ۔اُسی اُسی
اَکی جایہٕ ہنٛدی باہ نفر، دون گرٛوپن منٛز ۔مکہ شریفہٕ تہٕ اُسی یم دوٚیمہِ بلڈِنگہِ
منٛز یوسہٕ صرف گوٚ تام قدمے سانہِ بلڈِنگہِ نِشہِ دوٗر اُس تہٕ برابر اُسی یکہٕ وَتہٕ

حرم کُن نیران تہٕ تہٕ واپس تہٕ یکہٕ وَتہٕ یوان۔ یم تہٕ گے اَسی وٕچھتھ سبٹھاہ
خوش۔ مسجدِ شریفس نِشہٕ واتہٕ ناوِم تہٕ وۄنمُکھ اَسی چھہٕ بتہٕ کھوان اَندرٕ
کنہٕ۔ بہٕ آس واپس میانٛی سأتھی اَسی انتظارس تہٕ وۄنُم یمن سانٛی باقے ستی
بأج واُتی۔ یمہٕ تہٕ گے خوش۔ اَتھی ستی آیہ یمہٕ تہٕ تہٕ اَسی ونان وتہٕ کیاہ
وُچھ۔ فارغ گوٚھتھ دزاے تہٕ مسجدِ شریفس منٛز اَژِتھ اَس نمازِ عشاء تیار تہٕ
کینٛژون منٹن انتظار کٔرتھ پٔر نماز تہٕ اوتام آسہٕ واریاہ گاڑِ واژہٕ ہوا اژدہام تہٕ
اوس بڈان۔ پٔرتھ کانٛہہ حأج صأب اوس مدینہ پاک گوٚھن وول تہٕ ساری
اَسی پننہٕ پننہٕ حسابہٕ درۄدن تہٕ سلامن ہنٛدی پوٚشہ گوٚندی لولہٕ تہٕ شوقہٕ سجاوِتھ
پیش کرنس منٛز محو۔

وٕنستام اوس اسہٕ ۱۹۰ کلومیٹر سفر کوٚڈمُت یُس تقریباً نصف سفر چھ۔
تہٕ رۄدی اندازٕ کران کہن بجن تام واتو انشاء اللہ مدینہ پاک۔ تِکیازِ بس اَس
اوسطاً ہتھ کلومیٹر فی گأنٛٹہٕ رفتارس پیٹھ پکان۔ ستاہٕ وادی پیٹھ گے دۄنہٕ نوِ بجہٕ
بطرف منزل روانہٕ۔ راتھ اَسی پننہِ پَرٕ پوٚرٕ پأٹھی وہراوِتھ، پٔرتھ طرفہٕ انہٕ
گوٚٹ نال وٕلتھ وٕں چھے صرف پننہٕ واجنہٕ یا گوٚھن واجنہٕ گاڈین ہنٛز لایٹ
بوزنہٕ یوان۔ وٕچھنی کھوٚوری بالہٕ تھنٛگی پیٹہٕ بجلی زٕول چھ نظرِ گوٚھان۔ عجیب
حُسن تہٕ ماری منٛز رُک نظارٕ نظرٕ سران۔ بس چھے دوان تہٕ دوران۔ ساری چھِ
ژھوپہٕ دَم کٔرِتھ اَندری خبر کمہٕ شوکران۔ ژھوپہٕ ہُند عالم گوٚو تمہٕ وِزِ پننہٕ پننہٕ

ییلہِ اَکی حاج صاٗبن تھوٚ دٔتِھتھ نعتِ شریف ہیٚوٚت پرُن۔ دروٗ دن ہنٛدی گزہن مُشکو وسوٗرے فضاء۔ اکھ اکھ زبونٛ فخرِ موجوٗدات، سرورِ دوٗ عالمس، احمدِ مجتبیٰ محمد مصطفےٰ صلعم صاٗبن دروٗد دن تہٕ سلام ہنٛز ڈاٗلی سوزنہِ۔ دوٗر دوٗر تام چھےٚ صرف رٕمبہٕ دٔنہِ بجلی گاشہٕ ستیٚ بستی یوان بوزنہٕ۔ یوٗت یوٗت نزدیک واتان تیوٗت تیوٗت اضطراب تہٕ بیقراری ہُنٛد سوٗدر جوشہٕ یوان۔ ڈرائیور سنٛدِ وَننہٕ مطابق چھ وُنہِ دوٗن ہتھ کلومیٹر سہ پاپہِ بوٗڈ تہٕ عظمتہٕ وول شہر دوٗر۔ ساری گےٚ تازٕ دَم تہٕ پُرنم چشموتَس ٹاٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس فریاد کران تہٕ پننہٕ اندرِم داٗدی باوان۔ کُنہٕ گزہ "یا نبی صلعم اَسی حض آیہِ فریاٗدی توہہِ سوٗ اکس وَنو پننہٕ داٗدی"۔ ساڑ کاہ بجے راتھ اوس وق ییلہِ ڈرائیورن تتھ جایہِ گاڈی رُکاوِنیہِ صرف کینٛہہ چاپہِ دکان تہٕ وضوخانہٕ اَسی۔ یوٗن وَسنہٕ خاطرٕ آو وَننہٕ، یام اَسی گاڈِ منٛزٕ دٔتھی تہٕ کاٗنسہِ کاٗنسہِ چوٚ چاپہِ پیالا تہٕ کینٛہہ لگی وضو بناونس ستیٚ۔ صرف دٔہن منٹن اندر ریانے دوٗنہِ بہہِ بجہِ دزلیہِ گاڈی۔ خوش وخضوع لگی دروٗدٕ سلام پرنہِ۔ کُنہٕ گزہ تہٕ کُنہٕ آلو تہٕ کُنہٕ حال۔ ڈرائیور اوس منٛزی لاوڈ سپیکرس پیٹھ ٹھینہٕ وَن دِوان حرم چھنہٕ دٔل تیوٗت دوٗر۔ یام لفظِ حرم اوس کَنن گوٚہان تام اُس ہوان وُسہٕ واُسی پھٹنہٕ۔ وجوٗد س کُنی دٔنن لگان تہٕ سارے خودی پتھر پہوان۔ انگ انگ مدہٕ وَسان تہٕ رُم رُم سلام بحضورِ رسالت مآب صلعم سوزان۔ کھورٕ نبتھٕ پیٹھٕ آیستانس تام کُنی تار

گوھان۔ أندری تمہِ ضرب لگان تہٕ تتھ سازس تارٕ چاران تہٕ سہ سوز تھنہٕ
پھوان ییٚتہِ صرف تہٕ صرف "برمحمد اَصلاتُ وصلم" ہمنکی پٔر تام ٕ گنگران تہٕ زرٕ زرٕ
تہِ یِی پران۔ ہن ہن چھِ تمہِ وِزِ وولستھ یوان ییٚلہِ رحمتکس ڈٕری یاوس
ملرووٕ تھٕنی چھِ ہوان تہٕ ظون چھ بیدار گژھان۔ ادبک تہٕ تعظیمک سوٚ دٕر چھ
جوشہِ یوان تہٕ سوٚرے چھ نژان باسان۔ یادٕ ؤترس گژبکھ لگان تہٕ تمہٕ
تصورات ووتلان ییٚتہِ صرف ادب، احترام، تعظیم تہٕ لول چھ پلہِ پھوان۔
ؤنہِ چھ حرم دوٗر، یہِ گوٚ ویٚتہِ نٔس حال ؤل ییٚلہِ روبہٕ سندِ فصلہٕ تہٕ شفیع المذنبین
ہنٛدِ شفقتہٕ باریأبی بہ دربار رسالت مآب صلعم نصیبس آسہِ سون حال کیاہ ہیکہِ
تمہِ وِزِ أستھ؟ عجیب مخمس منز آس ہہنہٕ۔ کُنی لرٕن گیم ۔تھوٚ دگوس ؤتھتھ تہٕ گلیٚ
گُنڈِتھ ووٗنمس۔ "اُمتکہِ غمخوار اولیا ہن تہٕ انبیا ہن ہنٛدِ سردارٕ روبہٕ کایناتہٕ ہنٛدِ
ٹاٹھِ پننہٕ شفقت تہٕ رفاقت تھاوی زبم شاملِ حال"۔ بڑ ونہہ کُن تژ اٗوم نظر سہ
حسین تہٕ ماری موٚنٛد منظر۔ رنگ برنگی بجلی راڑٕ دل نٔوان مُہتھ تہٕ سہ لوٗبہٕ ؤن تہٕ
شوٗبہٕ ؤن نوٗر بۄرت ماحول۔ وأنج اُسم ژلان تہٕ تھرٕ تھرٕ ؤژھم ساٗرسے
پانس۔ گاڑِ منز موجوٗد ایجنٹس پرژُھم یہ کوسہٕ جاے چھےٚ؟ جواب اوس
استقبالیہ مرکز۔ تام وِژ ڈرائیورن بڑ یک گاڑی رُکیہِ۔ یوٗ زاسہِ آوٚن وسنٛس
ٹھاک کرنہٕ۔ بورڈس کُن پیٚیم نظر "Reception Centrte Madina"
استقبالیہ مرکز مدینہ پاک یتھ دوہا تتھ دوہا چھِ أسی گاڑِ اندر رکانہہ چھُنہٕ

پژھان۔ ایجنٹ آو گاڈِ نزدیک تہٕ تُجن فایل۔ اسہِ کوٚرُس سوال "کوٚتاہ ٹایم لگہِ؟" جواب اوس کہیں ہکوٚ نہٕ وُنتھ۔ کاغذن ہنٛز جانچ، بلڈنگ ایلاٹمنٹ تہٕ باقے لوٚازمات گوٚھن پوٚرٕ گوٚھنۍ۔ "اسہِ کوٚرُس یہِ وُلپہِ زِ تہٕ زارٕ پارٕ بوٚن وسنہٕ خاطرٕ۔ اُمی وُذن اورٕ اوٚڈ گانٹہٕ صرف"۔ امہِ وقتہٕ آسہٕ ساڑھ باہ بجے راتھ۔ اُسی وُتھی دٕستی بوٚن استقبالیہ مرکزس اندر گیہِ عقل حاٰران اتھیٚک نظام تہٕ حساب وُچھتھ۔ پرٛتھ کانٛہہ سہولیت میسّر۔ پرٛتھ رنٛگ کھینہٕ خوردنی حاٰضر۔ کافی چیٚیہِ تہٕ تازٕ وضو بناوِتھ دِژاورٕ یور نظراہ۔ دل اوس خوش گوٚھان تہٕ ووٚنٛدٕ اوس ووٚلسنٛس یوان۔ مدینہٕ پاکُک مختلف مقاماتن ہنٛدی فوٹو تہٕ سینری کیاوٕ گرٛہنری۔ یہِ وُچھِتھ لوٚگ بیقرارُی ہُند نار زیادے وُہنہِ ۔۔ واپس دِژاس دروٗدٕ تہٕ سلام برذات سید المرسلین، خاتم النبین، رحمتِ عالم، نُورِ مجسم صلعم صاٰبس سوزان۔ گاڈِ منٛز کھوٚتُس تہٕ روٗدُس سیٹس پیٹھ اندری تتھ بجرس تہٕ عظمتس وُنی دِوان یُس بجر تہٕ عظمت مدینہ پاکس روبن باگہِ اوٚن۔ ییٚلہِ رحمتن للعالمینؐ یہِ شہر پننہٕ قرارگاہ بنوو۔

ڈوڈ بجے راتھ اُس ساری نبی صلعم سٕندی عاشق اُسی پننہِ آیہِ ٹاٹھس تہٕ شفیق تہٕ رفیق سرورِ کونین صلعم صاٰبس لولہٕ تہٕ احترامہ سان دروٗدن ہنٛز ڈاٰلی سوزنس منٛز محو۔ کانٛہہ اوس نہٕ کاٰنسہِ ستی کتھ کران۔ تِکیازِ اُسی اُسی تتھ شہرس ڈیٚڈ تل ییمہِ شہرُک دیدار کرُن وُنسن ہُند طمع اوس۔ یہِ طمع للہٕ وان للہٕ وان

اُسی گاہے بادِ صبحس عاجزی کران تہٕ پُرنم چشمو التجا کران۔ صبح صادقہٕ پیٹھے لولہٕ آلو دِوان تہٕ مِنّت منگان صُبح ِکس واوس۔

اے نسیم صبا قدم تُل جل گوٚژھ بہٕ دربار محمدؐ عربی
حال میٲنی ژٕ ونتہٕ تس نازنینس بوز گفتار محمدؐ عربی

(امین شاہ)

ہا واوٕ صُبحکہٕ تُل قدم پرواز کر سوئے حرم
گُزراو میٲنی دردو غم پیش نبیؐ محترم

(عارضؔ)

ازروے سندِ فصلہٕ تہٕ نبیؐ برحق صلی اللہ علیہ وسلمن ہندِ گارنہٕ ستی تمہِ عظیم تہٕ پُر وقار شہر چہِ ڈیڈِ تل باریاٲبی ہُند خاٲرات منگان عجز وانکساٲری کران تہٕ شرفِ زیارتُک دِلی تمنا پوٗرٕ گژھنُک دُعا منگان۔ پڑھی چھم نہٕ یِوان کیاہ پژی پاٹھی زونا روبن مےٚ بانہٕ رحمت تہٕ شفقت ِکس تاجدارٕ سندِس دربارس منز حاضر سپدنُک۔ شُکرانہٕ کران تہٕ ٹاٹھس رحمتن للعالمینسؐ درُوٗدٕ سوزان۔ بشاشت گیم رُمس رُمس پھیرِم تازٕ گی تمہِ وزِ ییلہِ ڈرائیور گاڈِ پیٹھ کھوٚت تہٕ دژاو بطرفِ منزل۔ یپاٲری نظرٕ پلان تپاٲری نوٗرٕ ے نوٗر ژھٹہٕ ماران۔ مدینہ پاکچ دَرو دیوار گُلی کُڈ استقبال کران تہٕ واوِ جہِ واو کران کران فرحت تہٕ مسرت بخشان۔ کوہ تہٕ بیابان بجلی گاشہٕ ستی رَمبہٕ وُنی گاشِری مُنار

باسان۔ جایہِ جایہِ مدینہ پاکِکی بسکین گاڈرُکاٗوِتھ نبی صلعم سندِ بن مہمانن ڈال
پلہٕ ناوان۔ جوٗس، ترٛیش، چاے تہٕ باتہٕ کھینہٕ چینکی چیز حاجبن لولہٕ تہٕ مایہ
سان پیش کران تہٕ مُبارک باٗدی ہٕندی پیغام دِوان۔ یہ شہراسہٕ وُن، پھول
وُن، شوٗبہٕ وُن تہٕ لوٗبہٕ وُن۔ یمہِ شہرٕ کرٛلوٗکھ موٗدٕ رٕ تہٕ میٹھی، حلیم تہٕ شفیق، لول
تہٕ مایہٕ ہٕندی پیکر باسان۔ ییتِکی گلی کوٗچہٕ تہٕ جاناوار تام نبی صلعم سندِ بن مہمانن تم
آیہ لول باٗگران ییتہٕ دود تہٕ کولے چھُ باسان۔ اٗندری چھُس سونچان
وُنہٕ وُٹھی نہٕ اٗسی بسہٕ منز رے تہٕ نہ واٗتی مقامسے، پوٗزیُس تصور اَتھ دوران
سانین ذہنن منز تھس پایہ بڈُس شہرس منز اژ وُنے ووتلیا وییتہٕ کین بسکین
ہٕندی وو ہارُو چھِتھ۔ اٗسی کتہٕ اٗنو سوزبان تہٕ یمن ستی ورتاووسہ لول، کتہٕ اٗ
سہ بٕرٕ تہٕ فہم زِ اٗسی کروپینچ قدر تہٕ تعظیم۔ یمہِ سرزمینہِ ہُند چپہٕ چپہٕ چھُ سان
باپتھ کیمیا تہٕ حُرمتہٕ وول۔ تام کوٗر اتجنٹن اعلان مدینہٕ پاکِچ سرزمین چھے
حاجی صاٗبن استقبال کران تہٕ ستی ووٗنن دیارِ حبیب چھُ دوٗرِ نظرِ یوان۔
ساٗری گے سیٹھو پیٹھ تھوٗ دوٗتھ تہٕ باادب تہٕ بااحترام گلی گنڈِتھ لگی درُوٗدِ سلام
بر ذاتِ خاتم النبین، شفیع المذنبینؐ سندِس خدمتس منز گزارنہِ۔ عجیب سما
ووتلیو وتہٕ رقعت گیہٕ طاٗری۔ انگ انگ تہٕ رُم رُم لوٗگ ٹاٹھس نبی صلعم
صاٗبس شوقہٕ تہٕ لولہٕ سان آلو دِنہٕ تہٕ سلام پرنہِ۔ مدینہٕ شریفکی کوچہٕ تام چھِ
باسان مہمانن انتظارس روٗزِتھ۔ یوٗ دوے راٗژ ہنز زِ بجے آسہٕ پوٗ زنوٗ رساٗوی

شہرس منز اوس پڑتھ رنگہٕ دُہل باسان۔ صُبحکی واون اوس نافہٕ بُو گرُن ہیو تمت تہٕ واوِ گژ لیہِ آسہٕ ذہنن فرحت تہٕ وونِدس تسکین بخشان۔ سأری اُس خوش تہٕ شادمأنی ہنِدِس سوٚدرس منز زن پان تمہِ آیہٕ غوطہٕ ناوان یُتھ شوٚژِ شانہٕ تہٕ شوٚد مَنہٕ بہٕ دربارِ احمد مجتبیٰ صلعم باریأبی ہُند شرف حأصل کرن۔

برابر آسہٕ ژِ بجے تہٕ پنداہ منٹ راتھ یِیلہِ سأنی بس تتھ ہوٹلس نِشہِ رُکے یِیتہِ اسہِ ٹھہرُن اوس۔ سامان اوس گاڈِ منزٕ والنہٕ یِوان تہٕ اُسی اُسی کاوٗنٹرس پیٹھ کمرن ہنز الاٹمنٹ رٹان۔ کمرٕ گیے الاٹ تہٕ سامانہٕ تھوٚو سنبھألتھ۔ یکدم ژاس باتھ روٗمس منز تہٕ گرم آبہٕ کوٚر سرٕ اناتہٕ بیگ کھوٚلم تہٕ بِلکل کوٗر قمیض پأجامہٕ تہٕ شال کوٚڈُم تہٕ پلو بدلأوِتھ کوٚر ربہٕ سُند شُکر تہٕ تسنِدِس محبوٗبس تہٕ سأنِس مطلوٗبسٕ درۄدِ سوزان سوزان گرٕ سکھر دربارس منز حأضر گوٚ ہنیٚ۔ راتُل اوس وَتہٕ ہاوُک تہِ اوسنہٕ ظأہری طور کانہہ۔ بےٚ تأبی ہُند اضطراب اوس ہن ہن تیزان تہٕ صرف اوس وِردِ زبان ”کرواتو درِ دربارِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم“۔ یپأری لولہٕ وألی وُچھی دوران یہے وَتھ رٔٹتھ وأتی بِلکل مسجدِ نبوی صلعم کِس صحنِ پاکس نزدیک۔ باسیام سون ہوٹل چُھ شمالہٕ مشرق انٛد۔ یام نظر پییم زیٚوٚ پیٹھ آم ”اَللّٰھُم ھٰذا حَرَمَ نبِیِّکَ فَاجُعَلۃُ لِی وِقَایَۃً مِنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِّنَ الُعَذَابِ وِسُوٓءِ الُحِسَاب“

اے ربّ جلیلہٕ یہ چھِ چأنِس ٹأٹھِس نبی صلعم ہُند حرم۔ یہ

بنأوِزبن مِیانہِ خأطرٕ نارِجہنم نشہِ نجاتٕک وأسدٕ تہٕ امنگ ذٕرکی یہِ۔ تمہِ گرٕ یِیلہٕ
عذاب تہٕ روزِ حساب آسہم ۔ امکی برکتہٕ تھأوی زبم پتٕنن ٹأٹھن منٛز شأمل تہٕ
سورخ روے تھأوی زبم ییتہِ کیاوٕ تتہِ۔ امی انٛدٕ اوس گیٹ نمبر ۱۵ تہٕ لیأری کوٚر
انٛدراژنک اِرادٕ۔ سأرِسے پانس وٕژھم تھار، پان گوم عأرقس منٛز پرٕ۔ پٕٹھی متو
کوٹھو چھس پکان تہٕ أندری روٗدس عرض کران باریأبی خأطرٕ۔ ذٕچھن کھور

یام دأسس پیٹھ ترٛووم......

اَللّٰھُمَ صَلِ علیٰ مُحَمّدٍ وَ صَحُبِہٖ وَسَلَّم...... اللّٰھُمَ اغفِرلِیُ ذُنُوٗبُی
وَافُتَحُ لِیُ اَبُوَابَ رَحُمَتِکَ......

یام رحمتِکس، عنایتِکس تہٕ شفقتہٕ ہِکس دربارس انٛدر دأخل سپدُس!!
کیٛنٛہہ متہٕ پٔژھتو میوٗن اندروٗن کیٛاوٕ بیروٗن حال کیٛاہ سپدٕ۔ سأرِسے
وجوٗدس پھٔٹ ترٕ تہٕ گُمہٕ سژان گوم تہٕ انگ انگ تہٕ رُم رُم گوٚو ادٕبکس تہٕ
تعظیمہٕ ہِکس سوٚدرس منٛز پرٕ۔ پانس چھس حبس گرِتھ...... "عقلہِ ووٗنم ادب
کر، یہ چھے رحمتٕچ بارگاہ تہٕ شفاعتٕک آگُر۔ یَس ییٚتیُک تعظیم تہٕ لول آسہِ سُہ
چھُ ربُّ العزتس تہِ ٹوٗٹھ۔" دل لوٚگُم باونہِ...... "ربّہٕ سُنٛد فأصلہٕ چھُ یُس
میأنِس ٹأٹھی سُنٛد آسہِ سُے چھُ میوٗن۔" أتھی ستیٚ لُجم سأرِسے وجوٗدس گٕنی
ذٕنن۔۔ دپان چھس اگرشہہ تیز کھوٚت خبر بےادبی ماگوٗھم۔ شہن ہٕنٛز کھال
وال سوٚتے زن۔ اکھ اکھ شہہ دروٗدن تہٕ سلامن ستیٚ آوٗر۔ دپان چھس کتہِ

لۍ سوزبان ربّ کائناتہ سُند کرٕ شُکرانہٕ ییٚمی مے یتھ رحمتہٕ کِس، عظمتکِس تہٕ
مغفرتہٕ کِس دربارس منٛز حاضر سپدنٕچ سعادت عطا کر۔ یوٚ دوٚے اکہٕ حسلیہٕ
شادمانی چھِم تہٕ وبۍوان چھس نہٕ کُنہٕ یہ زانتھ زِ ربّن کرِنم تمن آلہٕ ون
قبوٗلیت عطا یمہٕ آلو وأنسن روٗدس دِوان زِ "مے چھم گارٕ بہٕ واتہٕ ہامدینس سہٕ
عنایت کُرِ ونا نصیبہٕ میانے"۔ صُبحہ چہٕ ژور بجے اوس وق، صُبح صادقس اوس
وارِیاہ وق۔ تحت المسجد کوٚرم اداتہٕ نمازِ شُکرانہ ہیوٚتم پرٕن تہٕ أندری ووتلیاوٚم
تمہٕ رنگ یِمن منٛز رحمتن للعالمین ہُند بجر تہٕ عظمت گژلیہٕ چھُ ماران۔ ہنا
کوٚرم ٹھہراوتہٕ سونچہٕ سوٚ درس منٛز گوس پرٕ۔ عرض کوٚرم یا رسولِ محترم صلو علیہ
دایما...... تُہنٛز رہبری تہٕ رہنمأیی چھِ میون موٗل تہٕ مُتا۔ نظرِ کرم کرِیوٚم عنایژ تہٕ
رفاقژ برات کرِیوٚم نصیبس۔ ہر بارے أس ہران۔ لولہٕ وألی تہٕ شوقہٕ وألی
أسی عقید تک پوشہٕ ورشن کرنس ستی مس۔ کانٛہہ اکھ لولہٕ وول زونم نہٕ مُناسب
پننہٕ رزِ ڈالن یہ پزٕ ژھنہ باپتھ۔ "زِمے کرتہٕ رہنمأیی تتھ جایہٕ پاکس پٹھ واتنژ
تیچ مے ترٛپ أس۔" ؤں پتر ووم روبہٕ جلیلس تہٕ تمی سنٛدِس حبیبس صلعم یمہٕ
سنٛدس دربارس منٛز بیقرار چھس تہٕ سُے ہاوبم پانئے وتھ۔ یہ اوس میون
گوڈنیک سہٕ مدہٕ موٚت تہٕ لوٚبہٕ وُن ژھوٚہ یِیلہٕ میأنس تتھ طمٕس تر دزاوتہٕ بہٕ
کوٚرنس تمہٕ عظمتہٕ تہٕ حرمتہٕ والہ جایہٕ پاکچ زیارژ ستی سرشار۔ اکہٕ اللہ اوس
روٗتل تہٕ بیٚیہٕ اللہ بےٚ صبری ہُند عالم۔ نفلن تہٕ ذِکرن ستی اوسُم دردٕ

سلامن ہُنٛد وِرُدمٹہٕ مٹہٕ دِوان۔ تام ووت نمازِ فجرٕ تہٕ شےٚ بجے تہٕ کیٚنٛہہ منٹ
گٔے فارغ نماز پٔرِتھ۔ صُبحک واو اوس نافہٕ بأگران تہٕ ژینہٕ وَن دِوان۔
"کوٗتاہ خوش قسمت چھکھ تہٕ اوسہم عاجزی کران میأنٛی حال ونتہٕ نازنینس،
شاہِ دینس تہٕ شفیع المذنبینس صلعم۔ از چھکھ بنفسِ نفیس دربارِ عألی یَس
منز۔" مےٚ آیہٕ زن اُچھ مُوٗرَنہٕ۔ نظرن ژُلم ٹھری۔ زَن سنگر اُسی رحمتکس شہرس
گاشہٕ راونس تیارتہٕ دژاس نبرٕ گن تہٕ ژواپأری آسہٕ میانہِ پُرنم چشمہٕ نبی صلعم
ہٕنزِ بارگاہِ تعظیمہٕ تہٕ احترامہٕ سان لول بران تہٕ پننٛی حال باوان۔ نماز پٔرِتھ اُسی
لولہٕ وألی یسلہٕ پأٹھی نیران۔ بہٕ اوسُس پننہٕ جایہِ سوٗنچان مےٚ پیاوَنہٕ پنٛن
ہوٹل ییٚتہٕ بہٕ روتلہِ دژاس۔ تکیازِ میانو سأتھیو ووٗن مےٚ یورٕ نیرنہٕ وِز "ژٕ نیر
اُسی تہٕ واتو" پتہٕ رٔوٗزم نہٕ یہنٛز خبرٕ ے۔ یام بہٕ موکلییہٕ تہٕ مےٚ زون غنیمت
واپس اندر راژن۔ تکیازِ بیقرأری ہُنٛد اضطراب اوسُم اندری جیرٕ ٹلان۔ امہٕ
وِزِ باسیام زنتہٕ بہٕ یموٚ اندرِ موٚوَتو نشہِ باخبر چھُس۔ تکیازِ ییٚتہِ نبیؐ صأنٛزی رہبری،
رہنمأیی تہٕ رفاقت شأملِ حال آسہٕ تتہِ کیاہ پرواے چھ۔ بلکل مقامس نشہِ
وأتتھ پٕژھم اُکس خأدمس عاجزانہٕ اندازس منز۔ "ریاض الجنہ"!!!، اشارٕ
ہوٚوُنم۔ بلکل بہٕ اتھ جایہٕ پاکس نزدیک۔ اُچھن دِژم مُرن، چشمہٕ آسہٕ
گوڈے نُمتھ تہٕ قدم اُسی احترامن تمہِ آیہٕ ووتھان ییٚتھنہٕ کُنہِ بےادبی ہُنٛد
داغ لگم۔ یمٕ دوٚے اندری اوسُس شادِ ستی وِسان پوٗز ظأہری طور اوسُم نہٕ

حال ہوٚشے پانس اتھ۔ جُرتھے چھُس نہٕ ہبکان گٔرِتھ دربارس منٛز
اَژِنس۔ وُسہٕ وأسی ہیٚتِنۍ پھٹٔنۍ یہِ زأنِتھ زِ یہٕ کتہِ انہٕ تمہٕ اوصافن آداب یِتھ
زن بہٕ سُہ تعظیم ہیکہٕ گٔرِتھ یُس یِتھ پایہٕ بجہٕ تہٕ حُرمتہٕ واجنہِ جایہِ پاکس ربّن
چھُھ بخشمُت۔ بار بار چھُم ذہنس منٛز یوان ٹاٹھِس شفیع المذنبین صلعم ہُنٛد
فرماوُن:

''میأنِس آرام گاہس تہٕ محراب مسجد نبوی درمیان چھُ جنتُک باغہٕ
ٹُکرٕ۔ اگر میأنِس اُمتس پے لگہِ لتہِ چھےٚ اکھ حُرمتہٕ واجبن جاے پاک۔ یِیتہٕ
یہِ کینٛہہ ہارِ بَّس منٛگوتتھ چھُ قبوٗلیتُک شرف حاصل۔ چیرِ پٮ۪ن تژ اونہٕ''۔ کانٛہہ
سار چھُم نہٕ روزان یہِ یاد پیٚتھ۔ ''باریأبی کرُم عطامیانہِ آغہٕ تہٕ پتٔمن عنایتن تہٕ
رحمتن کرُم وۄمیدوار''۔ أتھی ستی آیہٕ یورٕ خبر کمہِ مُلکُچ جماتھاہ تہٕ یِہنٛدِ چارٕ ستی
ووٚتُس ریاض الجنتس منٛز۔ رَش اوس بلکل کم تہٕ تمام جایہِ پاکن گٔرم نظراہ تہٕ
روٗدُس تمام جاین آرام سان نفل پران دُعا منگان تہٕ درُوٗدٕ سلام
گذاران۔ تمام ستوٗن ہاے رحمت یِمن اسطوانات رحمت تہِ چھِ ونان۔
أکِس أکِس جایہِ پاکس پٮ۪ٹھ وأتِتھ روٗدُس نفل تہٕ درُوٗدٕ اذکار پران۔ یِمن
تمام اسطوانن ہُنٛد بجرتہٕ عظمت چھےٚ بلکل ذہنس منٛز ووتلان تہٕ یادٕ وُترِس چھےٚ
گژھکھ لگان۔ تمہٕ تمام واقعات تہٕ تأریخی پس منظر یمہٕ یِمن مُتبرک جاین
ستی تعلق چھُ تھاوان چھُم أندری نوٗ ناوان۔ یپأری چھم بیقرأری کرتہٕ کأمل کرٕ

رحمتن للعالمین شفیع المذنبین تہٕ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلمن ہُند
دیدار۔ ریاض الجنت یتھ اسطوانہٕ رحمت عاشقن زن آلو دِوان۔ تام ووتُس
تتھ جایہِ پاکس نشہِ یتہِ سو خطبہٕ ہیر موجوٗد چھے یتہِ نسن نبی برحق صلعم خطبہٕ اُسی
دِوان۔ سُہ چبوترٕ یتھ پٹھ حضرت بلالؓ اذان اُسی دِوان۔ اتہِ فارغ
گوٚھتھ دراس تہٕ تتھ لُانہٕ منز ژاس یتہِ عاشقن تہٕ لولہٕ والین ہنز رٔج اُس۔
أندری چھس من تہٕ تن چھلنچ کوٗشش کران۔ تمام فکروتہٕ پراکندیو نشہِ ذہن
مُچھِ کران۔ سُہ لول تہٕ ماے وُزٕ ناوان یتہِ صرف تہٕ صرف لولِ نبیؐ جلوٕ گر
آسہِ۔ منہٕ کمن پوٚت ونن تہٕ ذہنہ کمن اُنہٕ خانن أندرٕ ٹاٹھس نبی صلعم سُند
بجر، عظمت تہٕ حُرمت ووتلاوان...... گُنی تھارٕ وُزٕ ژھم انگس انگس لگی گُمہٕ پھٹنہِ
تہٕ رُم رُم لوٚگ بصد احترام تعظیمہٕ رِکس آگرس تہٕ ادبہٕ رِکس تھدِس مقامس پُرٕ
نم چشمو لول برنہٕ۔ قدم قدم ووتھان تہٕ شمع رسالت تہٕ تاجدار انبیا احمد مجتبےٰ تہٕ
محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلمن ہُند دربار نزدیک واتان۔ چشمہٕ بوٚن تہٕ وجوٗد
عجز وانکساری ہندِس سوٚدرس منز غوطہٕ دِنہٕ یوان ...... گُنی ڈُنن گیم! ادب
واحترامک سُہ عظیم تہٕ پایہٕ بوٚڈ مُقام (کعبے کا کعبہ) ووت بلکل نکھہٕ تہٕ انگ
انگ لوٚگ سلام بحضوٗر سرورِ کونین، رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلمن ہندِس
خدمتس منز گذارنہٕ۔ پتہٕ بڑٕ ونہہ ہیرٕ بوٚن، ڈٕچھنی کھوٚوری غرض پرٕتھ شیہ منز
حیاتی ہندی جلوٕ پرٕ بولان تہٕ ساری سے نوٗرٕ ساوی نوان گرِتھ۔ لولہٕ والین تہٕ

عاشقن رحمتن للعالمین صلعم جلوٕ گر۔ پٕز دل تہٕ چشمہٕ گوھن آسنہٕ۔ سہٕ دل یُس پرٛتھ وزِ لولِ نبی صلعم للہٕ ناوان آسہِ۔ تمہٕ چشمہٕ یمہٕ رضاے نبی صلعم حأصل کرنہٕ خأطرٕ ہمیشہِ پُرنم آسن روزان۔ أندری درٛؤدٕ سلامن ہُند سنہٕ وُن سوز ظأہری جلون ہُند بہارتہٕ جہار ہاوان۔

اَلسَّلامُ عَلَیکَ اَیُّھَا النَّبِیُّ السَّیِدُ الکَرِیمُ ط وَالرَسُولُ العَظِیمُ ط الرَّوفُ الرَّحِیمُ وَرَحمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ ط الصَّلوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَیکَ یَا رَسُولَ اللّٰہِ ط الصَّلوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَیکَ یَا حَبِیبَ اللّٰہِ ط الصَّلوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَیکَ یَا خَیرَ خَلقِ اللّٰہِ ط

أندری ژھٹہٕ مارٕ وُن سلامن ہُند سوٗ دُرگُنہٕ بگہٕ ہوان کرُن۔ پٕز یتھ ادٕبکس تہٕ تعظیمہٕ کِس دربارس منٛز شہہ بڈِ کھالُن تہٕ بے ادبی۔ سوٗرے أندری وُزان تہٕ أندری شرٛؤ پان تہِ۔ سیدِ سیٛو درحمتن للعالمینؐ ہُند بن پایہٕ مُبارکن تل، شفاعچ تہٕ عنایچ برات ژھانڈان۔ لولہٕ والین ہُند پکہٕ وُن سمندر گرٛایہِ ماران تہٕ ٹاٹھس نبیس صلعم سلامن ہنٛز ڈالی پیش کران۔ رٕ برٕ زیادٕ کالس ٹھہراوکرنہٕ ستی ہیکہِ لولہٕ والین ہند بن دلن گرٛاے تہِ لگِتھ۔ یُس بے ادبی ہُند داغ لگنک بأعث تہٕ ہیکہِ بنِتھ۔ توٗ ے روٗدس وارٕ وارٕ درشن دارِ دٕ چھنی دٕ پکان تہٕ ٹاٹھس رحمتن للعالمینؐ ہٕندِس خدمتس منٛز تمن بُزرگن، ٹاٹھین، دوستن تہٕ رشتہٕ دارن ہندِ طرفہٕ سلام عرض کران۔ یموٚ ے امہٕ باپتھ

التجا اوس کوٚرمُت تہٕ زیوٚ پٹھ اوسُم:

"اَلسَّلامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہِ مِنۡ جَمِیۡعُ مَنۡ اَوۡصَانِیۡ بِالسَّلامِ عَلیك ط"

روضۂ اطہرس اندر نبی برحق صلعم، کھوٚورِ طرفہ چھِ سیدنا ابوبکر صدیقؓ ڈاف ترأوِتھ۔ یہُند سرِ مُبارک حضوٗرِ پُرنوٗر صلعم صأبس کھووِرس شانٔے مبارکس برابر چھُ۔ ہناہ چھُن گُن لرٕ کٔرِتھ گٔرِم بعد احترام سلام عرض۔

"اَلسَّلامُ عَلَیۡكَ یَا سَیِّدِنَا اَبَا بَكرِ الصِّدِیۡقؓ ط اَلسَّلامُ عَلَیۡكَ یَا خَلِیۡفَۃَ رَسُوۡلَ اللّٰہِ عَلٰی التَّحۡقِیۡق ط"

ٹاٹھِس نبی صلعم سُندِ سہ یارِ غاریُس پرٕتھ وِزِ یہُند بن قدمن ستی روٗزِتھ مشکلاتن تہٕ مُصیبتن سینہٕ داران روٗدی۔ سہ پایہ بوٚڈ گوڈنیک خلیفہٕ تہٕ عُلماہن ہُند سرتاج۔ پننس ٹاٹھِس نبی صلعم صأبنس سایس تل ڈاف ترأوِتھ۔ امہٕ وِزِ چھِ تمہٕ تمام تأریخی منظر بڑٕ وٚنہہ گُن یوان یمہٕ واقعات ابوبکر صدیقنؓ ٹاٹھِس نبیس صلعم ستی سٔری۔ واقعہٕ ہجرت اُسنی، سہ غارِ حُرہک قیام اُسنی یا مکہ پیٹھ مدینہٕ پاک تام سفرُک حال اُسنی۔ یمنے لرِ سیدنا عمر فاروقؓ دوٚیم خلیفہٕ یمن برابر کھووِرِ طرفہٕ۔ یہُند سرِ مبارک حضرت صدیق اکبرنؓ ہند بن شانہٕ مبارکن برابر۔ ہناہ چھُن گُن پھیرِتھ گٔرِم یہُندِس خدمتس منز ہدیہ سلام پیش:

"اَلسَّلامُ عَلَیۡكَ یَا عُمَرُ بِنۡ الۡخَطَّابؓ ط اَلسَّلامُ عَلَیۡكَ یَاثَانِی

اَلْخُلَفَآءِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط "

تہٕ رودُس بڑ وٚنہہ کُن پکان۔ یام امہِ لُانہِ منز دڑاس تام آس رٕو بروے روضۂ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم جالہِ نیٚبرِ تہٕ رودُس محو درٕو دن تہٕ سلامن منز۔ ڈچھنہٕ کھوورِ تہٕ اُسی لولہٕ وٲلی نذرانہٕ عقیدت پیش کران۔ سبٹھاہ خوش اوسُس یہِ سعادت اُنٛم باگہِ۔ تکیاز بار باراوسُم نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد سہ فرمان یاد پیوان:

ا: "یُس شخص میأنی زیارت کرِ روزِ قیامت آسہِ سہ مےٚ نزدیک۔"

۲: "یٚمی شخصن حج کوٚر پتہٕ کٔرن میانہِ روضٕچ زیارت میانہٕ یٚمہِ دنیامنز نیرنہٕ پتہٕ۔ زأنی تو تٔمی کٔر حیأتی منز میأنی زیارت۔"

۳: "یٚمی میانہٕ روضے پانٕچ زیارت کٔر تس شفاعت کرٕن سپد مےٚ پیٚٹھ واجب۔"

ڈٔں کُس دو گنٛیار چھ روزان، سوٗرے عیان تہٕ جلوٕ ژھٹان باسان۔ شادمأنی ہنٛدِس سوٗدرس چھےٚ ملرو وتھان تہٕ انگس انگس چھلان تہٕ چھوکان۔ ارمانن سٕہ بہارتہٕ جہار بخشان۔ یتھ منز سو لطافت تہٕ رٔمبہٕ ڈٔنی پیکر چھِ بارسس یوان، یتہٕ رفاقتکی، شفاعتکی تہٕ مغفرتکی تصور چھِ ووتلان۔ وأنسن ہنٛدی تمناچھِ نیران تہٕ نظرن چھ سہٕ ڈسہٕ جار باگہِ یوان یتہٕ نہٕ کانہہ ڈژھر یاٹھوٚر چھ بتھِ یوان۔

روضۂ اطہرس رُو برُو روزنس کُو تاہ بجرتہٕ عظمت چھےٚ باسان۔ تن ومنہٕ دروُ دن تہٕ سلامن منز مس رُو زِتھ رحمتن للعالمینس صلعم پنٕنۍ دٲدِ باوان تہٕ التجا کران۔ ٹاٹھِ خیر الورع، تُہۍ حض چھو پردٕ پوشِ اُمم تہٕ بخشن ہار۔ تُہۍ حض چھو شافع عاصیان۔ مےٚ تہٕ میانین اسلافن، مأُلس تہٕ ماجہِ، رہبرن تہٕ انگن اُشناون، عزیزن تہٕ اقارِبن، یارن تہٕ دوستن کرتہٕ پنُن شفاعت عطا۔ پنٕنۍ رفاقت، حفاظت تہٕ عنایت تھأوی تو اسہِ شأملِ حال۔

"اَسألُكَ الشَّفَاعَةَ يَارَسُولَ اللّٰهِ"۔

پنٕنۍ حال بُنُن تہٕ گدٕ رُن بأوِتھ رُوٗ دُس سلام عرض کران تہٕ دروُ د سوزان۔ "شکر الحمدللہ۔ تسلی تِتھ دراس خوش تہٕ خورم پأٹھۍ۔ سورُے منظر آم دلس زن کھنہٕ۔ وق اوس صُبحچ نو بجے تہٕ دوہ اوس ۳۔ مارچ ۲۰۰۲ء بمطابق ۴ محرم الحرام ۱۴۲۳ ہجری۔ بہٕ دڑ اس نبر بیکہِ گیٹہٕ کنۍ تکیاِ زِ پوٚت پھیرنس اوس نہٕ وارٕ ے نہٕ اُسی اورتڑ اوانہٕ۔ بلکل گنبد خضرا ہس بڑ وُنٹھِ کنہٕ رودُس تھلہِ تھلہِ وُچھان تہٕ امہِ رٕکس نؤرٕ سأوی بجرس لول بران۔ تام پییم دوٗرٕ پہن نظر اَتہِ وُچھم مسجد شریف رٕکسِ دیوارس ستی تم سأنی سأتھی یمہٕ کالہٕ دویمہِ بسہِ منز لگنہٕ سببہٕ اسہِ نشہٕ ژھینہٕ اُسی گمتۍ۔ یمن یام مےٚ گُن نظر پییہٕ تہٕ آےلاران لاران یہٕ ونہٕ باپتھ زِ تہنٛد ہوٹل کتہٕ چھُ۔ مےٚ وُون یمن ہوٹل تڑ اُدی تو اُتی ریاض الجنتس منز وأتی وا۔ یہنٛد نکار کرُن گوٚو مےٚ سخ مشکل تہٕ تِہِم پانس ستی

تہٕ لأنہٕ اندر رٕوٗ زِتھ واتہٕ نأوِم اتھ جایہِ پاکس پٮ۪ٹھ تہٕ روضہٕ اطہرس نش وأتتھ
گٔر سارٕوٕ ے سلام بحضور سرورِ کاینات صلعم پیش پتہٕ گٔرِم ہوٹلس کُن روانہٕ ۔ یہِ
پرٕژھنہٕ ورأ ے زِ تہنٛد ہوٹل کتہِ چھ نہٕ ووٗ نمکھ پٔتن پے پتا ہوٹلک ۔ ساڑ داہ
آسہٕ بجنس تیار یییلہٕ بہٕ وٕنی دِوان ہوٹلس پٮ۪ٹھ ووٗتس ۔ ٹکیٲزِ بہٕ اوٗسس اتہٕ
روتلہِ دژ امُت ۔ میأنی سأتھی أسی پریشان ۔ یِموٗ یام وٕچھہس تام ژٕلگھ
نیرِ تھ "ژٕ کتہِ اوسکھ؟" نہ چاے تہٕ نہ کانٛہہ چیز اوٗسُم کھیوٗ مُت ۔ ٹکیٲزِ بہٕ اوس
یٚیمہِ پایہِ بڑشہرِ کہِ گوڈنکہِ دوہک آغاز ۔
یوٗچھِ آسنہٕ موکھ ووٗن مےٚ ۔ "اگر بتہٕ تیار چھ تیٚلہِ کھموٗ بتےٚ گوڑٕ"
بتہٕ کھیوٗ وتہٕ مےٚ کوٗر یِمن سوال نماز فجر پرٕیوٕ باجماعت؟ یِموٗ کوٗر آنکار تہٕ ہستی
پُرٕژھمکھ ریاض الجنت وأتی وا ۔ تہٕ دربارِ رحمتن للعالمین گذٲرِوا سلام؟ ۔
جواب اوس "نہ" ۔ مےٚ گوٚو سخ مُشکل تہٕ لوٗگس یِمن مدینہ پاکچ عظمت
باوُنہٕ ۔ تام بجے کاہ تہٕ گٔرسکھ مسجد نبوی ؐ کُن نیرنچ ۔ صرف پانٛژھ منٹ چھِ
لگان ڈیرِ پٮ۪ٹھ حرم تام ۔ نفل رٕوٗدی پران تہٕ درٕوٗدٕ اذکارن ہُنٛد وِرد کران ۔ تام
ووت نمازِ ظہر ۔ نماز پرٕتھ گےٚ فارغ تہٕ کوٗر مےٚ ارادٕ "ریاض الجنتس" منٛز
حاضری دِنک ۔ اتھ طرفس کُن وأتتھ آوُ ونہٕ زِ وُنی کنبس چھ صرف مستوٗراتن
زیارتُک اجازت ۔ اڈِ گانٛٹہٕ پتہٕ ہیکن مرد حضرات زیارت کٔرِتھ ۔ ٹکیٲزِ لتہٕ
چھُ أچھ ٹنڈِ منٛز حد بندی گوہان تہٕ پرٕ لگان ۔ مےٚ زون غنیمت أتی نسن نفل

تہٕ درۄدٕ سلام پرٛن۔ یِپأرٕ گوٚو اِشارٕ باریأبی ہُند تہٕ بہٕ تہٕ اوٚسس خوش وخضوع أتھی گرِ پیٚاران۔ شُکر الحمدللہ بہٕ ووٚتس ریاض الجنتس منٛز آرامہٕ سان تہٕ استطوانات رحمتن نشہِ حأضری دِنی تہٕ نفل پرٛن بنیاو میانہِ خاطرٕ آسان۔ گوڈنیتھے آے أکسےٕ لأنہِ منٛز ژور ستوٗن سنگ سُرخ تہٕ یمن چھ ناو تہٕ لیکھت۔ بہٕ گوس سبٹھاہ شاد تہٕ روبہٕ کأیناتس کُن کوٚرم شُکر نبی برحق صلعم ہندِس ذاتِ اقدس درو‘د وسلام سوزان تہٕ التجا کران ”میانہِ شانہٕ بڈٕ آغا!! اُمتکہِ غمخوارٕ، رحمکہِ آگرٕ تہٕ سانہِ شافع تہٕ روبہٕ سنٛدِ ٹاٹھِ صلی اللہ علیہ وسلم رہبری تہٕ رفاقت تھأوِی زبم شأمل حال“۔ پرٛنم چشمو گوس أندری آبےٕ آب تہٕ تعظیمکی جوٗنن وُہہ نو میون اندروٗن تہٕ جوشہٕ یتھ آس زن کارنہٕ۔ پوٚز پانس روٗدُس حبس کران۔ ظون آو تمہِ آیہٕ ووٚتلتھ ییٚتہٕ صرف ژہنہٕ ونہٕ چھِ لگان۔ ”ہوش تھاو ڈنجہِ تہٕ ادب کر، یِہنہٕ ڈلکھ پتہٕ لوٗکھ نہٕ کھنڈ ہار۔ ہلم دار رحمتک دربار چھے برجوش“۔ تام ووٚتس گوڈنکس ستوٗنس نشہِ محراب النبی صلعم ستی یتھ اسطوانہٕ حنانہ یا اسطوانہ مخلقہٕ چھ وَنان۔ یہٕ چُھ تتھی کھزٕ رگلی گوڈس تل یتھ ستی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ڈوٗ کھ ترٛأوِتھ خطبہٕ أسی دِوان۔ سہٕ تأریخی واقعہٕ آم أچھن تل ”یِیلہِ ۷ رہجری مسجدِ نبوی یِچ توسیع ہنٛز کأم درِدَس ننہٕ آیہٕ تمہِ وِزِ آیہٕ لکرِ ہنٛز ترٛبن پاوبن ہنٛز خطبہٕ ہیر (منبر) بناونہٕ۔ کھزٕ رگلی گوڈ لوٗگ اوٗننہٕ ہنٛزٕ آوازِ ژھری سنٛدی پأٹھی بڈٕ ژھنہِ۔ یہٕ آواز بوز تمام صحابےٕ کبارو

یمہٕ مسجد پاکس اندر رامہٕ وزِ موجوٗد آسی۔ نبی رحمتو صلعم روٗٹ یہِ کھزٕرگلئیک گوڈ سینہٕ مبارکس اسی تہٕ یہ گوٚو خاموش۔ پتہٕ آو یہ گوڈٕ محراب النبی صلعم قریب دفن کرنہٕ۔ توٚے آو اتھ گوڈس ''حنانہ'' ناو دِنہٕ۔ یُس ریاض الجنہ ہس منز ''استوانہٕ حنانہٕ'' ناوٕ پزٕر ناونہٕ چھ یوان۔ یہِ جایہِ پاک چھ محبتک تہٕ عقیدتک رمبہٕ وُن اظہارتہٕ سانہِ خاطرٕ سہٕ مِثال یُس پانہٕ ناٗوتِھ لولُک وو ہار عقیدتک بہارتہٕ جہار چھاوُن ہیٚچھِ ناوِ۔ اکھ کھزٕرگُل ٹاٹھِس نبیس صلعم لول بران تہٕ تس پتھ فداتہٕ یوٕر محسنِ انسانیت، نور مجسم سرور کونین صلعم شفقتک دستِ مبارک اَتھ پتھ تھاٗوِتھ گُل ژھوپہ کران۔ وُں یُس اُمتی پزٕ دلہٕ تہٕ شوٚدِ منہٕ ٹاٹھِس نبیس صلعم لول برِ تہٕ شب روز درۄدٕ سلام سوزِ تس نے رضاے نبی صلعم حاصل گوھِ ادِکس گوھِ۔ یس عاشقہٕ سنٛد غذا درۄدٕ سلام آسہِ تس کیاہ پرٕ گی آسہِ تس نےٚ ٹوٚٹھ نبی صلعم حوض کوثر چاوِتہٕ ادِکس۔

محراب النبی کھوورِ انٛدٕ سہٕ پایہِ بڈٕ تہٕ شانہٕ تھزٕ جاے پاک۔ یتھ متعلق نبی آخر الزمان صلعم صاٗبو فرموٚد ''اگر بہٕ صلعم وَنہٕ زِ میانہِ مسجد منز چھ اکھ سہٕ متبرک تہٕ شانہٕ واجینٛز جایہِ ہن ییتہٕ اگر لوٗکن پے لگہِ لتہِ نسن نماز پرنس کوٗتاہ ثواب تہٕ اجر چھُ تیلہِ لگہِ تتھ جایہِ پاکس پیٹھ واتہٕ نس تیٚہٕ مان مان زِ چیرِ آسن پیوان ترٛاونہِ''۔ صحابہ کرام اُسی تنہٕ پتھے یہ معلوٗم کرنہٕ خاطرٕ تشنہٕ۔ نبی برحق صلعم ییلہِ ظاٗہری طور یمہِ دنیا تشریف نیٚو تہٕ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

عنہاہن وۄن پنٕنس باۓتھ عبداللہ بن زُبیرسؓ امہِ جایہِ پاکک پےٚ۔ یتھ
جایہِ ستۄنِ عایشہ ناو چھ۔ توبہٕ استغفارن تہٕ عجز وانکساری چھ اتہِ قبوٗلیتُک
شرف حاصل۔ أتھی ستۄنِ عایشہ ہس کھوورِ اَنٛدٕ چھ استوانہ "ابولبابہ" تس
مشہوٗر تہٕ نامدار صحأبی سنٛدِ ناوٕک ستۄن یس بشریتہٕ کہ تقاضہٕ سو غلطی سرزد
گیہِ۔ یٚمیُک تعلق یتھ واقعس ستی چھ زِ تمن گیہِ غزوہ تبوکس منٛز اکھ غلطی تیچ
ذکر قرآنِ کریم کہِ کٔہمہِ سپارِ منٛز تفصیلی طور درج چھےٚ۔ یمو کوٚر یہوٗدِیَن
برٛونٛہہ کنہِ رازِ نبوت فاش۔ اتھ لغزشہِ پتہٕ گوٚنٛڈ یمو پان کھٕزِ رِ کلی ستۄنس تہٕ
کوٚر رُکھ قصد زِ یوٚ تأنی نہٕ نبی برحق صلعم پننہٕ دستِ مبارکو مےٚ موٗراوِ توٚ تأنی روزٕ
بِلکل گنٛڈِتھے درعذاب۔ نبی برحق صلعم تہِ فرموو "یوٚ تأنی نہٕ مےٚ روبہٕ سُند حکم
نأزل سپدِ توٚ تأنی کھولن نہٕ قطعی۔" آخر گوٚ واکھ ربتھ تہٕ وٗہ دوہ ییلہِ روٗبن ابو
لباب سُند توبہٕ قبوٗل کوٚر۔ تمہِ پتہٕ موٗروو نبی برحق صلعم پننہٕ نیوو دست مبارکو
ستی۔ روب گرِنی یٚمہِ جایہِ پاکہ کہِ پاسہٕ اسہِ تہِ مغفرتس تہٕ رحمتس وومیدوار۔

روضہ اطہرچہِ جالہِ منٛز چھِ بیٚیہِ ترٛےٚ ستۄن یمہٕ نصف جالہِ نبر ریاض
الجنہ ہس تہٕ نصف حصہٕ أندرِمس حصس منٛز چھےٚ۔ یمو ستونو منٛز چھ گوڈنِکی
ستۄن استوانہٕ سریرٕ ناوٕک یٚیتہِ نس رحمتن للعالمین صلعم بسترٕ ترٛاوِتھ آرام اُسی
فرماوان تہٕ اعتکافہٕ وقتہٕ تہِ اُسی اتھ جایہِ پاکس پیٹھ تشریف تھاوان۔ أتھی ستی
چھ بیا کھ ستۄن "استوانہ حرس" ناوٕ۔ یہِ ستۄن چھ تتھ جایہِ یٚیتہِ پیٹھٕ ییلہِ نبی

برحق صلعم پنٕنس قرار گاہس کُن تشریف نوان اُسی تہٕ کاثھہ صحابی اوس اتھ جایہِ رُوٗزِتھ رحمتن للعالمین ہنٛز خبر گیری تہٕ حفاظت کرنک شرف حاصل کران۔ اُتھی ستی چھُ استوانِ وفوٗد یتھ جایہِ نبی برحق صلعم نیٚبرِ میٚن وفدن شرف ملاقات بخشان اُسی۔ اُتھی جایہِ پاکس چھُ یہ بجرتہٕ حاصل اگر کاثھہ وفد بارگاہِ رسالتس منٛز یتھ اسلام قبوٗل کرنہٕ خاطرٕ گوٚڈہ ہے تمہٕ اُسی اُتھی جایہِ تھاونہٕ یوان۔ پتہٕ اُسی نبی رحمت صلعم حُجر پاکہ منٛزٕ نیران تہٕ آسہٕ ؤنہٕ ہونچہِ یہُنٛد استقبال کران۔ دہانہِ مبارک گُلِ خندان تہٕ سوٗرے اوٗند پوٚک اوس نافہٕ ژھٹان۔ منتظر اُسی رٕہتھ گوٚڈھان ییٚلہِ یمہٕ رحمتن للعالمینٛ ہُنٛد وو ہار وُچھان اُسی۔ کُنہِ وِزِ اُسی شفیع المذنبین صلعم پنٕن ردائے مبارک یمن وتھرُن ترٛاوِتھ خاطر تواضع فرماوان۔ امہِ پتہٕ ووٚتُس تتھ جایہِ ییٚتہٕ نسن رسول رحمت نمازِ تہجد ادا اُسی فرماوان۔ سوخطبہٕ ہیر یتھ پیٹھ رُوٗزِتھ خطبہٕ اُسی دِوان تہٕ سُہ چھوٗترتہِ وُچھ یتھ پیٹھ حضرت بلالؓ اذان اوس دِوان۔ غرض ریاض الجنت جایہِ پاک چھُ رنگہٕ رنگہٕ حُرمتکہ تہٕ عظمتکہ حال باوان۔ پرٛتھ جایہِ نفل پرٛتھ تہٕ دروٗدٕ سلام بذات اقدس رسولِ رحمت صلعم سوزان دراس۔ نیرٕ وُنے ژاس تتھ لانہِ منٛز تہٕ ووٚتُس تتھ دربارس منٛز ییٚچ ترٛپ پرٛتھ کانٛسہِ اُمتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس چھےٚ۔ سلام بحضور سرور کائنات تہٕ تمن پایہٕ بڈٕ بن یار غارن یمہٕ ٹاٹھس نبی صلعم صابس لرِ ڈاف ترٛاوِتھ چھِ۔ دروٗدٕ سلام سوزان سوزان

روٗدُس دیدارِ سرورِ کائینات صلعم کران یوٚ تام دروازس تام ووٗتُس تہٕ نبر نیرِتھ روٗدُس گُنبد خضراہس تھلہٕ تھلہٕ وُچھان تہٕ لول بران۔ برابر روٗدُس نمازِ عصرس تام مسجد پاکسے اندر۔ نمازِ عصر اداکٔرِتھ ووٗتُس ڈیرس پیٹھ تہٕ ہنا آرام کٔرِتھ وو تھُم اندرِ جیرِ ہیوٚتہٕ لٔجم بیقرأری حرم پاک واتنچ۔ وق اوس پانژٕ بجے، وٗنہٕ اوس نمازِ مغربس وارِیاہ وقت بہٕ دراس ہوٹلہٕ پیٹھ گوڈٕ انوارِ ووٗتُس تتھ حُرمتہٕ تہٕ عظمتہٕ وألس مقبرِ شریفس نشہٕ۔ یُس کُلِ کائیناتک سارِوے مزارِ شریفو کھوتہٕ معتبر تہٕ موحترم چھُ مانہٕ یوان۔ اتھ پایہٕ بڈس مقبرس چھِ مزارِ بقیع تہٕ تہٕ جنت البقیع تہِ ونان۔ ییتہِ ساسہٕ بدٕی صحابہٕ کرام، تابعین، صُلحا، اولیا تہٕ انبیا علیہم سلام ڈاف ترٲوِتھ چھِ۔ امہِ حُرمتہٕ والہِ جایہٕ پاکک زرٕ زرٕ چھُ ایمانکی، عشقکی، محبتکی، پزرٕکی، اخلاصکی تہٕ اخوتکی راز باوان۔ سارِوے کھوتہٕ تھوٚد قرارگاہ تمن برگزیدٕ ہستین تہٕ جانبازن ہُند یمو ایمان وشجاعت تہٕ جہادچن کارزارزٕ أنتھ دینِ اسلامس سٕہ جہارتہٕ بہار بخُش۔ یُس تا روزِ قیامت کائیناتس مُشکاوان روزِ۔ جنت البقیع تمہٕ تأریخی واقع یاد پاوان تہٕ تمن پایہٕ بڈبن تہٕ عظیم ہستین ہُند کوٚرمت کرومت دایراوان باسان۔ ژٕہنہٕ وَن دِوان دینس آبیأری تہٕ ایمانس رٲچھ کرنچ، عزتچ تہٕ پزرٕچ زندگی گُزارنچ شیچھ باوان۔ جاہ وحشمتس لتھ دِتھ تہٕ ریاکأری مۄل پژٲرتھ روب کائیناتہٕ سندبن حکمن تعمیل تہٕ نبی برحق صلعم ہنز اطاعت تہٕ تعظیم رٔچھن ہیچھ

ناوان۔ یتھ مزارِ پاکس اند رحضرت عثمانِ غنیؓ، حضرت حسنؓ، حضرت عباسؓ، حلیمہ السعدیہؓ، اُمہات المومنین، ازواج مطہرات یمن منز سیدۃ عایشہ صدیقہؓ، سووہ بنت زُمعہؓ، حفصہ بنت فاروق اعظمؓ، اُم سلمہؓ، صفیہ جویریؓ، اُم حبیبہؓ، زینب بنت جحشؓ، زینب بنتِ حریمہؓ، رسول رحمتن صلعم ہنز ژور صاحبزادِ، اکھ فرزند تہٕ ترٛے پوٚپھ۔ امہِ علاوٕ تمہٕ ڈیکہٕ بجہٕ تہٕ عظمتہٕ واجنہٕ ہُستی یمن ہنز قوربانی، ایثار تہٕ شجاعت اسہِ زندٕ روزُن چھِ ہیچھناوان۔

امہِ قبرستانک بجر چھ یمہِ کتھِ کنۍ ٹاکارٕ تہٕ عیان زِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسی اکثر راتھ کیٚت اور تشریف نوان تہٕ وارِیاہ وق لتہٕ گزاران۔ "طریقہ حج" از مکتبہ رشیدیہ قاری منزل کراچی۔ پاکستان صفحہ ۱۵۳ یتھ منز جنت البقیع متعلق اکھ حدیث درج چھُ کہ "قیامُوٚ دوہ ووتھن امہِ قبرستانہٕ اُندرٕ ستتھ ساس تمہٕ ڈیکہٕ بڑۍ یہندی روے مبارک ژودٲہمہِ زوٗنہٕ ہندی پاٹھۍ پر بزلان آسن۔" اتھ تلِم تہٕ موٚنگم دعاے مغفرت سارِنۍ مدفونن ہندِ خاطرٕ۔

"اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ وَاَتَاکُمْ مَّا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُوَءجَلُوْنَ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰہُ بِکُمْ لَاحِقُوْنَ ط اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِاَھْلِ الْبَقِیْعِ الْفَرْقَدِ ط

دعاے مغفرت منگتھ دژاس تہٕ نماز مغرب اوس تیار ژاس مسجد نبوی صلعم اندر تہٕ رودُس تعظیمہٕ کِس سوٚدرس منز من غوطہٕ دِیاوان تہٕ ادبہٕ تہٕ احترامہٕ کِس

دربارس منز حاضری دِنہٕ خاطرٕ پٔنن وجوٗ دسند راوان۔ اذانِ مغرب گیہ تہٕ نماز پٔرِتھ روٗدُس درۄد ن سلامن، ذکرواذکارن تہٕ نفل پرنس ستی محو۔ کینژو کالہٕ پتے وُچھ مےٚ سہٕ پرٕ تُلنہٕ یوان یُس ریاض الجنت انٛد تھاونہٕ اوس آمُت۔ اللہ تعالیٰ سٕندِ فضلہٕ تہٕ رحمتن للعالمین صلعم ہندِ شفقتہٕ تہٕ رفاقتہٕ ووٚتُس ریاض الجنتس منز تہٕ روٗدُس پٔرِتھ اسطوانات رحمتن نشہِ نفل پران۔ ٹاٹھِس نبی صلعم درۄدٕ سوزان تہٕ حفاظتُک تہٕ مغفرتُک تہٕ شفاعتُک خاٗرات منگان۔ تسلی پتھ دراس معمولہٕ مطابق لاٗنہِ منز شاٗمل سپدِتھ روٗدُس دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلمن کُن عجز وانکساٗری تہٕ درۄدٕ سلام پران پران قدم تژ اوان۔ اکھ اکہ قدم ژٕہنہٕ وَن دِوان "ہوش کر احترام تہٕ تعظیم رَچھ روضہ اطہرس کُن چھکھ پکان۔" کھسُن شہہ تہٕ وَسن شہہ درۄدن تہٕ سلامن منز محو۔ یام روضہ اطہرس نشہِ ووٚتُس بصد احترام بحضور نبی برحق، شفیع المذنبین تہٕ رحمتن للعالمین دلہٕ چھو تاروٚ ستی سلام عرض کران تہٕ تِہنٛدِ بن یارِ غارن حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ سلام عرض کٔرِتھ روٗدُس پکان۔ یام لاٗنہِ منز دژاس تہٕ رۄ بروے روضۂ اطہرس نشہِ رۄدُس أندری درۄدٕ سلام تہٕ نعت بحضور سرورِ کاٗینات عرض کران تہٕ أندرِم داٗدی باوان۔ نماز عشا اوس تیار تہٕ گنبد خضرٰہس لول بران دراس نیٚبر گیٹس کُن یپاٗری مسجد پاکس انٛد راژ ہا۔ تِکیاژِ زانہٕ اوسنہٕ واپس پھیرنُک اجازت۔ تامِ گیہ ازان تہٕ نماز عشا ادا کٔرِتھ دراس ڈیرس کُن تہٕ وَتہِ ژاس ٹیلی فون

یوٚتھس پیٹھ تہٕ کوٚرُم گرِفون یہ ژُنتھ زِ اُسی واتی از صُحاُے مدینہ پاک۔ تِکیاز زِ
دوہلہِ آیم نہٕ فون کرنس فرصت۔ ڈیرس پیٹھ واتتھ روٗدی اُسی دوٚچ
مصروٗفیات دا یراوان۔ یہٕ روٗدس یمن جایہِ پاکن ہُند بجر وبوٗھناوان یمہٕ
روضہ اطہرس تہٕ محراب النبی صلعم درمیان چھےٚ۔ یمو کوٚراراوٕ اورزیارتہٕ خاطرٕ
گوٚھنگ۔ بتہٕ کھوٚب تہٕ ترٛووآرام۔ تِکیاز زِ دوہ تہٕ اکھ راتھ اُس اُتی سفرس
ستی، اُتی دیار مدینہ واتنچ بیقراری منز گذریاہو۔ پتہٕ پایہ بڈِس شہرس منز
واتتھ رحمتس تہٕ شفاعتس وومیدوار گوٚھنچ آش لولہِ للہٕ وِتھ مسجد نبوی صلعم منز
باریابی لبتھ دربارِ رسالت مآب صلعم بزٛنتھ کنہِ ہلم دارِتھ۔

ژورِم مارچ ۲۰۰۳ء صُبحٕچ ژور بجے دزٛا ےشوٗژِ شانہِ تہٕ شوٗدِ منہٕ
مسجد نبوی کُن۔ صُبحُک شیہُل تہٕ مدٕ موٚت واو اوس نافہٕ بٲگران تہٕ لولہِ
والبن استقبال کران تہٕ رَمبہٕ وُن تہٕ لوبہٕ وُن نورٕ زوٗل اوس وَتہٕ ہاوٗک
بٔنتھ ٹاٹھِس نبی صلعم صابنس دربارس کُن پکنس اتھٕ روٗٹ کران۔ اَنگ
اَنگ تہٕ رُم رُم اوس شادمانی ہندِس نوٗرٕ ساوی فضہس مُتی گوھان۔ اندری
کنی اوس سہ حال ژھالہٕ ماران تہٕ تمہٕ گرِ تہٕ ژہ یاد پاوان یِیلہِ غزل وقس بڈٕ
ہٹہٕ آلو اُسی دِوان۔

گوھتہٕ ڈلی ڈلی واوٕ لگہٕ ہے ونتہٕ از آنسرورسٔ

اکھ پتھر پیوٗمت چھ سوزان یا رسول اللہؐ سلام

گوھتہٕ ڈلۍ ڈلۍ واوٕ لگہٕ ہے ونتہٕ محبوبِ حقس

عاجزاہ اکھ ناد لایان یا رسول اللہؐ سلام

پوٚ زاز روبہٕ ہنٛدِ فضلہٕ تہٕ شفیع المذنبین صلعم ہنٛدِ شفقتہٕ ستۍ بہ نفسِ

نفیس دربار عالی مقامس منٛز یتھ تہٕ پرٛتھِ سان پننۍ حال باوان تہٕ لول

بأگران۔ کتہٕ لنہٕ سوزبان شکرانہٕ کرٕ!! کتہٕ ہیکہٕ حق ادأیی کرِتھ تس لایزالہٕ

ستٔریمی یہٕ سعادت باگہٕ اُنٛم۔ عجیب سماءتہٕ پُرنوٗر فضا، گنبد خضرانٛؤ رژھتان

تہٕ ٹأٹھِس نبی صلعم ہنٛد بن عاشقن تہٕ لولہٕ والین آلو دِوان۔ مسجد پاکس منٛز

وأتِتھ بیقرأری کل کڈان تہٕ روضے مبارکس نشہٕ وأتِتھ فکر درٛؤ دن ہُنٛد ورٕدکرٕ

ناوان۔ دربارس نبرِ کنہٕ وأتِتھے پوٚ رم تہجد تہٕ پتہٕ روٗدُس نفلن ذکرن ستۍ تنہٕ

مَنہٕ لگِتھ۔ أتھۍ ستۍ گیہٕ صُبح صادقٕچ اذان۔ سنت پرٕتھ گوس تھوٚ دٔ ئتھ تہٕ

ریاض الجنہ جالہٕ ستۍ ڈکھ دِتھ روٗدُس عجیب محمسس ستۍ آور۔ سأری ہٕ پانس

أنجم بسر۔ چشمہٕ پُرنم تہٕ پان آب درآب۔ تعظیمہٕ کِس سوٚ درس منٛز پرٕ

گوٚھتھ روٗدُس ادبہٕ کین پوٚت وَنن ڈنی دِوان۔ ڈیکس گمہٕ ووتھران ووتھران

تہٕ اوسنہٕ تھک گوھان۔ فجر نمازِ خاطرِ اُج صفحہٕ بندی۔ شُکر الحمدللہ نماز پرٕم

ریاض الجنتس اندر تہٕ روٗدُس روبِ کائیناتس منگان تہٕ نبی برحق صلعم ہُنٛد بجر

تہٕ عظمت وسیلہٕ انان "یا اللہ پاسِ رحمتن للعالمین، شفیع المذنبین صلعم کرتم

رحمتٕک، عنایتٕک، مغفرتٕک تہٕ ہدایتٕک بہار تہٕ جہار عطا"۔ درۄد سلام پران
دراس دربار خاتم النبین، سرورِ کونین، شمع ہدایت، نورِ مجسم صلعم ہس کُن۔
سبٹھاہ برٕ بارے اُس تہٕ پۆ داوس نہٕ بنان ٹُھہراوُن۔ سلام بحضور سرورِ کائنات
گذٲرِتھ دراس نبر تہٕ ووتُس مزارِ بقیع۔ دُعاے مغفرت پٔرِتھ دراس ڈیرس
کُن۔ صُبحٕچ ساڑٕ شیٚے بجے اوس وق چاے چیٚتھ گرسکھر آس پاس کیٚنژون مسجد
پاکن ہنٛز زیارت کرنٕچ۔

اُٹھ بجے صُبح اوس یَیلہِ گوڑٕ انوارِ مسجد علیؓ تیچ زیارت گر سبٹھاہ خستہٕ
حال تحت المسجد پرنس تہٕ نہٕ موقعہٕ۔ امہِ پتہٕ واُتی مسجد ذی النورینؓ تمہِ پتہٕ
مسجد عمرؓ۔ مسجد پاکن ہنٛز حالت وُچھِتھ گو دل اوزُردٕ۔ تِکیاز یمن تٲریخی
مقامن ہنٛز رُچھراوُٹھ چھنہٕ تمہِ آیہِ یِوان کرنہٕ یمہِ آیہِ پزٕ۔ ہنابڑ وٕنہہ کُن
پکِتھ وُچھ مسجد ابوبکرؓ اتہِ وُچھ سُے حالت۔ پۆ زیٚمہِ ساتہٕ مسجد بلال واُتی دل
گو خوش۔ مسجد شریف وُچھ سبٹھاہ آباد تہٕ نماز پرن والین ہُندٕ تہٕ اتہِ جان رش
آسان۔ معلوم گو ز یہِ کتھِ پاٹھی یہو آباد تہٕ شیرٕتھ پاُرِتھ۔ وننہٕ آویہٕ چھِ اکثر
آس پاس بسکین مہاجر تہٕ باقی مُلکو پیٹھ یِتھ یِیتہِ روزان۔ یِیٚ چھِ امیُک
سوٚرے خرچہٕ برداش کران۔ اَتیُک بلال مارکیٹ، سبٹھاہ لوٗبہٕ وُن بازر،
بسکین موٗدری، میٹھی تہٕ ملنسار۔ یہن بجن تام رُوٗدِ اورٕ یور پھیران تہٕ بخنہٕ
بُڈس شہرس ویٚوٗرتلان۔ رنگہٕ رنگہٕ رحمت تہٕ حُرمت تظرٕ سران۔ درودیوار، کوہ

بیابان نۆر ژھٹان تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہنٛد بن مہمانن پان آکہٕ وان۔
ڈٕں وڑاے ڈیرِس کُن نظر سڑکن، کوچن تہٕ گلی ین مُدے گنڈان۔ دل بڑ مان
تہٕ رایہٕ ووتھان یمۍ وَتو آسہے اُمتک غمخوار، احمد مختار، کائیناتک سردار صلعم
پکان۔ تہنٛدی پایے مُبارک آسن یپاُری پکۍ متۍ۔ مُتھ چھےٚ گوھان لولکہٕ اوش
وانہٕ کرٕ ہا چھرکاو تہٕ اُچھر والو ستۍ ڈٕو ہایمن ڈکہٕ بجبن سڑکن تہٕ کوچن۔
سوُرے اوند پۄک رحمتن للعالمین درۄدٕ سوزان۔ گلی کُٹہٕ تہٕ درو دیوار نبی برحق
صلعم ہنٛدی مۆدُر تہٕ رٕسلی نغمہٕ گیوان باسان۔ رسولِ رحمتن صلعم ہُنٛد بجر تہٕ
عظمت باوان۔ زمین تہٕ آسمان یمہٕ شہرُک روبہٕ ہنٛدی گیت گیوان تہٕ
شُکرانہٕ کران۔ زِ یتھ شہرس کۆر روبہٕ کائیناتن سُہ بجر عطا یُتہٕ فخرِ موجودات،
محسنِ انسانیت، شافع محشر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد قرارگاہ
تہٕ آرام گاہ آسنُک شرف تہٕ چھ حاصل۔ یتھ پایہٕ بڈِس شہرس چھ عٲلمُک
آگر آسنس ستۍ ستۍ کُلِ عالمُچ مرکزیتُک درجہٕ حاصل یُتہٕ دینِ اسلامن
ساُرِسے عالمس بہار تہٕ جہار ھوو۔ رنگہٕ رنگہٕ باگہٕ وان تہٕ رحمتُک شہر یتھ
زمانےٕ جاہلیتس منٛز یثرب ناوٕ زانان اُسی۔ کیٛنٛہہ وروٚ ایتو کنٛہ چھےٚ اتھ ناوس
وَنہٕ نس ٹاکھ۔ تکیاز زِ لفظِ یثرب ناوس چھےٚ ذلت تہٕ خجل زٕدی ہنٛدی معنہٕ
نیران۔ اوے تھوٚو ٹاٹھی نبین صلعم اَتھ مدینہ ناو۔ قرآنِ کریمس منٛز چھےٚ اکثر
جاین لفظہٕ ناوٕچ ذِکر موجود۔ یہے شہر چھ یمۍ سُہ تمدُن تہٕ ماحول پھاُنٛھلووتیمۍ

ساأرِسے دُنیاہس سۄ درس دِیتھ یتھ منز عزت، اُخوت، دٕہند اۄری تہٕ روہٕ

سُند بجرتہٕ نبی صلعم صاأبن ہنز عظمت ٹاکارٕ چھےٚ۔ یِہے بجر داۄیراوان داۄیراوان

واأتی ڈیرِس پپٹھ تہٕ کوج کھیٚتھ وژاے واپس حرمہِ پاک نمازِ ظہر ادا کرنہٕ

خاأطرٕ۔ تِکیازِ بار باراوس ذیٚہنس منز ٹاأٹھس نبی صلعم ہُند فرمان یوان۔

''یُس میانہِ مسجد منز اکھ نماز پرِ، یُسہٕ دومہو مسجدو ہنز واکھ ساس نمازو کھوتہٕ

افضل چھےٚ سواے مسجد حرام یِیٚتہِ اکھ لچھ نمازن ہُند اجر تہٕ مسجدِ اقصیٰ یِیٚتہِ پاأنٛون

ہٕتن نمازن ہُند اجر چھُ۔''

وُنِ کُس اکھ ترٛاوِ امہِ عظمتہٕ واجنہِ مسجدِ پاأنٛچ نماز یِیٚتہِ ساسن منز ثواب

تہٕ اجر حاأصل چھُ۔ نمازِ ظہر پرِتھ وژاے مزارِ بقیعس کُن تہٕ کوٗشش کرے

ریاض الجنہ ہس منز واتنچ پوٗ زامہِ وزِ اوس اتہٕ اُندرٕ سخ پرٕ بارے توے اوس اژ

وُن گیٹ بند۔ منزٕ وژاے صحنہٕ پاکس کُن تہٕ گنبدِ خضراہس سیٚدِ سیوٗ دروزِتھ لگی

ٹاأٹھس نبیس صلعم پننٛی حال باونہِ۔ تام ووت نمازِ عصرُک وق تہٕ نماز پرِتھ

وژاے تہٕ لگی اتھ رحمتہٕ کِس شہرس ویوٗ رتلنہِ۔ خوشہٕ وُن واو، دِلس سنہٕ وُن

حُسن تہٕ ماأری منزر، لوٗہٕ وُن تہٕ شوٗبہٕ ون فضا، مُشکنہٕ دار ژھٹان۔ سوٗرے معطر

تہٕ پُر فریب ووتڈ ے نہٕ یوان اتہِ نیرِ نس۔ لوکٹین لوکٹین بالہٕ تھنگین ہُند حسن

آبشارن ہُند گرزُ تہٕ گُلبن کٹین ہُند بہارتہٕ جہارو لسنس انان۔ نماز مغرب

اوس تیار تہٕ پھیری واپس مسجد نبوی ہٕکُن تہٕ روٗدی بلکل روضہٕ اطہرس سیٚدِ

سیٹھ ددرۄدِ سلامن ستی محو۔ تہٕ نماز مغرب تہٕ کۆر ادا۔ وونْدے آونہٕ تھوٚ دوو تھنس تہٕ برابر نمازِ عشاہس تام رۄدی اتی۔

۵۔ مارچ ۲۰۰۳ء وژاے حسبِ معمول صُبحچہ ژورِ بجہ مسجد نبوی کُن۔ تہجد پوٚر، فجر نمازِ تام رۄدی نفل پران تہٕ ذکر کران۔ نماز پرٛتھ وژاے ڈیرس کُن۔ ستہ بجہ وژاے زیارتن پیٹھ گوھنہٕ خاطرٕ۔ درۄدن تہٕ سلامن ہنٛدِس گرزس منٛز کھتی گاڈِ۔ خوشہ وُن تہٕ لۆبہ وُن منظراوس وونْدٕ شیٚہلاوان تہٕ نظرن تراوتھ بخشان۔ پرٛتھ انٛدٕ نوٗرٕ ساوی سماء ژھبنہٕ وَن دِوان تہٕ ظون پھران تمن عظمتن کُن یمہٕ روبِ کائناتن نبی صاحبنس صلعم پسندیدٕ شہرس عطا چھے کرِمژٕ۔ گاڈٕ ستی گایڈاوس ژولپارٕ اِشاروٕ ستی شانہٕ بڑ شہرک بجرتہٕ عظمت باونس ستی ستی تمن تاریخی واقعہن پُھٹ کڈان یِہنٛد تعلق یمن جاین ستی چُھ۔ گاڈِ ہُنٛد رفتار لوٗگ وارٕ وارٕ کم گژھنہٕ تہٕ رُکیے اکس مقامس پیٹھ۔

گایڈن دِیت آلو۔ حاجی مسجد جمعہ!! آلو بوزِتھ نسے ستی ووتھ ذہنکین پوٚت وَنن وُترِ بُنیل تہٕ ژھبتہٕ وُترِس لج زیرِ تہٕ امہِ مسجد پاکک بجرتہٕ عظمت آیم بزۆنتھ کُن۔ ہجرتک سہ کڈرتہٕ کرۄتھ سفرئس رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلمو پنٛنس یارِ غارس حضرت صدیق اکبرسؓ تہٕ تمہٕ وقتہٕ کس ناو دار وتہٕ ہاوکس عبداللہ بن ارقیط سُتی غارِ ثورٕ پیٹھٕ شروٗع کۆر۔ وتہٕ رابغک قلعہ یوٗنی بنومدلج قبیلک اکھ رہس سراقہٕ اتھ قافلس پتہٕ دۆرتھ سہ سبق لبان یتہٕ سہ ایمان اَنتھ

واپس نیران تہٕ باقے واقعات دورانِ سفرِ ہجرت آم یادٕ وِترِس کھولوٹلان۔

تِکیاز تکلیف برداشت گٔرتھ کوٚر آخری پڑاوس واتنہٕ بڑ ونہہ رحمتن للعالمینو صلعم ییٚتہٕ نسن ٹھہراو کیثُوس کالس تہٕ جُمعہ آسنہٕ سببہٕ آو گوڈنیک جمعہ مدینہٕ پاکس منز پیٚتی پرنہٕ۔ (تیچ ذکر بڑ ونہہ گٔن ییہٕ)

ہجرتُک سفراوس جأری نبی برحقن صلعم ہُند قافلہٕ عقیق چہٕ وادی منز نیرِتھ تتھ سرسبزتہٕ شاداب وادی گٔن تشریف ژوان ییٚتہٕ رنگہٕ رنگہٕ گُلی گٔٹ واوکران تہٕ زرزرٕ نافہٕ باُگراوان اوس۔ اَتہٕ گھز رگلبن ہُند ٹمن تہٕ لول باُگراوُن زنتہٕ یہٕ وادی خبر کأتہِ کالہٕ پیٹھٕ رحمتن للعالمین صلعم ہنٛزٕ وَتہٕ چھے اُسھو وُچھان تہٕ استقبالس پژاران۔ یہٕ رَمبہٕ وُن تہٕ لوٗبہٕ وُن ماحول وُچھِتھ کوٚر عرض حضرت ابو بکر صدیقن رضؓ نبی رحمتن صلعم گٔن۔ "یا رسول اللہ صلعم سون مُنزل حض چھ بڑ ونہہ کنہٕ۔"

ٹاٹھی نبی صلعم صأبو فرموو۔ "ابو بکر یہٕ شہر چھ مےٚ ویٛو دتہٕ تہٕ لوکچارُک نقشہٕ ہیوٚ چھم بڑ ونہہ گٔن یوان۔ خابس منز تہٕ چھم یے شہرچ نشاندہی گٔر ہٕژ تہٕ معراجس دوران تہِ"۔ یہٕ فرماونس ہتی رُوٚدٕ دوان تہٕ دوران مُقامس گٔن تہٕ یثرب ہچہٕ وَتہٕ نبی پاکن صلعم ہند بن پاے مبارکن میٹھی دِوان تہٕ درودیوار، گُلی گٔٹ واوجہٕ واوکران۔ زرٕ زرٕ بیقرار کرتہٕ کالی ٹھہراون رحمتن للعالمین صلعم قدمِ مبارک یتھ ڈکہٕ بچہٕ سرزمینہٕ پیٹھ۔ یوٚ دوے اتھ

شہرس گوڈے حضرتِ آمنہؓ سُند مالیُن آسنک شرف حأصل اوس۔ یہٕنز
کوچھِ منٛز نوٗرِ مجسم تہٕ رحمتکۍ پیغمبرن صلعم زایُن لوٗب پتہٕ تمہٕ وزِ ییلہٕ اُمس نوٗرٕ
بُرتس ڈبکہٕ بڈٕس تہٕ محسنِ انسانیتس صلعم وأنس ستھ ؤری پیٹھی آسہے۔ ٹُل
وألدہ محترمن پانس ستی مالیُن کرٕن گٕن۔ تمہٕ وزِ رٕوٗدۍ رحمتکۍ پیغمبر صلعم
وألدس ستی برابر اُکس رتبس مدینہ پاکس منٛز۔ اُمس پھولہٕ وٗنس گولابس
تہٕ اِدٕ فرژھتہٕ وُنس ڈبکہٕ بڈۍ سُند ووتھن، یہٕن، پکُن ٹکُن تہٕ طرزِ کلام اوس
کمہٕ تأنۍ ژِ شیچھہٕ ہنٛز ٹاکارٕ باوتھ باسان۔ اتہٕ کین انگن اُشناون تہٕ ہمساین
گیہٕ اُچھ کھرٕ یہنٛد طریقہٕ وُچھتھ۔ ییمہٕ کِنۍ تمہٕ اُسی اُمس لولہٕ للہٕ وان تہٕ
لول بران۔

پٔز اَز ییک دوہ ییلہٕ ہجرتک سفر یُہمس دوہس منٛز تہٕ جأری اوس سُہ
گرأس نزدیک واتان ییلہٕ شہرِ یثربس سُہ وقارتہٕ روبہٕ سُند انعامہٕ حأصل
سپدِن وول اوس۔ ییمہٕ ستی یہ کُلِ کأیناتس منٛز بجرُک تہٕ عظمتُک مقام پرٛاوِ۔
توے اوس یتھ دوہس پیٹھ یثربک زرٕ زرٕ شادمان تہٕ وولستھ آمُت۔ سأرِے
اُسی انتظارس وَتن مُدے گُنڈِتھ واوس پرُژھان کرتہٕ کالہ اَنن شفیع المذنبین
تشریف۔ یہِ بیقرأری تہٕ اضطراب اوس تمی وزِ لولہٕ والین اندری طلوطم ٹلان
ییلہٕ یہنٛد بن کنٛن اوس گوٗمُت زِ رحمتن للعالمین چھِ یتھ شہرس گٕن تشریف
انان۔ تِکیازِ نبی صلعم ہُنٛد لول اوس گوڈے یہنٛد بن دلن اندر گژایہٕ

ماران ۔ییلہِ قبیلے اوسؔ تہٕ خزرج وفدٕ شفیع المذنبین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلمن مکس اندر روار روارِ سمکھی تہٕ شرفِ ملاقات حاصل گوھانٔ گے ایمانہٕ کہِ نوٗرٕ ستی سرفراز۔ واپس مدینہٕ یوانٔی روٗدی ییمہٕ پننین قبیلن اندر ریہِ ہدایتک تہٕ صداقتُک پٲغام واتہٕ ناوان۔ گرس گرس تہٕ فردس فردس اوس نبی صلعم ہُند لول تہٕ مارے انگس انگس تہٕ رُمس رُمس منز شرٕ پتھ گوٚمت تہٕ أندرِم منہٕ سوٚ دُر اوس ژھٹہِ ماران تہٕ ٹاٹھس نبی صلعم ہٕندی نغمہٕ گیوان۔ درو دیوار تہٕ کوہ بیابان، گٔلی کٔڑ تہٕ زرٕ زرٕ أسی درٗدن تہٕ سلامن منز مَس۔ پرٕتھ زبانٔی پیٹھ تہٕ پرٕتھ دِلس منز پرٕزرِکی تہٕ صداقتُک پرٕ بزلونی پرتو۔ صرف اوس انتظار!! سُہ انتظار ییتھ منز پوٚزلول تہٕ اضطراب زِسو وِز کرواتہِ ییلہِ سرورِ کونین، شفیع المذنبین تہٕ رحمتن للعالمین صلعم ہٕندی پایہِ مُبارک پیٚن سانین وَتن تہٕ سانین لوسہٕ مژن چشمن پیٚیہ شیٚہلتھ تہٕندروے نازنین وُچھتھ تہٕ انگ انگ تہٕ رُم رُم لبہِ قرار تہٕنز زیارت کٔرتھ۔

ییٚمہِ ساعتہٕ پیغمبرِ آخرالزمان تہٕ شافع محشر صلعم ہنٛدِ ہجرتُک سفر اندٔ واتہٕ نس تیار اوس تہٕ جایہِ جایہِ أسی آتشہِ رٔسی لولہِ وٲلی انصار وژھ واُنجہِ استقبال کرنہٕ خاطرٕ بیقرار۔ وَتن أسی مُدے گٔنڈتھ۔ مُدرِتہٕ میچھ لے منز نبی برحق صلعم ہُنز ہجرتہٕ عظمت وو کھناوان۔ ییمہِ وِز سرکار دو عالم صلعم پننہِ وُنٹنہِ پیٹھ تشریف تھاُوِتھ تہٕ یارِ غار صدیق اکبرؓ بزٕ وٕنہہ گن پکان أسی۔ ہتہٕ بُڈی مُسلح

انصار صحابی ژھنی کھوژرن پۆشرنی گتھ کران۔ لولہٕ والبن ہُند گرٕ اپہ مارُون سۆدُراوس قدمس پتھ نبی نازنین صلعم چشمہٕ وِتھراوان تہٕ پان آلہٕ وان۔ دیوارن تہٕ پشن پتھ آستھ رَسہٕ مستورات رحمتن للعالمین دف وأیتھ استقبال تہٕ واوجہٕ واو کران۔ نبی برحق صلعم ہندِ روے نازنیچ زیارت گرتھ شادمأنی ہُند اظہار کران۔ لوکٹ شُری جوشش منز تتھ نعرٕ دِوان۔

"اللہ اکبر جاء مُحمد جاء نبی اللہ" ییلہٕ لولہٕ والبن ہُند سمندر شمس رویس صلعم گتھ کران بنی سالم محلس تام ووت۔ جمعہ اوس تہٕ نمازِ ہُند وق اوس۔ سمندرُک ژلہٕ وُن تہٕ ژھالہٕ مارٕون رفتار گوٚ وتہامہٕ زن۔ نبی برحقو صلعم پۆراتہٕ گوڈنیک جمعہ تہٕ گوڈنیک خطبہٕ تہٕ فرمووکھ اتی۔ ییمہٕ کنہٕ اتھ مسجد جمعہ چھِ وانان۔ ییلہِ زن اتھ مسجد شریفس مسجد وادی تہِ تہٕ مسجدِ عاتلہ تہِ چھُ وننہٕ یوان۔

اَتھ مسجدِ پاکس نشہِ پۆرتحت المسجد تہٕ رُوذٕ اتھ تھلہِ تھلہِ دُچھان تہٕ اَمِچ شان اَندری دأیراوان۔ وق اوس کم تہٕ اسہِ آوو ننہٕ بسہِ منز کھسنہٕ خأطرٕ تہٕ وڑاے دوہیس پڑاوس گُن۔ بسہٕ کھسان کھسان اُسی ذہنس منز عجیب رنگٕکی تصورو وتلان تہٕ سہ مچھر باگہِ یوان یُس رُمس رُمس میٹھراوان اوس۔ مدینہ پاکک بجر تہٕ عظمت چھِ گل کڈان تہٕ اضطرأبی کأفیو زاین دِتھ اتھ پایہٕ بجہ سرزمینہٕ میٹھی دِنس ولتہٕ ناوان۔ اَمِچ گرٕد کیمیاہ تہٕ اَتھیک ہوا آبِ حیات تہٕ اَمِچ

ہن ہن تہٕ زرٕ زرٕ داد بن دوا، مرضن شفاعتہٕ مُشکل کُشا۔ اکھ روایت چھےٚ مے بوٗزمٕژ۔

''ییٚلہِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کُنہِ معرکس یا کُنہ سِلسلس دوران مدینہ پاکہٕ کھوٗ حدٕ دونیبر اُسی تشریف نوان۔ تمہ صلعم اُسی دہانِ مبارکس ماسک تھاوان پتہٕ ییٚلہِ واپس تشریف اُسی انان تہٕ سرحدس پیٹھ واتاٗنی اُسی دہانِ نازنینہٕ پیٹھٕ یہِ ماسک ٹلان۔ اکہِ دوہ کوٚر صُحاٗبیو عرض۔ ''یارسول اللہ سون مال جان توہہِ پیٹھ قوربان۔ اسہِ ؤنی توھ تُھو کیاِ زِھ مدینہٕ پاکہٕ حدٕ دٕ نیراُنی دہانِ مبارک بند تھاوان تہٕ واپس واتاٗنی دہانِ مبارکہٕ پیٹھ ماسک تھوٚ دٹلان۔'' جواب اوس رحمتن للعالمینٔ ہُند۔ ''مدینہ پاکٕچ گرد چھےٚ کیماتہٕ لاجواب رحمت۔'' یہِ فرمانِ مبارک بوٗزِتھ کُن یواُنی چھ۔ دپان انسان ننہٕ وورٕ ے پکہٕ ہامگرتوتہٕ ماگوٚھسم بےادبی۔

کاش چشمن تیم کاش ملہٕ ہاخاک بازارِ احمد عربیؐ (امین)

اُتھی سوچہِ سوٚ درس مزٕ پرٕ گوٚھتھ اوسُم تعظیمک تہٕ احترامک جذبہٕ اندری ژس گرِتھ وجودس وبگلاوان۔ کتہٕ لنہٕ سوٚ شوٗب تہٕ ادب پتہٕ پھیرٕ ہاکوچہٕ بازارن تہٕ سڑکن ییتہٕ چَن۔ لوٚھ روزٕ ہاوَتن ڈُوان تہٕ ٹاٹھِس نبی صلعم سُند بن مہانن روزٕ ہاپیٚالہ برداُری کران۔

اُتھی ستی رُکیےٚ بس تہٕ آدبوٚن وسنہٕ خاطرٕ وننہٕ تہٕ گائڈ اوس خبر کیاہ

کیاہ ونان۔ پۆز میٔون ذہن اوس خبر کتھ منز سٔنتھ۔ ساڑ داہ بجے صُبح آسہٕ ییم

تہٕ سوارِ بسہٕ منز آسہٕ تمہٕ وٹھ سارِنی پۆتُس وۆتھُس بہ، گائڈ بڑ وٲنہہ بڑ وٲنہہ تہٕ

سوارِ پتہٕ پتہٕ۔ پُر فضا جاے تہٕ مسجد پاک فنِ تعمیرُک اکھ نادر نموٗنہٕ، پڑ بڑ لوٗنی

تہٕ لوٗبہٕ ؤنی۔ مسجد شریف وُچھتھ دِلس تھف لگان۔ خۄب صوٗرت اوند پۆک

تہٕ شوٗبہٕ دار لان۔ درودیوار تہٕ فرش حسین تہٕ دلفریب۔ دروازٕ تہٕ ڈالانہٕ

مِثٲلی۔ ٹیونس حکوٗمتن عطیہ رٔنگی دیٚتمُت خۄب صوٗرت محراب ییمہٕ کنی یہ مسجدِ

پاک زیادٕ دے مارٕ موٗنڈ تہٕ تُند بون چھ باسان۔ امہٕ علاوٕ چھ ربّن اتھ الگ

مُقام تہٕ بجر عطا کۆر مُت زِ یہٕ چھے مسلمانن ہنز گوڈنچ مسجد یُس تہٕ نبی برحق صلعم

ہند بو دست مبارکو ستی تعمیر سپز ہیٚو۔ میٔون مطلب مسجدِ قباء۔

یہ چھُ سُہ پایہٕ بۆڈ تہٕ یادگار دوہ ییلہٕ رسولِ رحمت صلعم ہجرت کٔرتھ

تتھ بختہٕ بٔڈس شہرس اندر روٲتی یُس یہندِ قرارگاہُک مقام ربّن گوڈے معین

اوس کۆر مُت۔ تہٕ بنی عمروعوف جایہٕ کۆر رُکھ قیام۔ تمام صحٲبی انصار تہٕ عاشقِ

رسول صلعم اٲسی أندی أندی شمعس زن پۆنپری گژھ کران تہٕ ٹاٹھس نبیس

صلعم لول تہٕ ماے بأ گران۔ پڑھے اٲسکھ نہ یوان زِ تمو گر روبہ یندس محبوبہ

ہنز زیارت۔ شُکرانکی کلمات پران پران تہٕ رحمتن للعالمینس صلعم وٲژھ وٲنجہ

لوللہٕ متہٕ لاے کران۔ سارِے صحابہٕ کبارٕ تہٕ لولہٕ والی اٲسی انتظارس کرتہٕ

کاٹلی بوزو اٲسی نبی نازنین صلعم ہندِ دہانِ مبارکہٕ کانہہ حکم تہٕ امہٕ وزِ سٔے

سأرِے یِکہٕ وٹہٕ تہٕ رحمتن للعالمین صلعم کوٗر مسجدِ قباء تعمیر کرنک ڈسلابہٕ تہٕ آے یہِ پایہٕ بڈٕ تہٕ شانہٕ واجینٛۍ مسجد تعمیر کرنہٕ۔ یہِ مسجد پاک چھُ سارِوٕے مسجدِ پاکو کھوتہٕ افضل۔ اتھ شانہٕ بجہِ مسجدِ متعلق چھےٚ قرآنِ کریمس منٛز یتھ کٕنۍ ذِکر آمُت۔

"لَمَسْجِدُ اُسِّسَ عَلَی التَّقْوٰی مِنْ اَوَّلِ یَوْمٍ اَحَقُ اَنْتَقُوطه فِیهِ رِجَالُ یُحِبُّوْنَ اَنْ یَتَطَهَّرُ واط وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِرِیْنَ"

یہِ آیت چھےٚ اُتھی مسجد پاک کِس شانس منٛز نازل سپز مو۔ اتھ مسجدِ پاکس ستی اوس نبی برحق صلعم صأبن سخ محبت تہٕ تمہٕ اُسی پرٛتھ ژٔندٕ روارِ دوہ اورتشریف نوان۔ تمن صلعم پتہٕ اُسی حضرت عمرؓ تہٕ تہٕ حضرت ابوبکرؓ تہٕ اور گوھان۔ امہِ بُستی ہنٛد بن ڈ یکہٕ بڈٕ بن اہلِ ایمانن تعریف کرنچ ذکر چھےٚ اتھ آیتِ کریمس اندر زِ "اتہِ چھِ تِم لُکھ یِمہٕ زوٗ و کھوتہٕ ٹوٗٹھ چھِ زانان زِ پاک روٗزنٕ۔ خدا چھُ پاٗ کی تھاوَن والی پسند کران۔" توے آسہِ ہے ہجرتک اُخری پڑاو قُباء یِیتہٕ ٹاٗٹھی نبین صلعم ژون دوہن قیام فرماٗوِتھ مدینہ پاک تشریف اوٗن۔ اُتھی جایہِ آیہِ یہِ شانہٕ بڈٕ مسجد تعمیر کرنہٕ۔ یِمہِ وِزِ ٹاٗٹھِس نبی صلعم سُند قافلہٕ اتھ جایہِ واتن وول اوس۔ امہِ وقتہٕ اوس سورٕے شہر ژٕستھ آمُت تہٕ ٹاٗٹھِس نٔبیس صلعم لول باٗگران تہٕ دروٗدٕ پران۔ امہِ وقتہٕ اوس امہِ بُستی ہُنٛد اکھ یہوٗدی پننِس مکانہٕ کِس ہیری مس ڈالانس پٹھ بہتھ تتھ وتہٕ

مُدے گنڈِتھ یوسہٕ وَتھ مکہٕ پٮ۪ٹھ مدینہ کُن اُس یوان۔ أمِس آو دۄ رِ دون وۄٹن پٮ۪ٹھ سوار مدینہ کُن یوان نظرِ۔ یۄت یۄت سوار نزدیک واتان تیۄت تیۄت اوس یہ یہوٗدی بیقرار گوھان تہٕ ذیہنس منز أسس رنگہٕ رنگہٕ نقشہٕ وۄتلان۔ أمِس گیہ أچھ کھرِ تہٕ بے فرصت ژۄلس نیرِتھ مسلمانن ہُند محمدؐ!!! تام وٲتی سوار تہٕ بِلکل نکھہٕ۔ یہوٗدی پرِ زنأوی یمہٕ اصل پأٹھی تہٕ ڈالانہٕ پٮ۪ٹھہٕ لاٮ۪ن کُنی کرٕ یکھ "بنی قبیلہٕ والو تُہند سردار ہا آو"!! یام یہ کرٕ یکھ قُباء ہکۍ اُکی بسکیٖن عمر بن عوفن بۄزٕ، تس رۄ دنہٕ پانس تام تہٕ دِتُن تیۄت بڈ نعرِ "اللّٰہ اکبر اللّٰہ اکبر"۔ یہ آواز وأ ژسأرِ سے بُستی منز تہٕ رۄزتمہِ آیہ گونجان ییمہٕ تہٕ گرن منز أسی تم آے دوان تہٕ دوران بحضوٗر سرورِ کائینات صلعم، ییٚتہٕ رحمتن للعالمین صلعم آسن تہٕ پھٹن نا کنو تلہٕ لۄکھ۔ لولہٕ والین ہنز رٔ ج لُج۔ انہٕ رشہٕ کورِ تام دژلیہ دف وایان تہٕ رحمتن للعالمینؐ استقبال کران۔ پرٕ تھ طرفہٕ پُر نۄر سماء تہٕ شادمأنی ہُند ماحول۔ یہ اُس ژٔندرِ روار!! سُہ واریوسہٕ نبی کریم صلعم حیأتی منز خوش خبرِ بن ہنز وار چھِ۔ سُہ پایہٕ بڈٕ تہٕ عظیم واریٚلہِ رحمتن للعالمین تولد سپدی۔ سوڈیکہٕ بڈٕ واریٚلہِ شفیع المذنبین، پیغمبرِ آخرالزمان صلعم نبوٗتچ بشارت عطا سپز۔ سو واریٚلہٕ شافع محشر تہٕ نۄرِ مجسم خاتم النبیین صلعم غارِ ثورٕ أندرٕ ترٕ بن دوہن قیام کرنہٕ پتہٕ ہجرتکس سفرس پٮ۪ٹھ مدینہ پاک کُن تشریف نیۄتہٕ از تہٕ یہۍ واریٚلہِ مدینہ پاک وٲتی۔ توے اوس سوٗرے اۄند

پۄک اتہٕ مُشکِنۍ اِدٕ فرٕژھتان تہٕ لولہٕ وٲلی شمع رولیس گژھ کران۔(یہٕ واقعہٕ
دٲیراوس دوران چھ مے پروفیسر رشید نازکی صأبنہٕ ''ذِکرِ حبیب'' جلد اول کتابہٕ نِشہٕ
استفادٕ کوٚرمُت)

وننہٕ چھُ یوان ییمہٕ وزِ عاشقن ہُندسۄ دُراوس برجوش تہٕ ٹاٹھس نبی
صلعم صأبس واٚوِ جہٕ واوکران تہٕ گلی آکہٕ وان۔ أکی بُزرگن کوٚر عرض ''یارسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسی کتہٕ اَنوسوزبان تہٕ ربّ کأیناتہٕ سُند شُکرانہٕ کرٕ وادازِ
تموٗ کراسہٕ سۄ رحمت تہٕ عنایت عطا۔ ؤں ییلہٕ ٹاٹھی نبی ربّ جلیلہٕ سُند محبوٗب
تھاوَن ہمیشہٕ خأطرٕ تشریف ییٚتہٕ۔ تیلہٕ روزِ نہٕ اسہٕ کانہہ کمی رحمتن تہٕ برکتن
ہنٛز۔ حضرت صرف رٕ دٲکھ تمنا!! ملکِہٕ روزن وٲلی ہیکن دوہے خانہٕ کعبہٕ
گوٗھتھ تہٕ عمرہ کٔرِتھ۔ أسی کتہٕ ہکَو یۄت دٕ رواٚ نتھ۔ نبی صلعم فرموٗد یُس
ییتھ مسجدِ پاکس اندر زٕ رکعٔو نفل پرِتس چھ برابر عمرِ ہُنٛد اجر''۔ حدیثِ پاک
چھُ ''اِنَّ صلوات رَکعتَین فِیہ لَعمرۃ''

مسجدِ پاکُک بجر تہٕ حُرمت مدِ نظر تھأوِتھ رٕ دی أسی سأری اتھ لول
بران تہٕ تعظیم کران۔ اَندر اٚژِتھ رٕ دی تحت المسجد ادا کٔرِتھ واریاہس کالس
نفل پران تہٕ تمن یارن دوستن، انگن اٚشناون ہندِ طرفہٕ تہٕ ییمو اسہٕ خأطرٕ
استدعا اوس کوٚرمُت۔ یہٕ شان تہٕ شوکت مدِ نظر تھأوِتھ کوٚر یِمرادٕ بار باراتہٕ
حأضری دِنٕچ ''انشا اللہ''۔

تام گوٚ وِاشارٕ زٕوق چھُ کم۔ نمازِ ظہرس تام گوٚھو وٕ اُتیٚ مسجدِ نبویؐ تہٕ
سپدی روانہٕ۔ دِل اوس نہٕ یژھان نیرُن پوٚزٕ وقتچ تنگی اُس مجبوٗر کران۔ بس
دژ ایہِ۔ وُنہِ اُس گاڈِ منٛز مسجدِ قُباچ ذکرِ خاٚر چلاٗنی تہٕ بس رُکیہِ تہٕ گائڈن کوٚر
اِشارٕ بیٚر غرس۔ یہِ کرٛیوٚ رچھ سُہ عظمتہٕ تہٕ حُرمتہٕ وول تہٕ اتھ چھُ ربّن سُہ شرف
عطا کوٚرمُت یُس نہٕ رویہِ زمینس پیٹھ کُنہِ آبہٕ آگرس چھُ حاصل۔ تِکیاز یِیلہِ
رحمتن للعالمینؐ ظاہری طور یِیمہِ عالمہٕ تشریف نیوٚ تہٕ امہِ کرٛیر یُک آب آو
غوسلہِ خاطرٕ استعمال کرنہٕ۔ اتھ جایہِ پاکس نشہِ کینٛہہ کالس ٹھہرنہٕ پتہٕ دژ ایہِ
بس روان تہٕ دوان۔ ژولیاٚری آسہٕ نظرٕ نبیؐ صابنس پسندیدِ شہرس وٕنی دِوان تہٕ
کیاہ تام ژھاران۔ ووٚنہٕ اوس وولسنس یوان امہِ پایہِ بڈٕ شہرٕ کیوٚ سرحدو کنٛ
پکان پکان۔ پرٛتھ طرفہٕ رُو بن سُہ حُسن عطا کوٚرمُت تہٕ سُہ بجر باگہِ اوٚ نمُت
یتھ ہیٚتی تعریف کرٕ وتیوٚت چھِ کم۔ خوشگوار تہٕ لوٚبہٕ وُن موسم، پرٛ بزٕ لوٚنی تہٕ
رمبہٕ وٕنی بال، اُنہٕ ہشہِ وتہٕ، ماٚری منٛز بُستی تہٕ میٹھی تہٕ مُدٕر بسکین وچھتھ اُسی
واُنجہِ ہنٛدی پرٛشیلان تہٕ نظرن ترٛاوتھ پیوان۔ تام رُکیہٕ بس اُکس کھُلہِ
ڈُلہِ پرٕ فضاء جایہِ، ییٚتہٕ پرٛتھ انٛدٕ بہارُک جہار نظرٕ اوس گوٚھان۔ گائڈ لوٚگ
وننہِ۔

"باغِ سلمان فارسی، کھرٕ رکُلی باغ، کینٛہہ گُلی خستہٕ تہٕ سوختہٕ گُمتیٚ تہٕ
کینٛہہ سرسبز تہٕ شاداب"۔ گائڈ اوس ونان پوٚزٕ وقتچ کمی اُس اندری طلوطم

ٹلان۔ یہِ باغ چھُ تمہِ واقعچ ثینہٕ وَن دِوان یِیلہِ حضرت سلمان فارسی یہُو دیو قائدکوٚرتہٕ وۄنہس اگرٕ پننس نبی سٕندی کمالات، معجزات تہٕ بجر چھکھ تھکبناوان، تیلہِ دِموے اُسی اکھ بیاڈی دانہٕ، یُس وَونس ستی اُکس دوہس تہٕ راتس پزٕ اُرِتھ پھل گوڈھ دِیُن۔ اتھ شرطس پیٹھ کرتھ آزاد۔ مہلت دِتھ ووت دردربار رسالت مآب صلعم۔ یِہٕ دوے پرٕژھِتھ تہٕ چھُنہٕ ہیکان کینْہہ وٕنِتھ۔ تِکیازِ شرط اوس نہٕ عقلہِ وبوٗأنی۔ رحمتن للعالمین اوس سوٗرے موین تِموتُجہٕ چشمانِ مبارک تھوٚدتہٕ فرموٗو کھ۔ ''ربّ جلیلس نِشہِ چھُنہٕ کہیں تہٕ ناممکن۔ تتہٕ چھُ سوٗرے ممکن''۔ سلمان فارسیو کوٚر عرض ''یا رسول اللہ میون سوٗرے مال جان توہہِ پیٹھ قوربان شرط حض چھُ، شرط گوٚو منظوٗر تہٕ وق اوس مغربس تہٕ عشاہس درمیانٕ۔ یِموتہٕ وۄننو دستِ مبارکو ستی بیاڈی دانہٕ زمینس اندر۔ نمازِ عشاہس تام پھٹٕ ڈٕنٛو تہٕ صُبح فجر وقس اوس بہار تہٕ جہار لوٚگمُت۔ مغرب بزٕ وٕنٛتھ اوس مو ٕ تیار۔ تمکی شاک آیہٕ یتھ باغس لاگنہٕ یُس ازکل خستہٕ تہٕ وُجار چھُ''۔ بقولِ گائڈ:

باغ سلمان فارسیؓ نیرِتھ واُتی اُسی خاک شفاء کزٕ پرس نِشہِ۔ یہِ کزیٕوٗر چھُ تمہِ واقعہٕ یاد پاوان، یِیلہِ مسلمان آب اُسی نوان تہٕ یہُودی اُسی رکاوٹ کران۔ بیٚیہِ یوسہِ غلاظت تہٕ گندگی اُس آسان سہٕ اُسی یہُودی روتلہِ اتھ منٛز تراوان تاکہ مسلمان ہیکن نہٕ یہِ آب کھٕنبس چنبس استعمال کرِتھ۔

ربہٕ سُند یژھُن یہوٚ دبن گیہٕ ژم ہنز اکھ ووکھ بیمأری اگادِ۔ صرف چھ رس پربڈان تہٕ دگ وۄ تھان۔ کأنٛہہ اعلاجا گوٚ ونہٕ کارگر تہٕ رۄز یہ بیمأری پھہلان۔ کأنٛہہ چارٕ لوٗگنہٕ یہوٚ دبن تہٕ آے کوٚر رُکھ پنُن حال اظہار ۔ امہِ کزیرِ منزٕ میوٚ موٚ ٹھاہ دِژ کھیٚمن متھنہٕ خأطرٕ۔ ''متھأنی گیہٕ بیمأری قوٚ تہٕ امہِ واقعہٕ پتہٕ کوٚر واریاہو یہوٚ دو اسلام قبوٗل تہٕ اوٚنکھ ربّس تہٕ ربہٕ سِندِس ٹأٹھس پیٹھ ایمان۔'' یہِ جاے وُچھِتھ شِشٹھیاو دِل۔ تِکیازِ موجوٗدٕ حکومتن چھُ امہِ کزیرِ پیٹھی مدینہ پاکہٕ پیٹھٕ پنہٕ وول ڈرینیج نالہٕ اوٚنمت تہٕ یہ کزیوٗ رچھ ناٶ دگوٚمُت تہٕ کأنٛہہ نشانے چھُنہٕ موجوٗ دوٗنہِ کنبس۔ تام گوٚ وِاشارٕ بسہِ کھسنہٕ خأطرٕ، سأری کھتی بسہِ تہٕ کینٛہہ منٹ گوٗھی تھےوأتی أسی مسجدِ غمام ہَس نزدیک تہٕ گاڈِ منزٕ ےلوٗگ گائڈو ونہِ'' اتہٕ أسی سیدالمرسلین صلعم عیدِ نماز پران تہٕ نمازِ استسقاء اداکران۔ یہِ اوس تمہِ وقتہٕ عید گاہ۔ اکہِ دوہہٕ أسی خاتم النبینؐ اتہٕ تشریف تھأوِتھ تہٕ تاپہٕ کزاے أج تیزنہٕ تہٕ نبی برحقو تلٕی دستِ مبارک تہٕ کوٚرُکھ دُعا۔ وُنہِ أسی دُعامنگأنی تہٕ اوٚبرٕ لوٗ تگ گوٚ ونموٗ دارتہٕ ٹأٹھس نبیسؐ کوٚرُکھ سایہٕ۔ توٚے چھِ اتھ مسجدِ الغمامہٕ ونان تِکیازِ غمامہ ہُک لغوی معنہِ چھُ اوٚبرتہٕ مسجدِ مُصلےٰ تہٕ چھِس ونان۔ اتھ مسجدِ شریفس شمالہٕ انٛدٕ چھےٚ مسجدِ ابوبکرؓ تہٕ مسجدِ علیؓ تہٕ۔ پکأنی پکأنی گۄ یمن مسجدِ پاکن ہنز زیارت تہٕ رۄ دی ربّس کُن شُکرانہٕ کران تیمی پنٛنِس حبیبؐ سِندِس شہرس منز قدم تژ اوٚنچ سعادت نصیبس

گر۔

تام ہوو اِشارٕ یمو۔ ''مسجدِ احزاب۔ یتھ مسجدِ فتح تہِ چھِ ونان''۔ اسہِ گر

اُمِس عاجزی اوت واتنہٕ خاطرٕ یپاری اوس وق ژلان تہٕ نمازِ ظہرس اوس

کمہِ وق۔ اُخرس پتھ گوٚ وَمجبوٗرتہٕ واتہٕ ناوِنی اتھ جایہِ پاکس نشہِ جبلِ سُلع کُن

پھِرُن سون ظون تہٕ لوٗگ ونہِ یہِ چھےٚ سو ڈیکہٕ بُڈ جاے یِیتہٕ غزوہ

احزاب (جنگ خندق) معرکہٕ چھ سپد مُت۔ یمہِ وزِ کفارو یہنٛد تیداد داہ

ساس چھُ ونہٕ یوان مدینہ پاکس پتھ حملہٕ کوٚر۔ اسلام کیو جانبازو کوٚر بچاو

خاطرٕ اکھ زیٖوٗٹھ خندق تیار تہٕ روٗدی پنٛنہِ حفاظت کران تہٕ دُشمنانِ اسلامن ستی

لڑنہٕ خاطرٕ تیار۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اُسی ستی ستی جانثارن مَنٛز مَنٛزٕ

دِوان۔ نبی برحقؐ روٗدی متواتر ترٛین دوہن (ژٕندرِ روار۔ بوٚموار تہٕ بوٚدوار)

مسجدِ احزابس منٛز یَتھ مسجدِ فتح تہِ چھِ ونان، مسلمانن ہنٛزِ فتح تہٕ کامرانی باپتھ

دُعا منگان۔ ترٛیمہِ دوہہٕ کوٚر روبِ کائناتن پنٛنس محبوٗب سُند دُعا قبوٗل تہٕ

حضرت جبریل امینؑ آے بہ دربارِ رسالت مآب صلعم تہٕ بوزٕ ناوِکھ فتح تہٕ

کامرانی ہنٛز خوش خبری۔ تِتھی جایہِ چھےٚ یہِ مسجدِ پاک۔ یہِ مسجدِ شریف چھےٚ

گننِن ہنٛز یَتھ بہَن پایَن ہنٛز ہیر چھےٚ کھسان یمہِ پتہٕ مسجدِ شریفک صحنہٕ

چھُ۔ مسجدِ شریفس چھےٚ قبلہٕ اندٕ مسجدِ سلمان فارسیؓ، مسجدِ ابوبکرؓ، مسجدِ عمرؓ تہٕ مسجدِ

علیؓ تہٕ مسجدِ فاطمہ یوسہ کھلہٕ ماُدانس منٛز چھےٚ۔ یمن چھِ مسجد خمسہ تہِ ونان۔

یمہٕ مسجدِ پاک چھِ یمہِ کتھِ ہنٛز ثبوٗتھ وَن دِوان زِ یمن جاین آسہٕ ہن یمن برگزیدہ ہستین ہندی پرٛاوتمہِ وزِ یلہِ غزوہ خندق معرکہٕ سپد مُت چھ۔ مسجدِ احزاب چھےٚ جبل سُلع غربی انٛدٕ تھزرس پٮ۪ٹھ شوٗبہٕ وٕنی تہٕ لوٗبہٕ وٕنی باسان۔ یٮ۪تہٕ نیٚبر کنہِ تحت المسجد ہیوٚک پرِتھ۔ باقی مسجدِ شریف چھےٚ یاتہٕ خستہٕ نتہٕ تاٮ۪نی شہید گمٕژ۔

مسجدِ فتح پٮ۪ٹھ واپس یوان ڈٕچھنہِ طرفہٕ جبل سُلع کرٛھس منٛز مسجدِ بنی حرام یٮ۪تہِ رسول رحمتو صلعم چھےٚ نماز پٔرمٕژ تہٕ اُتھی ستی کوہ اندرۍ چھ اکھ غار یٮ۪تہِ نبی برحق صلعم غزوہ خندقس دوران راتس تشریف اَسی تھاوان۔ اتھ غارس منٛز چھےٚ رحمتن للعالمین وحی تہٕ نازل سپز مٕژ۔

امہِ پتہٕ وٲتی مسجدِ فضیع یوسہٕ مسجدِ قباءہس مشرقہٕ انٛدٕ قریبن اکھ کلومیٹر دوٗر چھےٚ۔ سیاہ کنٛین ہنٛز چاردیوٲری پٮ۪ٹھ روستے۔ یہ مسجدِ شریف یُس عوٲلی محلہٕ مشرقہٕ انٛدٕ چھ۔ یہ وُچھتھ چھ سہ واقعہٕ یاد پیوان یلہِ اَتھ جایہِ یہوٗدی قبیلکی بنی نضیرو مسلمانن ستی غدٲری کٔر تہٕ مسلمانن ہٕندی فوجن کوٚر یمن گیرٕ تہٕ تمہِ وزِ چھےٚ رسول رحمت صلعم موٲتھ جایہِ نماز پٔرمٕژ۔ فضیع ناوس پتہٕ کنہِ یُس تارٟخی پس منظر چھ تمہِ مطابق چھ واقعہٕ زِ "یلہِ مدینہ پاک حرم قرار آودِنہٕ تہٕ حُرمتُک اعلانہٕ گوٚھانی بدلیاو مدینہ پاکُک طرزِ حیات۔ امہِ وزِ اوس حضرت ابو ایوٗب انصاریؓ پننین یارن ستی شراب چیٚنس ستی مس تہٕ اعلانِ حُرمت

گوس کٔنن ۔امی ساعتہٕ پُٹھر اُوی یمو شرابکہ نٹہٕ کیاوٕ ملرِ۔ سورُے شراب ژھنٕنھ چُھکراُوِتھ۔ مدینہ پاکس منز تہِ اوس یہُے حال ییٚلہِ آبکہٕ پاٹھی شراب سڑکن پیٹھ ترٛاوِتھ آوٕ ژھنہٕ نہٕ۔ فضیع چھِ تتھ شرابس ونان یُس گھزرن کڈنہٕ چُھ یوان ۔توے چھِ اتھ مسجد فضیع ونان"۔اتھ چھِ مسجدِ شمس تہِ ونان تِکیاز یِہ مسجد چھِ واریاہ تھزرس پیٹھ تہٕ آفتابہٕ کھسنک نظارٕ چُھ اتہِ باقی جایو کھوتہٕ سبٹھاہ دلکش اندازس منز ڈُچھنہٕ یوان۔

مسجدِ فضیع نیرِ تھ رٕ وٕدٕ مشرقس کُن پکان تہٕ کیٛشہہ جریبہٕ پٔکِتھ وٕاتی "مسجدِ قریظ"۔ ییٚتہِ تمہِ وقتہٕ سرورِ کونین، رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلمو قرار فرموو۔ ییٚلہِ مسلمانو تمن یہوٗدٕ قبیلن پیٹھ محاصرٕ کوٚر ییمو مسلمانن ہٕتی کوٚر مُت معاہدٕ پُھٹرِ وومُت اوس۔ اتھ واقعہس متعلق چھےٚ تأریخس منز ییتھٕ کنہِ وننہٕ یوان۔ "مدینہ پاکس اندراوس اکھ یہوٗدٕ قبیلہٕ بنو قریظ ناوی تہٕ ییمن اُندٕ پٔکھ اُسی بیٚیہِ زٕ قبیلہٕ بنو نضیر تہٕ بنو قنیقاع تہِ روزان۔ یمہٕ یوٚ دوے ہروزِ واوس ہٕتی ناو ترٛاوِتھ مسلمانن ہٕتی ظاہر پاٹھی رٔلِتھ مِلتھ پکان اُسی۔ پوٚز یہِنٛد اندرون اوس نہٕ زران اسلامُک بہارتہٕ جہار لبُن۔ اندری اُسی دزان تہٕ ژوٚیہِ کران۔ مسلمانن اُسی نہٕ قطعن تہِ امیک باس دِوان۔ رسول رحمت صلعم تہِ اُسی یمن غأر مُسلمن لول بران تہٕ لیہِ اَنِج کوٗشش کران۔ زیادٕ پٔہن اُسی بنو قریظ قبیلس ہٕتی دلچسپی تھاوان۔ ییمن ہٕتی اوس بہن شرطن پیٹھ باضابطہٕ اکھ معاہدٕ طے سپد

مُت۔ پتہٕ آو یہِ معاہدٕ جنگِ خندقس دوران تمہِ وزِ پھُٹراونہٕ ییٚلہِ حیی بنِ اخطبن قبیلہٕ بنو قریظہٕک سردار کعب بنِ اشرف پھسوامہِ باپتھ۔ یام رحمتن للعالمینٚ یہِ شیٚچھ بوٗزتھٕ کوٚرپوٗرٕ پاٹھۍ معلوم تہٕ تصدیق سپدِ تھ وڑاے تمام صُحابہٕ کبار ہیتھ تہٕ کوٚرُکھ یمن بُستی ین ہُنٛد محاصرٕ۔ یوٗت یوٗت محاصرٕ تنگ اوس سپدان تیوٗت تیوٗت آے زیر۔ تہٕ یمو قبیلو ترٛاوۍ ہُتھیار۔ رسول رحمتو صلعم ترٛووٚ فاصلہٕ سعاد بن معازس پیٹھ۔ یمو فاصلہٕ دِیُت زِ وعدٕ خلأفی پیٹھ گژھن یہِندۍ مرد مارنہٕ تہٕ زنانہٕ کیاہٕ شُرۍ گژھن قأدی بناونۍ۔ یہِنٛد جایداد گژھِ بأگراونہٕ یِنِ۔" اتھ واقعس أندری دأریراوان وڑاے اتہِ۔

وق اوس نمازِ ظہُرُک تیار تہٕ مسجدِ نبوی واتچ أس جلدی۔ تِکیاز زِ نبی برحق صلعم ہُنٛد فرماوُن اوس باربار یادٕ وُترِس طلوطم تُلان۔ زِ "یُس میانہِ مسجدِ منٛز ژتجی نمازٕ ادا کرِ تہٕ کانٛہہ نماز گژھِ نہٕ اتھ تُمِس پیٹھ چھُ دوزخُن نار حرام تہٕ عذابہٕ تہٕ نفاقہٕ نشہِ بنیس خلأصی۔" توے چھِ کوٗشش کران تمام نمازٕ گژھِ باجماعت پرنہٕ یِنہٕ۔ بسہِ دِتی گوٚ تام منٛٹھے مسجدِ نبویٚ تام واتنس۔ جل جل بنوو تازٕ وضو تہٕ واتی مسجدِ پاکس اندر تہٕ گرکوٗشش بڑ وٗنہہ گُن پکنس تہٕ شُکر الحمدللہ برابر واتی ریاض الجنہ جالہِ دیوارس نزدیک تہٕ روٗدُک انتظارس اذانِ ظہُرس۔ صرف تہٕ صرف اوس درُوٗد و سلام تہٕ مقدس جایہِ پاکک تقدس، تعظیم تہٕ عظمت أندری وجوٗدس مدٕ والان تہٕ کأرِتھ نوان۔ چشمہٕ پُرنم

تہٕ وۅنٛدٕ ویٚنگلتھ سٕہ حال باگہِ انان ییٚتہِ اگر نہٕ ٹاٹھس نبی صلعم ہنٛز رفاقت
شامِلِ حال آسہِ خبر کیاہ آسہِ وُچھن ۔ تِکیاز زِ ادبُک مقام، حُرمتُک آگُر تہٕ شافع
محشر صلعم ہُنٛد قرار گاہ ۔ وُٹھ ہوان ٹُل تزٕاو کرٕنی تہٕ عقل دِوان ژہنہٕ
وَن ۔ "ہوش کر" ۔ شہن ہنٛز کھال وال تہٕ ٹاٹھس نبی یَس لول بران تہٕ رفتار
شہن ہنٛز تہِ أندری شروٗع تتھ گژھان ۔ یہِ زأنتھ زِ اگر شہہ بڈٕ کھوٗت خبر بے
ادبی ہُنٛد داغ مالگم ۔ أتھی اندرۄنی کشمکشہِ منٛز ہنہٕ تتھ گیہِ اذانِ ظُہر تہٕ لگو
نمازِ ستی پتہٕ نفلن تہٕ ذکرن ستی ۔ اکھ بجے اوس وق تہٕ ساٹھیووُن فاقہٕ چھِ
گوڈٕ کھیموبتہٕ ۔ اتھ چھنہٕ کانٛہہ شک زِ صُبحن چھ ساڑِ ستہٕ بجہِ چایہِ پیالہِ اکھ تہٕ
بأقرخانی کھیمٕژ ۔ مے گرٕیمن عاجزی "ریاض الجنتس اندر چھِ روبن گوڈے
واتہٕ ناوِی متیٚ ؤں کیاہ لگہِ اتہِ نفل پرٕتھ روضہٕ اطہرٕ چ زیارت کرنس ۔" یمو
مون تہٕ ریاض الجنتس منٛز نفل پرٕتھ تہٕ دُعا مٔنگتھ وزاے ۔ لأنہِ منٛز أژِتھ گزأر
سلام بحضور خیر الانام صلعم ۔ تہٕ وزاے مسجدِ پاکہٕ نبرٕ تہٕ تتھ گیٚس نشہِ وأتی
ییأری ہوٹلس کُن وَتھ چھےٚ نیران ۔ پکان پکان وۄن مے پننین ہمسفرن زِ ییٚتہٕ
گژھِ نہٕ زانٛہہ روزُن لور کھیٚنس چیٚنس زیادٕ ۔ تِکیاز زِ فرمان نبی برحق صلی اللہ
علیہ وسلم چُھ "یُس ییٚتہِ یعنی مدینہ پاکس اند رسختی تہٕ بوٚچھِ پیٹھ ثابت قدم روزِ ۔
قیامتہٕ دوہ آسہِ تمِس میوٚن شفاعت ۔" یہِ بوٗزتھے ژٕج سارِنے بوٚچھِ تہٕ رۄدٕک
سلام بحضور سرور کونین پکان پکان تہٕ پران ۔ یام ڈیرس پیٹھ وأتی تہٕ کھنہٕ چین

گٕرِتھ کوٚر کینٛژوس کالس آرام تہٕ پگہُک پروگرام ترتیب دِنہٕ خاطرٕ رۄٚدی صلاح مشورٕ کران۔ اَخرس پیٹھ کوٚر ییٚمو میون مشورٕ قبوٗل زِ پگاہ گوہو سُلی گُنہِ لوکچہِ گاڈِ منٛز میدان احد تہٕ میدان خندق۔ تمہِ علاوٕ ییمہٕ جایہِ ازٕ وُچھِ تمن منٛز ہِن اکثر مقام پینس تہٕ گوژھنس دوران۔ انشااللہ اگر ٹایم آو تہٕ دُبارٕ تہِ ہکو اکثر جایہِ پاکن پیٹھ وأتِتھ۔ تام گٔرتیأری مسجدِ نبوی کُن نیرنٕچ تِکیاز نمازِ عصر اوس تیار۔

ترٛے بجے تہٕ کینٛژہہ منٹ اوس ٹایم ییٚلہِ اَسی مسجدِ پاکس انٛدر داخل سپدی۔ اذانِ عصر اَس نہٕ وُنہِ سپز ہٕژ تہٕ رۄٚدی نفل پران۔ مےٚ اوس پتھ معموٗل کعبس انٛدر تہِ پانٛژن ٹایمن اورادِ فتح پرنس تہٕ بیٚیہٕ پرِتھ طوافس منٛز دُعاہو علاوٕ اکھ گردان کرٕنی۔ تِتھے پأٹھی تھوٚو مےٚ ییٚتہِ تہِ نبی صلعم صأبنس دربارس منٛز تہِ یہِ معموٗل۔ سلام پٔرِتھ دُعاے رقاب تہٕ باقی دُعا پرٕنی۔ دوہ اَسی ژھوکان۔ تِکیازِ نبی صلعم سٕندِس ٹأٹھِس تہٕ پسندیدٕ شہرس منٛز چھُنہٕ دَہو گھو دوہو علاوٕ روزنہٕ دِوان۔ تِکیازِ شیڈول چھُ گوڈے آسان ترتیب دِتھ یتھ نہٕ سہل سہل ہیرٕ پھیر چھُ ہیکان گٔژھِتھ۔ یوٚ دوَے وٕنٛچ قدر تہٕ شہرٕچ حُرمت تہٕ عظمت چھےٚ رنگہٕ رنگہٕ ژھنہٕ وَن دِوان، یوٚ زوق چھُ ژلان یہِ ہیکِہ نہٕ کأنٛسہِ تأبع روٗزِتھ۔ اذان گٔیہِ تہٕ وٕنۍ اوس نمازِ ہُنٛد انتظار۔ نمازِ عصر ادا کٔرِتھ دژاے روضۂ اطہرٕچ زیارت کران کران تہٕ درودٕ سلام گزاران گزاران تہٕ

وُاتی نبر اَمی انٛدٕ گیٛہٕ کٔنز۔ ژولِیٲری پھیرِ مسجدِ پاکس تہٕ اَخرس پیٹھ وُاتی پیٛیہ
گنبدِ خضراہس سیٛدِ سیٛوٗد تہٕ امہِ انٛدٕ وضوٗ خانس دوٗر پھٔن روٗدی دروٗدٕ سلام تہٕ
نعت پران وارِیاہس کالس۔ نمازِ مغربس اَس وُنہِ وارِیاہ سُل تہٕ گھتی مسجد
پاکہِ کِس دوہیمس پوٗہرس تہٕ پھیری سٲرسے۔ رَمبہٕ وٕنی منارہ تہٕ فنِ تعمیرٕ کی تمہٕ
نموٗنہٕ وُچھِ ییٛتہِ عقل چھےٚ حٲران گوٗھان۔ اَندرِمس صحنِ پاکس یُس سایہ دار
چھترٕ بند گوٗھنہٕ وِزِمنارٕ چ لوٗبہٕ وٕنی تہٕ شوٗبہٕ وٕنی شکل پزٕاوان۔ تالو کتھٕ پاٚٹھی
پکان تہٕ سایہِ نوان گرِتھ۔ رنگہٕ رنگہٕ رحمت عرشہٕ وسان باسان۔ طلبگار تہٕ نبی
صلعم صاٮ۪ٕنی لولہٕ وٲلی ہلم دٲرِتھ رحمتٕچ، مغفرتٕچ تہٕ شفاعتٕچ برات منگان۔ برابر
نمازِ مغربس تام روٗدی ہیری تہٕ نماز پرِتھ تڑاوُ ژورو طرفو نظراہ پزٕتھ انٛدٕ نوٗر
سٲوی ماحول۔ خوشہٕ وُن واونافہٕ ژھٹان۔ پزٕتھ طرفہٕ مُشکنی اِدٕ فریوان تہٕ رحمتٕک
سایِیانہٕ نوٗر ژھٹان۔ گُنبدِ خضراہس روٗدی تھلہِ تھلہِ وُچھان تہٕ بلکل
نزدیک روٗزِتھ تمہِ کِس نوٗرس وِیوٗ رٹلان۔ وٲنٛج ہندی پرٲسم شیٛہلان تہٕ رُم
رُم اَسم ژھٹہٕ مارٕ وٕنِس نوٗرس اَندری شروٗ پراونٛچ کوٗشش کران۔ دِپان
چھس نالہ دِمہٕ ہاوٗ زادبک تہٕ تعظیمک تصور چھم رٕہتھ نوان گرِتھ۔ شُکرانکی
کلمات پرٕہاتہٕ تمہٕ نغمہٕ گنگراوٕ ہایتھ ووندٕ ژھانژنہٕ ہے تہٕ اَندرِم بارلوٗتہٕ
ہسم۔ بہٕ کتہٕ لنہٕ سوزبان سہٕ ہٕتُر تہٕ سہٕ ادب تہٕ حوصلہ یہٕ کرٕ شُکرانہٕ تمِس
لایزالہٕ سُند ییمی یہ رٕژتہٕ عظمتہٕ واچینٛز گرٕ گرٕنم عطا۔ شامہٕ ژھایہِ آسہٕ زن ـــ

وہ لسنس آموٚژ تہٕ تارکھ نیٚہ نیٚہ کرۍ نس سمے یَس پیٹھ ڈ ری گنڈ ی گنڈی درۄد پران باسان۔ رحمتن للعالمینؐ ہُنٛد بجر تہٕ حرمت وبٕہ ھناوان۔ وجوٗدک اکھ اکھ انگ وبگلتھ یوان تہٕ ادبہٕ تہٕ تعظیمہٕ سان زبانۍ پیٹھ یوان۔

"اے روبہٕ کائیناتہٕ پننس ٹاٹھس محبوٗبہٕ ہنٛدِ صدقہٕ کرتہٕ سانین حالن پیٹھ رحم۔ سانین مُشکلن کرتہٕ آسان، سانین گونہن کرتہٕ مغفرت۔ سید المرسلین تہٕ شافع محشر صلعم تھاوتن راضی تہٕ رضا۔ یہنٛدِس شفاعتس کرتہٕ وومیدوار۔ بار بار کرتم عطا دیدارِ آنسرور صلعمؐ" ادبہٕ تہٕ احترامہٕ سان کوٚرم احمد مجتبےٰ، محمد مصطفیٰ، شفیع المذنبین تہٕ رحمتن للعالمینؐ صلعم ہنٛدِس دربارس منٛز عجز وانکساری سان پُرنم چشمو عرض۔

"یارسولِ محترم، خیرالوریٰ، شاہِ انبیاء بہٕ حض چھس آمُت تُہنٛدِس حضوٗرس منٛز باامیدیہٕ زِ ٲنتھ "ازمے یأری بنیم بہٕ آش ہیٚتھ آس چون دربار یا رسول اللہ صلعم۔ بےکسن عاجزن تہٕ مسکینن چھوٚہ حض غمخوار یارسول اللہ صلعم، کرُمک تہٕ تُہنٛزِ عنایتک طلبگار تُہنٛدِس دربارس منٛز۔ تُہنٛدِ رفاقتک، حفاظتک تہٕ شفاعتک خاطرٕ اتھ ژھانڈان تہٕ ہلم داٲرِتھ پراران۔ از کرتم عرضَین دستخط۔ رنگہٕ رنگہٕ کرتم مُروت۔ تہٕ بار بار کرتم یمہٕ دربارٕچ باریٲبی نصیبس۔"

رُحمتکس ڈ رکہ یاوس منٛز باسیام وجوٗد پرٕ گاہے وہ تلان تہٕ گاہے بوڈان۔ تمہٕ خاب حقیقتکہ رنگ تہٕ روٗپ پراوان یمہٕ واٗنسن وُچھان

اوُسس ۔آش تمہِ آیہِ زۄ وان ییتھ منز پزٕر کی تہٕ صداقتکۍ رمبہٕ ۆنی گاشری مُنارۆہہٕ وِنہ منقلہِ اُندری جوش چھ ژھٹہٕ ناوان ۔جوش یُس ساُرِسے کاران تہٕ عقل تعظیم رِکس قاملبس بٕرِتھ ادبک درس ہیچھناوِتھ کاژنوان کرِتھ تہٕ رُم رُم اُمتکِس غمخوارس صلعم درۄدِ سوزان ۔یُس ییتھ رحمتکِس آگرس نشہِ آسہِ تس کتہِ روزِ سہ ترپش تہٕ وبوٗ ہے ۔تس چھ سورُے حاضر پۆز تس گوٚ ھ سہ حوصلہٕ ،سہ دِل ییتھ منز لولِ نبی صلعم گرٛایہِ آسہِ ماران ۔وَچھٕ دُبرائے ہاوِبس سہ بہار تہٕ جہاریپتہٕ لولہٕ وول گرِکھوتہٕ گرِپھولہِ ۔سہ مُشک ژھٹہِ یُس موردٕ زۄون ئو زندگی باگہِ انہِ ۔ۆدۍ متِس باغس ییس تازٕ بہار تہٕ پرٛتھ طرفہٕ شولہٕ ناوِ سبزارس ،گُل تہٕ گلزار ہیچھناونس زندٕ روزُن ۔اُتھی حالس منز گیہٕ اذانِ عشاء تہٕ ۆل روۆس یوٚن وَسِنۍ وَتھ ژھانڈان ۔اَکس اَکِس ہیرٕ پاُوس ۆستھ اکھ اکھ حال اُندری گتہٕ گیۆ رتلان تہٕ خوفتہٕ احساس ۆزٕ ناوان ۔دپان چھس کربکہٕ دِمہٕ ہاتہٕ بوس لوٚتہِ ہمم پۆز ادبک تہٕ احترامُک تصور چھم اُندری ہٹٕ چیر دِوان ۔تام ووتس مسجدِ پاکس اندر تہٕ پٔنٕنۍ کرِے یَم کوٗشش بٔر وٗنہہ پکِنۍ پۆزلولہٕ والبین ہُند گرٛایہِ مارٕون سمندر اوسنہٕ پکنے دِوان ۔شکر الحمدللہ محراب النبی صلعم سیدِ سیۆ دژورِمس صفس منز کوٗ رُم قرار تہٕ نمازِ عشاء ادا کرِتھ دژاے معمولہٕ مطابق روضہٕ اطہر کنۍ سلام گزاُرِتھ ۔صحنہِ پاکہِ منزٕ نیراُنی زون غنیمت مزارِ بقیع کُن گوٚھُن تہٕ دُعاے مغفرت منگِتھ واُتی ڈیرس پتھ تہٕ بتہٕ

کھیتھ کوٚر انشا اللہ پگاہ صُبحائے اُٹھِ بجہٕ نیرنگ پروگرام۔ زیارتن پیٹھ حاضری دِنہٕ باپتھ۔

یہٕ اوس ۴ مارچ ۲۰۰۳ء یێلہِ حسبِ معمول ژورِ بجہٕ صُبحائے وژائے مسجدِ نبوی کُن تہجد نفل ذکر اذکار تہٕ درۄدِ سلامن منز محورٕ ژِتھ ووت وق نمازِ فجرُک تہٕ نماز پرِتھ واتی ریاض الجنتس اندر۔ دِل گوٚ وخوش تہٕ رُح تازٕ یێلہِ لولہٕ والین ہُند جمِ غفیر ؤچھ پن پننہِ آیہِ لول بران تہٕ رحمتن للعالمینسؐ درۄدِ سوزان۔ پرِتھ کانٛسہِ ہُند ڈیکہٕ اوس پھولان تہٕ موخ شادمانی ستی نوٗرٕ ئری باسان۔ رحمتکی رمبہٕ ؤنی تہٕ لۄبہٕ ؤنی استوانات اُسی پن پننہِ بجر کی تہٕ عظمتکی ٹاکارٕ باوتھ کران باسان۔ سورُے اوند پوٚک نوٗرٕ کی جلوٕ ژھٹان تہٕ لولہٕ والین رحمتس تہٕ مغفرتس وومید وار گوہنٛچ کُل کڈان۔ صُحکہِ واوٕ چ تژاوتھ موردِ مربن نوٚ وزٕو زبتہٕ تہٕ سہ تازٕ گی بخشان یتھ منز پزٕر کی تہٕ صداقتکی پرتو چھِ ئنی تہٕ ٹاکارٕ باسان۔ پرِتھ کُنہِ پایہِ بڈِس ستوٗنس نشہِ رۄزِتھ پٔنن لول بأگران تہٕ مغفرتک تہٕ شفاعتک خأرات منگان۔ لأنہِ منز رۄدی پکان رحمتہٕ کس آگرس کُن۔ انگ انگ سلام پران تہٕ نبر نیرِتھ ٹاٹھس نبیؐ درۄدِ سوزان۔ یام دربارِ عألی مقام تہٕ فخرِ موجودات صلعم نشہِ واتی تعظیمہٕ تہٕ ادبہٕ سان سلام عرض کرِتھ وژائے تہٕ کینٛہہ قدم کڈی تھے واتی جنت البقیع تہٕ دُعائے مغفرت پرِتھ واتی ڈیرس پیٹھ۔ وق اوس ستھ بجے صُبح تہٕ چائے چێتھ وژائے ٹیکسی

سٹینڈس کُن ۔ یام سٹینڈس نشہِ وٲتی تہٕ ڈرائیورٲسی کژ بکہٕ دِوان "زیارت"۔
مےٚ وۄن ٲکِس ڈرائیورس یُس پٲکستٲنی اوس اسہِ کوٚت کوٚت چھُ گژھُن
تہٕ لفظ گرِتھ اوس مےٚ پتاہ زِ یمہٕ سارے جایہٕ چھِ مدینہ پاک کِس شُمٲلی حِصس
منٛز یوان ۔ پوٚز گوڈنیک پڑاو اوس جبلِ سُلع کنہٕ نیرتھ مسجدِ قُباء واتنگ مقرر
کوٚرمُت ۔ خوش و خضوع وژاے رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم صابٕنس
پسندیدٕ شہرٕ چھِ زیارتن کُن ۔ کینٛہہ کلومیٹر پکِتھ آو جبلِ سُلع یتہٕ کعب بنِ
مالکس توبہٕ قبوٗل گژھنچ رٔژ شیٚچھ آیہ وننہٕ ۔ بہٕ روٗدس دوٗری اتھ جایہٕ تھلہِ تھلہِ
وُچھان تہٕ کمہٕ کمہٕ تارٟخی واقعہٕ لگی یادِ وُترِس منٛز وتلنہٕ ۔ پکان پکان آیہ تمہٕ
جایہٕ پاک یمہٕ کالہٕ وُچھ منٛز آسہٕ ۔ صرف داہ منٹ گژھتھ وٲتی ٲسی مسجدِ قُباء
۔ دِل گوٚو خوش تہٕ شادمٲنی ہندِس لوٚبہٕ وُنس ماحولس منٛز پھیرِ ژولپٲری مسجدِ
شریفس ۔ اوٚند پوٚک کوٚتاہ شوٗبہٕ وُن تہٕ مارٕ موٚند ۔ ٲتھی سیٚتی ژاے مسجدِ
پاکس اندر تہٕ تحت المسجد پرِتھ لگی نفل پرنہٕ ۔ یہِ ٲسی گوڈے زٲنتھ زِ یمہِ مسجدِ
پاکک مقام چھُ سبٹھاہ تھوٚد تہٕ اتھ چھُ سہٕ بجرتہٕ شانہٕ یوٚڈ مقام باگہِ آمُت
یُس ماسوائے حرمِ پاک، مسجدِ نبوی تہٕ مسجدِ اقصیٰ) کُنہِ تہِ دوٚیمس عبادت
گاہس چھُ حاصل ۔ ٲکِس نفلس اکہِ عمرُک اجر ۔ وٗنِ گٔس آسہِ سہٕ یُس
نہٕ اور گژھتھ زٕ رکعہ نفل پرِ ۔ یڈ بٔرِتھ پوٚر نفل ۔ بنہِ کتہٕ یتھ موقعہٕ تہٕ یتھ دوہ
یُس رحمتن للعالمین صلعم صابٕنس ٹاٹھِس شہرس منٛز ییہِ زانٛہہ قسمتس

آسہِ۔ خوٚشی تہٕ شادمانی گیہِ تمہٕ آیہِ زنتہٕ مولُلی خزانہٕ چھِہ ٲسۍ متۍ۔ وِسان وِسان وڑاے اتہِ۔ ؤں اوس سون گوڈنیک پڑاو سہٕ شانہٕ بوٚڈ تہٕ عظمتہٕ وول کوہ تہٕ باگہِ وان ماۍدان تہٕ حُرمتہٕ وول مزارِ شریف۔ ڈایورن ہوو دوٗرے "جبلِ احدس" کُن اشارٕ۔ جایہِ پاکُک ناوبوٚزِتھے اُلجم ساٗرِسے وجوٗدس ڈنن تہٕ امہِ کوچہٕ حُرمت تہٕ عظمت آیم بزوٚنہٕ کُن۔ ذیہنس ووٚتھم عجیب طلوطم تہٕ ژبتہٕ ڈترِس کھوٚکُنی گزبکھ تہٕ ساٗرے تاریٚخی واقعات یمہٕ یتھ جایہِ پاکس ستۍ تعلق چھِ تھوان آے ووٚتلِتھ۔ گُمہٕ سرٛان گوم تہٕ وُسہٕ واُسی لگم پھٹنہٕ۔ پرٛژھےٚ چھم نہٕ یوان۔ اُچھن دِژم مُرن یہِ زانِتھ کیاہ مے گونہگارس تہِ ہووا ربّن ٹاٹھس نبی صلعم ہُند محبوٗب تہٕ ٹوٹھ کوہ "جبلِ احد"۔ اضطراب چھُ تیزان تہٕ وچھہٕ دُبراے وولان کرتہٕ کاٹلی واتو اتھ عظیم سرزمینہٕ پیٹھ۔ میٹھی دِمہٕ ہاتمن وَتن پیاٗرۍ سرورِ کونین صلعم ہُندۍ پاے نازنین چھِہ پیمتۍ۔ ڈرایورُ کیاو بے صبری ہِندِس عالمس منز ہِنہٕ یتھ اٗیم نبر ووٚٹھ۔ یتھ حالس منز گوس پریٚتہٕ صرف تہٕ صرف امہِ جایہِ پاکچ تاریٚخی اہمیت تہٕ اَمچ حُرمت تہٕ شانہٕ بجر۔ تمہِ بغاٗر نہٕ رٕکھیں تہِ ذِہنس منز یوان۔ اتھ پاک سرزمینہٕ کرم سلام۔ میٚو دوٚژھا تُجم تہٕ میٹھی دِتھ رودُس سونچان!!۔

رحمۃ للعالمین صلعم ہُند فرمان چُھ " اُحُدٌ جبلٌ یُحِبُّنا وَنحِبُہٗ"

جبلِ احدس چھُس یہ ٹوٹھ تہٕ محبوٗب تہٕ مے چھُ جبلِ احد محبوٗب۔" ؤں کیاہ پر

گی روٗزاَتہِ ۔ اتھ شانہٕ بڈٕ س کوٚہس متعلق چھُ حضرت انسؓ روایت کران ۔

''حضوٗرِ پُرنوٗر صلعم یمن ستی پنٕنۍ یارِ غار حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ تہٕ حضرت عثمان غنیؓ اُسی نیٛو تشریف اتھ بختہٕ بڈِس کوٚہس گٔن ۔ کھسان کھسان یام یہنٛدی پاے نازٕنین جبل احدس پیٹھ پییہِ ۔ پہاڑس ؤژھ گٔنی تھارتہٕ لوٚگ لرزنہِ ، نبی برحقو صلعم تُل پایہِ مُبارک تھوٚد تہٕ زورٕ سان کھوٚنتی دِتھ فرموٗوکھ کوٚہس گٔن ۔ ''اے احد پننہِ جایہِ روز ژٕ ے پیٹھ چھُ اکھ نبی صلعم اکھ صدیقؓ تہٕ دون شہیدن بغاَر بیٚیہِ کانٛہہ'' ۔ اُتھی ستی گوٚو لرزُن تھامہِ (اتھ حوالس چھُ امام احمد بخاری ترمذی اندر تہٕ ابو حاتم صاٗبو تہِ یہِ روایت گرٕ ہمٕت ۔ ماخوذ از مدارج النبوت) ۔ جبلِ احدس گرم تالہِ پیٹھٕ دامنس تام گٔنی نظراہ تہٕ سوٗنچہِ سوٚ درس لگی ملروٗتھنہِ ۔ رنگہِ رنگہٕ خیالات لگی وۄتلنہِ یمن منٛز امہِ جایہِ پاکٕگ بجر تہٕ عظمت چھِ درٛینٛٹھی یوان ۔ خوشہٕ وُن تہٕ لوٚبہٕ وُن ماٗدان ۔ قریبن ساڈٕن ژون کلومیٹرن ہنٛدِس روقبس پیٹھ پھہلتھ یہِ شوٗبہٕ دُن تہٕ حُرمتہٕ وول ماٗدان پیٚتکِ گٔلی کٔڈِ پننہِ بجرٕکی داستان چھِ باوان ۔

یہے سرزمین یتھ پیٹھ سارِوے کھوتہٕ موٗلُل تہٕ قیمتی پاک خوٗن پیٚتھ ربّن امہِ کِس حُرمتس تہٕ عظمتس برٛزرٕ کوٚر ۔ یتھ زمینہِ پیٹھ خوٗنہٕ ستی تراوتھ آسہِ پھیرٕ ہمٕت ۔ یتھ منٛز شوٚدِلوٚلکی پرتوٕ تہٕ عشقہٕ محبتٕچ مُلہٕ موٗتہٕ تہٕ صداقتکی جلوٕ ٹاکارٕ آسن ۔ تِمی زمینن یمن گُلبن کٔتھن تہٕ سبزارس زاینن دِیٖت مُت آسہِ

تمیک ہر تر کوٚتاہ میوٚٹھ تہٕ شیہُل گوھِ آسُن۔ تتھ منز کائژاہ سپری تہٕ عظمت آسہٕ
ییمیک زندٕ ثبوٗت رسول رحمتن ہُندٕ یہِ فرمان چھُ۔

"تِمہِ یِیوٚ جبلِ احدس پێٹھ تہٕ تتِہ کیوٚ کُلبوٗنشہِ کھێیو کینژھا یوٚ دوے کُلی
گٔنڈی دارتہِ آسن"۔ توٚے چھُ اتہِ کینژہہ موٗرنگی کھێوٚن مُستحِب۔ یہِ چھُ رحمتن
للعالمینو صلعم جبلِ احدس پێٹھ تشریف تھاوِتھ فرمووُمت۔

یہٕ رووُس اتھ ڈبکہٕ بڈُس کوٚہس تہٕ ماوانس نظروٚ ستی ژہ دِوان تہٕ
پنٕن أندروٗن میٹھراوٕنچ کوٗشش کران۔ خوشہٕ وٗن واو نافہٕ ژھٹان تہٕ
سأرِسے مُشکاوان۔ سہٕ اِد فرژھٹہٕ وٗن مُشک رٗوحس تازٕ گی تہٕ چشمن شیہلتھ
بخشان۔ یام تِمن جانباز ڈبکہٕ بڈٕبن یِمو دیٖنِ اسلام خاطرٕ پنٕن زوٗ چھپہٕ
دِیٖت۔ یہِ سرِزمین سگہٕ ناوِتھ اسلامک بہار تہٕ جہار تمہِ آیہٕ وٗزنووٚ ییمی غفلتکہِ
پردٕ ژٗٹی تہٕ پزرکہٕ صداتکہِ جنڈٕ پرٕتھ جایہِ کھٲلی۔ سہٕ تأریخی واقعہٕ ییٚچ
دُنیاہس منز گنہٕ مِثالے چھنہٕ۔ خوشبوے ژھٹہٕ وٗن امہِ ماوانک ہواچھ
سنہٕ ۳ ہجری ہُند پایہٕ بوٗ ڈ تأریخی تہٕ مثالی واقعہٕ یاد پاوان۔ نبی برحق صابُن
ٹوٗٹھ پہاڑ باسان زن کاڈ کڈان تہٕ ٹاٹھس نبی سنٛد بن مہمانن گٔلی آلہٕ وان تہٕ
سینہٕ موٗرتھ لول بران۔ سہٕ دوہ ییمہِ وزِ غزوہ احد سپُد أتھی ڈبکہٕ بڈُس کوہ
دامنس أندی پٔکی یتھ متعلق ٹوٗٹھ رحمتن للعالمین صلعم چھُ فرماوان۔" یہِ چھُ
جنتکس أکس دروازس پێٹھ۔" اکہِ لشکرٕ باطل قوت ترٕے ساس جنگ جو مُسلح

یِہنٛز قیادت عکرمہِ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ تہٕ ابو سُفیان اُسی
کران۔ اسلام تہٕ مسلمانن ختم کرنہٕ خاطرٕ کمر بستہٕ۔ دوٚیمہِ طرفہٕ روٗبہٕ سُند
محبوٗب، شفیع المذنبین، سید المرسلین تہٕ خاتم النبیین صلعم اکھ ساس جانثار صحأبی
یمن منٛز حضرت علیؓ، حضرت زُبیرؓ، حضرت حمزہؓ تہٕ حضرت دجانہؓ ہیٚتھ مأدانِ
کارزارس منٛز برسر پیکار۔ سأرِے اسلأمکۍ پاسدار تہٕ جانثار پوٗرٕ شجاعتہٕ تہٕ
بہادُری سان بأطلس سٟتی لڑان۔ پٔتھ طرفہٕ روٗبہٕ سٔندِ بجرٕ کتہٕ دینِ اسلامٕچ
شان قائیم تہٕ دأیم تھاوٕنکۍ نعرن ہُند گرٛز۔ دوٚیمہِ طرفہٕ یٚیلہِ پٔنٛژاہ مأہر تیٖر
انداز جبلِ رمات انٛدٕ تیتھ گھاٹی بُتھِ آے تھاونہٕ یِہٕ پأرۍ دُشمن دراندأزی ہیٚکہٕ ہٕن
گٔرِتھ۔ یِمن تیٖر اندازن ہنٛز قیادت آیہٕ عبداللہ بن جبیرس حوالہٕ کرنہٕ۔ یوٚز
امیرٕ سٔندِ حکمٕچ عدوٗلی کرنن بدلوو جنٛگُک نقشے تہٕ وقتی طور گٔے مسلمان پسپا تہٕ
اُخرس لٔبکھ فتح۔ یوٚز اتھ تأریخی معرکس منٛز (جنگ احدس) منٛز گٔے رسولِ
رحمتن ہُند بدنہٕ مُبارک رٔتہٕ دأوی تہٕ جسم اطہرس لٔگی سٔنی زخم تہٕ دندانِ مُبارک
گوٚو شہید۔ سٟتؠ صحابہ کبار وچھو شہادتُک جام یِمن منٛز ٲسی نبی صلعم سُند
محبوٗب چیٚچہ بابہ تہٕ مسلمانن ہنٛزِ لشکرِ ہُند لوٗبِ لُباب بہادر جانباز حضرت حمزہؓ
تہِ اُسی۔ شُہداے احدن ہُند مزارِ مبارک چُھ غزوہ اُحدُک سوٗرے حال
باوان باسان۔ شوٗب دار حد بندی گٔرِتھ لوٗبہٕ وٗنی تہٕ مأرۍ مٔندِس اندازس منٛز
جالہِ جنگلہِ۔ اکھ بوٗرٕ ڈیتھ پٔتھ شُہداے احدن ہُند تذکرٕ پران پران وأنٛجہ

دگ چھےٚ ووتھان تہٕ چشمو منٛز ناگہٕ رادس جوے لگان۔ یتھ ماُدانس نبی
نازنیٖنٛ ہندِ جسمِ اطہرٕ ک خوٗن پیو، ییٚتہٕ تمہٕ پایہ بڈٕ صحاُبی یموٗ زٕ چھپہٕ دِیت
رٔبہٕ سٕندِس حکمس تعمیل کران۔ تمےٚ آسن ییٚتہٕ ڈاف ترٲوِتھ تہٕ کیاہ آسن نبی
صلعم سٕندی عاشق محسوٗس کران۔ کیتہٕ انہٕ سہٕ زبان تہٕ بُتر تہٕ باوتھ کرٕہا۔
شہدا ے احدن ہُند مزارِ مُبارک بزٲنٹھ کنہٕ۔ پوٚزانٛد راژنس ٹھاکھ
جالہِ دروازس پیٹھ روٗزِتھ ادبہ تہٕ احترامہٕ سان روٗدی سلام عرض کران تہٕ
دُعاے مغفرت منگان۔ یتھ پایہ بڈِس تہٕ ڈبکہٕ بڈس جایہ پاکس ییٚتہٕ اُنس
بنِ النصرس جلتچ خوشبوے ییمہٕ کوہٕ نارٕ کنٛ آیہ۔ ییٚتہٕ تمس تہِ آنٛتھٕ رٔسۍ زخم جسمِ
مبارکس لگو تہٕ گۍ رحمتِ حق۔ عُشاقن تہِ چھو جامِ شہادت ییٚتی پٔنُن ٹوٹھ تہٕ
محبوٗب رحمتن للعالمینٛ بچاوان بچاوان۔ مکہ شریفُک لولہِ للوومُت لالہٕ پھوٗل
مصعب بنِ عمیرؓ تہٕ گۍ ییٚتی أکس کملہِ منٛز شہید تہٕ أکس کملہِ منٛز ییٚتی
ڈاف ترٲوِتھ۔ ساٗرِسے پانس ؤژھم تھاریہ زٲنتھ زِ یتھ جایہ چھِ اسلامکی
پادرٕ سیہہ، رسولِ رحمتن ہندی پٔزی عاشق ڈاف ترٲوِتھ۔ یہ سورے خطہٕ چھ
سرشار تِکیازِ ییٚتہٕ چھِ نوٗ تکہٕ شمعہکۍ تمہٕ پوٚنپری یموگتہٕ کران کران پٔنُن فرض نکھ
وول۔

جالہِ دیوارس (Fencing) ڈکھ دِتھ بوٗٹھس پتھرتہٕ اُتھ ڈبکہٕ بجہ
زمینہِ رووٗدس مُدٕ ے گُنڈِتھ وٕچھان۔ گلہٕ تلم تھوٗدتہٕ تتھ ٹینگس پیٹھ پیٚیم نظر ییٚتہِ

کیتھہ جعفری مسلکُکی حائج صائب وُچھِم سینہٕ کوٗبی کران تہٕ شُہداے احدن
خراجکی پوش چھکان۔ یہٕ گوس یکدم تھوٚ دۄتھتھ تہٕ رودُس اتھ ٹینکس آرٕ برٛزو
چشموٗ وُچھنہٕ۔ وارٕ وارٕ گوس اتھ کُن پکان تہٕ اتہٕ اُس لولہٕ والبن ہنٛز نوح خانی
جگرس سٟتھ گوھان۔ جبل رمات آم پوٚرٕ پاٹھی نظرن تل، قصۂ امیر حمزٕ کی
سارِے داستان زنتہٕ بڑ وٚنہہ کنہٕ۔ حضرت حمزہ اکھ بہوٗدر تہٕ اسلامی لشکرٕک
نامدار تہٕ جانثار۔ ہاوٗن تہٕ باوٗن لایق لوٗبِ لُباب تہٕ ڈیکہٕ بوٚڈ۔ اُکس
دشمنِ اسلام، جبیر بنِ معطم سٕندِس اِشارس پیٹھ اکھ وَحشی غولامہٕ سٕندِ ڈسی شہید
سپدُن پتہٕ اُتی ابوسُفیان سٕنٛز خانہٕ دارِنہٕ ہُنٛد خوش گۄھتھ پایہٕ بڈِس جانبازس
نس تہٕ کن ژٕٹتھ مال بناوٕنی۔ یہُنٛد سینے مبارک چاکھ کٔرِتھ جگر مبارک کڈُن۔
پتہٕ یہِے بد بخت زنانہٕ دندن تل ژٕاپنی۔ نیٛگلِتھ نہٕ ہیکان تہٕ چھکان
نبر۔ اُمس شانہٕ بڈِس جاں نثارٕ سُند سُہ واقعہٕ پیوٚم یاد ییلہٕ یمو ایمان اوِن
ٹاٹھِس نبیس صلعم پیٹھ۔ سُہ دوہ تہٕ سُہ وقت تہٕ اُزیٕک حال۔ سورِے چھِم
زن اُچھن ڈیشمانہٕ گیر بچہٕ کران۔
''ییمہِ وزِ ابوجھلن سخ بدتمیزی کٔر رحمتن للعالمین سٟتی یتھ حدس تام
کہِ سرِ مبارکس اوس زخم لوٚگمُت۔ یام حضرتِ حمزنؓ یہٕ بوٗز سُہ دورِیاو کعبس
اندر ییتہٕ ابوجھل پتمن ساتھین سٟتی کیاہتام مشورٕ اوس کران۔ حضرت حمزہ سٕنٛز
چشمہٕ آسہٕ خوٗنی تہٕ دوت ابوجھلس بڑ وٚنہہ کُن تہٕ بہ قہر تُلن تیرٕ کش دولنس

گلس۔ خوٗنہٕ پھموار کھتی تہٕ ووٗنُس "ژےٚ کیتہٕ اوٗنتھ سہ طاقت محمدس ۍستی گٔرتھ بد تمیزی"۔ ابو جہلس بیوٗٹھ اَہرٕ تہٕ نرمی سان وونُس ژٕ تہٕ بنیاکھا مسلمان۔ حضرت حمزہ سُند جواب اوس "آ...... الحمدللہ"۔ یہٕ بوٗزتھ پُھٹ ابو جہلس کمر زن تہٕ دژاو کعبہٕ منز کربکہٕ دِوان "افسوٗس حمزہ تہٕ بنیاو مسلمان"۔ حمزہ دژاو تہٕ ووت سرورِ کونین تہٕ رحمتن للعالمین ہنٛدِس حضوٗرس منز۔ ٹوٹھ نبی صلعم اوس تمہٕ وزِ کوہ صفاہس پیٹھ۔ یام حمزٕ خدمتس منز حاضر سپدی تہٕ ووٗنکھ شفیع المذنبینس صلعم کُن۔ "مےٚ حض ہیوٗت ابو جہلس انتقام توہہٕ ۍستی گستاخی کرنک۔ توٚہی روٗزِو حض خوش" یوٚر اوس سید المرسلین صلعم ہُنٛد جواب "مےٚ گوژھِ تیلہٕ خوٗشی ییلہٕ توٚہی ایمان اَنِو" (ییلہٕ کعبس منز گوڈے تمو اعلانہٕ اوس کوٚرمُت)۔ تمو کوٚر ریٚنزِ دلہٕ تصدیق تہٕ پوٚرکھ "اَشھَدُ اَن لَا اِلا اللہ وَحدہٗ لَا شریك له وَ اَشهدُ اَن محمدً عَبدهٗ وَرسوله" یوٚر گوٚو آلو نبی نازنین صلعم ہُنٛد ربّس کُن "پروردگارا حمزہ تھاوُن ثابت قدم"۔ تمہٕ وزِ ییلہٕ حضرت حمزن ایمان اوٚن باطلس ؤژھ زن ننہٕ نبہٕ ترٛٹھ تہٕ گےٚ چھلہٕ چھانگرِ۔ بوٚز اسلامس تہٕ مسلمانن کھوٚت بوٗش تتھس ووٚلہٕ ویرِ سنٛدِ ایمان اننہٕ ۍستی۔

أَتی پہوٚان یاد سہ دوہ ییلہٕ یمو ایمان اوٚن تہٕ أَتی سہ دوہ ییلہٕ یمو شہادتک پیالہٕ چیٚتھ سید الشہداء آسنک القاب پرٛوو۔ اتھ دوران یمہٕ معرکہٕ تہٕ یمہٕ کارنامہٕ اسلامہٕ کہٕ بہارٕ تہٕ جہارٕ خاطرٕ أَمی جاں نثارن باعمل أَنی تمہٕ چھہٕ

تأریخ اسلامس منز تھکنہٕ لایق۔ یوٚزیمن حالاتن منز یِمو شہادت لٔب تِمہٕ چھےٚ وأنُج کوٚران تہٕ برٔزِ چھنس مجبوٗر کران۔ییٚلہٕ معرکہ احداند ووت تہٕ یِمو جانبازو پنٕنۍ زُو اسلامہٕ خأطرٕ چھپہٕ دِتی تِہند تجہیر تکفین خأطرٕ اوٗن احمد مجتبےٰ محمد مصطفےٰ صلعمو تشریف۔ یام یِمن پننس چچہٕ بابس کُن نظر پییہٕ تہٕ دِلس کھنجہٕ کرٕوٗن منظر وُچھکھ۔ چشمانِ مبارک گیہٕ نم تہٕ فرموٗوکھ۔"حضرت حمزہ چھُ سید الشہداء"۔ یِمن تمام شہیدن ہُند آرام گاہ بنیاو جبلِ احد کس دامنس تل۔ ییتہٕ ننس روبہٕ سِند فصلہٕ تہٕ نبی برحقن ہندِ عنایتہٕ أسی وُنی کنبس حأضر چھِ اتھ تلِتھ دُعاے مغفرت منگان تہٕ یِمن پایہٕ بڈبن سلام سوزان۔ أتھی حاطس اندر چھُ سید الشہداء حضرت حمزہ ہن ہُند مقبرٕ شریف۔ یتھ اندر حضرت عبداللہ بن جحش تہٕ مصعب بن عمیرؓ تہٕ ڈاف چھِ ترٕ اُوتِھ۔ اُخرس پیٹھ روُدس جبلِ رمات کُن مُدے گنڈِتھ تہٕ ربّس منگان دُبارٕ تہٕ یرٕ ھتم۔ یتھ جایہٕ پاکس پیٹھ حأضری دِنی۔ تہٕ ژاس مسجدِ شریفس اندر یُس مزارِ شہداہس ستی چھےٚ یتھ مسجدِ حمزہ تہٕ چھِ ونان۔ تحت المسجد پرٕتھ دژاے تہٕ وأتی بییہٕ پایہٕ بڈبن شہیدن ہندِس آرام گاہس نزدیک تہٕ الوِداعی سلام عرض کرِتھ دژاے امہٕ جایہٕ پاکہٕ پیٹھ واپس دوٚیمس جایہٕ پاکس کُن۔ جبلِ احد پیٹھ واپس یوان وُچھ وتِہٕ ثنیتہٕ الوداع وسان وسان کھوٚری کنی جبلِ زباب ییتہٕ مسجدِ زباب چھےٚ۔ غزوہ خندقس دوران اوس اتھ جایہٕ رسولِ رحمتن ہُند خیمہٕ نصب ییتہٕ

تمو صلعم نماز چھے پرٕ مو۔ اتھ چھِ مسجدِ رآیہ تہٕ ونان۔ جبلِ رمات کُن یوسہٕ سڑک مشرقہٕ انڈٕ نیران چھے "بستان بحیری تہٕ بساتین سے منزس ہاو دوٗرِ ڈرائیورن مسجد شریف۔ یتھ مسجدِ ابوذر غفاری تہٕ چھِ ونان۔ اتھ چھِ مسجدِ سُجدہ تہٕ اوِکنی ونان۔ "لتہِ چھے رسولِ رحمتوزٕ رکعٔو نماز پرٕ مٕژ نیوٗٹھ سُجدٕ تہٕ دِیتُمت۔

صُبحِ ساڑٕ داہ بجے اوس وقت تہٕ اَسی واتی تتھ کژِ یرس نشہِ یتھ بیر روما چھِ ونان۔ یہ اوس اَکس یہوٗدی سُند۔ امیک آب اوس سبٹھاہ میوٗٹھ تہٕ صاف۔ یہوٗدی اَسی امیک آب کنان۔ مسلمانن اُس امہِ وِزِ سخ آبہٕ سختی تہٕ اَسی پریشانِ حال ترٛیشہِ دادِ۔ رسولِ رحمتو صلعم ووٚن صُحٲبین یہِ کژِیوٗ رٔلی ہینہ خٲطرٕ باپتھ تہٕ اَتھی فرمانِ رسول صلعم پٮ۪ٹھ ہیوٚت حضرت عثمان غنیؓ یو نصف کژِیوٗ ربہَن ساسن دِرہمن مٔلی تہٕ کوٚرُکھ مسلمانن ہندِ خٲطرٕ وقف۔ اتھ رٕتِہ کامہِ خٲطرٕ دِیت یمن رسولِ نازنینو صلعم صٲبو جنتچ بشارت۔ وُں رٕوٗز واری یہوٗد بن تہٕ مسلمانن۔ اتھ منزٕ لگی یہوٗدی رنگہٕ رنگہٕ مسلمانن تنگ کرنہِ تہٕ ہیتھ ژھانڈنہِ پتہٕ ہیوٚت حضرت عثمانؓ باقی حِصہٕ اَٹھن ساسن دِرہمن۔ اتھ کژِیرس نشہِ روٗزِتھ چھِ وارِیاہ خیال وو تھان تہٕ تمہٕ سوال اَندری کوٗران۔ یہ بیر عثمانِ غنیؓ یتھ پٮ۪ٹھ یمن جنتچ بشارت عطا چھے سپز مٕو۔ گوڈٕ نصف تہٕ پتہٕ سورُے کژِیوٗ رٔلی ہیتھ مسلمانن ہندِ خٲطرٕ وقف کرٕن۔ پتہٕ یمے ترٛیشہِ دامہٕ خٲطرٕ چھو چھِ کتری کرٕ ناوٕنی۔ ییلہِ غُنڈ لڑٲیہِ گژِ یو حضرت عثمانسؓ ہوس دِل

غنئین احسان مُشر وو۔ یمن گیرٕ گرِتھ دِتھ نہٕ یمن تام تژیش واتہٕ نے۔ اُم المومنین اُم حبیبہ ہس آو تژیشہِ بانہٕ تہٕ کھنہٕ بانہٕ تھپہٕ رٕنہٕ۔ حضرت عثمان غنیؓ تژیشہِ تژیشہِ کران ونان۔ چُھ ما کانْہہ ییٚتہٕ یُس شیرِ جبارس یہِ شیچھ واتہٕ ناوِ ہے زِ اسہِ تژیشہِ ہتمن چاوِ ہے سُہ تژیش!!۔ اکھ ڈبکہٕ بوٚڈ دوران تہٕ دوان واتان حضرت علیؓ ہس رٕنش تہٕ سورٕے حال باوان تِمن حضرت عثمانِ غنئینؓ ہُند۔ تمی ساعتہٕ تژیش واتان۔ تژیش ہمراُوِتھ حضرت عثمانؓ یمن غنڈن تہٕ لڑایہِ گربن گُن ونان "خدایہِ ہندِ خاطرٕ ؤنتو ییٚلہٕ آبہٕ سختی اُسی تہٕ یہِ کژیٚر کُمی کوٚروقف مسلمانن ہندِ خاطرٕ تہٕ ازچھوٕ مےٚ یمہِ کہٕ آبہٕ نشہِ محروٗم کران۔"

یہِ سورٕے واقع چھ اندری چھنی ٹلان۔ احسانن بدلہٕ کیاہ چھُ میلان توتہِ چھ ربّ ہندی شا کرتہٕ رحمتن للعالمینؐ ہُند پیروکار۔ بوٚ زاز کل چھ یہِ کژیٚر بند تہٕ بیکار پنٕنی داستان پانٕے باوان۔ کانْہہ نہٕ پرژھنس۔ لتہِ پتھٕ دژاے یہِ نیت گرِتھ زِ ؤُں گژھو مسجدِ قبلتین۔ وونی رؤ دی وارٕ وارٕ پکان۔ ؤ چھنی تہٕ کھوٚ ری نوٚرک گژایہِ مرارٕ وُن سمندر۔ یپاٗری نظرپلان تپاٗری رحمتے رحمت نظرن باسان۔ سرورِ کونین صلعم ہُند یہِ پایہٕ بوٚڈ شہر پنٕنی عظمت پانے باوان تہٕ نبی صاٗبنن صلعم عاشقن وژھِ واٗنجہِ لول تہٕ ماے باٗ گران۔ زرٕ زرٕ ٹاٹھِس نبی صلعم سُند مدح خوان۔ درۄ دن تہٕ سلامن ہُند دِلس سنہٕ وُن گژز اوس پکان پکان وو لسنس انان۔ تہٕ پتہٕس رہبر سُند وُنُن اوسُم یاد پیوان۔ یم

اکہِ دوہ وۄنم "یۄت لول شہرِ مدینس عاشقِ نبی صلعم برِ تیۄت روزِ رسولِ مقبوٗل صلعم رأضی تہٕ رضا"۔ پانہٕ سوٗرُم زِ لولہٕ وأرِلس چھ اورِ تہِ لولے باگہِ یوان۔ شہرِ مدینکی کوہ بیابان، گلی کۄٹ تہٕ درودیوار گلی آکہِ وان تہٕ استقبال کران۔ شانہٕ بڈٕ شہرٕ چھہٕ زیارژ کمہٕ کمہٕ تأریخی واقع یاد پاوان تہٕ بجرٕ کرِ تہٕ عظمتکی نغمہٕ گوان۔ دوٗرِ پہاڑس پیٹھ شأہی محلک نظارٕ نظرن تژاوتھ بخشان۔ پکان پکان تہِ چھ دیپان انسان سأرِسے پیٹہٕ رکس أندی پکس تہٕ زرٕ زرالس روزٕ ہا مُدے گنڈِتھے وُچھان تہٕ لول بران۔ تکیاز یتیک اکھ اکھ زرٕ یمو رحمتن للعالمین صلعم ہنٛز زیارت چھے کرمژ۔ تہٕ اکھ اکھ وتھ یپأری پاے نازنین آسن پیمتۍ۔ کوٗتاہ ڈیکہٕ بوٗڈ تہٕ بختہٕ بوٗڈ علاقہٕ۔ أتھی ستی ٹھہریہہٕ وین تہٕ وأتی مسجدِ قبلتین۔ یون وۄتھی اورِ یور دِژ نظراہ۔ عقیق وادی أسی زن انتظارس باسان۔ شاداب تہٕ پُر فضا وادی تہٕ مسجدِ قبلتین تہِ أتھی دامنس تل أرکس حسین زمینہٕ ڈیکرِ پیٹھ۔ یتھ مسجدِ پاکس چھ روبن سہ شرف عطا کوٗرمُت یمیک نبی برحقن صلعم دلی تمنا اوس۔ تکیاز یجرتہٕ پتہٕ ییلہٕ تہِ تم صلعم نماز پرٛتھ فارغ أسی سپدان تہٕ چشمانِ مبارک عرشہٕ عظیمس کُن تُلِتھ أسی دُعا کران "ربّا! کعبہٕ گوٗژھ قبلہٕ آسُن"۔ الہٕ پلہٕ اوس ڈوڈ ؤری گوٗمُت رحمتن للعالمینس صلعم مدینہ پاکس منٛز قرار گری متس تہٕ أسی نماز مسجدِ اقصیٰ کُن قبلہٕ زأنِتھ پران۔ اکھ روایت چھے زِ رسولِ رحمتن صلعم نیوٗ تشریف "مسجدِ قبلتین"

گُن تہٕ ظُہر نمازِ ہُنْد وق ووت۔ یمہٕ صلعم اُسی نماز پرٕ ناوان تہٕ یہٕ آیت گیہٕ نازِل۔

"فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدُ الْحَرَام" یمو صلعم کوٚر پنُن روے مبارک مسجدِ حرامس کُن۔ امہٕ وقتہٕ اُسی یمہٕ صلعم نمازِ ہنٛدِ سےٚ حالس منٛز ییلہٕ صحابے کرام ہیتھ باقی زٕ رکعہٕ نمازِ ہنٛز کعبس کُن قبلہٕ زٲنِتھ پرٕ بکھ۔

دوٚیم رِوایت چھےٚ "نمازِ عصر اُسی نبی برحق صلعم پران اکھ صحابی اوس نمازِ منٛز شامل۔ رُکوعس منٛز ے آوٕ ندا روبہٕ ہنٛدِ طرفہٕ" توٚہۍ کٔریو پنُن روے خانہٕ کعبس کُن قبلہٕ زٲنِتھ۔ وُں چھ کعبے قبلہٕ۔ یمن دوشوٚنی حدیثہٕ مبارکن ہُنْد مفہوم چھ زِ بیت المقدس بدلہٕ آو خانے کعبہ ربہٕ ہنٛدِ طرفہٕ قبلہٕ مقرر کرنہٕ یُس وُں تا قیامت قٲیم تہٕ دٲیم روزِ۔ یہٕ اوس رسولِ رحمتن صلعم ہُنْد دِلی تمنا یُس ربّن مسجدِ قبلتینس منٛز پنٕنس ٹاٹھس باعمل اوٚن۔ اتہٕ چھہٕ زٕ محراب اکھ ابتدأیی یُس بیت المقدسہٕ طرفہٕ تہٕ دوٚیم یُس ربہٕ ہنٛدِ اِذنہٕ کعبس کُن چھ۔ توٚے چھِ اتھ مسجدِ پاکس مسجدِ قبلتین وَنان۔ "مسجدِ پاکس دِژ أندی پکس نظراہ دِل چھ خوش گوٚھان اَمیک حُسن تہٕ محلِ وقوع وُچھِتھ۔ اند رأ ژِتھ پوٚ رتحت المسجدتہٕ دُعا منٛگِتھ دراے۔ وینہٕ منٛز گٕھتی تہٕ وُون ڈرائیورس آرامہٕ سان پکنہٕ باپتھ۔ شیشہٕ تژ اوی بلہٕ تہٕ رٕوُدی تتھ پایہٕ بُڈِس شہرس وۄ رٹلان یمہٕ شہرہٕ باپتھ رحمتن للعالمین صلعم روبہٕ کاینات ہنٛز

بارگاہِ منز التجا چھ کوٚرمٕت۔ ''اے ربہٕ کائیناتہٕ ابراہیم علیہ صلات وسلام چون بنٛدٕ چون خاص دوس تہٕ چون نبی تہٕ بہٕ صلعم تہٕ چھس چون بنٛدٕ تہٕ چون نبیؐ، ابراہیم علیہ سلاموموٚ نگ توہہِ مکہٕ خاطرٕ دُعا بہٕ تہِ چھس مدینہٕ خاطرٕ سے دُعا منگان تہٕ تمہِ علاوٕ بێیہٕ تہِ دُعا'' یمن منز برکت تہٕ عظمت آسہِ۔ حضرت ابو ہُریرہؓ چھِ فرماوان ''ییلہِ کینٛہہ موٗوُ چھان اُسی یا تمن پیش اوس یوان کرنہٕ تہٕ تمہِ وزِ اُسی رسول رحمت صلعم دستِ مبارک ٹُلان تہٕ دُعا منگان۔ ''اے اللہ تبارک تعالےٰ ساٲنس شہرس کر برکت عطا''۔

یێتہِ حبیبِ خدا پننس مُحِبس دُعا منگہِ تتہِ کوسہٕ کمی روزِ۔ رنگہٕ رنگہٕ برکت، رحمت تہٕ عظمت دزٕ پیٹھی گوٚھان۔ نبی صلعم ہُنٛد پسندیدٕ شہر تتھ شہرس لا یزالہٕ سنٛدِ عنایتہٕ بہٕ نفسِ نفیس پھیران تہٕ رحمتن تہٕ عنایتن وومیدوار گوٚھان چھس۔ شُکرانہٕ کران تہٕ روٚبس منگان بار بار کرتم یہٕ سعادت عطا تہٕ یورێن تھاوتم قبوٗل۔ رحمتہٕ رِکس نبی صلعم سُنٛد شفاعت کرتم نصیبس۔ عاشقانِ نبی صلعم ستی ٹُل زبم پگاہ۔ وِسان اوسُس پرٛتھ طرفہٕ اوسُم نوٗرٕ ساوی فضا دِلس فرحت تہٕ نظرن شیٚہلتھ بخشان۔ نبی صلعم ہُنٛد ٹوٹھ شہر تہٕ قرار گاہ۔ ییٚتہِ ٹاٹھس نبی صلعمن ہُنٛد آرام گاہ آسہِ ییٚتہِ رحمتُک تہٕ شفاعتُک آگُر آسہِ تتہِ کِتھہٕ پزٕ ہِ لولہٕ وول نیرُن۔ دوہ دوہ چھُ گُزران تہٕ واُنٛج چھے ژلان۔ نیرنہٕ بزٕ وٚنتھے چھےٚ وانٹہٕ بُڈُک لگان۔ اکھ اکھ ژیوہ چھُ قیمتی تہٕ موٗلُل اتھ قدر کرٕنی چھنہٕ گفہٕ

کتھا۔ٹاٹھس نبی صلعم سٕنٛدِس دربارس منٛز باریابی لبتھ رۄدُس تعظیمہٕ تہٕ
ادبکس سۆ درس منٛز وچھ دغوطہٕ ناوِتھ عجز وانکساری سان روبس تہٕ روبہٕ سٕنٛدِس
محبوبس صلعم منگان۔توفیق دِم تہٕ رفاقت کرٕم تہٕ ییٚتہٕ چھن رحمتن تہٕ عنایتن کرٕم
وومیدوار۔کرٕم عطائہ حوصلہٕ تہٕ ہٕز یُتھ بہٕ یِمہِ عظمتہٕ والہِ شہرٕک تعظیم تہٕ
حُرمت ہیکہ رٔچھِتھ۔رُمس رُمس تہٕ انگس انگس منٛز شرٕ وپراوم ییٚنگ لول تہٕ
پننِس ٹاٹھس نبیس صلعم یِمہِ لولہٕ آلوچھس دِوان تمن بخشٕم شرفِ قبولیت۔"

پننہٕ نسبے حالس منٛز یرِ تہٕ گرِ گرِتہٕ ژہس ژہس حساب کران کران
گییہِ گاڈی رُکتھ تہٕ ڈرائیور لوگ وننہِ...... "مدینہٕ پاک کھزر فیکٹری" کھزر
سُہ لوٚٹھ تہٕ محبوب مۄ سائنس نبی صلعم صابُن۔سُہ مۄ یُس ٹاٹھس سرورِ کونین،
تاجدارِ انبیاء، شافع محشر صلعم ہُنٛد پسندیدہٕ تہٕ محبوبٕ مۄ یُس یِمہِ بختہٕ ہٕز شہرٕک
پأداوار چُھ"۔ اُسی ژاے فیکٹری اندر قسمہٕ قسمہٕ کھزر شوب دار تہٕ ماری منٛز
پیکنگ تہٕ لۄبہٕ ؤنہِ اندازٕ سجاوِتھ۔وُچھان وُچھانے اُسس آب یوان تہٕ دِل
بڑمان۔عجوہ کھزر رسُہ عظمتہٕ وول مۄ یتھ روبن رنگہٕ رنگہٕ شرف چھ باگہِ أئی
متِ۔بیوٚن بیوٚن بیمارین، مرضن تہٕ بیوٚن بیوٚن دادبن دوا۔وننہٕ چُھ یوان
موتہٕ بغار چُھ پرٛتھ رنگہٕ کارآمد تہٕ دادبن دوا۔استعمال کرنکی طریقہٕ وکھرٕ تہٕ
بیوٚن بیوٚن تہٕ حسبِ ضرورت۔گُلمہٕ کھزر رمز دار، رسدار تہٕ ویوٚٹھ پوٚٹھ تہٕ
قابلِ دید۔باقٕے قِسم ہا کھزرن ہندی سٹالن پٔٹھ لۄبہٕ ؤنہِ اندازٕ سجاوِتھ۔

حسب ضرورت ہیتی تبرو کہ خاطرِ تمام قسمن ہنڈی کھزر۔ قمت کوٗر کونٹرس پیٹھ اداتہٕ کھزر وانتہٕ نأوکھ وینہِ اندر۔ کیثرٔس کالس اورٕ یور نظر اوٗ دِتھ وڑاے ڈیریس کُن تِکیاِ زِنمازِ ظہرُک وق اوس تیار۔ دٔہن منٹن اند رواُتی ڈیرس پیٹھ تہٕ تبروک تھووسمبألتھ۔ بتہٕ کھیوٗتہٕ بدلأوی پلوتہٕ وأتی مسجدِ نبویؐ۔ اند رأژتھ کر کوٗشش بڑوٗنہہ کُن واتہٕ نس۔ شکر الحمدللہ محرابس آس پاس آیہِ صفس منز جاے تہٕ نمازِ ظہر اداکرِتھ روٗدی مسجد پاکسے اند رمنگہٕ منگہٕ کران تہٕ درود سلام پران۔ پراد اوس ریاض الجنہ تام واتہٕ نک پوٗز نمازِ پتے اُس از مستوٗراتن زیارت کرنچ وأرک۔ مےٗ اوس یتہِ از پراد زِنمازِ عصرس تام مسجدِ پاکسے منز روزٕنک۔ شکرتس لایزالہٕ سُند صرف اوڈ گانٹہٕ گوٗ ھتے گو ریاض الجنہ عام لولہٕ والین ہندِ خاطرٕ بلہٕ۔

شُکرانہٕ روٗدُس کران تہٕ رفاقتک تہٕ مُروتُک خأرات روٗدُس منگان۔ شفیع المذنبینؐ ہنزِ ڈیڈتل ہلم دُارِتھ، کأرنومرِتھ تہٕ پُرنم چشمو شفاعتُک تہٕ نظرِ عنایتُک درخواست بہٕ دربارِ رسالت مآب سید کونین، امام المتقین، خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم ہندِس خدمتس منز نٔتان نٔتان تہٕ تھاران تھاران تراوان۔ باریأبی سپزم حأصل تہٕ بہٕ ووُتس ریاض الجنتس اندر تمام پایہٕ بڈبن مقامن ہنز زیارت تہِ کرم تہٕ نفل تہِ روٗدُس پران درود سلام تہٕ عرض کران۔ سأری اسطوانات رحمت چھم بزوٗتھ کنہِ تھلہِ تھلہِ روٗدُس یمن

وُچھان۔ پوٚز یام اسطوانہِ حنانہ ہس نزدیک ووتُس دُبارٕ تہٕ زن لوگُم زنگن ڈنگ۔ سأرِسے پانس ؤژھم تھار، گمہٕ ٲسری گوس۔ أندری چھُس پانس محاسبہٕ کران۔ بہٕ کتھ ونان پانس لولہٕ وول۔ بہٕ کتہِ چھُس تتھ لایق، مےٚ کوسہٕ شوٚب چھےٚ، سورٕے چھُم نژان باسان۔ یوٚت پانس سنان چھُس تیوٚت تیوٚت چھُم بدلہِ مژر آوٕ ٹان تہٕ چشمو کنٛہِ گیم جوے جأری۔ نالہٕ دِمہٕ ہاپوٚز تعظیمک تہٕ ادبک ہٹہٕ گرٛنڈم چھُم ہٹہٕ چیر دِنس تیار، بہٕ نسا چھُس نہٕ اتھ لایق، نالہٕ دِمہٕ ہابا کہٕ ژھٹہٕ ہا، دأدی باوٕ ہاپوٚز بہٕ نسا چھُس نہٕ اتھ لایق۔ییٚلہٕ بڑ وٚنہہ کُن چھُم یوان اسطوانےٕ حنانہٕک پس منظر تہٕ پانس چھُس سام پیوان پوٚز اتہِ چھُم نہٕ کہٕنی پلہِ پیوان۔ اکھ گُل نبی صأبنہِ لولہٕ ووٚنٹنہٕ ہنٛدِس بچہٕ ہنٛدی پأٹھی باکہٕ ژھٹن تہٕ رحمتن للعالمین صلعم ہنٛزِ ذکرِ ہنٛد دوٚر بر نہٕ ژالُن۔ تِکیاز شفیع المذنبین صلعم اُسی اتھ ہستی ڈوٚکھ تژ اُوِتھ خطبہٕ دِوان۔ یام محرابک تعین دوٚیمہِ جایہٕ ہوان سپدُن ییٚتہٕ رحمتن للعالمین صلعم کھُرزگلی گوڈس بجایہِ محرابس نشہِ خطبہٕ دِن تیٚلہِ گوس رحمتن للعالمین نشہِ ژھبنہٕ۔ وُں کتہِ روزن ذکر خدا کرنہٕ وِزِ نبی برحق صلعم ہنٛد جسمِ نازنین مےٚ ہستی ڈوکھ تژ اُوِتھ۔ نبی رحمت صلعم صُحأبین کُن فرماوان۔ "یہٕ کھُرزگلی گوڈ چھُ اوٚکنٛہِ باکہٕ ژھٹان تِکیاز یہٕ دوٚر یا وو ذکرِ خدا ےٕ نشہِ۔ اگر نہٕ بہٕ اتھ مٹہٕ مٹہٕ دِمہٕ ہا یہٕ روزِ ہے قیأمو تام نبی صلعم صأبنس غمس تہٕ دوٚرِ رس پیٹھ تتھےٕ گنٛہِ باکہٕ ژھٹان" پتہٕ آو ٹأٹھس نبی صلعم

ہندِس فرمانس پتھ محرابس تل دفن کرنہٕ۔ بیاکھ روایت چھےٚ نبی صلعم بلووِنہٕ
پانس کُن تہٕ یہٕ گوڈ آوزمین ژٹان تہٕ سپُد حاضر بحضور سرور کونین، رحمتن
للعالمینؐ تھووُس شفقتہٕ سان پنُن دستِ مبارک پتھ تہٕ پھش دِوانی ووت پننہٕ
جایہٕ۔ حضرت بریدہؓ چھِ اکھ حدیث پانٛچ تفصیل دِوان روایت کران حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صابووِن اتھ کھزرکِلی گوڈس کُن اگر یژھکھ ژلاگوتھ
تتھی باغس منز ییتہِ گوڈ اوسکھ پۄر جہارہ تہٕ بہار سان، اگر یژھکھ جنتس منز
لاگوتھ ییتہِ خدا تعالے سندی ٹاٹھی چون موِکھن۔ امہِ پتہٕ نیؤ اتھ ستی رحمتن
للعالمینؐ پنُن گوشہٕ مبارک یہٕ بوزنہٕ خاطرٕ زِیہِ منز خاہش کیاہ آسہِ۔ پتہٕ نبی
رحمتن صلعم ہُند فرماوُن۔ یہٕ چھ ونان "یا رسول اللہ صلعم مےٚ تژ آوی تو جنتس
منز تاکہِ روبہٕ سندی ٹاٹھی کھیاوِ ہکھ پنُن موِ۔" سےٚ یای ژاکھ جاے چھِ ییتہِ نہٕ
گژھِ خستہٕ تہٕ نہٕ فنا۔" یوِراوس رحمتن للعالمینؐ ہُند یہٕ فرمان۔ "بہٕ کرٕ برابر
تی۔" تہٕ فرموُکھ اتھ کُن "ژےٚ کوٚرتھ دارِ فنا کھوتہٕ دار البقا پسند"۔ (ماخوذ
ازمدارج النبوت۔ صفحہ ۳۵۳)

یہٕ سوٗرے حال ییلہِ بڈ وٗنتھ کُن آم۔ سأرِ سے وجوُدس اُج ژنن تہٕ
تھارِوٗ ژھم۔ یہٕ زانتھ اکھ گل چھم ہیچھناوان لول برُن تہٕ عاشق بنُن۔ بہٕ کتھ
گژھِ نِ منز۔ مے کمیک ٹیڑاو!! مے کوسہٕ شوٗب تہٕ صفت چھ بہٕ ونہٕ پانس
لولہٕ وول!! ستہٕ روبہٕ سندِس محبوٗبہٕ سُندیُس عالمِ انسانیتہٕ خاطرٕ رحمت سہٕ پایہٕ

یُوڈ تہٕ عظمت واجینٛز شوٗبہٕ دارڈالی عالمِ انسانٕیتیس رٕکٕھ یس پیٹھ پانہٕ روبہٕ جلیل درۄدٕ چھُ سوزان، یس ملائکو، انبیاءتہٕ اولیا، شمس وقمرتہٕ زرٕزرات چھ لول بران تہٕ شامن تہٕ سحرن درۄدٕ سلام سوزان۔ أندری چھٕم وأراگ وو تھان تہٕ پانے چھس پانس پرٕ ژھان!!!۔ وٕأنسن کیاہ چھٕم حاصل گوٗمُت۔ کیاہ کوٗ رُم؟ کیاہ سوٗ رُم؟ کیاہ چھٕم پلہٕ پیوٗمُت؟ کلہٕ گیوٗ روٗ تھٕم تہٕ سوٗرے اوسُم نژان باسان۔ ڈیکہٕ ترٕ ووم پتھرتہٕ کوٗ رمس عرض "میانہٕ پالن ہارٕ بس چھکھ ژٕ ے۔ کرتم اتھ روٗٹ پاسِ رسولِ رحمت"۔ دربارِ عالی مقامس کُن دِتُم آلوٗ "یا رسول محترم، نوٗرے مجسم، فخرِ کائینات، فخرِ موجوٗدات، سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پننین ٹاٹھین ءستی تکوٗ زبم، پننس رحمتس، عنایتس تہٕ شفاعتس گری زبم وومیدوار، رفاقت گری زبم تہٕ پننین قریبین منٛز تھاوی زبم شمار۔ تیٚتھ توفیق تہٕ بٕرٕ کرتم نصیبس۔ یتھ منٛز صرف تہٕ صرف تٕہنٛد لول تہٕ تٕہنٛد قدرو منزلت آسہٕ۔ باوومید چھس دربارس منٛز ہلم دأرِتھ خأرات منگان۔ سأرِے خودی پٕیم پتھر، وٕ ں چھٕم چأنی نظرِ کرم بکار۔"

أتھی سوٗنٛچہٕ سوٗ درس منٛز گوس گھاسہٕ کھسہٕ ہنٛدی پأٹھی پرٕ، وٕں لاگتم بال تہٕ پرٕ تھ رنگہٕ ہاوتم لولک بہارتہٕ جہار۔ ترٕ وٕ ژھم تمہٕ وِزِ یلہٕ حضرت حسن بصریؒ ہُنٛد اتھ حدیثِ پاکس پیٹھ تٕہنٛد فرماوٗن ذِہنس منٛز ووتلیاوم۔ یتھ منٛز تمہٕ چھِ فرماوان "اے خدایہٕ ہنٛدِ بو بنٛدٕ و! اکھ لٕکرِ تھٕم چھُ رسولِ رحمتن صلعم

ہندِس شوقس تہٕ ماے منٛز یوٗت وٚدان ییٚتہٕ سورٕے لرزیاو۔ ییٚتہٕ حاضر صحأبی برٛزھنہٕ لگی۔ تمہٕ کھوتہٕ زیادٕ حق چھ تھند بنان زِ توہی بنیو رسولِ رحمتن ہندی عظمتکی تہٕ بجرکی پٔزی عاشق۔"

تہٕ کُس تاثر ییٚتھ دراس اسطوانہٕ حنانہٕ نشہِ۔ مےٚ چُھنہٕ تگان تہِ ونہٕ نےٚ ہیہٕ کتہِ لنہٕ سہٕ بٔرتہٕ اِدکرٕ وبوھنےٚ۔ وُٹھ چھُس تلنی ہوان تہٕ زِو چھم گگبہٕ یوٚن گوھان۔ رُم رُم تہٕ انگ انگ چھم لرزان۔ ییتھٕ وٗل تتھٕ ووٗتھس تہٕ اسطوانہٕ عائیشہٕ نشہِ تڑ ووٗم ڈبکہٕ پتھرتہٕ لوٗگس ربّس پنٛنی داد کٔ باونہِ۔ أتھی ستی گیہٕ نمازِ عصرٕ چ اذان تہٕ نماز پٔرتھ دژاس۔ روضہٕ اطہرس پیٹھ سلام گذأرتھ دراس تہٕ روٗدُس واریہس کالس مسجدِ نبویؐ کس صحنہِ پأکس منٛز گنبد خضراہس کُن تھلہِ تھلہِ وُچھان تہٕ رسولِ محترم صلعم ہندِس قرار گاہس نظرٕ ستی وبوٗر ٹلان۔ أندری ووٗتھم سونٛچہٕ سٕو درس طوٗفان تہٕ لگی ملرووٗتھنہِ۔ یادٕ وُترس أمِ کُنی گرٛکھ تہٕ مدینہ پاکُک بجرتہٕ عظمت آیم بٔڑ وٗنہہ کُن۔

یتھ پاپہٕ بٔڈس شہرس بُخش روبن سہٕ شرف یم سأرسےٕ عالمس منٛز دیٖنِ اسلامُک بہار تہٕ جہار پھٲلو۔ یہِ چھُ حرم نبوی۔ یتھ طأیبہ تہِ تہٕ طیبہ تہٕ چھِ ونان۔ حضرت علیؓ ہُنٛد فرمان چھُ زِ رسول رحمتن ہُنٛد ارشادِ گرأمی چھُ۔ "مدینہ منور چھُ غیرس تہٕ ثورس درمیان محترم۔" تِہٕ کٔنی یُس شخص مدینس منٛز نٔو کتھا دینس منٛز پٲدٕ کرِ (یُس قرآن سُنتس خلاف آسہِ) تتھس انسانس چھُ

خدائے تہٕ تِمٕی سُند رسول صلعم تہٕ سارنے لُکن ہنٛز لعنت) یہِ حال زیرِ نظر تھاٗوِتھ

کوٗتاہ حِبس چھ تھاوُن پننِس پانس تہٕ پننہِ زباٗنی ۔ وۄ تھنس ییٚہنس پکہٕ نس ٹکہٕ

نس تہٕ اتہِ روزنس منٛز کوٗتاہ احتیاط چھ کرُن ۔ اکھ اکھ حرکت تہٕ اکھ اکھ قدم

تُلن تہٕ تراوُن چھنہٕ گف کتھا ۔ وُن ییٚمہِ ساعتہٕ حضرت سعد بن وقاص ؓ ہنٛز

سُہ روایت یتھ منٛز تِمہٕ فرماوان چھہِ ۔ "رسولِ کریم صلعم چھ فرمووُمت مدینہٕ

کین دوشوٕنی کوہن درمیان یُس حِصہٕ چھ سُہ چھُس بہٕ حرام تہٕ باعظمت قرار

دِوان ۔ ییٚمہِ کنٛز اتہِ گاسہِ کھسہٕ تہٕ گوٗھنہٕ ددارِ واتُن ۔ کاتھہٕ کُل کوٗٹ گوٗھنہٕ

ژٹنہٕ یُن بامے سُہ کٔنڈی کُل تہٕ اُسن ۔ نہٕ گوٗھِ اتہِ شکار یُن کرنہٕ ۔ مدینہٕ چھ

تِمن ڈیکہٕ بڈبن ہندِ خاطرِ سبٹھاہ بہتر یمہٕ اتہِ روزان آسن ۔ تِکیازِ مدینہٕ

پاکس منٛز ٹھکانہٕ تھاوَن والین ہُند دُنیاہ تہِ تہٕ اُخرت تہٕ چھ امہِ کہِ برکتہٕ سبٹھاہ

رُت تہٕ شان دار ۔ " یِمہٕ زقدردان تہٕ نظر شناس گژھِ آسُن ۔ یَس ربّن مدینہٕ

پاکس منٛز ٹھہرنچ سعادت عطا آسہِ کرِمژ سُہ چھ پژتھ رنگہٕ بختہٕ ہوٚ ڈتہٕ قسمت

وول ۔ ییٚتہٕ رسولِ رحمتنؐ پننِس امتس انعامہٕ اکرام قدمس قدمس چھ عطا

کران ۔ پژتھ رِژِتہٕ نیک عملہِ سُہ معاوضہٕ پژتھ حرکتہٕ ذکرِ سُہ پھَل یتھ منٛز

بہارتہٕ جہار ۔ یتھ منٛز میچھرتہٕ لطافت یُس ییٚتہٕ کیاہ و تتہٕ بکار ییہِ ، سُہ بہارتہٕ

جہار یتھ منٛز رَمبہٕ وُنی تہٕ لوٗبہٕ وُنی حقیقژکی پرتو زرس زرس چھے حاطہٕ کرِتھ

درٛینٹھی گوٗھان ۔ مسجد نبویس روٗدُس اُندی اُندی پھیران تہٕ وۄنڈس یہ نقشہٕ

کھنان تہٕ ذٕہنس امیک بجر تہٕ عظمت آپران تہٕ شرٛ ؤپراونچ کوشش کران۔ یہ دوے مارچ ربتھ اوس پوٚز موسم اوس تمہِ آیہِ خوشہٕ وُن تہٕ لوٚبہ وُن زنتہٕ جنتِ بے نظیرس منٛز اُسی۔ واوٕ گژایہِ من رنٛز ناوان تہٕ سبزار رُمس رُمس تہٕ انگس انگس شیہلتھ پاوان۔ کتہِ بنن یمہٕ مدٕ ماُتی تہٕ شانہٕ بڈی ژھہِ تہٕ ساعت۔ ییٚتہِ رکس زرس زرس منٛز حیاتی ہنٛدی تمہٕ تصور وو تلان ییٚتہِ سوٗرے چھُ منٛشتھ گوٚھان۔ نہٕ کانٛہہ فکر نہٕ کانٛہہ اندیشہٕ تہٕ نہٕ کانٛہہ پراکنٛدی وَتہِ ڈالان تہٕ نہٕ کُنہِ کوچہِ پھیوٚر گوٚھنگ وسواس۔ پوٚز دِل گوٚھِ اُسُن، ادب تہٕ اوصاف گوٚھن آسنۍ۔ اَتہِ چھُ لولِ نبی صلعم سارِوے تھوٚدتہٕ باگہِ وان زادِ رہ۔ یَس اوس تَس چھُنہٕ کانٛہہ کمی، رنگہٕ رنگہٕ رفاقت تہٕ حفاظت، قدمس قدمس پٹھ وتہٕ ہاوُک بنان تہٕ منٛزلس واتہٕ ناوان۔ یمن مدٕ ماُتی ژِہُن تہٕ گربن سٕہ سادتہٕ لذت لگان تیچ باوَتھ کرِنی دشوار چھےٚ۔ کتہِ انہٕ سٕہ زبان تہٕ سٕہ قلم تہٕ تمہٕ اچھربہ وبٕھاوٕ ہاتہِ یہِ ییٚتہِ محسوٗس چھُ گوٚھان۔

نمازِ مغربس اوس وُنہِ وق تہٕ سوٗنٛجم چایہِ کپا چیمہٕ۔ یام صحنہِ پاکہٕ منٛز دراس تہٕ گوٚ تام قدم کڈی تھےٚ پھیوٚرس واپس تِکیاِ زِیو چھِ تہِ اُسِم نہٕ باسان نہٕ اوُسم کھمنگ طلبے۔ تازٕ وضو بنوٗم تہٕ ژاس مسجدِ پاکس اندر تہٕ روٗدُس درود اذکارن ستی مَس تہٕ پتہٕ وُتس ریاض الجنتس اندر تہٕ برابر نمازِ مغربس تام روٗدُس اُتی۔ نماز پرِتھ دراس تہٕ روضہٕ اطہرس نشہِ دِژم حاضری تہٕ سلام عرض

کرِتھ دراس نبر کُن ۔ شامہٕ ژھایواوس پنُن دفتر وہروومُت تہٕ پژتھ اتھ اوس گاشہٕ زوٗل نپہٕ نپہٕ کران ۔ رحمتکس دربارس اوس نوٗر مشالبوسہٕ لوٚبہٕ وُن تہٕ شوٗبہٕ دُن انہار بخشمُت ۔ ووندے اوسنہٕ نیرنس یوان ۔ گنبد خضراہ اوس نوٗر ژھٹان تہٕ لولہٕ والبن زنتہٕ آلو دِوان ۔ بہٕ بارٕ ے اُس امہِ وزِ سخ تکیاز نمازِ مغرب پرِتھ اُسی ساٗری نیران ۔ بہٕ اوسس مزارِ بقیع اندٕ تہٕ دراس بہٕ تہٕ مزارِ شریفس کُن تہٕ دُعاے مغفرت منگتھ ہیوٚتم ہوٹلس کُن پکُن چایہٕ کپ چینہٕ ۔ ہوٹلس منز اُسی مختلف مُلکن ہندی زاٗیرپانہٕ واٗنی کتھہٕ کران ، پوٚز اسہِ کیاہ ترِ ہے فکر ۔ چایہِ کپ چوٚ تہٕ دژاس بازرِ منزی تہٕ کینژوس کالس روٗدس اورِ یورژان تہٕ تام واٗژ نمازِ عشاء تہٕ مسجدِ پاکس اندر ژاس ۔ نمازِ عشاء پرِتھ دژاے ڈیرس کُن ۔ ڈٕس اُسی صرف اکھ فکر ۔ دوہ چھِ ژھوکان تہٕ ڈٕل چھ یمہِ رحمتکہِ شہرٕ منز نیرنس نزدیکی ۔ واٗنج چھےٚ نیزٕ ترِس لگان یپلہِ نیرنک خیال چھ یوان ۔ یتھ شہرس روٗ بن آنتہٕ رسہٕ عنایٔو عطا چھےٚ کرمٕہ ، یپٚتہ پایہِ بڈس روبہٕ ہندِس محبوٗبس تہٕ رحمتن للعالمین صلعم ہُند قرار گاہ تہٕ تہٕ آرام گاہ تہٕ آسہٕ ۔ یپٚتہٕ کعبک کعبہٕ آسہِ ، یپٚتہِ قدمس قدمس پتھ ٹاٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہندی ینامہٕ آسن یپٚتہِ شافع عاصیان تہٕ اُمتکی غمخوار آسن ، یپٚتہٕ زرِ زرِ نبی صلعم ہندی نغمہٕ خوان آسہٕ ، یپٚتہِ گُلی کُٹ ، کوہ بیابان تہٕ درو دیوار آسن درٗدٕ سلامن ہنٛدِس گرزس منز وِسان تہٕ شادمان ، یپٚتہِ دہنِ اسلامکی تمہٕ ستوٗن ڈاف ترٗ اُوتھ آسن یہندی خوٗنن

دِہنگ باغ سگہٕ وِتھ تتھ سٕہ بہار تہٕ جہار بخش تیمی کلِ کائینات مُشکاوی، تتہٕ روخصت سپدُن چھنہٕ لوکٕٹ کتھا۔ وائنج چھےٚ أندری رتھ چوان، تہٕ چشمہٕ پُرنم باکہٕ ژھٹنس واتہٕ ناوان، رُمس رُمس جدائی ہنٛز دگ بڑ ونہے تیلان یِیتہٕ انکس انکس قرار چھ راوان تہٕ بیقراری ہنٛدِس وَسہٕ وُنس ڈرکی یاوس منٛز تمہٕ آیہٕ پرٕ گوہان یِیتہٕ نہٕ بال لگنچ کانٛہہ براتھا چھےٚ روزان۔ یوٚ دوے وُنہٕ کیٛنہہ دوہ چھِ پوٚز، وو بدُر چھ بڑ وتھے انگہٕ ڈالان۔ رائژ ہنٛز نیٚندٕر تہٕ دوہک آرام چُھم دزان۔

۸ مارچ ۲۰۰۳ءصُبح صادقہٕ بڑ وتھے دژاے مسجدِ نبوی ہُن۔ وتہٕ وتہٕ لولہٕ والیمن ہُنٛد رنگ برنگی ڈرکی یاوژور وطر فویوان تہٕ نوٗرٕ کس آگرس منٛز شژ پتھ گوہان۔ خوش ہواتہٕ نافہٕ ژھٹھ وُن موٗدُر تہٕ میوٗٹھ واوِنہٕ والیمن گلی آلہٕ وان تہٕ مامے بأ گران۔ پرٕتھ انٛد نوٗرٕ ساٗوی فضا وونٛدس تسکین تہٕ ذیٛہنس فرحت آیہٕ تن تھاوان۔ درو دیوار وِسان تہٕ کِھکھرٕ ماران تہٕ نبی صلعم ہِنٛد بن لولہٕ والیمن ژبنہٕ وَن دِوان۔ ”تعظیم رٕچھو ادب گرِیو، بارگاہِ انٛدر اژنہٕ بڑ ونٛہہ ترٕ آیوٚ پانس ہُن نظر۔ أندروٗن تہٕ بیروٗن چُھلِوتہٕ چھوٚکیو۔ شوژِشانہٕ گزأرِ روپنٛہ حال بحضورِ سرورِ کونین صلعم“۔ نفلن ذکرن تہٕ درودٕ سلامن ہُنٛد سوٗ دُراوس أندری گژ بزان۔ نمازِ فجرس تام اُسی تتھ روٗح پروَر حالس منٛز یِیتہٕ نہٕ کانٛہہ پرٕ گی اُس باسان۔ سورٕے زنتہٕ بڑ ونٛہہ کنہٕ پوٚز مازن وول گوھ

عاشق آسن ۔ نمازِ فجر ادا کٔرِتھ روٗدی واریاہس کالس حسبِ معمول مسجدِ
پاکس اندر رٕہ ۔ تہٕ زیارتِ روضہ اقدس کٔرِتھ دژاے ڈیرس کُن ۔ وتہٕ وتہٕ
سُے حال تہٕ سُے رنگ یہٕ تنہٕ وُچھان آے ۔ واتانٕی چوٚ چایہٕ کیپاتہٕ کوٚر کینژھس
کالس آرام تہٕ نمازِ ظہر برٛونٹھے دژاے مسجدِ نبویؐ کُن تہٕ روٗدی ژورو
طرفو اتھ شانہٕ بڈس تہٕ رحمتکس آگرس وبوٚر ژلان تہٕ أندری دِلس نقشہٕ
کھنان ۔ نماز قائیم سپدنہٕ برٛونٹھے ژاے مسجدِ پاکس اندر تہٕ روٗدی برابر نمازِ
تام نفل پران تہٕ درودِ سلام گذاران ۔ نمازِ پٔرِتھ تہٕ روٗدس یہٕ أتھی برابر نمازِ
عصرس تام ۔ عصر ادا کٔرِتھ دراس تہٕ ووتُس مسجدِ بلال تہٕ بیٚیہٕ کینژون مسجدِ
پاکن ہنٛز زیارت کٔرِتھ اوسُس تمن وتن وٕنی دِوان یمہٕ مختلف اندن گوھان
آسہٕ ۔ واپس واتہٕ وُنے ژاس زیرِ زمین بازرس منٛز تہٕ اوسُس اوٚرِ یورژان
تہٕ فنِ تعمیرس داد دِوان ۔ تام گیہٕ اذانِ مغرب تہٕ مسجدِ پاکس منٛز أژِتھ پٔر نماز
تہٕ برابر نمازِ عشاء تام روٗدس أندٕ رٕہ ۔ ریاض الجنت پیٹھ روضہٕ اطہرس تام
روٗدس رہٕ کأینٹس ٹاٹھس نبی سُند سوال دِوان منگان بار بار کرتم یہ عظیم
سعادت نصیبس ۔ وجوٗد اوسُم زن ژھران تہٕ نظرن اُسم ٹھٔری ژلان ۔ کیٛاہ کیٛاہ
چھُ یتھ عظیم جایہٕ پاکس پیٹھ دژیٛٹھی گوھان تہٕ کمہٕ کمہٕ تصور چھے زاینُن
لبان ۔ ووندے چھُنہٕ نیرنس یوان یوٚز مقامی ضابطس نشہٕ کیٛاہ ہیکہٕ
کٔرِتھ ۔ نمازِ عشاء پٔرِتھ دژاے ڈیرس کُن یوٚت نظر دِوان تہٕ جدأیی ہنٛز دگ

للہٕ وان۔

صُبحس وزاے حسبِ معمول صُبح صادقہٕ برٕ وٕنٛتھے مسجدِ پاکس کُن تہٕ
نمازٕ پٕرِتھ کوٚر صحی مسجدِ قُبا گوٚژھن تہٕ تورٕ ہتھ چھمو چاے۔ ستہٕ بجہٕ اُسی اُسی مسجدِ
قُبا ہس منٛز۔ برٕ بارے اُس سبٹھاہ کم تہٕ رٕوٚدی مسجدِ پاکس اَندرٕ نیبرٕ وُچھان تہٕ
طرزِ تعمیرُک نموٗنہٕ آسنہٕ کنہٕ اوس دِل خوش گوٚژھان۔ برابر رٕوٚدی نوٚن بجن تام
لتہِ نفل پران تہٕ ربّس منگان زِ سوٗن یور واتُن تھاوتہٕ قبوٗل تہٕ سانین نفلن دِتہٕ
سہٕ اجر ییمیک وعدٕ چھُ آمُت کرنہٕ۔ پروردگارِ کریم کٔرِنی پٕرِتھ کانٛسہٕ یہِ سعادت
نصیبس۔ نبر کنہِ چھو چاے پیالا تہٕ زون موقعہٕ غنیمت ییتی ییٚتھ مسجدِ فتح
گوٚژھنگ۔ زٕزٕ ریالہٕ اُس گاڈی منگان۔ تِکیازِ اوترٕ اُس تمہِ وزِ جلدی ییلہِ
غزوہ خندق جایہِ پاکس پٮ۪ٹھ واتی۔ برابر واتی اور ساڑٕ داہ بجے۔ ییٚنہٕ تہٕ اُسی
کینٛہہ حاجی صاب گاڈِ منٛز یِہنٛد تعلق مختلف مُلکن ستی اوس۔ سأرِسے پھیرِ کٔرِ تہٕ
ہنا آو تسلی ہیٚوٕ۔ جبلِ سُلع اوس نوٗرٕ شہٹان تہٕ زأرین وٕتھہِ وأنٛجہِ گلی زن آکہٕ
وان۔ اُکس تھنٛکِس پٮ۪ٹھ سہٕ مسجدِ پاک ییٚتہِ رحمتن للعالمینؐ صلعم متواتر ترٕ بن
دوہن قیام کوٚر تہٕ ربّ کأینات رٕوٚدی منگان مسلمانن کوٚ کامیابی تہٕ کامرأنی
غزوہ احزابس منٛز۔ مسجدِ سلمان فارسی، مسجدِ ابوٗ بکرؓ، مسجدِ عُمرؓ تہٕ جبلِ سُلع
دامنس ہیٚوٕرٕ پٔہن مسجدِ علیؓ تہٕ مسجدِ فاطمۃ الزہراؓ چھِم دٕویمہِ پھیرِ تہٕ وٕرٕ پأٹھ
وُچھ یہِ سوٗرے علاقہٕ۔ واریاہ کالا تہِ رٕوٚدِ تھ وزاے تہٕ رٕوٚدی نبی رحمتن ہنٛدِس

شہرس لول بران تہٕ وۄر ٹلان۔ جایہِ جایہ رنٛج تہٕ عظمتچ ژ ہنہٕ ون لگان۔ واریاہن جاین منز زیارت گرِتھ اٗسی ہنا تھکی متۍ تہٕ توے ژ وو پڑاو اَکِس حسین تہٕ لۄبہٕ ونہِ پارکہِ نشہِ یوسہٕ کوہ دامنس تل مشکنٕ اِد فراٗس ژھٹان۔ کوہ دامنس تل لوکٹ کوٗلہِ ہنا یمہِ منز موٹرٕ ستۍ آب اتھ تالہِ تام کھسان تہٕ اورٕ آبشار بنتھ تمہِ آیہِ وَسان یُس ساٗرِسے اَندی پکِس سۄ حُسن اوس بخشان ییٚتہِ سورٕے مشتھ چھ گوھان۔

لتہِ نیرِتھ واٗتی تتھ عظیم مرکزس پتھ یمیُک مے سبٹھاہ آرزو اوس وُچھنُک۔ خوش بختی کنی آواز حیدر آباد ک اکھ زاٗیراٗتھی پارکہِ منز تہٕ اَمِس ستۍ کتھ کتھ کران آیہِ شاہ فہد قرآن سنٹرس متعلق ذکرِ خاٗر کرنہٕ خبر کتھِ پاٹھی۔ مے لُج زن گرین تہٕ اضطراٗبی کاٗفیُو منز پۄژھ مے یمن امہِ اِدارک پتہٕ تہٕ اورٕ ووٗتھم یہِ صاٗحب "تۄہۍ چھوٗنی کنبس بلکل تتھ نزدیک واٗتی متۍ"۔ اَمی ہوو اِشارٕ ستۍ ہٕ موڑ، کرٕاس گرِتھ واٗتو تۄہۍ بلکل اتھ کمپلیکس اندر مے روٗ دنہٕ سارے تہٕ ووٗنم ستۍ باجبن۔ کینژہہ منٹ لگی اتھ اِدارس تام واتنس سمکھس اَتہِ اَکِس عُہدہ دارس یُس نشہِ واریاہ معلوٗمات بہم سپدم تہٕ روٗدس تہٕ ساٗتھین پتہٕ ہاوان تہٕ ونان۔ مرحوم شاہ فہد بن عبدالعزیزن بنوو یہ سبٹھاہ وسیع تہٕ عریض کمپلیکس ییٚتہِ لچھ بدی قرآنِ کریمکۍ نُسخہٕ پرٕتھ ؤری یہ چھ چھپان تہٕ چھِ دُنیہکس کوٗنس کوٗنس منز حاجی صاٗبن ہندٕ وساطتہٕ واتناونہٕ یوان۔ اَمچ

چھپاہِ، کتابت تہٕ باقی آرائیشہ حسابہٕ چھِ قرآنِ کریمکۍ نُسخہٕ سارِے سۍ دُنیہس منز تھیکنۍ لایق نموٗنہٕ مانہٕ یوان۔ اتہِ چھ دُنیہچین تمام زبانن اندر قرآن پاکس ترجمہٕ کرِتھ مُفت بأگراونہٕ یوان۔ اتھ اِدارس چھ یہٕ بجرتہٕ حاصل زِ اتہِ پٹھہٕ چھ کُلِ عالمہٕ کین مسلمانن دینی علومن منز جانکأری علاوٕ قرآنِ کریم تہٕ احادیث نبویؐ ین متعلق مُستند جانکأری دِنہٕ یوان۔ یہِ چھُ سہ مرکزی تحقیقی ادارٕ دُرس دُنیاہس منز مانہٕ یوان یتہِ صرف قرآن تہٕ حدیثِ نبویؐ ین پٹھ سو کأم چھے سپدان تہٕ تمہٕ اشاعتی پروگرام روبہٕ عمل یوان اننہٕ یمہٕ نہٕ امہِ آیہ بیہ کُنہِ جایہ چھِ نظرِ گژھان۔ یہِ اہم تہٕ معتبر ادارٕ چھُ وسیع زمینہٕ روقبس پٹھ پھہلتھ یتہِ بیون بیون شعبہٕ، اشاعتی طرز وطریقہٕ، جدید مشینری آلات موجوٗد چھِ۔ یہِ دینی اشاعتی ادارٕ چھُ سہ مِشن بڑوٗنتھ پکہٕ ناوان ییٚچ گوڈنیُک حضرت ابوبکر صدیقنؓ صحأبے کبارن تہٕ حضرت عمر فاروقنؓ ستی مشورٕ کرِتھ چھے ترأوِمو۔ خُلفاے راشدینن ستی رٕلتھ سوٗمبرأوی یِمو قرآنِ کریمکۍ نُسخہٕ تہٕ کرِکھ یِہنز کتابت مکمل۔ حضرت عثمانِ غنیؓ ین کوٗر پوٗرٕ پأٹھی یمن نُسخن ہنٛد تحقیق تہٕ شیرٕ پأرٕ کرِتھ واتہٕ نوٗکھ یہِ عظیم کارنامہٕ خُلفاے راشدینن ہنٛدِ اتھہٕ تکمیلس تہٕ سوزکھ تمام اسلأمی مملِکتن۔ تہٕ یہۍ مِشن چھُ وُنہِ کینہس تہِ واسہٕ پایہٕ پٔتِن بارٕ وتہٕ جہار دِتھ اسلامچ خدمت کران۔ مے یہِ کیٚژھاہ اتھ عظیم ادارس متعلق بوٗزمت اوس تمہِ کھوتہٕ زیادٕ چھ مے ازاو رواُتھ۔ عقل چھِ حأران

گوٚھان اتھ نظام کاٗم کارَن تہٕ طریقِ کارَس وُچھتھ۔ کاٗتیاہ شعبہٕ چھِ وُنی کٔنبس اتھ۔ مختلف زبانن منٛز قرآنِ کریمُک ترجمہٕ، دینی علومن تہٕ فنونن ہُنٛد ترویج تحقیق، اشاعتی پروگرام، دیدٕ زیب چھپاےٚ تہٕ شیرٕ پاٗرٕ وُچھتھ چھُ وونہٕ وۄلسنس یوان۔ اَتہِ معلوٗم گٔیِتھ وُچھ یہُنٛد آینٛدُک پروگرام تہٕ کارکردگی۔ وُنستام چھےٚ اُمی ادارن وزارتِ حج وزیارت محکمہٕ تعلیمہٕ کہِ اتھواسہٕ ژور کرور کھوتہٕ زیادٕ قرآن کریمکی نُسخہٕ دُنیہکین مختلف مُلکن منٛز بٲگراٛوی متۍ۔ تہٕ امہِ ادارٕچ مجموٗعی پیداوٲری صلاحیتُک اندازٕ ہکو یمہِ کتھہِ ستۍ گٔیِتھ زِ یہِ ادارٕ چھُ مختلف نُسخن ہنٛدِ اشاعتُک تیداد ڈوڈس کرورس تام واتہٕ ناونس منٛز کامیاب سپد مُت۔ دِل گوٚو شاد یتھ تھٔیکن لایق ادارٕ وُچھِتھ۔ اَتہِ آواسہِ کاشُر ترجمہٕ کوٚرمُت قرآنِ عظیمُک نُسخہٕ دِنہٕ۔ یمیُک ترجمہٕ مرحوم مولوی یوٗسف صاٚبن چھُ کوٚرمُت۔ وونٛدے اوس نہٕ اَتہِ نیرنس یوان۔ یوٗز وۄنۍ مجبوٗری چھنہٕ اجازت دِوان۔

وق اوس کاہ بجے دوہ تہٕ نمازِ ظہرس اُس وُنہِ ہناسُل تہٕ دزاے مسجدِ نبوی کُن ووٚتھلی۔ اَتہِ پیٹھٕ وتہِ پکنس آوبڈٕ لطف تہٕ رٕ دٕ اتھ رحمتکِس شہرس وینٛ رٹلان۔ درو دیوارن اُسۍ مدٕ گنٛڈِتھ، پرٛتھ اکہٕ اوس شیہُل تہٕ سِریہُل واوٕ ژہنہٕ ون دِوان تعظیمُک تہٕ حُرمتُک۔ اُسۍ رٕ دٕ پکان پرٛتھ طرفہٕ زاٗیرن ہنٛز ووسہٕ دزٕ وسہٕ۔ ساٗری ٹاٹھِس نبی صلعم سنٛدِس شہرس پتہِ پتہِ آیہٕ

لول بران تہٕ ماے بٲگران۔ وتہٕ تہٕ اَسی دوہ گٔنڑران تہٕ اَندری اَسی وٕہہ
ؤسِتھ گوھان ؤں رۄدی گۆتام دوہ یَیمہٕ بابرکت شہرٕ منزٕ نیرنس۔ اَکس
اَکس ژِہس تہٕ گرِ اَسی حساب کران۔ پانس اَسی منزٕ محاسبہٕ کران یمن
دوہن کیاہ نبٔن تہٕ کیاہ ہور۔ ہارنس تہٕ زینس لگی ضرب جمع کرنہٕ تفریقس
تقسیمس منزٕ گیے پر۔ تام ترٲ اودوٚ رِنظراہ ژوپٲری باسیاونٔوٕ رساوی فضا اَچھناٹہٕ
کران۔ تھزٕ رٕ پیٹھٕ اَسی وارٕ وارٕ وسان تہٕ تام پیٹھٕ نظر مسجدِ نبوی یَس پیٹھ دِلس
آو قرار تہٕ تام وٲتی صحنہِ پاکس اندر۔ تازٕ وضو بناوِتھ ژاے اندر تہٕ گیہٕ
اذان۔ نمازِ ظہر ادا کرِتھ دژاے روضہ اطہرٕ چ زیارت کرِتھ تہٕ وٲتی ڈیرس
پیٹھ۔ کوچ کھیٚتھ کوٚر کینژوس کالس آرام تکیاہ زٕ از یٔکی واریاہس پیدل تہٕ وتن
ہنزٕ تہٕ گیہٕ واریاہ زان۔ آرامہٕ گانٹہٕ جوراہ کرِتھ کوٚر بازرٕ گن چکراہ تہٕ تام
ووت نمازِ عصرٕ ک وقت تہٕ ژاے مسجدِ پاکس اندر تہٕ رۄدی برابر نمازِ مغربس
تام اَندٕ رکنی۔ نمازِ مغرب پرِتھ دژاے صحنہِ پاکس گن تہٕ رۄدی شام وقتُک
لُطف تُلان۔ یِنٛت یِنٛت روتُل واتان تیٚوٚت تیٚوٚت سیدٕ سیوٚ دباسان عرشہٕ
پیٹھٕ رچھ ژادر وسان تہٕ نوٗرٕ ساوی ماحولس رنگہٕ رنگہٕ برٔژر کران۔ زوٗن تارکھ
تہٕ زرٕ زرٕ عظمتہٕ واجنہِ بارگاہِ گن نمان باسان تہٕ لولہٕ والین لول بٲگراوٕن
ہیچھناوان۔ یوٚ زاسہٕ نہٕ تمہٕ چشمہٕ یُتھ زگ تہٕ پرٔون ییہٕ ہے پرزٕ ناونہٕ۔
یوٚ دوے شامہٕ ژھایواوس پٔنن داتھر وہروومت تہٕ پرٔتھ طرفہٕ اوس پرٕ سکوٗن

ماحول نظرِ گوٚھان۔ پوٚز نوٗرُک آگُر تہٕ رحمتُک دربار اوس گرِ کھوتہٕ گرِ شولہٕ
ماران تہٕ گاہ ژھٹان۔ أندی أندی لولہٕ وأنلی ہلم دأرِتھ شفاعتُک تہٕ رفاقتُک
خأرات ژھانڈان۔ شہن ہشز کھسہٕ وٕس درٕو دن تہٕ سلامن منز غرق۔ وجوٗ دس
چھوکہٕ وان تہٕ انکس انکس گرہ گتھ کاسان۔ چھُلِتھ تہٕ چھوٚکِتھ تہِ تہِ
سرٕ ناوان ییٚتہِ عقل چھےٚ لاجواب گوٚھان ظوون چھُ تمن غوطن گوٚھان ییٚتہِ
واپس پھیرُن محال چھُ باسان۔ پوٚز ییٚتہِ پٔزی پأٹھی شافع محشر صلعم ہٕنز
رفاقت شأملِ حال آسہِ تتہِ کیٛاہ غم چھُ۔ أتھی مخمس منز گیہٕ نمازِ عشاءچ اذان
تہٕ مسجدِ پاکس اند ررٕو دی نمازِ ہندِس انتظارس۔ نمازٕ پٔرِتھ دژ اے ڈیرس گٔن تہٕ
اند راژأنی آووننہٕ ۱۳/ مارچ دُپہرس چھُ بطرف جدہ روانہٕ سپدُن۔ زنگن آیم
لورِ گیمل زن۔ أندرِم شہہ اند رتہٕ نیٚبرِم نبر۔ پھُٹہِ مَتو کوٚٹھو ووٗتس کمرس منز
تہٕ ترٛووٕم بیڈس پیٹھ لر۔ سورُے چھُم نژان باسان تہٕ رُمس رُمس أُلجم دگ
تیلنہِ۔ زنتہٕ خبر گٔس ٹوٹھ چیز چھُم اتھہٕ گوٚمُت۔ عجیب اضطرابن تہٕ بیقرأری
کوٚرُس گیر، گٔنہِ چھُم نہٕ کینٛہہ پلہِ پیوان۔ سأری لٔگی پننِس پننِس درأ تِس
ٹوکھ ٹوکھ دِنہِ۔ سےٚ نہٕ پہُنٛد کینٛہ فکرِ تران۔ تام وٕتھی مےٚ گٔن "بتہٕ شیرٕ وا۔" مےٚ
اوس نہٕ یورٕ نگان کینٛہ وُنن۔ ییمو ژرٛ کیٛاہتام تہٕ کوٚرُکھ صحی گوڈٕ چیٚمو چایہِ پیالا
پیالا تہٕ ٹھہرِتھ کھبَو بتہٕ۔ أتھی ستی لٔگی وننہِ "دوٗن چھِ صرف زٕ دوہ ییٚتہِ۔ ییمن
دون دوہن کیٛاہ کرَو؟" مےٚ ژوٗل نیوٗٹھ ووٗش نیرِتھ تہٕ رقعت گیم

غاٗلب۔ یہ ڈۄلۍ زِتہٕ ودان ودان وۄنمکھ "کتہٕ بَنن یمہٕ بابرکت دوہ گرِ تہٕ ژھِہ یمہٕ یتھ پایہٕ بڈٕس تہٕ عظمتہٕ واٗلس شہرس منٛز باگہِ آیہ۔ کتہٕ اَنوٗسہ زبان تہٕ کرو تمِس لایزالہٕ سُند شکرانہٕ ییمی یتھ رحمتس وومیدوار کرۍ۔ کتہٕ اَنوٗسہ ہتٕر تہٕ حوصلہٕ تہٕ کرٕ وبوٗ ھنے تمن حالن ہنٛز یمہٕ یتھ عظمتہٕ تہٕ حُرمتہٕ واٗلس جایہ پاکس پیٹھ دژٛھی آم۔ کتہٕ اَنہٕ سہ طاقت تہٕ ادب تہٕ کرٕ باوتھ تمن رنگن تہٕ تصورن ہنٛز یمہٕ یتھ پایہٕ بڈٕس دربارس منٛز أندرٕ زن نقشہٕ کھٗتتھ گآم۔ مے کیاہ وُچھ؟ مے کیاہ ژیوٚن؟ تہٕ مے کیاہ ژرُژ یتھ بارگاہِ منٛز۔" تام پلہٕ نوٗکھ مے کٗن چایہٕ پیالہٕ تہٕ میانہٕ سوٗنچہٕ ہانکلہِ آو یکدم گنڈ ژھینتھ۔ دِماغ آو چاے چیتھ ڈنجہٕ ہیوٗ۔ پوٚز دِل چھم توتہٕ أندری برٛژھان تہٕ باکہٕ ژھٹان۔ بتہٕ کھیتھ روٗدی اورٕ چ یورٕ چ کتھاکران تہٕ أتھی ستی وونمکھ۔ وُں روٗدی زٕ دوہ ۱۱ تہٕ ۱۲ مارچ یمن دون دوہن گرزو سبٹھاہ قدرتہٕ اکھ ژیوٗہ تہٕ گری زو نہٕ ضایہٕ، پتہٕ پھیربو۔ گوڈٕ گوٚ یمن دوہن فجر پٔرۍ تھےٕ روضہٕ اطہرس پیٹھ حاٗضری دِنۍ پتہٕ اگر موقعہٕ آو ریاض الجنہ اندرواتُن۔ اتہٕ نیرتھ مزارِ بقیع گوٚھن، پتہٕ چاے چیتھ مسجدِ قُباء گوٚھتھ خوٗب نفل پرُن تمہٕ پتہٕ چھوو سوٗرے پانس تام۔

راتس روٗدُس یہ ڈۄلۍ زِتہٕ تالوپچہٕ گنٛز راوان۔ سوٗنچہٕ سوٚ درس اوس اکھ سہ طوٗفان المن کھالان یتہٕ اَمیک تھامہٕ گوٚھن اوس ناممکن باسان۔ اکہٕ بالہٕ

وسان تہِ بیٚپس بالس کھسان۔ ربّ کأیناتس کُن گلی گنڈِتھ تمہٕ کلمات ڈٲلِتھ
پٹھ ژھالہٕ ماران یمن منٛز شکرِ ثنا تمی سُند تہٕ رحمتن للعالمینسٔ یژھِ تہٕ پژھ سان
درٗ دن ہنٛز ڈٲلی سوزان تہٕ مغفرتک تہٕ شفاعتک خأرات منگان۔ انگ انگ
تہٕ رُم رُم منگان۔ بار بار یژھتم یورِیُن تہٕ ازتہِ تھاوتم یوریُن قبوٗل تہٕ کرتم
تمن عنایتن تہٕ نوأزشن وومیدوار یمن ہنٛز آش لولہِ للہٕ وان چأنس دربارس
منٛز حأضر سپدِس۔ باسیام کرژٕ ے یوت چھم دسترس منٛز تہٕ رُوح چھم ٹاٹھِس
نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہنٛدِس شہرس بالہٕ پتہٕ بالہٕ تہٕ کوچہٕ پتہٕ کوچہٕ پھیران۔
کیا ہتام ژھاران تتھ بارگاہِ منٛز قرار کران ییٚتہٕ شافع عاصیان، شافع
محشر تہٕ زینتِ لامکان قرار فرماوِتھ چھِ۔ کمہٕ مُدری تہٕ میٹھی خیال ووتلان تہٕ
وجوٗدس میٹھِ راوان تہٕ کُنہٕ کُنہٕ جُدا گوھنگ شرأندری تلواس ٹلان۔ راژ ہنٛز
ترٕ ے بجیہٕ تہٕ بہٕ ووٗتھس۔ سرٚ انا دیا ناکوٗرُم تہٕ ہیٚوم وتھ مسجدِ نبوی کُن
دٔچھنی کھوٗری لولہٕ والین ہنٛز لأنہٕ دٔوان تہٕ دوران بحضوٗرِ سرورِ کأیناتؐ۔ عجیب
سماعتہٕ نوٗرٕ ساوی فضا فرحت تہٕ مسرت بخشان۔ برابر ژورِ بجہ صُبحِ ژاس مسجدِ
پاکس اندر تہٕ روٗدُس حسبِ معموٗل پننہٕ آیہِ لولس لوللہٕ کھوٗل کران۔ تام گیہِ
اذان صُبح صادقچ تہٕ سُنت پرِتھ دراس ریاض الجنتس کُن تہٕ روضہ اطہرٕچ
زیارت کٔرِتھ دراس صحنہٕ پاکس کُن۔ تِکیازِ دٔنہٕ اوس نمازِ فجرس کم کاسہٕ وق۔
أندی أندی پھیران ووتُس شمالہٕ طرفہٕ تتھ سوٗرٕ خ سنگِ مرمر فرش واٲلس صحنہٕ

پا کہٕ نیبر کنہٕ ییتہٕ کوترن پھل چھِ تراوان۔ کوتر اُسی چھوکو چھوکو اُندری گرزان سیٚو داوس باس لگان یمہٕ تہٕ چھِ بارگاہِ کُن بتھ کرِتھ درٗد سوزان۔ اکھ عجیب رنگ گوم نظرِ کانہہ تہٕ کوترٕ اوس نہٕ تھر کرِتھ گنبدِ خضرا ہس کُن۔ ساری اُسی تھلہِ تھلہِ اتھ وُچھان تہٕ اندری ذِکرِ ہُند ورِد کران۔ تأجب گوم نہٕ بلکہِ سبق لوٗبم یمن وُڈٕنین جاناوارن نشہِ۔ یمہٕ نہٕ زانہہ وُچھم مسجدِ پاکہٕ پیٹھ وُڈان۔ یہ گوٚ ادب تہٕ تعظیم رَچھن ہیہِ گوٚ وِ محبوٗبِ حقس لول برُن، کمہٕ کمہٕ رنگ چھِ اتہٕ نظرِ سِران کمہٕ کمہٕ عظمتکہٕ تہٕ حُرمتکہٕ پرتو چھِ انسان وُچھان۔ پوٚز چشمہٕ گوژھن آسنہٕ۔

تام ووت نمازِ ہُند وق تہٕ ژاس مسجدِ پاکس اند رتہٕ بڑ وٚنہہ کُن پکان ووتس محرابس سیٚدِ سیٚد تہٕ تام ہیوٗن صفہ بندی سپدنی تہٕ نمازٕ پرِتھ دژاس۔ وُنی اوسُس گیٚٹس پیٹھ پتھن ساتھین پژاران۔ سارِی سمیہٕ تہٕ دژاے ڈیرس کُن تہٕ چاے چیٚتھ سکھرے مسجدِ قُبا ء گوژھنہٕ خاطرٕ۔ پیدل دژاے تِکیازِ وتہٕ آسہٕ ہوٚرٕ پاٹھی ونہِ۔ مسجدِ قُبا ء وأتِتھ روٗد دٕ نفل پران تہٕ مسجدِ پاکس اُندرٕ نیبرٕ وُچھان۔ فنِ تعمیرٕ ک نادر نموٗنہ رنگہٕ رنگہٕ اکھ مثألی مسجدِ پاک۔ اتہٕ نیرِتھ وأتی واریاہن جایہٕ پاکن پیٹھ یمہٕ بڑ وٚنہہ تہٕ آسہٕ وُچھمٕ۔ پیدل پکان اُسی وُنی گانٹن حساب کران۔ صرف چھ پگہُک دوہ یتھ بختہٕ بڈس شہرس منز تہٕ ۱۲/مارچ ۲۰۰۳ء اوس نمازِ فجر پرٕی تھے بطرف جدہ روانہ سپدُن۔ تام

رۄ دۍ پکان تہٕ وٲتی مسجدِ نبویؐ۔ ژوروطرفو کۆر گتھاتہٕ گنبدِ خضرا ہس اندٕ رۄ دۍ

تعظیمہٕ سان سلام حضور سرورِ کائینات صلعم گذاران۔ اتہٕ نیرتھ وٲتی مزارِ بقیع

دُعاے مغفرت منگتھ دژاے مسجدِ ابی بن کعب کُن۔ یہٕ مسجدِ شریف اوس

مشہوٗر صحٲبی ابی ابن کعب سُند مکانہٕ۔ نبی رحمتؐ ٲسی اور کُنہ کُنہِ تشریف انان

تہٕ نماز پران تہٕ حضرت کعبس نشہِ تِلاوتِ قرآن بوزان تہٕ تہٕ بوزٕ ناوان

تہِ۔ تِکیازِ حضرت کعب ٲسی امہِ وقتُک مشہوٗر قاری مانہٕ یوان۔ اتہٕ نیرتھ

وٲتی جنت البقیع مشرقہٕ طرفہٕ ییتہٕ مسجدِ بنی ظفر چھِ۔ ییتہٕ کرتام قبیلہٕ بنی ظفر ٲسی

بسان۔ اکھ واقعہٕ چھُ اتھ مسجدِ شریفس ستی تعلق تھاوان۔ "وننہٕ چھُ یوان اکہِ

پھرِ نیوٗ رسولِ رحمتو صلعم اور تشریف تہٕ مسجدِ اندر رکنہِ بیٹھی اَکس کنہِ پیٹھ تہٕ

فرموٗدکھ اَکس صُحٲبی لیس کُن تلاوتِ قرآن کرنہٕ خاطرٕ۔ یمہِ ساعتہٕ یہٕ

صُحٲبی اکھ آیت پران ٲسی۔ تمہِ آیتِ کریمُک مفہوٗم اوس "تیلہِ کیاہ حال

آسہِ کُفارن ہُند ییلہِ تمہٕ ٲسی بُلاوو کھ پرٚتھ اُمتہٕ منٛزٕ اکھ گواہ یعنی تِہُند رسول تہٕ

اے محمد صلعم تُہی انو تمن لۆکن ہنٛزِ گوٲہی خاطرٕ۔" نبی نازنین صلعم پیٹھ سپٕز گریہ

طاری۔ ریشِ مبارک لۆگ لرزنہٕ تہٕ ودان ودان فرموٗدکھ "اے روبٕ

کائیناتہٕ یمہٕ لۆکھ مے بٔڑ وٕنہہ کنہٕ چھِ یہنٛز ہیکہٕ گوٲہی دِتھ یُس زیمہٕ لۆکھ مے

چھنہٕ وُچھمتے تِہُند کیاہ ہیکہٕ وٕنتھ۔"

لتہٕ نیرتھ وٲتی مسجدِ شریف۔ یتھ مسجدِ اجابہ چھِ ونان۔ یُس یہٕ مزارِ بقیع

شمالہٕ اند چھےٚ ۔ اتھ چھِ مسجدِ بنو معاویہ تہٕ ونان تکیاز اتہٕ اُسی بنو معاویہ
روزان ۔ اتھ مسجدِ پاکس چھُ یہ شرف حاصل زِ اتہٕ چھ نبی برحقوٚ اکہِ لٹہِ نماز پرٕ
ہٕو تہٕ نمازِ نشہِ فارغ گوٚھتھ روٗدی وارِیاہس کالس دُعا منگان تہٕ پتہٕ
فرموٗکھ۔ "مےٚ صلعم منگی ربّس پننہِ اُمتہٕ خاطرٕ ترٛے دُعایہٕ منٛز دوٚن دُعاہن
اجابت حاصل سپٕز تہٕ ترٛیم دُعا گوٚو نہٕ منظوٗر ۔ یمیک مُدعا تہٕ مقصد
اوس "اے روبہٕ میانی اُمت تھاوُن پانہٕ وٲنی بُتھی لاگیہٕ تہٕ خانہٕ جنگی نشہِ
محفوٗظ" ۔ اتھ مسجدِ پاکس منٛز دُعاہن قبوٗلیتُک شرف حاصل گوٚھنہٕ کِنی چھُ اتھ
مسجدِ اجابہ ناو دِنہٕ آمُت ۔ اُسی روٗدی تحت المسجدِ پرٕتھ روٗبِ کاٲیناتہٕ ہنٛزِ بارگاہِ
منٛز پننہِ عرضی ترٛاوان تہٕ عجز وانکساری سان منگان کُلِ عالمس رٕکھ وٲژرتہٕ
پننہِ خاطرٕ ییتہِ کیاوتہِ سوٗرٕ خروئی ہُند خٲرات ۔ نمازِ ظُہرُک وق اوس تیارتہٕ
ہیوٚت نیرُن مسجدِ نبویؐ کُن ۔ پکان پکان آسہٕ نظرٕ مدینہ پاکہٕ چھوٚ وتو ، کوچو تہٕ
درو دیوارو کِنی خبر کیاہ ژھاران ۔ کتہٕ بنٛن یمہٕ دوہ یمہٕ ژہہ تہٕ گرِ یمہٕ ٹاٹھس
نبیؐ صاہنس پسندیدِ شہرس منٛز باگہٕ آیے یہ ۔ اکہِ لٹہٕ چھُ مدینہ پاکُک خوشہ
ڈٕن ہواتہٕ مٲری منٛزرِ دِلس رفٕژ ناوتھ سہ کاٲفیت یادٕ کران تہٕ ییٚہٕ اندٕ چھ اتہٕ
نیرنک وق یاد ییتھ وہہ والان ۔ واُنٛج چھِ ژلان تہٕ انکس انکس چھےٚ جُدا اُیی
ہنٛز دگ آدٕ ٹان ۔ رُم رُم چھُ اُندری ہرٕ ژھان ۔ تام واُتی مسجدِ نبویؐ ۔ تازٕ وضو
بنووتہٕ خوش وخضوع ژاے مسجدِ پاکس اندر ۔ کم کاسہٕ وق اوس ڈُنہٕ نمازِ تہٕ

روٗدی ٹاٹھِس نیس صاٗبس دروٗدٕ سلام سوزان تہٕ فریاد کران۔ تام واتھ نمازِ ظُہر۔نماز ادا کٔرِتھ گرم کوٗشش تھ جاےِ واتنس یتھ کوڈٕ انوارِ سٕہ بجر چھ حاصل اوسمٕت یمہِ کہِ برکتہٕ دینِ اسلامن علمی تہٕ فنی لحاظہٕ سٕہ وسجار لوب پچ مٕثالے چھنہٕ کُنہٕ درٛینٛتھی گوھان۔یہِ اوس گوڈنیک مکتب تہٕ علمی درسگاہ یُس مسجدِ نبوی یُس منٛز بارسس اوس آمٕت۔یہِ مُتبرک تہٕ پایہِ بٔڈ جاے چھِ روضہ اطہرس پتہٕ مہِ طرفہِ یتھ صُفہٕ تہٕ اصحاب صُفہٕ چھِ ونان۔صفہٕ اکھ چبوٗترٕ۔یام انسان اوت واتان چھ تہٕ اتھ کُن نظر کرٲنی چھے اچھ ہن ہن زن سٕہ داستان باوان یتھ منٛز تمن ڈیکہٕ بڈبن صحٲبین ہُنٛد حال پنہاں چھ یمہٕ حصول عِلمہٕ باپتھ اتھ پیٹھ راتس قیام اُسی فرماوان۔اُمی دینی درس گاہن کمہٕ عالم تہٕ فاضل چھِ پاد کٔری متہٕ تہٕ کمہٕ کمہٕ ہستی چھِ امکہِ فاضہٕ دینِ اسلامس گاشراونس منٛز پنُن اکھ خاص مقام تھاوان۔حضرت ابو ہریرہؓ ہوی تھدی تہٕ ممتاز عالم تہٕ چھِ اُمی درسگاہکی شاگرد۔یُس پنُن اکھ الگ مقام چھ حاصل۔طالب عِلم صحٲبی اُسی دوہس بارگاہِ رسالتس منٛز حاضر آسان تہٕ راتس اُسی اتھ چبوٗترس پیٹھ آرام ترٛاوان۔کمہٕ کرٛیچھر تہٕ سختی برداشت کٔرِتھ اُسی یمہٕ صحٲبی دوہ گُزاران تہٕ علم حاصل کران۔فاقے تہٕ فُقرے اُستھ تہٕ اُسی نہ ہمت هاران۔پوٗرپاٹھی اُس نہٕ یمن نالی زٕٹ تہٕ کھیٛنی میٛٹ آسان۔ڈھوڈ اُسی کڈان پوٗز دربار رسالتس اُسی نہٕ زانٛہہ پتمن سختین ہُنٛد باس دِوان۔یہنٛدیہ

صبر تہٕ توکل چھ عالمہِ انسانٔیت خاطرٕ اکھ مِثال آسنس ستی ستی زندٕ روزنک سبق ہیچھناوان۔ وارِیاہہِ پھرِ فاقیٕ تہٕ فُقرے نماز پران پران آے پتھر لاینہٕ تہٕ اُسی بے ہوش گوھان، تیتی اُسی لاغر تہٕ کمزور۔ تِتھین موقعن پیٹھ تہٕ اُسی ثابت قدم روٗزِتھ نبی رحمتن صلعم ہنٛزِ رفاقژ منٛز روٗزِتھ دوہ گزاران تہٕ پننِ دِلِ عِلمہٕ کہِ نوٗرٕ تہٕ لولِ نبی صلعم ستی منور کران۔ اکثر اوقات اُسی انصار گھرٕ ژٕ تھ انان تہٕ یمن پیش کران تہٕ یمنے گھرن پیٹھ اُسی گزار کران۔ رسولِ رحمتن ٹٔشہ یِیلہٕ کُنہِ وِزِ صدقہٕ رٔنگی کھینہٕ چیز واتہٕ ہے۔ تِم اُسی یمن صُحابین سوزان۔ وُں اگر کُنہِ دعوژ ہنٛز نعمت واتہٕ ہے تمہِ وِزِ اُسی نبی رحمت صلعم یمن نادٕ دِتھ انان تہٕ پتہٕ پانس بزٕ ونٛتھ کنہِ کھیاوان۔ یمن پایہٕ بڈٕ بن صُحابین ہنٛز ذکر چھے قرآنِ کریمس اندر سورہ بقرہ ہس منٛز۔ یہٕ جایہٕ پاک مسجدِ نبوی یک گوڈنیک درس گاہ۔ کوٗتاہ عظمت وول صُفہٕ یتھ پیٹھ تِتھی ڈیکہٕ بڈی صُحابی کمہٕ کرٕچھر تہٕ لٔڈ جاراسہٕ وُنہِ ہوٗنجہِ برداشت کرِتھ روٗبہٕ سُند شُکرانہٕ کران تہٕ دینِ اسلامہٕ کہِ نوٗرٕ ستی سرشار سپدان۔ دینہٕ کس باغس سگہٕ وان تہٕ بہارتہٕ جہارِ چھ بخشان اُسی متی۔ زنتہٕ چھے صُفہٕ تہٕ اصحاب صُفہٕ ہنٛک اکھا اکھ تھم تہٕ اکھا اکھ رٔژھ یہٕ داستان باوان۔ یتھ جایہٕ پانس بزٕ ونٛتھ کنہِ وُنکینس یہٕ چھس تتھ چُھ سُہ بجر تہٕ عظمت باگہِ آمُت۔ یہٕ نہٕ یہٕ وبوٗھنٛتھ ہیکہٕ۔ اُمی جایہِ پاکن چھ تمہِ نوٗرٕ مشالہٕ پننہِ وقتہٕ بارسس انہِ موٚیمو عِلمکہِ نوٗرٕ

ستی سوٚرے گاشروو۔ رحمتکس قلزمس ویٚورتلتھ چھکھ ژمس ژمس منٛز علم تہٕ دیٖن شٕر پیٚو مُت۔ نوٗرٕ آگرس پیٹھ روٗزِتھ سٕہ تھزر پٔرٕو ومُت ییٚمہٕ کہٕ برکتہٕ اسلامک بہارتہٕ جہار سأرِسے حاطہٕ گوٚو کران۔ ''پروردگارا اَمکی برکتہٕ بر تکھ سأنی دِل علمکہٕ نوٗرٕ ستی، سانین اولادن تہٕ انگن اُشناوان کرتہٕ علمِ نافع عطا، ہدایتِ کامل تہٕ صبرِ جمیل پٔچ برات دِتم۔ نوٗرٕ آگرُک سایہٕ پوشہٕ ناوتم۔'' زبانی پیٹھ آم صرف ''برمحمدٍ اصلاتُ وصلم۔''

نمازِ عصرٕچ اذان گیہ تہٕ نمازٕ پٔرِتھ دراس ڈیرس کُن دوٚہس آونہٕ موقعہٕ کُنہٕ کینْہہ کھنبس تہٕ دراس اَتی نزدیک ہوٹلس پیٹھ تہٕ کوٚرم انہٕ کناتہٕ واپس وأتِتھ کوٚر رژھِ کھنجہٕ آرام۔ تام ووت نمازِ مغربک وقت تہٕ دراس مسجدِ نبوی کُن یِی سوٗنچان زِ اُس چھُ صرف پگاہ دوہ۔ یتھ رحمتکس دربارس منٛز۔ برابر روٗدُس نمازِ عشاہس تام مسجدِ نبوی یَس اندرٕے۔ اتی ریاض الجنہ تہٕ اَتی روضہٕ اطہرس پیٹھ حاضری دِوان۔ پوٚز تسلی چھَم نہٕ یوان نہٕ چھَم نیرنس ووٚنہٕ پٔزان۔ پوٚز رضا بُطس کیاہ کرو۔ یتھٕ تِتھٕ دراس پھُٹی متو کوٗٹھو تہٕ صحنس منٛز وأتِتھ روٗدُس اتھ رحمتکس قلزمس تہٕ عظمتہٕ کس دربارس تھلہٕ تھلہٕ وُچھان۔ پٔتھ اندٕ نوٗرٕ ساوی فضاوٕ لسنس انان۔ آسمان تہٕ زمین گلی تہٕ کُٹی زوٗن تہٕ آفتابہٕ نوٗرٕ آگرس لول بران تہٕ دروٗدٕ پران۔ زرٕ زرٕ نغمہٕ خوان باسان۔ تہٕ چھے تَظرٕ سران تیچ باو تھ مے ہیوٚ شرمسار ہیکہٕ نہٕ گرِتھے۔ ییٚتہٕ ملایکہٕ، انبیاء تہٕ اولیا، جن

تہٕ بشر آسن درۄدِ سوزان تتہِ کتھ مژ گنزرٕ بہٕ پٔتن پان۔ پانہٕ رب جلیل ٹاٹھس نبیس درۄدِ سوزان تہٕ لول باگران۔ اندرِم منقل اُجم وُہنہِ تہٕ انگس انگس گیہ رِبہہ کُملاوان۔ اُچھو کنی گو واوش جاری تہٕ من لوٗگ پرنہِ ٹاٹھس نبی صلعم سُند بجر۔ زبان پھٹے واش ہوان کڈُن تہٕ تال چھ یکدم دَم پھٹۍ نوان گُرِتھ، وجۄ دلوٗگ لرزنہِ تہٕ سأرِسے وُژھ گُنی تھار۔ ہنا دۄر پہَن رو زِتھ کوٗرُم لولہٕ آلو "یا رسول اللہ صلعم گوش فُری یادن تھاو۔ پننی رفاقت تھاوُم شاملِ حال، پرٕ ؤنی ناولاگم بال، وومیدوار چھس تھندِس دربارس برٔ ونٛتھ کنہِ یہ زانتھ ازمے یأری بننہٕ بہٕ آش ہتھ آس چون دربار یا رسول اللہؐ"۔ اُتھی ستی ہیوٗت سارِوے نیرُن تہٕ بہٕ تہِ دراس ڈیرس کُن۔ صرف یی سوٗنچان ؤں چھُ صرف پگاہ دوہ!!! پتہٕ!!!

ازاوس ۱۲ / مارچ ۲۰۰۳ء صُبحاے پننہِ وقتہٕ دژاے مسجدِ نبویؐ کُن تہٕ رۄدی برابر صُبحہِ چَن نوٗن بجنہٕ تام مسجدِ پاکس منز۔۔۔ نوِ بجہِ دژاے ڈیرس کُن تہٕ کوچ کھبتھ لگی سامانہٕ پیک کرنہِ۔ تِکیازِ پگاہ اوس فجرٕ پتھے بطرف جدہ نیرنک پروگرام۔ اِندری چھ پرٔتھ کانٛہہ دِیان تہٕ دِل ملوٗل باسان۔ تِکیازِ یہ سرزمین ترٛاونی چھنہٕ کتِھ دِل وبوٗھان۔ سامانہٕ بند کرِتھ کوٗر ریراہ مدینہ پاکس آس پاس تِمن مُتبرک جاین منز زیارت دُبارٕ کرٕنی۔ یہ زانتھ خبر بیٛیہ آسیا یِوٗھ عظیم سعادت نصیبس۔ نمبر نمبر تھے رٔٹ اکھ لوکٹ گاڈی تہٕ داہ

ریالہٕ فی نفر گوٚ وفأصلہٕ پوٚ زا کھ شرط تھوٗوٕس یام ظُہر نمازِ ہُنٛد وقت واتہٕ أسی گوھو مسجدِ نبویس منٛز نماز پرٕنی۔ گوڈنیک پڑاو اوس مسجدِ قُبع یتہٕ نفل پوٚرتہٕ وأتی مسجدِ قبلتین تتہٕ پتہٕ مسجدِ فتح تہٕ مأدانہٕ احد، جبل احدس کھتی ہیوٚر تام تہٕ وأتی جبلِہ امارت۔ امہِ پتہٕ دِژ حأضری مزارِ شہدائے احد۔ مسجدِ حمزہ ہس منٛز پوٚر تحت المسجد تہٕ رۄدی پکان مسجدِ نبویؐ کُن، تِکیازِ نمازِ ظُہر اوس تیار۔ ساڑٕ بہہ آسہٕ ییٚلہِ أسی مسجدِ پاکس اَنٛدر دأخل سپدی تہٕ پُرٕ نماز۔ پتہٕ رۄدی أنٛدرَے برابر نمازِ عصرس تام۔ ہیٚرِ یون پھیرِی مسجدِ پاکس۔ أکِس أکِس جایہٕ پاکس پتھ دِژ حأضری۔ پُرنم چشمو أسی درۄدِ سلام برذاتِ سیدالکونین شفیع المذنبین تہٕ رحمتن للعالمین صلعم پران۔ روضہ اطہرس کُن بُتھ کٔرتھ کوٚرمس عرض یا رسولِ محترم نوٗرے مجسم، فخرِ دو عالم، تاجدارِ انبیاو، سرورِ کونین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وصلم أسی حضٕ چھِنہٕ دۄر بر زران، ییٚمہِ رحمکہِ قُلزمہٕ نشہِ جُدأیی یژھان، نوٗرکہِ آگرٕ منٛزٕ نیرُن یژھان، پوٚزو وچھ مجبوٗری تہٕ ییٚتِک ضأبطہٕ چھُنہٕ اجازت دِوان۔ نتہٕ گٔس اکھ لولہٕ وول یژھہ ییٚمہِ رحمکہِ آگرٕ، شفاعتکہِ سوٚدرتہٕ عنایتکہِ سرٕ منٛزٕ بوٚٹھ کھسُن۔ یا نبی اللہ، شافع اُمت، رافع دٕہن ؤں حضٕ چھُ اسہِ تُہنٛدِ دربارٕ منٛزٕ نیرنک وق نزدیک واتان، جُدأیی ہُنٛد بٔرٕ چھُم نہٕ اکھ رژھ، یہٕ دۄر بر کتھٕ ہیکہٕ وبترأوِتھ۔ تِکیازِ وأنسن اوسُم اضطراب زِ کرواتہٕ دربارِ آنجناب صلعم ضُمن تہٕ شامن اوسُس لایان نادییٚمہٕ

مارٕمتہٕ بہٕ کرواتہٕ دردربار رسالت مآب۔ واوس اوُسس سوال دِوان ٹاٹھس نبی صلعم واتہٕ ناوتہٕ میٲنٕی سلام، تتہٕ گزراوتہٕ میٲنٕی دردوغم۔ خابن تہٕ خیالن منٛز تہٕ اوُسس تمناہ کران کرتہٕ کاٹھی واتہٕ بہٕ دربار رحمتن للعالمین صلعم۔ ازدرام خابس تعبیر تہٕ ربّہٕ سندِ یژھنہٕ تہٕ تہندِ عنایتہٕ تہٕ شفقتہٕ گورُس یتھ پایہٕ بڈس تہٕ حُرمتہٕ وأ لِس دربارس منٛز۔ بہٕ کتہٕ انہٕ سُہٕ زبان تہٕ تمہٕ اوصاف تہٕ سُہٕ حوصلہٕ تہٕ ادب تہٕ توہہ بڑ وٕنہہ کنہٕ پرٕ شُکرانکی تمہٕ کلمات یموٕ ستی حق ادأیی ہیکہٕ گرِتھ۔ یوسہٕ رفاقت، شفقت تہٕ عنایت وزٕ وزِ مےٚ ہوِس شرمسارس تہٕ نابکارس ییٚتہٕ شأملِ حال روٗزتھ تہٕ سرٕنووس تیچ نہٕ مےٚ بزٕ انتھےٚ اُس۔ میٚون یورٕیُن تھاٗوِ توٗ قبوٗل۔ کُنہٕ اگر وو تھنٛس بیہنٛس، پکنٛس ٹِکنٛس، کلام کرنٛس، منگہٕ نٛس تہٕ لول برنٛس منٛز سہو، خطا آسِم گومُت، یاشافع صلعم تتھ گرِی زیٚوم در گذر۔ پتمن ٹاٹھمن ہنٛز گرٕ ژرٕ منٛز تھاٗوِ زیٚوم"۔

اُتھی حالس منٛز گیہٕ اذانِ مغرب۔ بہٕ بیوٗٹھس پتھر ہنا دم شیہلاوِتھ سنٛیاس پانس، سوٗرے پان چھم باسان زن کارنہٕ آمُت۔ ذِہن عجیب طلوٗطمس منٛز پرٕ، وونٛدٕ بڑژھان تہٕ واُنج ژلان۔ تام کوٗر خادمانِ حرمو اِشارٕ نیرنہٕ خاطرٕ بہٕ وُنتھ "صلواۃ صلواۃ"۔ نماز اُس تیارتہٕ دوٗیمہٕ گیٚیہٕ ژاے مسجدِ پاکس اندرتہٕ نماز ادا گرِتھ روٗدُس برابر نمازِ عشا ہس تام اُتھی حالس منٛز۔ نوٗرٕ آگر اوس جلوٕ ژھٹان تہٕ رحمتک ڈرٕی یاد اوس برجوش زنتہٕ ٹوٗٹھ نبی

صلعم پٹھن مہمانن تہٕ لولہٕ والین آلوٲسی دِوان تہٕ کُنہِ آسہٕ کنہٕ والہٕ گوھان "شادرٕو زِو۔ یُس تہِ لولہِ یور آوسہ نیرِ نہٕ زانٛہہ خٲلی" ۔ مے آوزن ووتارٕ تہٕ گوس تھوٚ دٕ تِھتھ۔ دپان چھس سینہٕ کرِ چاکھ، بڈٕ ہٹہٕ دِمہٕ ہاکرٛ بکہٕ، پٕزظون چھم یکدم ژٕہنہٕ ون دِوان۔ حبس کر!! یہ چھ ادبک تہٕ تعظیمُک دربار، حوصلہٕ کر۔ نتہٕ لوکھ نہٕ کُھنڈ ہار۔ یہِ زٲنتھ زِوٕنکنبس چھِ یتھ پایہ بڈٕس تہٕ عظمتہٕ وٲلِس دربارس منٛز۔ رحمتن للعالمین صلعم بزٕ وٕنہہ کنہِ سلامہٕ پران تہٕ پگاہ وٕنی کنبس کتہِ تہٕ کتھ حالس منٛز آسو۔ أندری چھم جُدأیی ہنٛز دگ کوٚران۔ یکدم آم ودٕ وٕنوأ چھوزٕ یوِ پیٹھ "یارسول محترم پنٕنہِ رفاقت تھاوِی زِ بم شأملِ حال" ۔ تام گیہِ اذانِ نمازِ عشاء۔ نمازِ ادا کرِتھ دزٕاے تہٕ نبرٕ کنہِ روٕدٕ صحنہِ پاکس منٛز نوٚرٕ اگرس تھلہِ تھلہِ وٕ چھان تہٕ لول بأ گران۔

وٕں دزٕ اے ڈیرس کُن پوٚت نظر دِوان تہٕ پُرنم چشمو وداع کران تتھ دربارس ییتہِ "حأضری دِنہٕ وول لولہٕ ہوٚت رضاے نبی صلعم چھ انعامہٕ زٕنگی پرٛاوان تہٕ نبی صلعم سُند مہمان تہٕ منظوٗرِ نظر چھ رنگہٕ رنگہٕ رحمتن وومیدوار گوھان" ۔ یہِ چھم ٹأ ٹھس نبی صلعم سُند فرمان۔ ڈیرس پیٹھ واتأنی کوٚر سامانہٕ پیک تہٕ یام یہ خیال اوس ذیہنس منٛز ووتلان زِ ضُبحن چھ فجرٕ پرٕ تھے ییمہِ نبی صلعم سٕندِ پسندیدٕ شہرٕ منٛزٕ روخصت سپدُن۔ أندرٕ اوس وأراگ ووتھان تہٕ سأرِسے بدنس اُس تھار آوٕ ٹان۔ پٕزضاؤ بطس کیاہ ہیکو کرِتھ حاجٕ

صاَب چھ لتہِ مجبوٗر نہٕ زِ موختار۔ راتھ راتھا کڈُو دی روٗزِتھ تہٕ صُبح وقتُک اوس
انتظار۔ سُہ انتظار یتھ منز جدا گوھنُک غم تہٕ وداع کرنُک خیال سارِسے
وجوٗدس وُترٕ بُنٛیل اوس ثلان۔ صرف اوس سوٗنچہِ سۆ درس ملروٕستی تلُک پٔتھ
گوھان۔ اَتی تمن دوہن حساب کران یم اُچھ ٹٹہِ وارِ منز مو کلیے۔ زن تہٕ
اُسی راتھے یور آمتی۔ باہ دوہ اُسی گمتی یتھ رحمتکس دربارس منز پانٛژن وقتن
حاضری دِوان تہٕ ٹاٹھس رحمتن للعالمینس لول بران۔ یتھ بارگاہِ ہنٛدِس
سائیس تل روٗزِتھ کیاہ وُچھ؟ کیاہ سوٗر؟ تہٕ کیاہ کوٗر؟ تہٕ کیاہ گوٚو حاصل؟۔
لتہِ یِو دوے جمع تقسیم کٔرِتھ واریاہ پلہِ پھوان چھ باسان۔ یۆ زیرُن چھ
ثُرٕ ثلان۔ اَندری چھ زہر بیتلان۔ شُکر ربہِ کائیناتہٕ سُند کیٛشہہ وُچھ تم تہٕ یمن
اُٹھ یا نو دوہ یتھ عظیم تہٕ بختہٕ بڈس دربارس منز باگہِ آے۔ اسہِ روٗز ہر روزِ
رنگہٕ رنگہٕ عنایت تہٕ رفاقت شاُملِ حال۔ یہ سوٗنچِتھ اوس ہنا تسلی لگان زِ اُسی
روٗدی وارِ وتہٕ تہٕ سارِ سفری۔ پٔرتھ جایہِ ہنٛز زیارت اُس نصیبس تہٕ پٔرتھ کُنہِ
رحمتس روٗدی شاُمل۔ وُٕں کٔرِن ربّ قبوٗل تہٕ رحمتن للعالمین صلعم روٗزِنی
راُضی تہٕ رضاتہ تھاُوِنی پننس سائیس تل۔ راُتی راتس روٗدُس یمنے خیالن الله
یِو ردِوان۔

فکرِ ستی وُتھی واریاہ سُلہِ تہٕ شوٗژِ شانہٕ کوٗر مسجدِ نبوی کُن نیرنُک
سٔز۔ وتہِ اُسی براُنتی گوھان۔ صُبحکی واون اوس نافہٕ ژھٹن ہیوٚ تمت۔ پُر

نۆ رفضاتہٕ پُرسکوٗن ماحول اوس ووٚنڈس ووٚلہٕ ساوان۔ سُل آسنہٕ کِنۍ اُس نہٕ تیتۍ بارٕ۔ آرامہٕ سان تہٕ شوٗ دشیٚہلتھ روٗ دی رحمتکس قلزمس تہٕ نوٗرٕکس آگرس لول بران تہٕ حال باوِنس ستۍ الوداع کران۔ از اوس دُپہر بڈوٚنتھے نیرنک پروگرام طےٚ آمُت کرنہٕ۔ تنہٕ اُسۍ دوہ تہٕ اُس وُنۍ راوان تہٕ وُں چھِ گاٗنٹہٕ تہٕ وُنجہِ چھےٚ نیرٕ تُرس کوٗران !!۔ یوٚت یوٚت روٗ ھسچ گرنزدیک چھِ واتان۔ تیوٚت تیوٚت چھِ اُندرِم منقل دُہتھ یوان تہٕ جوش ژھلُن ہوان۔ سہٕ جوش یُس ہوش چھُ راوران۔ اتی چھُ جنونس پان پُشراوانس مجبوٗر کران تہٕ اتی ہوشس گلی گنڈٕ ناوان !!۔ عجیب کشمکش منز ہنہٕ تتھ آم یکدم زباٗنی پیٹھ۔ ’’یارسول اللہ صلعم رفاقت تہٕ حفاظت کرُم۔‘‘ تعظیمہٕ کس گرٕ لیہ مارٕ وُنس سمندرس بڈوٚنہہ کنہِ کیٚاہ تگہم ادب تہٕ حوصلہٕ تھاوُن۔ یوٗ تام نہٕ رحمتک پیغمبر صلعم سہٕ نظر کرہم یمہِ ستۍ میون سورُے اُندروٗن تہٕ بیروٗن لبہٕ سہٕ جہاریٚتہِ ساٗری ٹھری دوٗرگوھن۔ گنبدِ خضراہس بِلکل برُونٹھ کنہِ باادب روٗزِتھ عرضی بہ دربار شفیع المذنبین، رحمتن للعالمین صلعم تراوان۔ یام جُدا گوھنگ تصور ذیٚہنس اندر ووتلان تام چشمہٕ نم گوھتھ گنی جوے لگان۔ سوٗنچان چھُس کُس اکھ یژھ نوٗرٕ کہٕ آگرٕ تہٕ رحمکہِ قلزمہٕ نشہِ جُدا گوھن۔ وُں ییلہٕ وُنسن ہُند طمح اوس سہٕ اوٗن ربّ کاٗیناتن جمع تہٕ واتہٕ نووُنس یتھ عظیم دربارس منز۔ گنہِ منز کنڈتھ دُچھِ ناوِن سہٕ گاش یمکہِ برکتہٕ

سورٕے وجوٗد گاشرووُن۔ تمہٕ تمہٕ جلوٕ ہاوٕنی، کمن کمن جایہِ پاکن ہنٛز زیارت کرٕناوٕنی۔ یِمن جلوٕن تہٕ پرتون سٕنتھ چھ گاہے ذٔہن پراگنٛدٕ گوٗہان تہٕ گُنہِ سہ مسرت تہٕ فرحت پراوان یِیتہٕ سورٕے پتھر چھ پیوان۔ پانس پٮ۪ٹھے تمہِ وِزِ ندامت گوٗہان یِیلہِ تمن رحمتن تہٕ عنایتن پھیوٗر چھ لگان تہٕ ٹاٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد فرمان چھ یاد پیوان۔ ''یُس طاقت آسہِ میانہِ زیارت کرنک پتہٕ کرِنہٕ، سُہ چھ بے مُروت تہٕ ظالم۔'' وٗں کوٗتاہ خوش نصیب چھ سُہ اُمتی یُس یہِ سعادت نصیبس آسہِ تہٕ کوتاہ بدنصیب چھ سُہ یُس امہِ نِشہِ محروٗم روزِ۔ ہن ہن تہٕ انگ انگ چھ شاد گوٗہان تہٕ ربّس کُن شکرانہٕ کران ییمِ یہِ دوہ باگہِ اوٗن۔ اتھ ہیکن نہٕ زرایہِ اٚستھ زِ سرورِ کونین، فخرِ موجوٗدات تاجدار مدینہ، احمد مجتبےٰ، محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلمن ہنٛز زیارت کرٕنی چھے سبٕتھاہ افضل یتھ منٛز آٚنتھ ژسی درجات آسنس سٟتی تمام وسیلو کھوتہٕ بوٚڈ وسیلہٕ ماننہٕ چھ یوان۔ اٚسی وٲتہٕ ناوِن یتھ دربارس منٛز امہِ کھوتہٕ نعمت کوسہٕ چھے۔ کیٚنٛژن علماہن ہُنٛد وَنُن چھ صاحبِ ثروتن تہٕ وُسعتہٕ والین خاطرٕ چھ زیارتِ روضۂ اطہر قریب قریب واٲجب۔ یِمہٕ رنگ تہٕ عظمتہٕ زیرِ نظر تھاٲوِتھ چھ اٚندرِم لولہٕ سٟتۍ دربارٕ بگہٕ یوان تہٕ باگہٕ ژھٕٹہٕ ناوان۔

تام ژاے مسجدِ پاکس انٛدر تہٕ تہجد پرٕتھ واتی ریاض الجنتس انٛدر۔ اسطوانات رحمتن نشہِ دِژ حاضری تہٕ نفل پرٕتھ روٗدی درود سلامن سٟتی مس روضہ

اطہرس سیٛد سیٛو درۄد دِ عرض کران۔

"اَلوداعُ یَا رَسُول اللہ اَلفِراقُ یَا نبِی اللہ"۔ "یارسولِ محترم صلی اللہ علیہ وسلم رۄخصت چھِ سپدان یا نبی اللہؐ" تُہندِ دربارٕ چھِ جُدا گوٚھان۔ یا حبیب اللہ صلعم چانہِ بارگاہی منٛز چھُس اکھ غولام حاضر۔ مےٚ گارتہٕ بار بار پننِس قرارگاہس پیٹھ تہٕ یِیمہِ عظیم دربارُک بہار تہٕ جہار کرتم نصیٖبس۔ میون یورِ یُن تہٕ تُہندِ روضے اطہرٕ چ زیارت بناوتہٕ میانہِ باپتھ سہ وسیلہٕ یُس یِیٚتہٕ کیا وِتہٕ تییم بکار۔ نجاتُک، حفاظتُک، شفاعتُک تہٕ ہدایتُک خاطرات کرتم عطا۔ یُس لول مےٚ رُمس رُمس شرٕ و پتھ چھُ تتھ کرتم بُرزُر تہٕ اَنٛدٕ وِنٛدٕ پوشہ ناوتم۔ درۄدٕ سلام گزاران گزاران اُچھم اُشس گُنی دار، شرہ کنٛمن ژاس۔ پتہٕ بۄزُنہہ یم تہٕ لولہٕ وٕلی اُسی تہُندحال وُچھِتھ گوس زِیادے بے حال۔ ٹاٹھس نبیس سلام سوزان تہٕ الوداع کران اوسُم سہ حال باگہٕ یوان یِیٚتہٕ رُمس رُمس جُدا اٚیی ہنٛز دگ تٕرٕ چھِ تلان تہٕ واُنٛج کوٚران۔ نالہٕ دِمہٕ ہا! پۄزادبک چھُم مقام اٚندری زہرٕ ہلال چیٛنس مجبۄر کران۔ بہٕ رۄدُس دربارِ عالی مقامس تھلہِ تھلہِ وُچھان۔ وونٛدے چھُم نہٕ یوان اتہٕ ڈلنس۔ وانٛہٕ بُوک چھُم لگان تہٕ یام خیال چھُ وۄتلان "تیلہِ چھا یِیمہِ رحمتکہِ دربارٕ منٛز پۄزِ پاٹھی نیرٕ ن۔" کھورو تلہٕ چھُم زمین ژلان باسان۔ اتھ جُدا اٚیی ہنٛدِس آوٕلنس منٛز چھُم پَنٕن پان تمہ گاسہٕ کھسہِ ہنٛدی پاٹھی پرٕ باسان یُس گاہے بوڈان تہٕ گاہے وۄتلان

تہٕ گاہے گژھن منز ہنہٕ یوان۔ کُنہِ نہٕ قرار۔ بیقرأری ہُند آوٕلُن وُلہٕ منین کھالان ، مےٚ کوٚر عرض ''یا رحمتن للعالمین صلعم تسکین دِیوٚم چھُم دِل حزین۔ رفاقت تہٕ اتھ روٚٹ کریوٚم ، پرٕوٚنی ناواُلہٕ گی توم بال۔'' اُتھی ستی گیہٕ اذانِ فجرتہٕ دژاس امہٕ جایہٕ پاکہٕ پیٹھہٕ۔ تہٕ بلکل محرابس نزدیک وُاتھ پرٕ نمازتہٕ روٗدُس کیژھوس کالس منگہٕ منگہٕ ستی آور۔ موقعہٕ زوٗنم غنیمت تہٕ شُکرانچ نماز پرٕتھ تلُم اتھہٕ تہٕ ربّ کأیناتہٕ سُنٛد کوٚرم حمدتہٕ ثنا ییمی یہٕ نعمت کرٕم عطا۔ گوڑ کوٚرم حج تہٕ پتہٕ کرٕنووُنس ییمہِ عظمتہٕ والہِ دربارٕچ زیارت۔ پشواہ پیٹھی نمازٕ آیم ییتہٕ پرٕنہٕ تہٕ رنگہٕ رنگہٕ کوٚرنس رحمتن عنایتن وومیدوار ، ہیکتھ تہٕ سکتھ کرٕنم عطا، صحتہٕ سلامتہٕ تھوونس ، تمام لوٗأزمات دِتنم پوٗرٕ کرنہٕ ، پرٕتھ کُنہِ نعمتُک بہار کوٚرنم عطا۔ پرٕتھ رنگہٕ کرٕنم رہبری ، پرٕتھ وزِ تھاوُنم سیزٕ مُنٛزتہٕ رفاقت شأملِ حال۔ پروردگارِ کریما کرُم حجِ مبرور قسمتس ، ٹأٹھس نبی صلعم سٕنٛدِس دربارس منز چھُس تہٕ یہنٛدٕ ے بجرتہٕ عظمت چھُسے وسیلہٕ انان تہٕ یہنٛدِ پاسہٕ تھاوتم یورٕین قبوٗل تہٕ ییٚہٕ تہٕ کرتم ییمہِ رحمتہٕ ستی فیض یاب۔ مےٚ نِش چھِنہٕ سہٕ زبان تمہٕ اچھر ، سہٕ ہٕتر تہٕ حوصلہٕ زِ بہٕ کرٕ چانہٕ بارگاہی ہُن شُکرانہٕ۔ تُہی چھِوٕ دِلن ہنٛز زبان زانان تہٕ ژٕ نے چھی سورُے موٗین۔''

امہِ پتہٕ پیوٚم رسولِ رحمت صلعمن ہُند سہٕ فرمان ژٕتبس۔ ''یُس مدینہ آسہِ آمت یوٗتأنی نہٕ سہٕ میانہِ مسجدِ لٕنٛد رزِ رکعو نماز پرٕ تو تأنی گوٚ ہنہٕ پٔن گرٕ

واپس۔" (مجمع الزواید) (طریقہ حج ...... مکتبہ رشیدیہ کراچی پاکستان) یمہ زٕ رکعٔو نمازِ ہنزٕ ادا گرِتھ دراس یہِ آش لولہِ للہٕ وان زِ رحمتن للعالمینؐ رٔدی رأضی تہٕ رضاتہٕ سأنی حاضری دِنی تھاوِ انشاءاللہ قبوٗل۔ اتہِ پتھٕ وأتی روضہ اقدسس نشہِ تہٕ سلام عرض کران تہٕ پتمن اسلافن، انگن اُشناون تہٕ یارن دوستن خأطرٕ دُعا منگان تہٕ رٕژر کانچھان۔

"اَللّٰهُمَّ لَا تَجعل هذا آخرَ العهدِ نبیك وَ مَسجده وَحرمِهِ وَ يَسرلی العوُد اِلَيهِ وَ الْعلُوف لَدَيهِ وَارزُقنی العَفُوَ العَافِيَةَ فِی الدُّنیا وَلآخِرةِ وَرُدنا اِلیٰ اَهلِنا سَالِمِينَ غَا نِمِينَ آمِينَ بِرحمَتِكَ يَا اَرحَمَ الرّاحِمِينَ"

ڈیرس پیٹھ واتأنی انہٕ نأو ہوٹلہٕ پتھٕ چاے تہٕ چایتھ وول سامانہٕ تہٕ تھوٗونبر کڈِتھ۔ برابر کاہ بجے آیہٕ گاڈی تہٕ سامان لوڑ کرنس لوٗگ بہن بجین ٹام۔ اتہِ ہیوٚت خدمت گارن تہٕ ہمسایہِ دُکانداران ودان روخصت تہٕ گھتی گاڈ بن مژٕ۔ درٚی دن تہٕ نعتن ہُند گرٚز ووتھ تہٕ ڈرائیورن ژاو بطرف جدہ ییتہِ پتھٕ از روتلہِ گرِگن نیرٕ ن اوس۔ استقبالیہ مرکزس پیٹھ لوٗگ اکھ گانٹہٕ تہٕ نمازِ ظہر تہٕ پوٚراتی تہٕ برابر اکہِ بجہٕ دژ لیہٕ گاڈی تمہِ رفتارٕ زنتہٕ ہوہس رتی اُس کتھ کران۔ مدینہ پاکہٕ کین لٔوبہٕ وِنین تہٕ شوٗبہٕ وِنین سبزارن، کوہن تہٕ بالن، وَنن تہٕ کوچن رٔدی الوداع کران۔ أندری اوسُم زن اؤم تہِل تیلان تہٕ نبی رحمتنؐ ہُندِ دربارٕ نشہِ جُدا گوٚھن اوسُم وأنج کٔران۔ سأرسے پانس اُسم

بےٚ آرٲمی باسان تہٕ خبر کیاہ ٹوٹھ چیز رٲوِتھ اوسُم راون تیوٚل چھوٕرٕ چھوٕرٕ کرٕناوان۔ کانٛہہ چارم لوٚگُم نہٕ سیٹھہٕ ستیٚ ڈبکہٕ دِتھ وِژم منہٕ سوٚ درس منٛز ڈُنگ تہٕ روٗدُس ژھونٛڈ دِوان۔ رنگہٕ رنگہٕ رنگ لگی زول دِنہٕ ستیٚ وۄتلنہٕ۔ برابر وۄتُس رَبہٕ سٕنٛدِس ٹاٹھِس حُرمتہٕ وٲلس شہرس منٛز تہٕ آم ساٲری نقشہٕ ذیٚہنہٕ کیٚن اُنہٕ خانن منٛز وۄتلِتھ۔ پوٚت وَنن منٛز اُسم تمہٕ آلو گژھان ...... ''اَسی چھِ حاضر ...... ژےٚ سوا چھُنہٕ کانٛہہ ...... بس چھکھ ژےٚ تہٕ ژےٚ آسکھ''۔ تمام گُل کاٲری آیم یادٕ وٕترِس منٛز۔ تمہٕ نقشہٕ آم بڑٕ وٕنٛہہ کُن یمہٕ وٲنٛجہِ پرن پیٹھ کھۄنتھ اُسم تھاوی متیٚ۔ ربّس اوسُم التجا کوٚرمُت ''اے ربّ کعبہٕ یہِ کیٚژھا مےٚ ییٚتہٕ وٲنٛجہِ ہنٛد بن پرن تہٕ ذیٚہنکیٚن اُنہٕ خانن منٛز ژھرِتھ تھووتھ گری زبم رٲچھ تہٕ راوٕ چھ، تمیٚگ جہارتہٕ بہار پوشہٕ ناوی زبم وُمرِ وُمران''۔ زرس زرس روٗدُس خیالن منٛز پھیران وُچھان تہٕ داچھان۔ عجیب سرٕ وٕدام۔ منٛزٕ اُسم سونٛچہِ ہانکلہِ بند دیلان تہٕ مَنہٕ سوٚ درس اوس یکدم ٹھہراو یوان، سوٗرے اوس تھامہِ گوٚھان۔ یاداوسُم پیوان کمہِ رحمکہِ آگرٕ نشہِ چھُس دوٗران۔ اتی چھم پان پرٕ ژھیوٚن باسان تہٕ پشیمانی ہُنٛد تصور وۄتلن ہوان۔ ساٲرِے پانس ہسَر لگان تہٕ جُدٲیی ہُنٛد آمہٕ تاوانکس انگس وُترٕ بنٛجیل ٹلان۔

اُتھی حالس منٛز رُکیہِ گاڈی تہٕ آو بوٚن وسنہٕ خاطرٕ ونہٕ۔ بوٚن وٕستھ چھیوچایہٕ پیالاتہٕ تازٕ وضوبناوِتھ اُسی ژورَن طرفن ویوٕ رٹلان تہٕ تام آواکھ ڈبکہٕ

بوٚ ڈاتہٕ اوس کھنہٕ چینہٕ چیز یمن منٛز جوٗس، ٹوسٹ تہٕ باقی نعمو آسہٕ بٲگران۔
ڈبہٕ ہن رٮ۪ٹم تہٕ کھوٚتس گاڈِ منٛز تہٕ بیوٚٹھس سیٹس پیٹھ پٮ۪ن ھور ہیتھ۔ أندری
اوُسس سوچان۔ ''أدی اوُسس تتھ بارگاہِ تل بیٹھتھ پٔرتھ کانٛہہ أمتی حضوٗر
پرنوٗروٚ صلعم ہنٛد واتنک تمناہ چھ کران۔ یتہٕ رسول برحقو حاضری دِنہٕ وأٲلس
کمہٕ کمہٕ انعام تہٕ ڈالہِ چھےٚ آیتن تھاوِمژٕ۔ پوٚز یہ تتہٕ روخصت ہیتھ واپس
نیران''۔ أش ٹارٕ چھم بگہٕ کرنس تیار۔ یہ رٲدس أندری نعت شریف پران
تہٕ درٗد حضوٗرک وِرداوُسم زمس زمس شیہلا وان۔ خیالن منٛز گوس پرٕ تہٕ رحمتکس
قلزمس اوُسس ژٲنی دِوان زن ساری نقشہِ ووتلے یہ ذیہنس منٛز۔ أچھ آسم
بندتہٕ جوے أس جارٕی تہٕ ووٚندٕ اوس برژھان۔ زوٗأس وٚتھن ترأوتھ بخشتھ
نبیٚ ٮ۪یس لول بران۔

گاڈی رُکے تہٕ مسجدِ پاک اوس بڑونٛہہ کنہِ تہٕ نمازِ عصر پٔرتھ رٲدی
لکان تہٕ قریبن ستھ بجے شام وأتی جدہ ایرپورٹ۔ سامانہٕ کوٚر جمع تہٕ أسی وزن
کرنس پراران۔ نمازِ مغرب اوس قضا گوٚمت تہٕ بلکل ٹرمنلس ستی أس
مسجدِ پاک تہٕ پوٚر نمازِ مغرب تہٕ تام گیہ اذانِ عشاء تہٕ نماز پٔرتھ دژاے۔
نِنس تہٕ چھنس پلیٹ فارمس پیٹھ سمے یہ سارے حاجی صاب تہٕ تام گواعلانہٕ
سامانہٕ جمع کرنہٕ خاطرٕ۔ سامانہٕ کوٚر حوالہ تہٕ وننہٕ آو مقامی وقتہٕ مطابق نیر جہازٕ
ساڑ داہ بجے راتھ۔ دُنہِ اوس واریاہ کال جہازس۔ اتہٕ اوسنہٕ کھینہٕ چینک

کانٛہہ انتظام۔ یپأرۍ اُس سَخ سردی تہٕ سرد ہوا اوس انگہٕ ڈالان۔ بہٕ دراس پأکستانکِس ایرپورٹس کُن ییتہٕ ایران، افغأنستانک تہٕ بنگلہٕ دیشُک ٹرمنل چھ لتہٕ وُچھمے جان بازرتہٕ ہوٹل تہٕ آس پوٚت کھوری تہٕ ووٚنم پننہٕ جمأژا گرکأنسہٕ کھمن آسہٕ کھیوٚن تہٕ ہوٹل چُھ ہمہٕ انٛدٕ۔ پنٛنی سأتھی ہیتھ روٗٹ تنٛدوٗری تہٕ بریأنیٖ۔ اورٕ یور دِژ نظراہ تہٕ آیہٕ واپس۔ اُتھی ستی گوٚو اعلانہٕ سرینگر گوھن وألی حأجی صأب ہین ٹرمنل نِو طرفہٕ سیکورٹی چیک خأطرٕ تہٕ اُخرس دژاو جہازٕ برابر کاہ بجے راتھ مقأمی وقتہٕ مطأبق تہٕ برابر واُتی صُبحس نو بجے اُسی سرینگر ایرپورٹ تہٕ سامانہٕ تہٕ باقی لوأزمات پوٗرٕ کٔرِتھ واُتی گرٕ ساڑ باہ بجے دوہ۔

☆☆☆

ژینہِ وٕنۍ

احرام	:	(۱) حاجی یِمہِ وِزِ حجُک یا عمرُک یا دۄنوٕنی ہنٛز نیت کٔرِتھ تلبیہ پرٛتھس پتھ چھِ کینٛہہ حلال چیز احرام گنڈنہٕ موجوٗب حرام سپدان۔
		(۲) تِمن دوٕن کپر ژادرن تہٕ چھِ احرام وَنان یِمہٕ حاجی تِمہِ وِزِ اکھ لونگہِ بدلہٕ گنڈان تہٕ بیٲکھ وَلان چھُ۔
استلام	:	حجرہ اسوَدس بوسہٕ دِنہٕ، اتھہٕ ڈالُن یا دوٗری اتھ کُن اتھہٕ تُلِتھ اِشارٕ کٔرِتھ اتھس بوسہٕ دِنہٕ
اضطباع	:	طواف وِزِ احرامہٕ ژادرٕ دٔچھنہِ کوٚھ تلہٕ کڈِتھ کھوورِس پھیکِس پیٹھ ترٛاوٕنۍ۔
ایامِ تشریق	:	نوٚ ذِی الحجہ پیٹھہٕ ترٛوٚاُہمس ذِی الحجس تام یِمن دۄہن تکبیرِ تشریق چھِ پرنہٕ یوان۔
ایامِ نحر	:	داہ ذِی الحج پیٹھہٕ ہُوٚمس ذِی الحجس تام۔
بطنِ عرنہ	:	عرفاتس سٟتۍ اکھ زمینہِ حصہٕ یتہِ وقوف کرُن دُرست چھُنہٕ۔
بٔرِ زم زم	:	مسجدِ حرامس اندر کعبس متصل رحمتُک ناگراد، یُس خالقِ کائیناتن پننہِ قدرتہٕ سٟتۍ حضرت حاجرہ تہٕ حضرت اسماعیلؑ ہِنٛدِ خاطرٕ جاری کوٚر یُس انشاءاللہ تا روزِ قیامت جارٕی وسارٕی روزِ
تلبیہ	:	لبیکَ اللّٰھُم لبیکَ پُرٛ پرُن۔

جمرات : منیٰ ہکس اُخری حِصس اندر ترٛے دیوار نُما ستوٗن۔ یِمن جمرۃ الاُولیٰ، جمرۃ الوسطیٰ تہٕ جمرۃ الکبریٰ وَنان چھِ۔ یِمن ایامِ حج کِمن دوہن یعنی ۱۰، ۱۱، ۱۲ ذی الحجہ ستہٕ ستہٕ کنہٕ پھٔلی چھِ لاینہٕ یِوان۔

جنتُ المعلےٰ : مکہ شریفس اندر اکھ قبرِستان۔

جبلِ شبیر : وادیٔ منیٰ ہَس اندر اکھ پہاڑ۔

جبلِ رحمت : عرفاتس اندر اکھ پہاڑی۔

جبلِ قزح : مُزدلفہس اندر اکھ پہاڑ۔

جبلِ ابوقبیس : مکہ شریفس اندر حرم پاکس جنوب مشرقہٕ طرفہٕ اکھ پہاڑ۔

جبلِ نوٗر : یہ پہاڑ چھُ مکہ شریفس شُمال طرفہٕ طائف کُن گژھونہٕ وَتہٕ قریباً ڈوڈ میل دوٗر، یتہٕ غارِ حرا چھُ۔

جبلِ ثوٗر : مکہ شریفس مشرقہٕ جنوب اندٕ قریباً ساڈ ترٛے میل دوٗر اکھ پہاڑ یَتھ اندر غارِ ثوٗر چھُ۔

حج : ذِالحجہٕ کِس رِتس اندر مخصوٗص دوہن اندر احرام گنڈِتھ کعبک طواف، صفاء مروہِچ سعی، عرفات، مزدلفہ تہٕ منیٰ ہس اندر ضابطہٕ تہٕ قاعدٕ مُطابق احکام انجام دِنی۔

حج تمتع : حجہٕ کِمن رِتن اندر گوڈٕ عمرہ کرُن تہٕ پتہٕ ژھٔک احرام گنڈِتھ حج کرُن۔

حجرِ اسود : کعبس جنوب مشرقی اندٕ بابُ الکعبس نزدیکھے قریباً ژور فٹہٕ تھزرس بیتُ اللہ شریفہٕ کِس دیوارس اندر، ژٕنج ڈٲلی سوٗ کٔنی یوس چھِ سفید اُس، پوٗزبنی آدمن ہندیو گونٛہو گٔیہ سیاہ گمژ۔

حرم : مکہ مکرمہ ہَس ژور وٕطرفو دوٗر تام حاطس چھِ حرم وَنان، اتھ چھِ جایہٕ جایہٕ ژوشِونی اندٕ وحدوٗ دحرٕ ملکٕ نشانہٕ لٔگِتھ۔ حدوٗ دن اندر چھُ شِکار کرُن، گُلی کُٹٕ ژٕٹنی، گاسہ ژٕنگی کینہہ لوٗنُن یا چارواے رژھنی حرام قرار دِنہٕ آمت۔

حلق : کلک مَس کاسُن۔ کلس کھوٗر کرُن۔

حطیم : کعبس شُمالہٕ طرفہٕ بیتُ اللہ ہَس مُتصِل قدٕ آدم دیوار دِتھ کم کاسہٕ گولٲیی سان اکھ حصہٕ یَتھ حجرلتہٕ تہٕ خطیرہ تہٕ چھِ ونان۔ یہٕ حصہٕ اوس بڑ وُنٹھ کعبس اندر شامل۔

رکن یمانی : کعبک جنوبہٕ مغرِبک کوٗن یُس مُلکِ یمن طرفہٕ چھ۔

رکن عراقی : عراقہٕ طرفہٕ کعبک شُمال مشرقی گوشہٕ۔

رکن شامی : بیتُ اللہ ہُک مغرب شُمالہٕ لَنٛڈُک گوشہٕ یُس مُلکِ شام طرفہٕ چھ۔

رمل : طوافہٕ کِنہٕ گوڈنِکین ترٛین چکرن پھکیٛو للہٕ وان للہٕ وان ہیٚٹی پکُن۔

رمی : مِنیٰ ہَس اندر جمراتن کنہٕ پھٕلی لاینٛچ عمل۔

سعی : صفاء پہاڑی تہٕ مروا ہس درمیان حسبِ قاعدٕ تہٕ ضابطہٕ سَتھ چکر کرٕنی۔

شوط : کعبس أندی أندی اکھ چکر کرُن۔

صفاء : کعبس نزدیک جنوب طرفٕ لوکٹ پہاڑی ییٚتہٕ پیٹھ "سعی" شروٗع چھِ یوان کرنہٕ۔

صنب : مسجدِ خیفس ستی رلوٗنی پہاڑی یُس منیٰ ہَس اندر چھے۔

طواف : بیتُ اللہ ہَس أندی أندی حسبِ ضابطہٕ تہٕ قاعدٕ مطابق سَتھ چکر کرٕنی۔

طوافِ عمرہ : عمرہ وِزِ گوڈٕ ولنہٕ احرام گنٛڈِتھ حسبِ قاعدٕ تہٕ ضابطہٕ کعبس أندی أندی پۆر سَتھ چکر کٔرِتھ مروچ سعی کرٕنی۔

طوافِ زیارت : وقوفِ عرفاتہٕ پتہٕ مزدلفہس اندر راتھ گُزٲرِتھ ۱۰؍ ذِالحج مِنیٰ واتِتھ جمرات کرنہٕ پتہٕ قربٲنی تہٕ پتہٕ حلق کٔرِتھ خانہ کعبہٕ واتِتھ طوافِ زیارت کرنہٕ۔ یہٕ ہیکو ۱۰؍ ذِالحج پیٹھٕ ۱۲؍ ذِالحج آفتاب لوسنس تام کٔرِتھ۔ افضل چھُ ۱۰؍ ذِالحج دوہے طوافِ زیارت انجام دِین۔

طوافِ وِدع : یمہٕ دوہہٕ مکہ شریفہٕ أندٕ نیٚرُن آسہٕ تمہٕ دوہہٕ چھ حسبِ حُکم تہٕ ضابطہٕ طوافِ وِدع ادا کرُن۔ یہٕ چھُ واجب۔

عمرہ : میقاتہٕ پیٹھٕ احرام گنٛڈِتھ تہٕ کعبس طواف کٔرِتھ صفاء مروچ سعی کرٕنی۔

عرفات یا عرفہ : مکہ مکرمہ پیٹھ الہ پلہٕ نَو میل دۏر مشرقہٕ طرفہٕ اکھ مأدان ییٚتہٕ حاجی نَومہٕ ذالحج وقوف چھہٕ انجام دِوان۔

قصر : کلگ مَس رکٕز پُن۔

میقات : سُہ مُقام ییٚتہٕ نٔس مکہ شریف گوھن وأ لِس احرام گنڈُن واجب چھُ۔

مطاف : بیتُ اللہ شریفس أندی أندی ژورن طرفن سنگِ مرمُرک فرش دار جایُن ییمہِ پیٹھ طواف چھ کرنہٕ یِوان۔

مقامِ ابراہیمؑ : جنتچ کَنۍ یتھ پیٹھ روٗزِتھ حضرت ابراہیمؑ مو بیتُ اللہ تعمیر کوٗر۔ اتھ پیٹھ چھہٕ تہنٛدہِن پایے مُبارکن ہنٛدی نِشانہٕ۔ یہٕ چھُ مطافس مشرِقہٕ لَنٛدٕ منبرس تہٕ بٕرٕ زم زمس درمیان، اُکس جالہِ دار قُبس اندر شیشہِ فریمس اندر۔

مقامِ مُلتزم : حجرِ اسودس تہٕ کعبس درمیان دیوارُک حصہٕ یتھ نالہٕ مَتہٕ رٕٹِتھ دُعا منگُن "مسنوٗن" چھُ۔

مِنیٰ : مکہ شریفہٕ پیٹھہٕ ترٕ ے میل دوٗر مشرقہٕ طرفہٕ اکھ علاقہٕ ییٚتہٕ جمس دوران قربانی تہٕ رَمی چھہٕ یِوان کرنہٕ۔

مُزدلفہ : مِنیٰ ہس مشرِقہٕ طرفہٕ ترٕ ے میل دوٗر۔ مِنیٰ ہَس تہٕ عرفاتس درمیان اکھ مأدان ییٚتہٕ حاج وقوف عرفات کٔرِتھ رات چھہٕ گُزاران۔

مُحسر : مُزدلفہس مِنیٰ رلہٕ ڈُن اکھ مأدان ییٚتہٕ حاج صأبن ژکی چھُ نیرُن۔ یہٕ چھُنے سوے جاے ییٚتہٕ ابرہہ سٔندِس ہُستین پیٹھ سوار لشکرس پیٹھ عذابِ الٰہی نازل چھُ سپدمُت۔

مروہ : صفا ہَس مقابلہٕ کُہے دوٗر کعبس مشرقی شُمالی لَنٛدٕ لوکٹ پہاڑی۔ یتھ پیٹھ واتِتھ سعی لَنٛدٕ چھُ واتان۔

مسعیٰ : صفاہ تہٕ مروہَس درمیان سعی کرنچ جاے۔

میزابِ رحمت : خانہ کعبہ کہِ چھتگ وۏج وسنگ پرنالہٕ۔

میلینِ اخضرین : صفاءتہٕ مروَہس درمیان حرمِ شریف، کس دیوارٕ گتھ زٕ سبز ٹیوٗب لائتہٕ یمن درمیان سعی کرنہٕ وِزِ ٹکہٕ چُھ پکُن۔

وقوٗف : دورانِ حج میدانِ عرفاتس تہٕ مزدلفہس اندر مخصوٗص وقتہٕ خاطرٕ قیام کرُن۔

یومِ عرفہ : ئُومہِ ذِالحجک دوہ یٖمہِ دوہ حج چُھ آسان تہٕ حاجی چھِ عرفاتس اندر وقوٗفِ عرفات انجام دِوان۔

یلملم : مکہ ریفس جنوب طرفہٕ اکھ پہاڑی یَتھ سعادیہ تہِ چھِ ونان یۆتہٕ یَمنہٕ، ہندوستانہٕ تہٕ پاکستانہٕ پیٹھٕ یِنہٕ والین میقات چُھ۔

☆☆

افعالِ عمرہ

۱	احرام عمرہ	شرط
۲	طواف مع رمل	رُکن
۳	سعی	واجب
۴	حلق یا قصر	واجب
۵	رمل	سُنّت

افعالِ حج تمتع

۱	احرام عمرہ	شرط
۲	طواف عمرہ مع رمل	رُکن
۳	سعی عمرہ	واجب
۴	حلق یا قصر	واجب
۵	اٹھمہِ ذِالحج احرام گنڈُن	شرط
۶	وقوفِ عرفہ	رُکن
۷	وقوفِ مزدلفہ	واجب
۸	رمی جمرہ عقبہ	واجب
۹	قربان کرُن	واجب
۱۰	مَس کاسُن	واجب
۱۱	طوافِ زیارت	رُکن
۱۲	سعی کرِنی	واجب
۱۳	رمی جمرات	واجب
۱۴	طوافِ وِدع	واجب

☆☆

چھاپ په دوران روزمرۀ کینه غلطیه

صفه	سطر	غلط	صحی
35	8	کھاکھ	اکھ
60	10	مسجد حنیفس	مسجد خیفس
73	17	محترن مأدان	محشرُن مأدان
88	9	سُہ تریش	سُہ تریُس
94	4	ناگرڈ ِنِشہ	ناگراڈ ِنِشہ
94	13	ژہِنہ وَہِنہ دان	ژہِنہ وُہِنہ دِوان.
97	18	درمارس	دربارس
102	4	یوٗسِہ اتھ	یوٗسِہ اتھ
124	1	چھوٗتہ ِتہ	چھوٗ ِتہ
134	5	واوم گرلیہ	واوِ گرٛلِیہ
142	1	عارِحرا	غارِحرا
158	17	کعبس اند	کعبس اندر
188	3	گیمٹ نمبر115	گیٹ نمبر15
199	2	گوڈِ	گوڈ
201	6	آسِہ ڈُہِنہ	اسِہ ڈُہِنہ
204	9	اکھاکِہ	اکھاکھ
221	12	تمِکِ شاک	تمِکِ شاخ
224	15	تاُرٛیخ	تاُرٛیخی
243	13	گرلِیہ مرارن ڈُن	گرلِیہ ماڑ ڈن
289	7	مکہ رِیفس	مکہ شرِیفس

مسجدِ قبا......مد

مسجدِ قبلتین

مقامِ ابراہیم......مکہ

مسجدِ نبوی

جبل رحمت......میدانِ عرفات

وادیٔ مزدلفہ

مولود النبیؐ

قربان گاہ......منیٰ

گنبدِ خضرا

مسجدِ عائشہؓ مسجدِ تنعیم